

## Izmjena postupka

### OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke:

Izgradnja bulevara u ulici Vojislavljevića sa mostom i kružnim tokom Cetinje-Nikšić, II faza

Vrsta predmeta:

Radovi

Vrsta postupka:

Otvoreni postupak

### PODACI O NARUČIOCU

Naziv:

UPRAVA ZA SAOBRAĆAJ

PIB:

11045065

### Uslovi prije izmjena

| Opis  | Tip uslova                       |
|---|----------------------------------|
| <p>U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; č) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu. U postupku provjere izjave privrednog subjekta, Komisija može da traži dostavljanje sljedećih dokaza: uvjerenje, potvrda ili drugi akt nadležnog organa izdato na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište, radi utvrđivanja ispunjenosti uslova iz člana 99 stav 1 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama.</p> | Obavezni uslovi                  |
| <p>U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, o kojima evidenciju vodi organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište. U postupku provjere izjave privrednog subjekta, Komisija može tražiti dostavljanje sljedećih dokaza: uvjerenje, potvrde ili drugi akt koji izdaje organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, radi utvrđivanja ispunjenosti uslova iz člana 99 stav 1 tačka 2 Zakona o javnim nabavkama.</p>  | Obavezni uslovi                  |
| <p>U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji ispunjava uslove iz člana 122 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata za građenje objekta odnosno izvođenje pojedinih radova na objektu. U postupku provjere izjave privrednog subjekta, Komisija može tražiti dostavljanje sljedećih dokaza: Licenca projektanta i izvođača radova, izdata od strane nadležnog organa.</p>  | Uslovi za obavljanje djelatnosti |
| Ponuđač, odnosno podugovarač kojem je ponuđač   | Stručna i tehnička               |

ustupio dio predmeta nabavke mora da ima odgovarajuće stručne i kadrovske kapacitete za građenje objekta odnosno za izvođenje dijela radova.

Stručni i kadrovski kapaciteti potrebni za izvršenje ugovora su:

ovlašćeni inženjer za složeni inženjerski objekat državni put (građevinski inženjer, najmanje VII 1 podnivoa okvira kvalifikacija građevinske struke) koji će rukovoditi

izvođenjem radova u cjelini;

ovlašćeni inženjer za složeni inženjerski objekat državni put (građevinski inženjer saobraćajnog i/ili građevinsko-urbanističkog smjera, najmanje VII 1 podnivoa okvira kvalifikacija građevinske struke) koji će rukovoditi

izvođenjem radova na saobraćajnici;

ovlašćeni inženjer (građevinski inženjer konstruktivnog smjera, najmanje VII 1 podnivoa okvira kvalifikacija građevinske struke) koji će rukovoditi izvođenjem radova na objektima;

ovlašćeni inženjer (građevinski inženjer hidrotehničkog i/ili građevinsko-urbanističkog smjera, najmanje VII 1 podnivoa okvira kvalifikacija građevinske struke) koji će rukovoditi izvođenjem radova na objektima hidrotehnike;

ovlašćeni inženjer (inženjer elektrotehnike, smjer energetika, najmanje VII 1 podnivoa okvira kvalifikacija elektro struke) koji će rukovoditi izvođenjem radova jake struje; ovlašćeni inženjer (inženjer elektrotehnike, smjer elektronika, najmanje VII 1 podnivoa okvira kvalifikacija elektro struke) koji će rukovoditi izvođenjem radova slabe struje;

ovlašćeni inženjera geodezije, najmanje VII 1 podnivoa okvira kvalifikacija geodetske struke, za izvođenje geodetskih radova.

Ovlašćeni inženjer koji će rukovoditi radovima u cjelini mora biti zaposlen kod ponuđača, a može biti istovremeno i ovlašćeni inženjer koji će rukovoditi pojedinim radovima, u skladu sa zakonom.

Dokazi o ispunjenosti uslova iz Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata: licenca ovlašćenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenja objekata, potvrda o članstvu u Inženjerskoj komori Crne Gore, i rješenje o ispunjenosti uslova za obavljanje poslova ovlašćenog inženjera za složeni inženjerski objekat (za ovlašćenog inženjera za složeni inženjerski objekat).

sposobnost

Dokaz o ispunjenosti uslova iz Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti za ovlašćenog inženjera geodezije: ovlašćenje za izvođenje geodetskih radova. Ovlašćeni inženjer koji će rukovoditi izvođenjem radova u cjelini mora biti zaposlen kod ponuđača. Ovlašćeni inženjer koji će rukovoditi izvođenjem pojedinih radova može biti zaposlen kod podugovarača koji će izvoditi te radove.

Dokaz o načinu angažovanja: prijava na osiguranje zaposlenog, ugovor o radu, a u skladu sa zakonom. U postupku provjere izjave privrednog subjekta, Komisija može tražiti dostavljanje dokaza koji su ovdje navedeni.

|  |                          |
|--|--------------------------|
| Izjava privrednog subjekta   | ESPD                     |
| Rok važenja ponude je 90 dana.   | Rok važenja ponude       |
| Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude. Trajanje garancije ponude određuje se u skladu sa važenjem ponude uključujući i rok od 8 dana za eventualno aktiviranje garancije nakon isteka važenja ponude. Ponuđač može dostaviti garanciju sa rokom važenja dužim od ovog roka. | Garancija ponude         |
| Rok za završetak radova je 18 kalendarskih mjeseci od dana uvođenja izvođača u posao.  | Rok izvršenja ugovora    |
| Mjesto izvršenja ugovora je definisano predmetom javne nabavke.  | Mjesto izvršenja ugovora |
| Rok plaćanja je 30 dana od ovjere situacije od strane Naručioca.   | Rok plaćanja             |

|  |                         |
|--|-------------------------|
| <p>Radovi koji su, shodno Zakonu o putevima, u nadležnosti Naručioca će se finasirati iz Budžeta Crne Gore, a radovi koji su u nadležnosti lokalne uprave iz Budžeta Glavnog grada, a shodno Sporazumu Naručioca i Glavnog grada.</p>  | <p>Način plaćanja</p>   |
| <p>Izvođač je dužan da za radove iz prethodnog stava privremene i okončanu situaciju ispostavlja posebno.</p>  |                         |
| <p>Predviđeno je avansno plaćanje za radove koji će finansirati Naručilac u iznosu od 10 % od vrijednosti radova i izvršiće se nakon dostavljanja Naručiocu odgovarajuće avansne garancije, a po ovjerenoj avansnoj situaciji. Avans će biti otplaćen putem procentualnih odbitaka u iznosu od 20% vrijednosti privremenih situacija, počev od prve situacije, odnosno putem okončane situacije eventualni preostali iznos.</p>  |                         |
| <p>Nije predviđeno avansno plaćanje za radove koji će se finasirati Glavni grad (Suintvestitor).</p>   |                         |
| <p>Plaćanje po privremenim mjesecnim i okončanoj situaciji će se vršiti uplatom na žiro račun Izvođača _____ kod Banke_____ .</p>  |                         |
| <p>Od svake privremene situacije zadržavaće se iznos od 5 % od obračunate vrijednosti radova na ime otklanjanja eventualnih nedostataka, a do završene primo-predaje radova, odnosno do konačnog obračuna. Ukupna vrijednost zadržanog novca ne može biti veća od 5% od ugovorene vrijednosti.</p> <p>Zadržani dio cijene može se upotrijebiti za otklanjanje nedostataka u izvršenju ugovora, ako Izvođač na pisani poziv Naručioca odnosno Stručnog nadzora ne otkloni te nedostatke u primjerenom roku.</p> |                         |
| <p>Zadržani iznos, odnosno njegov neutrošeni dio isplaćuje se izvođaču po okončanoj situaciji.</p>   |                         |
| <p>Ugovorene jedinične cijene iz Finansijskog dijela ponude obuhvataju troškove: izrade elaborata organizacije gradilišta; elaborata zaštite na radu i plana upravljanja zemljom i kamenom iz iskopa i plana upravljanja građevinskim otpadom; uređenje gradilišta prema elaboratu i priključenja gradilišta na elektro instalacije, vodovod, kanalizaciju; obezbjeđenje prostorija za potrebe</p>   | <p>Ustrovi plaćanja</p> |

stručnog nadzora (kao i trškove održavanja tih prostorija i opreme, čišćenja, grijanja-hlađenja i rasvjete prostorija); nabavke i ugradnje potrebnog materijala i obrade ugrađenih materijala prema tehničkoj dokumentaciji; mehanizacije, opreme i alata; deponije sa svim pratećim sadržajima; sav rad potreban za kompletno i potpuno izvršenje pozicije radova; utrošak svih vrsta energije, goriva i maziva; izradu i održavanje instalacija; obezbeđenja i održavanja poslovnih i stambenih prostorija za potrebe izvođenja predmetnih radova; propisno obelježavanje radova, postavljanje i uklanjanja privremene saobraćajne signalizacije i regulisanja saobraćaja, korišćenje svih sredstava, sprava i rekvizita; izradu i demontažu radnih i pomoćnih skela, podupirača i razupora; obradu građevinskog otpada nastalog tokom građenja na gradilištu u skladu sa planom upravljanja građevinskim otpadom; zaštite i zdravlja na radu; zaštite okoline (susjednih objekata i infrastrukture) i životne sredine; pribavljanja dokaza o kvalitetu izvedenih radova, odnosno ugrađenih građevinskih proizvoda, instalacija i opreme; polise osiguranja; garancija (pribavljanja i održavanja); održavanja izvršenih radova u ispravnom stanju do primopredaje; uklanjanja objekata privremenog karaktera koji su služili za izvođenje radova, instalacija i sredstava; raščišćavanje terena po završenom poslu; troškove predviđenih ispitivanja i testiranja; druge troškove po osnovu ispunjenja obaveza Izvođača iz člana 95 Zakona o planiranju prostora i izgrajti obekata; izrade elaborata originalnih terenskih podataka izvedenog stanja; izvođačevu režiju, doprinose, takse i druge dažbine; odnosno sve što je neposredno ili posredno vezano za potpuno izvršenje i održavanje radova do dana predaje; obaveze do isteka garantnog roka, kao i sve druge troškove koje Izvođač ima shodno ugovoru o predmetnoj javnoj nabavci. Izvođač će privremenu mjesecnu situaciju dostavljati Stručnom nadzoru preko građevinskog dnevnika najkasnije do 5. dana u mjesecu za radove koje su izvršeni u prethodnom mjesecu. Stručni nadzor će primljenu situaciju, ako nema primjedbi, ovjeriti u roku od 7 dana. Ukoliko Stručni nadzor na podnesenu situaciju ima primjedbi, on će tražiti od Izvođača da te primjedbe otkloni. Ukoliko Izvođač u roku od 2 dana ne otkloni primjedbe Stručni nadzor će staviti svoje primjedbe i nesporni dio ovjeriti i dostaviti situaciju na odobrenje

Naručiocu. Naručilac će, ukoliko nema primjedbi, u roku od 7 dana od prijema odobriti isplatu. Plaćanje po privremenim situacijama ne može biti odobreno ukoliko je garanciji za dobro izvršenje ugovora istekao rok a garancija nije produžena. Plaćanje po okončanoj situaciji (konačni obračun) ne može biti odobreno ukoliko Izvođač ne obezbijedi garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku, u skladu sa ugovorom.

Garantni rok je dvije godine od dana završene primo-predaje radova.

Ispitivanje kvaliteta obuhvata prethodnu provjeru kvaliteta, tekuća ispitivanja i kontrolana ispitivanja, a u svemu prema tehničkoj specifikaciji. Sve troškove ispitivanja kvaliteta materijala i radova, instalacija i opreme snosi Izvođač; Rezultati svih ispitivanja Izvođač mora blagovremeno dostavljati Stručnom nadzoru i ovi biti upisani u građevinski dnevnik; Ukoliko rezultati ispitivanja pokažu da kvalitet ugrađenog materijala, instalacija i opreme ili izvedenih radova ne odgovara zahtijevanim uslovima, Stručni nadzor je dužan da izdala nalog Izvođaču da nekvalitetni materijal, instalaciju i opremu zamjeni kvalitetnim i da radove doveđe u ispravno stanje i sve o trošku Izvođača; Ako Izvođač i pored upozorenja i zahtjeva Stručnog nadzora da otkloni uočene nedostatke nastavi nekvalitetno izvođenje radova, Stručni nadzor će radove obustaviti i o tome obavjestiti Naručioca i nadležnu inspekciju i te okolnosti unijeti u građevinski dnevnik.

Obračun troškova stvarno izvedenih radova će se vršiti na osnovu građevinske knjige, po jedinici mjere stvarno izvedenih radova u skladu sa tehničkom dokumentacijom i po ugovorenim jediničnim cijenama.

Promjena ugovorenih količina radova ne daju pravo Naručiocu i Izvođaču na promjenu ugovorenih jediničnih cijena niti ostalih elemenata Ugovora.

Za potrebe ovog ugovora viškovi radova su količine izvedenih radova veće od ugovorenih količina; manjkovi radova su negativna odstupanja izvedenih radova u odnosu na ugovorene količine radova i ne plaćaju se, a nepredviđeni radovi su oni radovi koji ugovorom nijesu obuhvaćeni, a koji se moraju izvesti.

Garantni rok

Način sprovođenja kontrole kvaliteta

Način obračuna troškova izvedenih radova

U slučaju da se pojavi potreba za izvođenjem nepredviđenih radova, jedinične cijene tih radova će biti utvrđene na osnovu ugovorenih jediničnih cijena sličnih radova, odnosno odobrenih analiza cijena koje je Izvođač dužan da dostavi po nalogu Stručnog nadzora.

Ako je Izvođač radove izveo u predviđenom roku, a u vremenu između zaključenja ugovora i njegovog ispunjenja cijene elemenata na osnovu kojih je određena cijena radova su se povećale ili snizile toliko da bi razlika u cijeni radova trebalo da bude više od deset procenata, tada Izvođač ima pravo na povećanje odnosno Naručilac na sniženje koje prelazi deset procenata;

U slučaju da izvođač svojom krivicom nije izveo radove u roku, naručilac ima pravo na srazmjerne sniženje cijene radova za svako sniženje cijene elemenata na osnovu kojih je cijena radova određena, a Izvođač nema pravo na povećanje cijene radova;

Obračun razlike u cijeni vršiće se pri obračunu mjesecnih situacija, a po Uprošćenoj (modifikovanoj) sumarnoj indeksnoj metodi (Zaključak Vlade broj: 07-8366/2 od 22. decembar 2022. godine; Smjernice za primjenu postupka utvrđivanja razlike u cijeni u slučajevima porasta cijena pojedinih građevinskih materijala i proizvoda i Metodologija utvrđivanja razlike u cijeni);

Za potrebe obračuna razlike u cijeni primjenjivaće se koeficijenti učešća materijala i troškova života koji su preporučeni Smjernicama;

Za određene pozicije radova i za radove koji ne mogu biti svrstani ni u jednu grupu radova iz Smjernica, obračun će se vršiti sa indeksima troškova života;

Pri obračunu mjesecnih situacija nova cijena za grupe radova računa se nakon odbijanja beskamatnog avansa u ugovorenom procentualnom iznosu;

Bazni mjesec za obračun razlike u cijeni je mjesec u kom je zaključen ugovor;

Ako bi zbog razlike u cijeni ugovorena cijena morala biti znatno povećana Naručilac će raskinuti ugovor.

Uslov za primopredaju je Konačni izvještaj stručnog nadzora, u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata.

Uslovi za primopredaju

|   |   |
|---|---|
| Privredni subjekat snosi troškove naknade korišćenja patenata i odgovoran je za povredu zaštićenih prava intelektualne svojine trećih lica. | Ponuđač snosi troškove naknade korišćenja patenata i odgovoran je za povredu zaštićenih prava intelektualne svojine trećih lica |
|---|---|

### Uslovi nakon izmjena

| Opis   | Tip uslova      |
|--|-----------------|
| U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; č) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu. U postupku provjere izjave privrednog subjekta, komisija može da traži dostavljanje sljedećih dokaza: uvjerenje, potvrda ili drugi akt nadležnog organa izdato na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište, radi utvrđivanja ispunjenosti uslova iz člana 99 stav 1 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama. | Obavezni uslovi |

|   |                                  |
|---|----------------------------------|
| <p>U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, o kojima evidenciju vodi organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište. U postupku provjere izjave privrednog subjekta, Komisija može tražiti dostavljanje sljedećih dokaza: uvjerenje, potvrde ili drugi akt koji izdaje organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, radi utvrđivanja ispunjenosti uslova iz člana 99 stav 1 tačka 2 Zakona o javnim nabavkama.</p>  | Obavezni uslovi                  |
| <p>U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji ispunjava uslove iz člana 122 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata za građenje objekta odnosno izvođenje pojedinih radova na objektu. U postupku provjere izjave privrednog subjekta, Komisija može tražiti dostavljanje sljedećih dokaza:</p> <p>Licenca projektanta i izvođača radova, izdata od strane nadležnog organa.</p>   | Uslovi za obavljanje djelatnosti |
| <p>Ponuđač, odnosno podugovarač kojem je ponuđač ustupio dio predmeta nabavke mora da ima odgovarajuće stručne i kadrovske kapacitete za građenje objekta odnosno za izvođenje dijela radova.</p> <p>Stručni i kadrovski kapaciteti potrebni za izvršenje ugovora su:</p> <p>ovlašćeni inženjer za složeni inženjerski objekat državni put (građevinski inženjer, najmanje VII 1 podnivoa okvira kvalifikacija građevinske struke) koji će rukovoditi izvođenjem radova u cjelini;</p> <p>ovlašćeni inženjer za složeni inženjerski objekat državni put (građevinski inženjer saobraćajnog i/ili građevinsko-urbanističkog smjera, najmanje VII 1 podnivoa okvira kvalifikacija građevinske struke) koji će rukovoditi izvođenjem radova na saobraćajnici;</p> <p>ovlašćeni inženjer (građevinski inženjer konstruktivnog smjera, najmanje VII 1 podnivoa okvira kvalifikacija građevinske struke) koji će rukovoditi izvođenjem radova na objektima;</p> <p>ovlašćeni inženjer (građevinski inženjer hidrotehničkog i/ili građevinsko-urbanističkog smjera, najmanje VII 1 podnivoa okvira kvalifikacija građevinske struke) koji će</p> | Stručna i tehnička sposobnost    |

rukovoditi izvođenjem radova na objektima hidrotehnike; ovlašćeni inženjer (inženjer elektrotehnike, smjer energetika, najmanje VII 1 podnivoa okvira kvalifikacija elektro struke) koji će rukovoditi izvođenjem radova jake struje; ovlašćeni inženjer (inženjer elektrotehnike, smjer elektronika, najmanje VII 1 podnivoa okvira kvalifikacija elektro struke) koji će rukovoditi izvođenjem radova slabe struje;

ovlašćeni inženjera geodezije, najmanje VII 1 podnivoa okvira kvalifikacija geodetske struke, za izvođenje geodetskih radova.

Ovlašćeni inženjer koji će rukovoditi radovima u cjelini mora biti zaposlen kod ponuđača, a može biti istovremeno i ovlašćeni inženjer koji će rukovoditi pojedinim radovima, u skladu sa zakonom.

Dokazi o ispunjenosti uslova iz Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata: licenca ovlašćenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenja objekata, potvrda o članstvu u Inženjerskoj komori Crne Gore, i rješenje o ispunjenosti uslova za obavljanje poslova ovlašćenog inženjera za složeni inženjerski objekat (za ovlašćenog inženjera za složeni inženjerski objekat).

Dokaz o ispunjenosti uslova iz Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti za ovlašćenog inženjera geodezije: ovlašćenje za izvođenje geodetskih radova.

Ovlašćeni inženjer koji će rukovoditi izvođenjem radova u cjelini mora biti zaposlen kod ponuđača. Ovlašćeni inženjer koji će rukovoditi izvođenjem pojedinih radova može biti zaposlen kod podugovarača koji će izvoditi te radove.

Dokaz o načinu angažovanja: prijava na osiguranje zaposlenog, ugovor o radu, a u skladu sa zakonom. U postupku provjere izjave privrednog subjekta, Komisija može tražiti dostavljanje dokaza koji su ovdje navedeni.

Izjava privrednog subjekta

ESPD

Rok važenja ponude je 90 dana.

Rok važenja ponude

|   |                          |
|---|--------------------------|
| Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važeњa ponude. Trajanje garancije ponude određuje se u skladu sa važeњem ponude uključujući i rok od 8 dana za eventualno aktiviranje garancije nakon isteka važeњa ponude.<br>Ponuđač može dostaviti garanciju sa rokom važeњa dužim od ovog roka. | Garancija ponude         |
| Rok za završetak radova je 18 kalendarskih mjeseci od dana uvođenja izvođača u posao.   | Rok izvršenja ugovora    |
| Mjesto izvršenja ugovora je definisano predmetom javne nabavke.   | Mjesto izvršenja ugovora |
| Rok plaćanja je 30 dana od odobrenja situacije od strane Naručioca, odnosno Suinvestitora.  | Rok plaćanja             |

|   |                        |
|---|------------------------|
| <p>Radovi koji su, shodno Zakonu o putevima, u nadležnosti Naručioca će se finasirati iz Budžeta Crne Gore, a radovi koji su u nadležnosti lokalne uprave iz Budžeta Glavnog grada, a shodno Sporazumu između Naručioca i Glavnog grada. Izvođač je dužan da za radove iz prethodnog stava privremene i okončanu situaciju ispostavlja posebno. Predviđeno je avansno plaćanje za radove koji će finansirati Naručilac u iznosu od 10 % od vrijednosti ovih radova i izvršiće se nakon dostavljanja Naručiocu odgovarajuće avansne garancije, a po ovjerenoj avansnoj situaciji. Avans će biti otplaćen putem procentualnih odbitaka u iznosu od 20% vrijednosti privremenih situacija, počev od prve situacije, odnosno putem okončane situacije eventualni preostali iznos. Nije predviđeno avansno plaćanje za radove koji će se finasirati Glavni grad (Suinvestitor). Plaćanje po privremenim mjesecnim i okončanoj situaciji će se vršiti uplatom na žiro račun Izvođača _____ kod Banke _____. Od svake privremene situacije zadržavaće se iznos od 5 % od obračunate vrijednosti radova na ime otklanjanja eventualnih nedostataka, a do završene primo-predaje radova, odnosno do konačnog obračuna. Ukupna vrijednost zadržanog novca ne može biti veća od 5% od ugovorene vrijednosti radova. Zadržani dio cijene može se upotrijebiti za otklanjanje nedostataka u izvršenju ugovora, a ako Izvođač na pisani poziv Naručioca odnosno Stručnog nadzora ne otkloni te nedostatke u ostavljenom roku. Zadržani iznos, odnosno njegov neutrošeni dio isplaćuje se izvođaču po okončanoj situaciji.</p> | <p>Način plaćanja</p>  |
| <p>Ugovorene jedinične cijene iz Finansijskog dijela ponude obuhvataju troškove: izrade elaborata organizacije gradilišta; elaborata zaštite na radu i plana upravljanja zemljom i kamenom iz iskopa i plana upravljanja građevinskim otpadom; uređenje gradilišta prema elaboratu i priključenja gradilišta na elektro instalacije, vodovod, kanalizaciju; obezbjeđenje prostorija za potrebe stručnog nadzora (kao i trškove održavanja tih prostorija i opreme, čišćenja, grijanja-hlađenja i rasvjete prostorija); nabavke i ugradnje potrebnog materijala i obrade ugrađenih materijala prema tehničkoj dokumentaciji; mehanizacije, opreme i alata; deponije sa svim pratećim sadržajima; sav rad potreban za kompletno i potpuno izvršenje pozicije radova; utrošak svih vrsta energije,</p>   | <p>Uslovi plaćanja</p> |

goriva i maziva; izradu i održavanje instalacija; obezbeđenja i održavanja poslovnih i stambenih prostorija za potrebe izvođenja predmetnih radova; propisno obelježavanje radova, postavljanje i uklanjanja privremene saobraćajne signalizacije i regulisanja saobraćaja, korišćenje svih sredstava, sprava i rezervata; izradu i demontažu radnih i pomoćnih skela, podupirača i razupora; obradu građevinskog otpada nastalog tokom građenja na gradilištu u skladu sa planom upravljanja građevinskim otpadom; zaštite i zdravlja na radu; zaštite okoline (susjednih objekata i infrastrukture) i životne sredine; pribavljanja dokaza o kvalitetu izvedenih radova, odnosno ugrađenih građevinskih proizvoda, instalacija i opreme; polise osiguranja; garancija (pribavljanja i održavanja); održavanja izvršenih radova u ispravnom stanju do primopredaje; uklanjanja objekata privremenog karaktera koji su služili za izvođenje radova, instalacija i sredstava; raščišćavanje terena po završenom poslu; troškove predviđenih ispitivanja i testiranja; druge troškove po osnovu ispunjenja obaveza Izvođača iz člana 95 Zakona o planiranju prostora i izgradnji obekata; izrade elaborata originalnih terenskih podataka izvedenog stanja; izvođačevu režiju, doprinose, takse i druge dažbine; odnosno sve što je neposredno ili posredno vezano za potpuno izvršenje i održavanje radova do dana predaje; obaveze do isteka garantnog roka, kao i sve druge troškove koje Izvođač ima shodno ugovoru o predmetnoj javnoj nabavci. Izvođač će privremenu mjesecnu situaciju dostavljati Stručnom nadzoru preko građevinskog dnevnika najkasnije do 5. dana u mjesecu za radove koje su izvršeni u prethodnom mjesecu. Stručni nadzor će primljenu situaciju, ako nema primjedbi, ovjeriti u roku od 7 dana. Ukoliko Stručni nadzor na podnesenu situaciju ima primjedbi, on će tražiti od Izvođača da te primjedbe otkloni. Ukoliko Izvođač u roku od 2 dana ne otkloni primjedbe Stručni nadzor će staviti svoje primjedbe i nesporni dio ovjeriti i dostaviti situaciju na odobrenje Naručiocu odnosno Suinvestitoru. Naručilac odnosno Suinvestitor će, ukoliko nema primjedbi, u roku od 7 dana od prijema odobriti isplatu, a ukoliko ima vratiti Stručnom nadzoru.. Plaćanje po privremenim situacijama ne može biti odobreno ukoliko je garanciji za dobro izvršenje ugovora istekao rok a garancija nije produžena. Plaćanje po okončanoj situaciji (konačni obračun) ne može biti

|   |  |
|---|--|
| odobreno ukoliko Izvođač ne obezbijedi garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku, u skladu sa ugovorom.   |  |
| Garantni rok je dvije godine od dana završene primopredaje radova.  | Garantni rok                             |
| Ispitivanje kvaliteta obuhvata prethodnu provjeru kvaliteta, tekuća ispitivanja i kontrolana ispitivanja, a u svemu prema tehničkoj specifikaciji. Sve troškove ispitivanja kvaliteta materijala i radova, instalacija i opreme snosi Izvođač; Rezultati svih ispitivanja Izvođač mora blagovremeno dostavljati Stručnom nadzoru i ovi biti upisani u građevinski dnevnik; Ukoliko rezultati ispitivanja pokažu da kvalitet ugrađenog materijala, instalacija i opreme ili izvedenih radova ne odgovara zahtijevanim uslovima, Stručni nadzor je dužan da izda nalog Izvođaču da nekvalitetni materijal, instalaciju i opremu zamijeni kvalitetnim i da radove dovede u ispravno stanje i sve o trošku Izvođača; Ako Izvođač i pored upozorenja i zahtjeva Stručnog nadzora da otkloni uočene nedostatke nastavi nekvalitetno izvođenje radova, Stručni nadzor će radove obustaviti i o tome obavjestiti Naručioca i nadležnu inspekciiju i te okolnosti unijeti u građevinski dnevnik. | Način sprovođenja kontrole kvaliteta     |
| Obračun troškova stvarno izvedenih radova će se vršiti na osnovu građevinske knjige, po jedinici mjere stvarno izvedenih radova u skladu sa tehničkom dokumentacijom i po ugovorenim jediničnim cijenama.   | Način obračuna troškova izvedenih radova |
| Promjena ugovorenih količina radova ne daju pravo Naručiocu i Izvođaču na promjenu ugovorenih jediničnih cijena niti ostalih elemenata Ugovora.   |  |
| Za potrebe ovog ugovora viškovi radova su količine izvedenih radova veće od ugovorenih količina; manjkovi radova su negativna odstupanja izvedenih radova u odnosu na ugovorene količine radova i ne plaćaju se, a nepredviđeni radovi su oni radovi koji ugovorom nijesu obuhvaćeni, a koji se moraju izvesti.   |  |
| U slučaju da se pojavi potreba za izvođenjem nepredviđenih radova, jedinične cijene tih radova će biti utvrđene na osnovu ugovorenih jediničnih cijena sličnih radova, odnosno odobrenih analiza cijena koje je Izvođač dužan da dostavi po nalogu Stručnog nadzora.  |  |

Ako je Izvođač radove izveo u predviđenom roku, a u vremenu između zaključenja ugovora i njegovog ispunjenja cijene elemenata na osnovu kojih je određena cijena radova su se povećale ili snizile toliko da bi razlika u cijeni radova trebalo da bude više od deset procenta, tada Izvođač ima pravo na povećanje odnosno Naručilac na sniženje koje prelazi deset procenata;

U slučaju da izvođač svojom krivicom nije izveo radove u roku, naručilac ima pravo na srazmjerne sniženje cijene radova za svako sniženje cijene elemenata na osnovu kojih je cijena radova određena, a Izvođač nema pravo na povećanje cijene radova;

Obračun razlike u cijeni vršiće se pri obračunu mjesecnih situacija, a po Uprošćenoj (modifikovanoj) sumarnoj indeksnoj metodi (Zaključak Vlade broj: 07-8366/2 od 22. decembar 2022. godine; Smjernice za primjenu postupka utvrđivanja razlike u cijeni u slučajevima porasta cijena pojedinih građevinskih materijala i proizvoda i Metodologija utvrđivanja razlike u cijeni);

Za potrebe obračuna razlike u cijeni primjenjivaće se koeficijenti učešća materijala i troškova života koji su preporučeni Smjernicama;

Za određene pozicije radova i za radove koji ne mogu biti svrstani ni u jednu grupu radova iz Smjernica, obračun će se vršiti sa indeksima troškova života;

Pri obračunu mjesecnih situacija nova cijena za grupe radova računa se nakon odbijanja beskamatnog avansa u ugovorenom procentualnom iznosu;

Bazni mjesec za obračun razlike u cijeni je mjesec u kom je zaključen ugovor;

Ako bi zbog razlike u cijeni ugovorena cijena morala biti znatno povećana Naručilac će raskinuti ugovor.

|   |   |
|---|---|
| Uslov za primopredaju je Konačni izvještaj stručnog nadzora, u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata.                | Uslovi za primopredaju  |
| Privredni subjekat snosi troškove naknade korišćenja patenata i odgovoran je za povredu zaštićenih prava intelektualne svojine trećih lica. | Ponuđač snosi troškove naknade korišćenja patenata i odgovoran je za povredu zaštićenih prava intelektualne svojine trećih lica |

## Kriterijumi prije izmjena

| Opis   | Očekivani odgovor ponuđača | Metod bodovanja |
|--|----------------------------|-----------------|
| Cijena   | -                          | -               |
| <p>K1 - Iskustvo ovlašćenog inženjera za složeni inženjerski objekat državni put kome će biti povjerena uloga rukovodioca radovima u cjelini.</p> <p>Vrednovaće se iskustvo u rukovođenju radovima u cjelini i/ili radovima na trasi, a na rekonstrukciji i/ili izgradnji državnog puta u dužini ne manjoj od 2 km. Iskustvo se dokazuje potvrdom investitora radova.</p> <p>Potvrda mora da sadrži broj i datum ugovora, predmet ugovora, kategoriju puta i dužinu dionice puta, opis radova, opis usluge koju je fizičko lice pružilo i u kom svojstvu, vremenski period u kome je realizovan ugovor i konstataciju da je ugovor kvalitetno i blagovremeno izvršen.</p> <p>Vrednovanje ponuda po ovom parametru vrši se na način što se za priznatu potvrdu - referencu ponudi dodjeljuje 2 poena, s tim da je maksimalni broj poena po ovom parametru 10.</p> | Dokaz                      | Apsolutno       |

## Kriterijumi nakon izmjena

| Opis   | Očekivani odgovor ponuđača    | Metod bodovanja |
|--|-------------------------------|-----------------|
| Cijena   | -                             | -               |
| <p>K1 - Iskustvo ovlašćenog inženjera za složeni inženjerski objekat državni put kome će biti povjerena uloga rukovodioca radovima u cjelini.</p> <p>Vrednovaće se iskustvo u rukovođenju radovima u cjelini i/ili radovima na trasi, a na rekonstrukciji i/ili izgradnji državnog puta u dužini ne manjoj od 2 km. Iskustvo se dokazuje potvrdom investitora radova.</p> <p>Potvrda mora da sadrži broj i datum ugovora, predmet ugovora, kategoriju puta i dužinu dionice puta, opis radova, opis usluge koju je fizičko lice pružilo i u kom svojstvu, vremenski period u kome je realizovan ugovor i konstataciju da je ugovor kvalitetno i blagovremeno izvršen.</p> <p>Vrednovanje ponuda po ovom parametru vrši se na način što se za priznatu potvrdu - referencu ponudi dodjeljuje 2 poena, s tim da je maksimalni broj poena po ovom parametru 10.</p> | <p>Dokaz</p> <p>Apsolutno</p> |                 |

## Tehnička specifikacija prije izmjena

| Procijenjena vrijednost bez PDV | Redni broj predmeta nabavke | Opis predmeta nabavke                        | Bitne karakteristike predmeta nabavke   | Količina | Jedinica mjere |
|---------------------------------|-----------------------------|--|---|----------|----------------|
| 11981000.00                     | 1                           | Geodetski radovi na trasi                    | Rad obuhvata sva geodetska mjerjenja, koja podrazumijevaju prenošenje podataka s projekta na teren, osiguranje, obnavljanje i održavanje obilježenih oznaka na terenu za sve vrijeme građenja, odnosno do predaje radova Naručiocu. | 1.00     | pauš.          |
|                                 | 2                           | Zasijecanje postojeće kolovozne konstrukcije | Rad obuhvata vertikalno zasijecanje kolovoza i trotoara motornim sjekačem na vezi sa postojećim saobraćajnicama, u debljini 12cm.   | 88.35    | m2             |
|                                 | 3                           | Rušenje postojećeg asfalta                   | Rad obuhvata rušenje postojećeg asfaltnog kolovoza debljine d=10 cm, sa utovarom i transportom na deponiju Izvođača.  | 31042.30 | m2             |

|             |   |  |          |       |
|-------------|---|--|----------|-------|
| 11981000.00 | 4 Rušenje postojeće pješačke staze i betonskih površina | Rad obuhvata rušenje postojeće pješačke staze i betonskih površina debljine d=10 cm, sa utovarom šuta i transportom na deponiju Izvođača.  | 9672.91  | m2    |
|             | 5 Rušenje postojećih ivičnjaka                          | Rad obuhvata rušenje postojećih betonskih ivičnjaka, sa utovarom šuta i transportom na deponiju Izvođača.  | 6839.94  | m     |
|             | 6 Rušenje metalne ograde na betonskom zidu              | Rad obuhvata mašinsko i ručno rušenje metalne ograde na betonskom zidu. Šut nastao prilikom rušenja, utovariti i odvesti na deponiju Izvođača, istovariti i rasplanirati.                  | 349.64   | m     |
|             | 7 Rušenje žičane ograde                                 | Rad obuhvata rušenje žičane ograde, sa utovarom i transportom na deponiju Izvođača.  | 537.25   | m     |
|             | 8 Rušenje žičane ograde na betonskom zidu               | Rad obuhvata mašinsko i ručno rušenje žičane ograde na betonskom zidu. Šut nastao prilikom rušenja, utovariti i odvesti na deponiju Izvođača, istovariti i rasplanirati.                   | 202.76   | m     |
|             | 9 Rušenje betonske ograde                               | Rad obuhvata mašinsko rušenje betonske ograde, sa utovarom šuta i transportom na deponiju Izvođača.  | 81.75    | m     |
|             | 10 Rušenje metalne ograde                               | Rad obuhvata mašinsko i ručno rušenje metalne ograde, sa utovarom i odvozom na deponiju Izvođača.  | 103.94   | m     |
|             | 11 Uklanjanje žive ograde                               | Rad obuhvata uklanjanje žive ograde, sa utovarom i transportom na deponiju Izvođača.   | 419.68   | m     |
|             | 12 Uklanjanje bilborda                                  | Rad obuhvata uklanjanje bilborda i deponovanje u zoni gradilišta.  | 21.00    | kom   |
|             | 13 Uklanjanje jarbola                                   | Rad obuhvata uklanjanje jarbola i deponovanje u zoni gradilišta.   | 8.00     | kom   |
|             | 14 Rušenje objekta od čvrste gradnje                    | Rad obuhvata mašinsko rušenje objekta od čvrste gradnje, sa utovarom šuta i transportom na deponiju Izvođača.  | 132.05   | m2    |
|             | 15 Uklanjanje drveća sa vađenjem korijenja              | Rad obuhvata uklanjanje drveća i vađenje korijenja, sa utovarom i transportom na deponiju Izvođača.  | 97.00    | kom   |
|             | 16 Sječenje šiblja sa vađenjem korijenja                | Rad obuhvata sječu šiblja i vađenje korijenja, sa utovarom i transportom na deponiju Izvođača.   | 1.00     | pauš. |
|             | 17 Uklanjanje površinskog sloja zemljišta               | Rad obuhvata mašinski površinski iskop zemljišta u debljini d=20cm sa deponovanjem na lokaciji gradilišta, radi kasnije ugradnje na objektu, uključujući odvoz viška na deponiju Izvođača. | 10075.73 | m3    |

|             |  |   |          |    |
|-------------|--|---|----------|----|
| 11981000.00 | 18 Iskop u materijalu III do V kategorije  | Rad obuhvata mašinski iskop zemljišta III do V kategorije u debljini d=20cm sa utovarom i transportom na deponiju Izvođača.   | 21797.23 | m3 |
|             | 19 Zamjena nedovoljno nosivog tla  | Rad obuhvata iskop nedovoljno nosivog tla sa utovarom u vozilo, transportom, istovarom i planiranjem iskopanog materijala na deponiji Izvođača, kao i nabavka, transport i zamjena drobljenim kamenim materijalom granulacije 0/63mm, d=50cm.   | 41800.00 | m3 |
|             | 20 Izrada nasipa   | Rad obuhvata nasipanje, razastiranje, planiranje, kvašenje i zbijanje drobljenog kamenog materijala granulacije 0/63mm prema projektovanim profilima i kotama, kao i otklanjanje utvrđenih nedostataka o trošku Izvođača.   | 6864.66  | m3 |
|             | 21 Mašinsko uređenje posteljice  | Rad obuhvata uređenje planuma donjem stroja, grubo i fino planiranje i nabijanje.   | 83637.48 | m2 |
|             | 22 Humuziranje bankina, kosina, zelenog pojasa i razdjelnog ostrva                     | Rad obuhvata humuziranje bankina, kosina, zelenog pojasa i razdjelnog ostrva humusom debljine 20cm.   | 3145.51  | m3 |
|             | 23 Izrada donjem nosećeg-tamponskog sloja od drobljenog kamenog materijala 0-31.5 mm   | Rad obuhvata nabavku, dovoz, ugrađivanje, grubo i fino razastiranje, kvašenje, te zbijanje nosećeg sloja od drobljenog kamenog materijala 0-31.5 mm, debljine d=15, 25 i 35cm, zavisno od pozicije na trasi. Sabijanje se vrši odgovarajućim sredstvima.  | 23527.43 | m3 |
|             | 24 Izrada nosećeg sloja od bituminiziranog drobljenog agregata BNS 22 debljine d=2x6cm | Rad obuhvata nabavku, spravljanje, transport, ugrađivanje i zbijanje nosećeg sloja asfalta od bitumeniziranog drobljenog agregata BNS 22, debljine d=2x6 cm. Konačnu recepturu sastava asfaltne mješavine, usvojiće nadzorni organ na osnovu prethodnih ispitivanja mješavine koju će izvođač uraditi prije početka asfalterskih radova i dostaviti nadzornom organu. | 43207.84 | m2 |
|             | 25 Izrada nosećeg sloja od bituminiziranog drobljenog agregata BNS 22 debljine d=6cm   | Rad obuhvata nabavku, spravljanje, transport, ugrađivanje i zbijanje nosećeg sloja asfalta od bitumeniziranog drobljenog agregata BNS 22, debljine d=2x6 cm. Konačnu recepturu sastava asfaltne mješavine, usvojiće nadzorni organ na osnovu prethodnih ispitivanja mješavine koju će izvođač uraditi prije početka asfalterskih radova i dostaviti nadzornom organu. | 4303.32  | m2 |

|             |   |   |          |    |
|-------------|---|---|----------|----|
| 11981000.00 | 26 Izrada habajućeg sloja od asfalt betona sa eruptivnim agregatom AB 11sE debljine d=4cm | Rad obuhvata nabavku, spravljanje, transport, ugrađivanje i zbijanje habajućeg sloja asfalta od asfalt betona sa eruptivnim agregatom AB 11sE, debljine d=4cm. Konačnu recepturu sastava asfaltne mješavine, usvojiće nadzorni organ na osnovu prethodnih ispitivanja mješavine koju će izvođač uraditi prije početka asfalterskih radova i dostaviti nadzornom organu. | 47599.51 | m2 |
|             | 27 Izrada pješačke staze  | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju betona C25/30 za izradu pješačke staze, d=12 cm. Beton ugrađivati vibriranjem, sa završnim profilisanjem i ohrapavljenjem ravnjačama.  | 10799.31 | m2 |
|             | 28 Ugradnja betonskih ivičnjaka 20/24/80  | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju betonskih ivičnjaka dimenzija 20/24/80 cm od betona C40/50, na betonskoj podlozi C12/15, sa zalivanjem spojeva širine 1 cm između ivičnjaka cementnim malterom u odnosu 1:3.   | 11030.27 | m  |
|             | 29 Ugradnja betonskih ivičnjaka 24/18/80  | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju betonskih ivičnjaka dimenzija 24/18/80 cm od betona C40/50, na betonskoj podlozi C12/15, sa zalivanjem spojeva širine 1 cm između ivičnjaka cementnim malterom u odnosu 1:3.   | 580.00   | m  |
|             | 30 Ugradnja betonskih prelaznih ivičnjaka 20/24/80  | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju betonskih prelaznih ivičnjaka dimenzija 20/24/80 cm od betona C40/50, na betonskoj podlozi C12/15, sa zalivanjem spojeva širine 1 cm između ivičnjaka cementnim malterom u odnosu 1:3.   | 102.40   | m  |
|             | 31 Izrada betonskih biciklističkih staza  | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju betona marke C25/30 za izradu biciklističkih staza, d=15 cm. Beton ugrađivati vibriranjem, sa završnim profilisanjem i ohrapavljenjem ravnjačama. Svježi beton za biciklističke staze bojati u standardnoj boji za biciklističke staze.  | 5133.52  | m2 |
|             | 32 Izrada betonskih taktičkih traka   | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju betona C25/30, d=6 cm i taktičkih ploča d=6 cm, za izradu taktičkih traka, prema detalju iz projekta.  | 5522.74  | m  |
|             | 33 Iskop za temelje betonskog cokla uz trotoar  | Rad obuhvata mašinski iskop zemljišta svih kategorija za izradu temelja betonskog cokla uz trotoar, sa utovarom i transportom na deponiju Izvođača.   | 229.22   | m3 |

|             |  |  |         |     |
|-------------|--|--|---------|-----|
| 11981000.00 | 34 Izgradnja betonskog zida za nove ograde   | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju betona betona C25/30, za izgradnju zida za nove ograde. U cijenu je uračunat sav rad, materijal, nabavka i montaža oplate, i njegovanje betona poslije ugradnje.  | 103.07  | m3  |
|             | 35 Armiranje armaturom B500B   | Rad obuhvata nabavku, transport, ispravljanje, čišćenje, sječenje, savijanje, vezivanje, zavarivanje i ugradnju armature B500B, uključujući i distancere.  | 3695.26 | kg  |
|             | 36 Ugradnja ograde za pješake  | Rad obuhvata nabavku materijala, izradu u radionici, antikorozionu zaštitu, transport i montažu pješačke ograde, prema detaljima iz projekta.  | 73.82   | m   |
|             | 37 Ugradnja ograde kroz razdjelno ostrvo   | Rad obuhvata nabavku materijala, izradu u radionici, antikorozionu zaštitu, transport i montažu ograde kroz razdjelno ostrvo, prema detaljima iz projekta.   | 2305.84 | m   |
|             | 38 Izgradnja betonskih rampi za vezu sa parcelama  | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju materijala za izgradnju rampi za vezu sa parcelama, dimenzija 5,5mx4m, d=15 cm, izrađenih od betona C25/30, armiranih mrežama Q257, na sloju tampona 0-31.5 mm, d=20cm.   | 1496.00 | m2  |
|             | 39 Uklanjanje tabli standardnih saobraćajnih znakova   | Rad obuhvata bezbjedno skidanje svih elemenata tabli standardnih saobraćajnih znakova, sa deponovanjem u zoni gradilišta.  | 27.00   | kom |
|             | 40 Uklanjanje saobraćajnih stubova   | Rad obuhvata vađenje stubova saobraćajnih znakova, sa deponovanjem u zoni gradilišta.  | 20.00   | kom |
|             | 41 Uklanjanje usporivača brzine  | Rad obuhvata uklanjanje usporivača brzine, sa deponovanjem u zoni gradilišta.  | 24.00   | m   |
|             | 42 Premještanje table saobraćajnog znaka sa stubovima  | Rad obuhvata bezbjedno skidanje svih elemenata znaka, vađenje stuba sa betonskim temeljom, zatrpanjvanje rupe temelja, dovođenje bankine u ispravno stanje na mjestu otkopa, otkop nove rupe, betoniranje, zatrpanjvanje rupa, nabijanje i planiranje bankine. | 1.00    | kom |
|             | 43 I-5.2, "suženje puta s lijeve strane", trougao dimenzija 900x900x900mm, sa retroreflektujućim osobinama klase 3, osnova znaka bijele boje | Rad obuhvata nabavku, transport i montažu saobraćajnog znaka. Jediničnom cijenom obuhvaćena i isporuka i doprema do mjesta postavljanja svih elemenata za pričvršćivanje na nosač (pojačanje, obujmice, zavrtnji, manžetne).                                   | 4.00    | kom |
|             | 44 I-14, "obilježeni pješački prelaz", trougao dimenzija 900x900x900mm, sa retroreflektujućim osobinama klase 3, osnova znaka bijele boje    | Bitne karakteristike kao kod pozicije 43.  | 8.00    | kom |

|             |    |  |   |       |     |
|-------------|----|--|---|-------|-----|
| 11981000.00 | 45 | I-23, "saobraćaj u oba smjera", trougao dimenzija 900x900x900mm, sa retroreflektujućim osobinama klase 3, osnova znaka bijele boje   | Bitne karakteristike kao kod pozicije 43. | 1.00  | kom |
|             | 46 | I-30, "raskrsnica sa kružnim tokom sadržaja", trougao dimenzija 900x900x900mm, sa retroreflektujućim osobinama klase 3, osnova znaka bijele boje   | Bitne karakteristike kao kod pozicije 43. | 14.00 | kom |
|             | 47 | II-1, "ukrštanje sa putem sa prvenstvom prolaza", trougao dimenzija 900x900x900mm, sa retroreflektujućim osobinama klase 3, osnova znaka bijele boje   | Bitne karakteristike kao kod pozicije 43. | 12.00 | kom |
|             | 48 | II-30, "ograničenje brzine - 30km/h", krug dimenzija R=600 mm, sa retroreflektujućim osobinama klase 3, osnova znaka bijele boje   | Bitne karakteristike kao kod pozicije 43. | 12.00 | kom |
|             | 49 | II-43, "obavezan smjer - pravo", krug dimenzija R=600 mm, sa retroreflektujućim osobinama klase 3, osnova znaka plave boje   | Bitne karakteristike kao kod pozicije 43. | 2.00  | kom |
|             | 50 | II-45, "obavezno obilaženje sa desne strane", krug dimenzija R=600 mm, sa retroreflektujućim osobinama klase 3, osnova znaka plave boje  | Bitne karakteristike kao kod pozicije 43. | 13.00 | kom |
|             | 51 | II-46, "kružni tok saobraćaja", krug dimenzija R=600 mm, sa retroreflektujućim osobinama klase 3, osnova znaka plave boje  | Bitne karakteristike kao kod pozicije 43. | 24.00 | kom |
|             | 52 | III-3 "put sa prvenstvom prolaza", romb dimenzija 600x600 mm, sa retroreflektujućim osobinama klase 3, sa nastavkom i priborom za montažu na stub semafora                                       | Bitne karakteristike kao kod pozicije 43. | 6.00  | kom |
|             | 53 | III-7 "označeni pješački prelaz i prelaz biciklističke staze preko kolovoza - pješak/biciklista", kvadrat dimenzija 600x600 mm, sa retroreflektujućim osobinama klase 3, osnova znaka plave boje | Bitne karakteristike kao kod pozicije 43. | 18.00 | kom |
|             | 54 | III-7 "označeni pješački prelaz i prelaz biciklističke staze preko kolovoza - biciklista/pješak", kvadrat dimenzija 600x600 mm, sa retroreflektujućim osobinama klase 3, osnova znaka plave boje | Bitne karakteristike kao kod pozicije 43. | 12.00 | kom |
|             | 55 | III-41 "benzinska stanica", pravougaonik dimenzija 600x900 mm, sa retroreflektujućim osobinama klase 3, osnova znaka plave boje  | Bitne karakteristike kao kod pozicije 43. | 2.00  | kom |
|             | 56 | III-52 "autobusko stajalište", pravougaonik dimenzija 600x900 mm, sa retroreflektujućim osobinama klase 3, osnova znaka plave boje   | Bitne karakteristike kao kod pozicije 43. | 6.00  | kom |

|             |    |   |   |       |     |
|-------------|----|---|---|-------|-----|
| 11981000.00 | 57 | III-82 "prepreka za usporavanje saobraćaja", kvadrat dimenzija 600x600 mm, sa retroreflektujućim osobinama klase 3, osnova znaka plave boje   | Bitne karakteristike kao kod pozicije 43. | 20.00 | kom |
|             | 58 | III-89 "naizmjenično propuštanje vozila", kvadrat dimenzija 600x900 mm, sa retroreflektujućim osobinama klase 3, osnova znaka plave boje  | Bitne karakteristike kao kod pozicije 43. | 2.00  | kom |
|             | 59 | III-6 "označeni pješački prelaz", kvadrat dimenzija 900x900 mm, sa retroreflektujućim osobinama klase 3, osnova znaka plave boje na retroreflektujućoj pozadini zelene boje         | Bitne karakteristike kao kod pozicije 43. | 8.00  | kom |
|             | 60 | III-11.1 "prestrojavanje vozila", pravo - pravo/desno, pravougaonik dimenzija 900x1200mm, sa retroreflektujućim osobinama klase 3, osnova znaka plave boje                          | Bitne karakteristike kao kod pozicije 43. | 7.00  | kom |
|             | 61 | III-11.2 "prestrojavanje vozila", pravo/lijevo - pravo/desno - kružne strelice, pravougaonik dimenzija 900x1200mm, sa retroreflektujućim osobinama klase 3, osnova znaka plave boje | Bitne karakteristike kao kod pozicije 43. | 7.00  | kom |
|             | 62 | III-11.3 "prestrojavanje vozila", lijevo - pravo - pravo/desno, pravougaonik dimenzija 1300x1200mm, sa retroreflektujućim osobinama klase 3, osnova znaka plave boje                | Bitne karakteristike kao kod pozicije 43. | 6.00  | kom |
|             | 63 | III-203 "strelasti putokaz - desno", pojam Kolašin i Bar, pravougaonik dimenzija 1300x650mm, sa retroreflektujućim osobinama klase 3, osnova znaka žute boje                        | Bitne karakteristike kao kod pozicije 43. | 3.00  | kom |
|             | 64 | III-203 "strelasti putokaz - desno", pojam Nikšić i Cetinje, pravougaonik dimenzija 1300x650mm, sa retroreflektujućim osobinama klase 3, osnova znaka žute boje                     | Bitne karakteristike kao kod pozicije 43. | 3.00  | kom |
|             | 65 | III-83 "djeca na putu", kvadrat dimenzija 900x900 mm, sa retroreflektujućim osobinama klase 3, osnova znaka plave boje na retroreflektujućoj pozadini zelene boje                   | Bitne karakteristike kao kod pozicije 43. | 6.00  | kom |
|             | 66 | IV-1 "250m", pravougaonik dimenzija 900x250mm, sa retroreflektujućim osobinama klase 3, osnova znaka bijele boje  | Bitne karakteristike kao kod pozicije 43. | 2.00  | kom |
|             | 67 | X-1 "tabla za označavanje vrha razdjelnog ostrva", pravougaonik dimenzija 300x1000mm, sa retroreflektujućim osobinama klase 3, osnova znaka žuto/crne boje                          | Bitne karakteristike kao kod pozicije 43. | 25.00 | kom |

|             |    |   |   |       |     |
|-------------|----|---|---|-------|-----|
| 11981000.00 | 68 | II-1, "ukrštanje sa putem sa prvenstvom prolaza", trougao dimenzija 900x900x900mm, sa retroreflektujućim osobinama klase 2, osnova znaka bijele boje  | Bitne karakteristike kao kod pozicije 43. | 20.00 | kom |
|             | 69 | II-1, "ukrštanje sa putem sa prvenstvom prolaza", trougao dimenzija 900x900x900mm, sa retroreflektujućim osobinama klase 2, sa nastavkom i priborom za montažu na stub semafora, osnova znaka bijele boje | Bitne karakteristike kao kod pozicije 43. | 6.00  | kom |
|             | 70 | II-46, "kružni tok saobraćaja", krug dimenzija R=600 mm, sa retroreflektujućim osobinama klase 2, osnova znaka plave boje   | Bitne karakteristike kao kod pozicije 43. | 12.00 | kom |
|             | 71 | III-6 "označeni pješački prelaz", kvadrat dimenzija 600x600 mm, sa retroreflektujućim osobinama klase 2, osnova znaka plave boje  | Bitne karakteristike kao kod pozicije 43. | 3.00  | kom |
|             | 72 | I-30, "raskrsnica sa kružnim tokom saobraćaja", trougao dimenzija 900x900x900mm, sa retroreflektujućim osobinama klase 1, osnova znaka bijele boje  | Bitne karakteristike kao kod pozicije 43. | 6.00  | kom |
|             | 73 | II-4, "zabrana saobraćaja u jednom smeru", krug dimenzija R=600 mm, sa retroreflektujućim osobinama klase 1,  | Bitne karakteristike kao kod pozicije 43. | 2.00  | kom |
|             | 74 | II-30, "ograničenje brzine - 30km/h", krug dimenzija R=600 mm, sa retroreflektujućim osobinama klase 1, osnova znaka bijele boje  | Bitne karakteristike kao kod pozicije 43. | 6.00  | kom |
|             | 75 | II-34, "zabranjeno parkiranje i zaustavljanje", krug dimenzija R=600 mm, sa retroreflektujućim osobinama klase 1, osnova znaka bijele boje  | Bitne karakteristike kao kod pozicije 43. | 15.00 | kom |
|             | 76 | II-41, "razdvojene staze za bicikliste i pješake - biciklo/pješak", krug dimenzija R=600 mm, sa retroreflektujućim osobinama klase 1, osnova znaka plave boje   | Bitne karakteristike kao kod pozicije 43. | 21.00 | kom |
|             | 77 | II-41.1, "razdvojene staze za bicikliste i pješake - pješak/biciklo", krug dimenzija R=600 mm, sa retroreflektujućim osobinama klase 1, osnova znaka plave boje   | Bitne karakteristike kao kod pozicije 43. | 1.00  | kom |
|             | 78 | II-43, "obavezan smjer pravo", krug dimenzija R=600 mm, sa retroreflektujućim osobinama klase 1, osnova znaka plave boje  | Bitne karakteristike kao kod pozicije 43. | 2.00  | kom |
|             | 79 | II-43.1, "obavezan smjer desno", krug dimenzija R=600 mm, sa retroreflektujućim osobinama klase 1, osnova znaka plave boje  | Bitne karakteristike kao kod pozicije 43. | 1.00  | kom |

|             |    |   |   |      |     |
|-------------|----|---|---|------|-----|
| 11981000.00 | 80 | II-43.4, "obavezan smjer desno", krug dimenzija R=600 mm, sa retroreflektujućim osobinama klase 1, osnova znaka plave boje  | Bitne karakteristike kao kod pozicije 43. | 6.00 | kom |
|             | 81 | III-2 "put sa jednosmjernim saobraćajem", kvadrat dimenzija 600x600 mm, sa retroreflektujućim osobinama klase 1, osnova znaka plave boje  | Bitne karakteristike kao kod pozicije 43. | 2.00 | kom |
|             | 82 | III-8 "nadzemni pješački prelaz", kvadrat dimenzija 600x900 mm, sa retroreflektujućim osobinama klase 1, osnova znaka plave boje  | Bitne karakteristike kao kod pozicije 43. | 4.00 | kom |
|             | 83 | III-18, "kraj staze za bicikliste", krug dimenzija R=600 mm, sa retroreflektujućim osobinama klase 1, osnova znaka plave boje   | Bitne karakteristike kao kod pozicije 43. | 3.00 | kom |
|             | 84 | III-20, "kraj razdvojene staze za bicikliste i pješake - pješak/biciklo", krug dimenzija R=600 mm, sa retroreflektujućim osobinama klase 1, osnova znaka plave boje                 | Bitne karakteristike kao kod pozicije 43. | 1.00 | kom |
|             | 85 | III-11.2 "prestrojavanje vozila", pravo/lijevo - pravo/desno - kružne strelice, pravougaonik dimenzija 900x1200mm, sa retroreflektujućim osobinama klase 1, osnova znaka plave boje | Bitne karakteristike kao kod pozicije 43. | 6.00 | kom |
|             | 86 | III-11.4 "prestrojavanje vozila", pravo - lijevo -desno, pravougaonik dimenzija 1300x1200mm, sa retroreflektujućim osobinama klase 1, osnova znaka plave boje                       | Bitne karakteristike kao kod pozicije 43. | 1.00 | kom |
|             | 87 | III-11.5 "prestrojavanje vozila", pravo/lijevo - desno, pravougaonik dimenzija 900x1200mm, sa retroreflektujućim osobinama klase 1, osnova znaka plave boje                         | Bitne karakteristike kao kod pozicije 43. | 1.00 | kom |
|             | 88 | III-204 "putokazna tabla", pojam Nikšić/Cetinje - desno i Kolašin/Bar - lijevo, pravougaonik dimenzija 1500x1400mm, sa retroreflektujućim osobinama klase 1, osnova znaka žute boje | Bitne karakteristike kao kod pozicije 43. | 1.00 | kom |
|             | 89 | IV-9 "simbol strelica", pravougaonik dimenzija 900x250mm, sa retroreflektujućim osobinama klase 1, osnova znaka bijele boje   | Bitne karakteristike kao kod pozicije 43. | 2.00 | kom |

|             |     |   |   |        |     |
|-------------|-----|---|---|--------|-----|
| 11981000.00 | 90  | Saobraćajni stub ø 60mm L=2,5m  | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju stuba nosača saobraćajnog znaka od poinčane čelične cijevi jednoličnog presjeka i debljine. Jediničnom cijenom obuhvaćena i priprema terena, iskop za temelje, izrada betonskih temelja, postavljanje i nivелisanje, pribor za veze između elemenata, zatrpanje rupa, nabijanje i planiranje bankine, kao i cijena zaptivača protiv kiše.                              | 25.00  | kom |
|             | 91  | Saobraćajni stub ø 60mm L=2,6m  | Bitne karakteristike kao kod pozicije 90.   | 12.00  | kom |
|             | 92  | Saobraćajni stub ø 60mm L=3,4m  | Bitne karakteristike kao kod pozicije 90.   | 94.00  | kom |
|             | 93  | Saobraćajni stub ø 60mm L=3,7m  | Bitne karakteristike kao kod pozicije 90.   | 50.00  | kom |
|             | 94  | Saobraćajni stub ø 60mm L=4,2m  | Bitne karakteristike kao kod pozicije 90.   | 36.00  | kom |
|             | 95  | Saobraćajni stub ø 60mm L=4,4m - rešetkasti   | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju rešetkastog stuba nosača saobraćajnog znaka od poinčanih čelične cijevi jednoličnog presjeka i debljine, prečnika 60 mm. Jediničnom cijenom obuhvaćena i priprema terena, iskop za temelje, izrada betonskih temelja, postavljanje i nivелisanje, pribor za veze između elemenata, zatrpanje rupa, nabijanje i planiranje bankine, kao i cijena zaptivača protiv kiše. | 2.00   | kom |
|             | 96  | Saobraćajni stub ø 60mm L=4,5m  | Bitne karakteristike kao kod pozicije 90.   | 40.00  | kom |
|             | 97  | Saobraćajni stub ø 60mm L=4,8m  | Bitne karakteristike kao kod pozicije 90.   | 6.00   | kom |
|             | 98  | Neisprekidana razdjelna linija, širine d=0,15m, bijelom bojom                                   | Rad obuhvata nabavku, transport, razmjeravanje na terenu, čišćenje, odmašćivanje i bojenje bojom otpornom na habajuće dejstvo pneumatika i atmosferalija, uz dugotrajno očuvanje koeficijenta otpora klizanju.  | 312.00 | m2  |
|             | 99  | Neisprekidana razdjelna linija na biciklističkoj stazi, širine d=0,10m, bijelom bojom           | Bitne karakteristike kao kod pozicije 98.   | 39.00  | m2  |
|             | 100 | Kratka isprekidana linija, širine d=0,15m, rastera 1-1m, bijelom bojom,                         | Bitne karakteristike kao kod pozicije 98.   | 33.75  | m2  |
|             | 101 | Kratka isprekidana linija na biciklističkoj stazi, širine d=0,10m, rastera 1-1m, bijelom bojom, | Bitne karakteristike kao kod pozicije 98.   | 6.50   | m2  |
|             | 102 | Široka isprekidana linija, širine d=0,30m, rastera 1-1m, žutom bojom,                           | Bitne karakteristike kao kod pozicije 98.   | 42.30  | m2  |
|             | 103 | Obična isprekidana linija, Tip A, širine d=0,15m, rastera 3-3, bijelom bojom                    | Bitne karakteristike kao kod pozicije 98.   | 29.70  | m2  |
|             | 104 | Obična isprekidana linija, Tip B, širine d=0,15m, rastera 5-5, bijelom bojom                    | Bitne karakteristike kao kod pozicije 98.   | 306.00 | m2  |

|             |     |   |  |         |     |
|-------------|-----|---|--|---------|-----|
| 11981000.00 | 105 | Obilježavanje pješačkog prelaza - 3,0m, bijelom bojom                                 | Bitne karakteristike kao kod pozicije 98.  | 225.00  | m2  |
|             | 106 | Obilježavanje pješačkog prelaza - 4,0m, bijelom bojom                                 | Bitne karakteristike kao kod pozicije 98.  | 446.40  | m2  |
|             | 107 | Obilježavanje pješačkog prelaza - 5,0m, bijelom bojom                                 | Bitne karakteristike kao kod pozicije 98.  | 42.80   | m2  |
|             | 108 | Strelice za označavanje smjera kretanja - 5,0m, bijelom bojom                         | Bitne karakteristike kao kod pozicije 98.  | 265.90  | m2  |
|             | 109 | Strelice za označavanje smjera kretanja - 1,6m, bijelom bojom                         | Bitne karakteristike kao kod pozicije 98.  | 34.61   | m2  |
|             | 110 | Strelice za skretanje saobraćaja, bijelom bojom                                       | Bitne karakteristike kao kod pozicije 98.  | 12.45   | m2  |
|             | 111 | Puna zaustavna linija - 0,5m, bijelom bojom   | Bitne karakteristike kao kod pozicije 98.  | 47.50   | m2  |
|             | 112 | Puna zaustavna linija - 0,2m, bijelom bojom   | Bitne karakteristike kao kod pozicije 98.  | 1.60    | m2  |
|             | 113 | Prelaz biciklističke staze preko kolovoza u obliku kvadrata, 0,5mx0,5m, bijelom bojom | Bitne karakteristike kao kod pozicije 98.  | 94.25   | m2  |
|             | 114 | Isprekidana zaustavna linija u obliku trougla, 0,5mx0,7m bijelom bojom                | Bitne karakteristike kao kod pozicije 98.  | 4.80    | m2  |
|             | 115 | Isprekidana zaustavna linija u obliku pravougaonika, 1,0mx0,5m bijelom bojom          | Bitne karakteristike kao kod pozicije 98.  | 29.00   | m2  |
|             | 116 | Horizontalna oznaka u obliku trougla, 1,0mx2,0m, bijelom bojom                        | Bitne karakteristike kao kod pozicije 98.  | 19.20   | m2  |
|             | 117 | Horizontalna oznaka - zvučno - vibraciona traka                                       | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju materijala za izradu zvučno - vibracionih traka, dimenzija 3,0mx0,2m, bijelom debeloslojnom oznakom debljine nanosa 2,5mm u zoni pješačkih prelaza.                                       | 108.00  | m2  |
|             | 118 | Polje za usmjerenje saobraćaja, bijelom bojom   | Bitne karakteristike kao kod pozicije 98.  | 115.00  | m2  |
|             | 119 | Horizontalna oznaka BUS stajališta, žutom bojom                                       | Bitne karakteristike kao kod pozicije 98.  | 6.00    | kom |
|             | 120 | Horizontalna oznaka ŠKOLA, bijelom bojom  | Bitne karakteristike kao kod pozicije 98.  | 16.00   | kom |
|             | 121 | Horizontalna oznaka PAZI PJEŠACI, bijelom bojom                                       | Bitne karakteristike kao kod pozicije 98.  | 30.00   | kom |
|             | 122 | Horizontalna oznaka - pictogram bicikla, bijelom bojom                                | Bitne karakteristike kao kod pozicije 98.  | 106.00  | kom |
|             | 123 | Horizontalna oznaka V-17 - površina namjenjena biciklistima, crvenom bojom            | Bitne karakteristike kao kod pozicije 98.  | 2220.10 | kom |
|             | 124 | IUgradnja katadioptera na kolovozu  | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju katadioptera na kolovozu u zoni pješačkih prelaza na udaljenosti 0,5m, prema detaljima iz projekta.   | 31.00   | kom |
|             | 125 | Ugradnja lineara sa montažnim ivičnjakom i vertikalnim zaprekama                      | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju lineara sa montažnim ivičnjakom i vertikalnim zaprekama na međusobnom rastojanju 1,0m, u ukupnoj dužini od 70 m gledano pojedinačno po smjerovima kretanja, prema detaljima iz projekta.. | 140.00  | m   |

|             |     |   |   |       |       |
|-------------|-----|---|---|-------|-------|
| 11981000.00 | 126 | Geodetski radovi za potrebe izgradnje potpornih zidova                    | Rad obuhvata sva geodetska mjerena, koja podrazumijevaju prenošenje podataka s projekta na teren, osiguranje, obnavljanje i održavanje obilježenih oznaka na terenu za sve vrijeme građenja, odnosno do predaje radova Naručiocu.   | 1.00  | pauš. |
|             | 127 | Iskop u materijalu II i III kategorije za izradu temelja potpornih zidova | Rad obuhvata mašinski iskop zemljanoj materijala u tlu II i III kategorije sa utovarom i transportom na deponiju Izvođača.  | 33.43 | m3    |
|             | 128 | Iskop u materijalu IV i V kategorije za izradu temelja potpornih zidova   | Rad obuhvata mašinski iskop zemljanoj materijala u tlu IV i V kategorije sa utovarom i transportom na deponiju Izvođača.  | 78.01 | m3    |
|             | 129 | Izrada zasipa 1 iza potpornih zidova                                      | Rad obuhvata nabavku, transport, nasipanje, razastiranje, planiranje i zbijanje materijala od dobro graduiranog šljunkovito-pjeskovitog materijala od lomljenog kamena veličine zrna ne veće od 63mm. Zbijanje vršiti do modula stišljivosti Ms=60MPa.  | 45.39 | m3    |
|             | 130 | Izrada zasipa 2 iza potpornih zidova                                      | Rad obuhvata nabavku, transport, nasipanje, razastiranje, planiranje i zbijanje materijala od prirodnog materijala iz iskopa veličine zrna ne veće od 100mm. Zbijanje vršiti do modula stišljivosti Ms=20MPa.   | 13.91 | m3    |
|             | 131 | Izrada podložnog betona ispod temelja potpornih zidova                    | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju podložnog betona debljine d=10cm od betona C16/20, ispod temelja potpornih zidova.   | 4.89  | m3    |
|             | 132 | Izrada temelja potpornih AB zidova  | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju betona C25/30, XC2 za izradu temelja AB potpornih zidova. U cijenu je uračunat sav rad, materijal, ugradnja, osiguranje iskopa, nabavka i montaža oplate i njegovanje betona poslije ugradnje.   | 37.05 | m3    |
|             | 133 | Izrada potpornih AB zidova  | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju betona C25/30, XC2 za izradu tijela AB zidova u dvostranoj oplati. U cijenu je uračunat sav rad, materijal, ugradnja, osiguranje iskopa, nabavka i montaža oplate, njegovanje betona poslije ugradnje, kao i ugradnja barbakana od PVC cijevi Ø100 mm. | 26.78 | m3    |
|             | 134 | Izrada AB serklaža  | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju betona C25/30, XC2 za izradu AB serklaža dimenzija 30cm x 45cm u dvostranoj oplati, uključujući i armaturu 4Rf16 i Uf8/20. U cijenu je uračunat sav rad, materijal, ugradnja, nabavka i montaža armature i oplate, njegovanje betona poslije ugradnje. | 2.28  | m3    |

|             |     |  |  |          |    |
|-------------|-----|--|--|----------|----|
| 11981000.00 | 135 | Armiranje armaturom BSt 500S                                   | Rad obuhvata nabavku, transport, ispravljanje, čišćenje, sječenje, savijanje, vezivanje, zavarivanje i ugradnju armature BSt 500S, uključujući i distancere.   | 2828.88  | kg |
|             | 136 | Geodetski radovi za potrebe izgradnje atmosferske kanalizacije | Rad obuhvata sva geodetska mjerena, koja podrazumijevaju prenošenje podataka s projekta na teren, kontrolu nivelete rova i cjevovoda i sva neophodna geodetska snimanja za izradu projekta održavanja objekta.   | 8441.00  | m  |
|             | 137 | Mašinski i ručni iskop kanalskog rova dubine do 2m             | Rad obuhvata mašinski i ručni iskop kanalskog rova za cjevovod u materijalu III do V kategorije, dubine do 2m. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal uključujući potrebnu pažnju oko čuvanja postojećih instalacija, podgrađivanje rova i eventualno potrebno crpljenje vode iz rova. Širina dna rova za cjevovod DN315 je 0.80m, za cjevovod DN400, DN500 i DN630 je 1.0m, za cjevovod DN1000 je 2.0m, a za cjevovod DN 1200 je 2.20m. Nagib kosina rova je 87 stepeni. Obračun po m3 u samoniklom stanju, sa direktnim utovarom i odvozom na deponiju Izvođača. GLAVNI KOLEKTOR: 14.435,28m3; SEKUNDARNI KANALI: 9.503,05m3     | 23938.33 | m3 |
|             | 138 | Mašinski i ručni iskop kanalskog rova dubine od 2m do 4m       | Rad obuhvata mašinski i ručni iskop kanalskog rova za cjevovod u materijalu III do V kategorije, dubine od 2m do 4m. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal uključujući potrebnu pažnju oko čuvanja postojećih instalacija, podgrađivanje rova i eventualno potrebno crpljenje vode iz rova. Širina dna rova za cjevovod DN315 je 0.80m, za cjevovod DN400, DN500 i DN630 je 1.0m, za cjevovod DN1000 je 2.0m, a za cjevovod DN 1200 je 2.20m. Nagib kosina rova je 87 stepeni. Obračun po m3 u samoniklom stanju, sa direktnim utovarom i odvozom na deponiju Izvođača. GLAVNI KOLEKTOR: 11.710,70m3; SEKUNDARNI KANALI: 936.17m3 | 12646.87 | m3 |

|             |     |  |  |         |    |
|-------------|-----|--|--|---------|----|
| 11981000.00 | 139 | Mašinski i ručni iskop kanalskog rova dubine od 4m do 6m               | Rad obuhvata mašinski i ručni iskop kanalskog rova za cjevovod u materijalu III do V kategorije, dubine od 4m do 6m. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal uključujući potrebnu pažnju oko čuvanja postojećih instalacija, podgrađivanje rova i eventualno potrebno crpljenje vode iz rova. Širina dna rova za cjevovod DN315 je 0.80m, za cjevovod DN400, DN500 i DN630 je 1.0m, za cjevovod DN1000 je 2.0m, a za cjevovod DN1200 je 2.20m. Nagib kosina rova je 87 stepeni. Obračun po m3 u samoniklom stanju, sa direktnim utovarom i odvozom na deponiju Izvođača. GLAVNI KOLEKTOR: 2.010,99m3, | 2010.99 | m3 |
|             | 140 | Mašinski i ručni iskop kanalskog rova dubine od 6m do 8m               | Rad obuhvata mašinski i ručni iskop kanalskog rova za cjevovod u materijalu III do V kategorije, dubine od 6m do 8m. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal uključujući potrebnu pažnju oko čuvanja postojećih instalacija, podgrađivanje rova i eventualno potrebno crpljenje vode iz rova. Širina dna rova za cjevovod DN315 je 0.80m, za cjevovod DN400, DN500 i DN630 je 1.0m, za cjevovod DN1000 je 2.0m, a za cjevovod DN1200 je 2.20m. Nagib kosina rova je 87 stepeni. Obračun po m3 u samoniklom stanju, sa direktnim utovarom i odvozom na deponiju Izvođača. GLAVNI KOLEKTOR 34,35 m3.    | 34.35   | m3 |
|             | 141 | Dodatni iskop za reviziona okna i slivnike nakon iskopa kanalskog rova | Rad obuhvata dodatni iskop za reviziona okna i slivnike nakon iskopa kanalskog rova. Iskopi se obavljaju u istom materijalu u kome se vrši iskop kanalskog rova. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal uključujući i potrebnu pažnju oko čuvanja postojećih instalacija, podgrađivanje jame i eventualno potrebno crpljenje vode iz jame. Obračun po m3 u samoniklom stanju, sa direktnim utovarom i odvozom na deponiju Izvođača. GLAVNI KOLEKTOR: 553,30 m3, SEKUNDARNI KANALI: 1.460,73 m3.  | 2014.03 | m3 |
|             | 142 | Ručni iskop oko instalacija koje se ukrštaju sa trasom cjevovoda       | Rad obuhvata ručni iskop u materijalu III do V kategorije oko instalacija koje se ukrštaju sa trasom cjevovoda. Obračun po m3 u samoniklom stanju, sa direktnim utovarom i odvozom na deponiju Izvođača.   | 50.00   | m3 |

|             |     |  |  |          |    |
|-------------|-----|--|--|----------|----|
| 11981000.00 | 143 | Ručna dorada i planiranje dna rova                                       | Rad obuhvata ručnu doradu i planiranje dna rova nakon mašinskog iskopa, probranim materijalom iz iskopa.   | 10980.80 | m2 |
|             | 144 | Izrada posteljice za kanalizacione cijevi                                | Rad obuhvata izradu posteljice za kanalizacione cijevi, od kamenog agregata frakcije od 0 do 2mm, 15 cm ispod, iznad i oko cijevi čitavom šrinom rova za prečnike DN1200 i DN1000, a 10 cm iznad i oko cijevi čitavom šrinom rova za ostale prečnike. Jediničnom cijenom je obuhvaćena nabavka kamenog agregata, tarnsport i ugradnja prema detalju iz projekta.<br>GLAVNI KOLEKTOR: 6.704,59 m3,<br>SEKUNDARNI KANALI: 2.241,19 m3  | 8945.78  | m3 |
|             | 145 | Ugradnja tampona   | Rad obuhvata nabavku, trasport i ugradnju u rov tampona frakcije kamenih zrna 0-8mm nakon montaže cjevovoda i ugradnje posteljice. Gornji noseći sloj debljine 30cm, (ispod asfalta), frakcije kamenih zrna 4-8mm, uz nabijanje do potrebnog modula stišljivosti kao podloga za ugradnju asfalta. Zatrpanjanje prvog sloja rova se obavlja ručno. Dalje zatrpanjanje se može obavljati mašinski, uz uslov da se prilikom zatrpanjanja rova mašinama ne prelazi preko rova sa montiranim i ispitanim cjevovodom i da slojevi ne budu deblji od 50 cm uz propisno nabijanje.<br>GLAVNI KOLEKTOR: 17.514,09 m3,<br>SEKUNDARNI KANALI: 7.661,57 m3 | 25175.66 | m3 |
|             | 146 | Izrada AB donje ploče četvrtastih revizionih okana na glavnem kolektoru  | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnja betona proizvedenog prema normi EN 206-1, razreda C30/37, XD2 u donju armirano-betonsku ploču četvrtastih revizionih okana na glavnem kolektoru. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal, uključujući oplatu i njegu betona.   | 27.43    | m3 |
|             | 147 | Izrada AB gornje ploče četvrtastih revizionih okana na glavnem kolektoru | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnja betona proizvedenog prema normi EN 206-1, razreda C30/37, XD2 u gornju armirano-betonsku ploču četvrtastih revizionih okana na glavnem kolektoru. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal, uključujući oplatu i njegu betona.  | 25.34    | m3 |
|             | 148 | Izrada AB zidova četvrtastih revizionih okana na glavnem kolektoru       | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju betona proizvedenog prema normi EN 206-1, razreda C30/37, XD2 u armirano-betonske zidove četvrtastih revizionih okana na glavnem kolektoru. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal, uključujući oplatu i njegu betona.  | 181.12   | m3 |

|             |     |   |  |        |     |
|-------------|-----|---|--|--------|-----|
| 11981000.00 | 149 | Ugradnja AB prstenova fi 1000mm, L=1000mm   | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju armirano-betonskih prstenova profila fi 1000mm dužine L=1000mm. Prstenovi se ugrađuju na donju ploču revisionog sливника, tako da se njime formira tijelo revisionog sливника. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal, uključujući štemovanja za penjalice, kao i krpjlenje nakon ugradnje penjalica, potrebna skraćenja cijevi i ostale radeve kojima se obezbjeđuje potpuno formiranje zida okna od armirano-betonskih prstenova. | 438.00 | kom |
|             | 150 | Izrada AB gornje ploče i vijenca, kod revisionih sливника od betonskih prstenova                                  | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju betona proizvedenog prema normi EN 206-1, razreda C30/37, XD2 u armirano-betonsku gornju ploču i vjenac ispod ploče revisionih sливника od betonskih prstenova, prema detaljima iz projekta. Ploča je debljine 20cm. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal, uključujući oplatu.  | 162.34 | m3  |
|             | 151 | Izrada AB donje ploče i vijenca, kod revisionih sливника od betonskih prstenova                                   | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju betona proizvedenog prema normi EN 206-1, razreda C30/37, XD2 u armirano-betonsku donju ploču i vjenac oko ploče revisionih sливника od betonskih prstenova, prema detaljima iz projekta. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal, uključujući oplatu.   | 152.62 | m3  |
|             | 152 | Izrada kinete revisionog okna   | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju betona proizvedenog prema normi EN 206-1, razreda C30/37, XD2 za izradu kinete revisionog okna. Kinoa se izrađuje od polutaće cijevi, a njena obrazina od betona sa završnom obradom cementnim malterom uz glaćanje do crnog sjaja, prema detaljima iz projekta. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal za kompletanu izradu kinete. GLAVNI KOLEKTOR: 42,55 m3, SEKUNDARNI KANALI: 46,97 m3   | 89.52  | m3  |
|             | 153 | Izrada AB gornje ploče i vijenca za dva revisiona sливnika kojima se uklapa ploča u novu niveliciju saobraćajnice | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju betona proizvedenog prema normi EN 206-1, razreda C30/37, XD2 u armirano-betonsku gornju ploču i vjenac ispod ploče za dva revisiona sливnika kojima se uklapa ploča u novu niveliciju saobraćajnice, prema detaljima iz projekta. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal, uključujući oplatu, demontažu postojećih poklopaca sa ramom i ponovnu ugradnju istih.  | 1.50   | m3  |

|             |     |   |  |          |    |
|-------------|-----|---|--|----------|----|
| 11981000.00 | 154 | Armiranje armaturom BSt 500S  | Rad obuhvata nabavku, transport, ispravljanje, čišćenje, sječenje, savijanje, vezivanje, zavarivanje i ugradnju armature BSt 500S, uključujući i distancere. GLAVNI KOLEKTOR: 25.815,12 kg, SEKUNDARNI KANALI: 23.407,00 kg  | 49222.12 | kg |
|             | 155 | Ugradnja spiralno korugovanih cjevi HDPE PE100 DN1200 (OD1424/ID1200mm) | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju spiralno korugovanih (rebrastih) cjevi za otpadne vode od polietilena HDPE PE100 prema EN13476, tip III ID red, obodne krutosti Sn8 sa fabrički ugrađenim naglavkom i zaptivnim prstenom NBR kvaliteta. Cijevi treba da budu proizvedene prema normi EN 1852. Unutrašnji zid cijevi mora da bude otporan na ispiranje pod visokim pritiskom (120 bara na mlaznici) najmanje debljine zida prema EN 13476. Isporuka i ugradnja u rovove prema DIN EN 1610 i uputstvima proizvođača. Obračun po m1 montiranih, ispitanih i od nadzora primljenih cjevi. | 1908.00  | m  |
|             | 156 | Ugradnja spiralno korugovanih cjevi HDPE PE100 DN1000 (OD1122/ID1000mm) | Bitne karakteristike kao kod pozicije 155.   | 972.00   | m  |
|             | 157 | Ugradnja korugovanih cjevi HDPE PE100 DN630 (OD630/ID535mm)             | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju korugovanih (rebrastih) cjevi za otpadne vode od polietilena HDPE PE100 prema DIN 16961, tip III ID red, obodne krutosti Sn8 sa fabrički ugrađenim naglavkom i zaptivnim prstenom NBR kvaliteta. Unutrašnji zid cijevi mora da bude otporan na ispiranje pod visokim pritiskom (120 bara na mlaznici) najmanje debljine zida prema EN 13476. Isporuka i ugradnja u rovove prema DIN EN 1610 i uputstvima proizvođača. Obračun po m1 montiranih, ispitanih i od nadzora primljenih cjevi.  | 204.00   | m  |
|             | 158 | Ugradnja korugovanih cjevi HDPE PE100 DN500 (OD500/ID427mm)             | Bitne karakteristike kao kod pozicije 157.   | 96.00    | m  |
|             | 159 | Ugradnja korugovanih cjevi HDPE PE100 DN400 (OD400/ID343mm)             | Bitne karakteristike kao kod pozicije 157.   | 1318.00  | m  |
|             | 160 | Ugradnja korugovanih cjevi HDPE PE100 DN315 (OD315/ID271mm)             | Bitne karakteristike kao kod pozicije 157.   | 3986.00  | m  |

|             |     |  |  |         |     |
|-------------|-----|--|--|---------|-----|
| 11981000.00 | 161 | Ugradnja poklopaca sa ramom - GLAVNI KOLEKTOR      | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju poklopaca sa ramom od nodularnog liva (prema standardu EN124). Poklopci su premazani hidrosobilnom netoksičnom crnom bojom, nezagađivač prema BS3416. Poklopci su kružni, prečnika svjetlog otvora 60cm, za opterećenja od 400kN (klase D400), zglobnom vezom rama i poklopca. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal za kvalitetnu ugradnju u skladu sa detaljima iz projekta, uključujući bušenje rupa i ankerisanje rama poklopca u AB gornju ploču nakon betoniranja. | 37.00   | kom |
|             | 162 | Ugradnja slivničkih rešetki - SEKUNDARNI KOLEKTORI | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju slivničkih rešetki sa ramom od nodularnog liva (prema standardu EN124). Rešetke su premazane hidrosobilnom netoksičnom crnom bojom, nezagađivač prema BS3416. Rešetke su kvadratnog oblika svjetlog otvora 65cmx65cm, za opterećenja od 400kN (klase D400). Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal za kvalitetnu ugradnju u skladu sa detaljima iz projekta.  | 240.00  | kom |
|             | 163 | Ugradnja liveno - gvozdenih penjalica              | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju liveno-gvozdenih penjalica u revisionim okнима prema JUS M.J6.285, u skladu sa detaljima projekta. GLAVNI KOLEKTOR: 368 kom, SEKUNDARNI KANALI 725 kom  | 1093.00 | kom |
|             | 164 | Spajanje prekinutih cjevovoda za vodosnadbijevanje | Rad obuhvata spajanje prekinutih cjevovoda za vodosnadbijevanje koji nijesu evidentirani katastrom instalacija. Jediničnom cijenom je obuhvaćen dodatni ručni iskop na otvaranju, ručno zatrpanje nakon prespajanja, te sav neophodan rad i materijal za prespajanje instalacija.  | 5.00    | kom |
|             | 165 | Spajanje prekinutih elektro kablova                | Rad obuhvata spajanje prekinutih elektro kablova koji nijesu evidentirani katastrom instalacija. Jediničnom cijenom je obuhvaćen dodatni ručni iskop na otvaranju, ručno zatrpanje nakon prespajanja, te sav neophodan rad i materijal za prespajanje instalacija.   | 5.00    | kom |
|             | 166 | Spajanje prekinutih TT kablova                     | Rad obuhvata spajanje prekinutih TT kablova koji nijesu evidentirani katastrom instalacija. Jediničnom cijenom je obuhvaćen dodatni ručni iskop na otvaranju, ručno zatrpanje nakon prespajanja, te sav neophodan rad i materijal za prespajanje instalacija.  | 5.00    | kom |

|             |     |   |  |         |                |
|-------------|-----|---|--|---------|----------------|
| 11981000.00 | 167 | Demontaža postojećeg kolektora atmosferske kanalizacije                       | Rad obuhvata demontažu postojećeg kolektora atmosferske kanalizacije. Jediničnom cijenom je obuhvaćen iskop, demontaža cijevi i zatrpananje rova tamponom. Tampon se ugrađuje umjesto postojećeg materijala u kojem se obavlja iskop kanalskog rova, frakcije kamenih zrna 0-8mm. Gornji noseći sloj ispod asfalta je debljine 30cm, frakcije kamenih zrna 4-8mm, uz nabijanje do potrebnog modula stišljivosti kao podloga za ugradnju asfalta. Ukupna dužina cjevovoda je 2850 m, od čega je 1900 m AC DN800, a 950 m je AC DN600. Prosječna dubina kolektora je 2.0m. | 2850.00 | m              |
|             | 168 | Rušenje gornjih ploča na revizionim slivnicima na kolektoru koji se demontira | Rad obuhvata rušenje gornjih ploča na revizionim slivnicima na kolektoru koji se demontira, sa zatrpanjem okana tamponom, uz nabijanje do potrebnog modula stišljivosti kao podloga za ugradnju asfalta. Prosječna dubina slivnika je 2.0m.  | 70.00   | kom            |
|             | 169 | Mašinski i ručni iskop jame za polaganje separatora                           | Rad obuhvata mašinski i ručni iskop u materijalu III do V kategorije, za izradu jame za polaganje separatora, dubine do 6,8m. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal uključujući podgradњivanje rova i eventualno potrebno crpljenje vode iz jame. Obračun po m <sup>3</sup> u samoniklom stanju, sa direktnim utovarom i odvozom na deponiju Izvođača.  | 940.33  | m <sup>3</sup> |
|             | 170 | Zatrpananje iskopne jame separatora tamponom                                  | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju tampona, u slojevima ne većim od 30, uz nabijanje do potrebnog modula stišljivosti kao podloga za ugradnju asfalta i betonskih elemenata. Zatrpananje prvog sloja se obavlja ručno. Dalje zatrpananje se može obavljati mašinski, uz uslov da se prilikom zatrpananja, mašinama ne prelazi preko montiranog separatora i da slojevi ne budu deblji od 50 cm, uz propisno nabijanje.   | 724.87  | m <sup>3</sup> |
|             | 171 | Zatrpananje separatora  | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju materijala od drobljnog kamena frakcije 2-10 mm, uz propisno nabijanje.   | 75.63   | m <sup>3</sup> |

|             |     |  |  |       |    |
|-------------|-----|--|--|-------|----|
| 11981000.00 | 172 | Mašinski i ručni iskop kanalskog rova dubine do 2m       | Rad obuhvata mašinski i ručni iskop kanalskog rova za cjevovod u materijalu sIII do V kategorije, dubine do 2m. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal uključujući potrebnu pažnju oko čuvanja postojećih instalacija, podgrađivanje rova i eventualno potrebno crpljenje vode iz rova. Širina dna rova za cjevovod DN 1200 je 2.20m, a nagib kosina rova je 87 stepeni. Obračun po m3 u samoniklom stanju, sa direktnim utovarom i odvozom na deponiju Izvođača.      | 47.67 | m3 |
|             | 173 | Mašinski i ručni iskop kanalskog rova dubine od 2m do 4m | Rad obuhvata mašinski i ručni iskop kanalskog rova za cjevovod u materijalu III do V kategorije, dubine od 2m do 4m. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal uključujući potrebnu pažnju oko čuvanja postojećih instalacija, podgrađivanje rova i eventualno potrebno crpljenje vode iz rova. Širina dna rova za cjevovod DN 1200 je 2.20m, a nagib kosina rova je 87 stepeni. Obračun po m3 u samoniklom stanju, sa direktnim utovarom i odvozom na deponiju Izvođača. | 40.52 | m3 |
|             | 174 | Mašinski i ručni iskop kanalskog rova dubine od 6m do 8m | Rad obuhvata mašinski i ručni iskop kanalskog rova za cjevovod u materijalu III do V kategorije, dubine od 6m do 8m. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal uključujući potrebnu pažnju oko čuvanja postojećih instalacija, podgrađivanje rova i eventualno potrebno crpljenje vode iz rova. Širina dna rova za cjevovod DN 1200 je 2.20m, a nagib kosina rova je 87 stepeni. Obračun po m3 u samoniklom stanju, sa direktnim utovarom i odvozom na deponiju Izvođača. | 17.65 | m3 |
|             | 175 | Dodatni iskop za reviziona okna i slivnike               | Rad obuhvata dodatni iskop za reviziona okna i slivnike nakon iskopa kanalskog rova. Iskopi se obavljaju u istom materijalu u kome se vrši iskop kanalskog rova. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal uključujući i potrebnu pažnju oko čuvanja postojećih instalacija, podgrađivanje jame i eventualno potrebno crpljenje vode iz jame. Obračun po m3 u samoniklom stanju, sa direktnim utovarom i odvozom na deponiju Izvođača.                                    | 33.05 | m3 |
|             | 176 | Ručna dorada i planiranje dna rova                       | Rad obuhvata ručnu doradu i planiranje dna rova nakon mašinskog iskopa, probranim materijalom iz iskopa.   | 19.80 | m2 |

|             |     |  |   |       |     |
|-------------|-----|--|---|-------|-----|
| 11981000.00 | 177 | Izrada posteljice za kanalizacione cijevi                  | Rad obuhvata izradu posteljice za kanalizacione cijevi, od kamenog agregata frakcije od 0 do 2mm, 15 cm ispod, iznad i oko cijevi čitavom šrinom rova za prečnike DN1200 i DN1000, a 10 cm iznad i oko cijevi čitavom šrinom rova za ostale prečnike. Jediničnom cijenom je obuhvaćena nabavka kamenog agregata, tarnsport i ugradnja prema detalju iz projekta.  | 21.55 | m3  |
|             | 178 | Ugradnja tampona   | Rad obuhvata nabavku, trasport i ugradnju u rov tampona frakcije kamenih zrna 0-8mm nakon montaže cjevovoda u ugradnje posteljice. Gornji noseći sloj debljine 30cm, (ispod asfalta), frakcije kamenih zrna 4-8mm, uz nabijanje do potrebnog modula stišljivosti kao podloga za ugradnju asfalta. Zatrpavanje prvog sloja rova se obavlja ručno. Dalje zatrpavanje se može obavljati mašinski, uz uslov da se prilikom zatrpavanja rova mašinama ne prelazi preko rova sa montiranim i ispitanim cjevovodom i da slojevi ne budu deblji od 50 cm uz propisno nabijanje. | 69.44 | m3  |
|             | 179 | Mašinski i ručni iskop za izradu odvodnog betonskog kanala | Rad obuhvata mašinski i ručni iskop za izradu odvodnog betonskog kanala atmosferskih voda u materijalu III do V kategorije. Betonski kanal je trapeznog poprečnog presjeka. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal uključujući podgrađivanje rova i eventualno potrebno crpljenje vode iz rova. Obračun po m3 u samoniklom stanju, sa direktnim utovarom i odvozom na deponiju Izvođača. ((0.63+2.33)/2)*0.93*24.00   | 33.03 | m3  |
|             | 180 | Ručna doradu i oblikovanje kosina trapeznog rova           | Rad obuhvata ručnu doradu i oblikovanje kosina trapeznog rova u nagibu 1:1, nakon mašinskog iskopa. 24.00*1.20*2  | 57.60 | m2  |
|             | 181 | Ugradnja AB cijevi fi 1000mm, L=1000mm                     | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju armirano-betonskih cijevi profila fi 1000mm dužine L=1000mm. Cijevi se ugrađuju u sливник, tako da se njime formira tijelo revisionog silaza separatora. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal, uključujući štemovanja za penjalice, kao i krpljenje cijevi nakon ugradnje penjalica.   | 6.00  | kom |

|             |     |   |   |        |    |
|-------------|-----|---|---|--------|----|
| 11981000.00 | 182 | Izrada AB ploče ispod separatora                              | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju betona proizvedenog prema normi EN 206-1, razreda C30/37, XD2 u armirano-betonsku ploču ispod separatora, sa ugradnjom ankera za koje se povezuje konstrukcija separatora. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal, uključujući oplatu i njegu betona.            | 64.64  | m3 |
|             | 183 | Izrada AB donje ploče revizionih silaza                       | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju betona proizvedenog prema normi EN 206-1, razreda C30/37, XD2 u donju armirano-betonsku ploču revizionih silaza. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal, uključujući oplatu i njegu betona.  | 0.85   | m3 |
|             | 184 | Izrada AB ploče i vijenca nad revizionim silazima u separator | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju betona proizvedenog prema normi EN 206-1, razreda C30/37, XD2 u armirano-betonsku ploču i vjenec nad revizionim silazima u separator, prema detaljima iz projekta. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal, uključujući oplatu i njegu betona.                    | 1.56   | m3 |
|             | 185 | Izrada AB vertikalnih serklaža                                | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju betona proizvedenog prema normi EN 206-1, razreda C30/37, XD2 u vertikalne serklaže dimenzija 20cmx20cm visine 3,40m, u kaseti separatora (14 serklaža), prema detaljima iz projekta. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal, uključujući oplatu i njegu betona. | 1.90   | m3 |
|             | 186 | Izrada AB ploča nad kasetom separatora                        | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju betona proizvedenog prema normi EN 206-1, razreda C30/37, XD2 u armirano-betonsku ploču nad kasetom separatora, dimenzija 0.70mx0.30mx3.80m (21 ploča). Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal, uključujući oplatu i njegu betona.                               | 16.76  | m3 |
|             | 187 | Izrada zidova kasete betonskim blokovima                      | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju betonskih blokova dimenzija 20cmx20cmx40cm u cementnom malteru za izradu zidova kasete separatora. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal, uključujući i cementni malter.  | 120.37 | m2 |

|             |   |   |            |
|-------------|---|---|------------|
| 11981000.00 | 188 Izrada AB odvodnih otvorenih kanala                 | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju betona proizvedenog prema normi EN 206-1, razreda C30/37, XD2 u armirano-betonske odvodne otvorene kanale trapeznog poprečnog presjeka, prema detaljima iz projekta. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal, uključujući oplatu i njegu betona.  | 9.68 m3    |
|             | 189 Izrada izravnavačeg sloja betona po dnu kanala      | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju betona C16/20, za izradu izravnavačeg sloja d=8cm po dnu kanalskog rova za odvodne AB kanale. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal, uključujući oplatu i njegu betona.   | 1.21 m3    |
|             | 190 Izrada AB donje ploče četvrtastih revizionih okana  | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju betona proizvedenog prema normi EN 206-1, razreda C30/37, XD2 u donju armirano-betonsku ploču četvrtastih revizionih okana. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal, uključujući oplatu i njegu betona.   | 1.58 m3    |
|             | 191 Izrada AB gornje ploče četvrtastih revizionih okana | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju betona proizvedenog prema normi EN 206-1, razreda C30/37, XD2 u gornju armirano-betonsku ploču četvrtastih revizionih okana. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal, uključujući oplatu i njegu betona.  | 1.00 m3    |
|             | 192 Izrada AB zidova četvrtastih revizionih okana       | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju betona proizvedenog prema normi EN 206-1, razreda C30/37, XD2 u armirano-betonske zidove četvrtastih revizionih okana. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal, uključujući oplatu i njegu betona.  | 13.51 m3   |
|             | 193 Izrada kinete revizionog okna                       | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju betona proizvedenog prema normi EN 206-1, razreda C30/37, XD2 za izradu kinete revizionog okna. Kineta se izrađuje od polutače cijevi, a njena obrazina od betona sa završnom obradom cementnim malterom uz glaćanje do crnog sjaja, prema detaljima iz projekta. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal za kompletну izradu kinete. | 1.15 m3    |
|             | 194 Armiranje armaturom BSt 500S                        | Rad obuhvata nabavku, transport, ispravljanje, čišćenje, sječenje, savijanje, vezivanje, zavarivanje i ugradnju armature BSt 500S, uključujući i distancere.  | 4074.00 kg |

|             |     |   |  |       |     |
|-------------|-----|---|--|-------|-----|
| 11981000.00 | 195 | Ugradnja poklopaca sa ramom   | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju poklopaca sa ramom od nodularnog liva (prema standardu EN124). Poklopci su premazani hidrosobilnom netoksičnom crnom bojom, nezagađivač prema BS3416. Poklopci su kružni, prečnika svjetlog otvora 60cm, za opterećenja od 400kN (klase D400), zglobnom vezom rama i poklopca. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal za kvalitetnu ugradnju u skladu sa detaljima iz projekta, uključujući bušenje rupa i ankerisanje rama poklopca u AB gornju ploču nakon betoniranja.   | 3.00  | kom |
|             | 196 | Ugradnja liveno - gvozdenih penjalica                                   | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju liveno-gvozdenih penjalica u revisionim okнима prema JUS M.J6.285, u skladu sa detaljima projekta.  | 37.00 | kom |
|             | 197 | Ugradnja separatora   | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju separatora naftnih derivata od poliestera sa bajpasom i koalescentnim filterom kapaciteta 2000/200 l/s, koji obezbeđuje prečišćavanje voda prema standardima SIST-EN 858-1. Jediničnom cijenom obuhvaćen sav potreban rad za pravilnu montažu separatora, uključujući potreban broj traka za ankerovanje separatora i čeličnih ankera radioničke izrade od nerđajućeg čelika, dužine 60cm i prečnika 18mm, koji se ugrađuju u betonsku podlogu separatora.  | 1.00  | kom |
|             | 198 | Ugradnja spiralno korugovanih cjevi HDPE PE100 DN1200 (OD1424/ID1200mm) | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju spiralno korugovanih (rebrastih) cjevi za otpadne vode od polietilena HDPE PE100 prema EN13476, tip III ID red, obodne krutosti Sn8 sa fabrički ugrađenim naglavkom i zaptivnim prstenom NBR kvaliteta. Cjevi treba da budu proizvedene prema normi EN 1852. Unutrašnji zid cjevi mora da bude otporan na ispiranje pod visokim pritiskom (120 bara na mlaznicu) najmanje debljine zida prema EN 13476. Isporuka i ugradnja u rovove prema DIN EN 1610 i uputstvima proizvođača. Obračun po m1 montiranih, ispitanih i od nadzora primljenih cjevi. | 12.00 | m   |

|             |     |  |  |         |       |
|-------------|-----|--|--|---------|-------|
| 11981000.00 | 199 | Izrada ovazdušenja na ispustu ROI                          | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju materijala za izradu ovazdušenja na ispustu ROI. Ovazdušenje se izvodi od kanalizacionih cijevi i fazonskih komada od tvrdog polivinillhlorida (PVC) sa jednoličnim presjekom zida, prema standardu EN1401 klase Sn4, sa zaptivnim prstenom punih zidova čvrstoće prema standardu ISO 9969, u svemu prema detaljima iz projekta. Za izradu ovazdušenja je potrebno: PVC cijevi DN 200/190.2mm - 6.0m; LUK 90 stepeni - kom 2  | 1.00    | pauš. |
|             | 200 | Ugradnja rešetke na dovodu vode u separator                | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju rešetke na dovodu vode u separator. Rešetka je dimenzije 1.40mx1,40m sa ramom i razmacima između šipki od 50mm i šipkama prečnika 12mm. Rešetka se radi od nerđajućeg čelika, prema detaljima iz projekta. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal.  | 1.00    | kom   |
|             | 201 | Ugradnja čelične ploče                                     | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju čelične ploče debeline 10 mm, dimenzija 3,0m x 1,60m. Ploča se ugrađuje sa unutrašnje strane zida revizionog okna ROI, kao zaštita od abrazije. Ploča će se montirati prije betoniranja zida zajedno sa oplatom, tako da će betonski zid obezbjediti njenu stabilnost od udara mlaza vode. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal, uključujući zaštitu od korozije ploče.   | 384.00  | kg    |
|             | 202 | Geodetski radovi za potrebe izgradnje fekalne kanalizacije | Rad obuhvata sva geodetska mjerena, koja podrazumijevaju prenošenje podataka s projekta na teren, kontrolu nivelete rova i cjevovoda i sva neophodna geodetska snimanja za izradu projekta održavanja objekta.   | 4000.00 | m     |
|             | 203 | Mašinski i ručni iskop kanalskog rova dubine do 2m         | Rad obuhvata mašinski i ručni iskop kanalskog rova za cjevovod u materijalu III do V kategorije, dubine do 2m. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal uključujući potrebnu pažnju oko čuvanja postojećih instalacija, podgradijanje rova i eventualno potrebno crpljenje vode iz rova. Širina dna rova za cjevovod DN315 je 0.80m, za cjevovod DN400, DN500 i DN630 je 1.0m, za cjevovod DN1000 je 2.0m, a za cjevovod DN 1200 je 2.20m. Nagib kosina rova je 87 stepeni. Obračun po m3 u samoniklom stanju, sa direktnim utovarom i odvozom na deponiju Izvođača. | 9952.82 | m3    |

|             |     |  |   |         |    |
|-------------|-----|--|---|---------|----|
| 11981000.00 | 204 | Mašinski i ručni iskop kanalskog rova dubine od 2m do 4m               | Rad obuhvata mašinski i ručni iskop kanalskog rova za cjevovod u materijalu III do V kategorije, dubine od 2m do 4m. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal uključujući potrebnu pažnju oko čuvanja postojećih instalacija, podgrađivanje rova i eventualno potrebno crpljenje vode iz rova. Širina dna rova za cjevovod DN315 je 0.80m, za cjevovod DN400, DN500 i DN630 je 1.0m, za cjevovod DN1000 je 2.0m, a za cjevovod DN1200 je 2.20m. Nagib kosina rova je 87 stepeni. Obračun po m3 u samoniklom stanju, sa direktnim utovarom i odvozom na deponiju Izvođača. | 7474.55 | m3 |
|             | 205 | Mašinski i ručni iskop kanalskog rova dubine od 4m do 6m               | Rad obuhvata mašinski i ručni iskop kanalskog rova za cjevovod u materijalu III do V kategorije, dubine od 4m do 6m. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal uključujući potrebnu pažnju oko čuvanja postojećih instalacija, podgrađivanje rova i eventualno potrebno crpljenje vode iz rova. Širina dna rova za cjevovod DN315 je 0.80m, za cjevovod DN400, DN500 i DN630 je 1.0m, za cjevovod DN1000 je 2.0m, a za cjevovod DN1200 je 2.20m. Nagib kosina rova je 87 stepeni. Obračun po m3 u samoniklom stanju, sa direktnim utovarom i odvozom na deponiju Izvođača. | 2568.30 | m3 |
|             | 206 | Dodatni iskop za reviziona okna i slivnike nakon iskopa kanalskog rova | Rad obuhvata dodatni iskop za reviziona okna i slivnike nakon iskopa kanalskog rova. Iskopi se obavljaju u istom materijalu u kome se vrši iskop kanalskog rova. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal uključujući i potrebnu pažnju oko čuvanja postojećih instalacija, podgrađivanje jame i eventualno potrebno crpljenje vode iz jame. Obračun po m3 u samoniklom stanju, sa direktnim utovarom i odvozom na deponiju Izvođača.   | 2336.03 | m3 |
|             | 207 | Ručni iskop oko instalacija koje se ukrštaju sa trasom cjevovoda       | Rad obuhvata ručni iskop u materijalu III do V kategorije oko instalacija koje se ukrštaju sa trasom cjevovoda. Obračun po m3 u samoniklom stanju, sa direktnim utovarom i odvozom na deponiju Izvođača.  | 50.00   | m3 |
|             | 208 | Ručna dorada i planiranje dna rova                                     | Rad obuhvata ručnu doradu i planiranje dna rova nakon mašinskog iskopa, probranim materijalom iz iskopa.  | 3709.00 | m2 |

|             |  |  |          |     |
|-------------|--|--|----------|-----|
| 11981000.00 | 209 Izrada posteljice za kanalizacione cijevi                                    | Rad obuhvata izradu posteljice za kanalizacione cijevi, od kamenog agregata frakcije od 0 do 2mm, 10 cm ispod, iznad i oko cijevi čitavom širinom rova. Jediničnom cijenom je obuhvaćena nabavka kamenog agregata, tarsport i ugradnja prema detalju iz projekta.  | 1720.08  | m3  |
|             | 210 Ugradnja tampona   | Rad obuhvata nabavku, trasport i ugradnju u rov tampona frakcije kamenih zrna 0-8mm nakon montaže cjevovoda i ugradnje posteljice. Gornji noseći sloj debljine 30cm, (ispod asfalta), frakcije kamenih zrna 4-8mm, uz nabijanje do potrebnog modula stišljivosti kao podloga za ugradnju asfalta. Zatrpanjanje prvog sloja rova se obavlja ručno. Dalje zatrpanjanje se može obavljati mašinski, uz uslov da se prilikom zatrpanjanja rova mašinama ne prelazi preko rova sa montiranim i ispitanim cjevovodom i da slojevi ne budu deblji od 50 cm uz propisno nabijanje. | 17764.41 | m3  |
|             | 211 Ugradnja AB prstenova fi 1000mm, L=1000mm                                    | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju armirano-betonskih prstenova profila fi 1000mm dužine L=1000mm. Prstenovi se ugrađuju na donju ploču revisionog okna, tako da se njime formira tijelo revisionog okna. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal, uključujući štemovanja za penjalice, kao i krpljenje nakon ugradnje penjalica, potrebna skraćenja cijevi i ostale radove kojima se obezbjeđuje potpuno formiranje zida okna od armirano-betonskih prstenova.   | 503.00   | kom |
|             | 212 Izrada AB gornje ploče i vijenca kod revisionih okana od betonskih prstenova | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju betona proizvedenog prema normi EN 206-1, razreda C30/37, XD2 u armirano-betonsku gornju ploču i vijenac ispod ploče revisionih okana od betonskih prstenova, prema detaljima iz projekta. Ploča je debljine 20cm. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal, uključujući oplatu.  | 96.87    | m3  |
|             | 213 Izrada AB donje ploče i vijenca, kod revisionih okana od betonskih prstenova | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju betona proizvedenog prema normi EN 206-1, razreda C30/37, XD2 u armirano-betonsku donju ploču i vijenac oko ploče revisionih okana od betonskih prstenova, prema detaljima iz projekta. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal, uključujući oplatu.   | 115.72   | m3  |

|             |     |  |   |          |     |
|-------------|-----|--|---|----------|-----|
| 11981000.00 | 214 | Izrada kinete revizionog okna  | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju betona proizvedenog prema normi EN 206-1, razreda C30/37, XD2 za izradu kinete revizionog okna. Kineta se izrađuje od polutače PP cijevi, a njena obrazina od betona sa završnom obradom cementnim malterom uz glaćanje do crnog sjaja, prema detaljima iz projekta. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal za kompletну izradu kinete.  | 25.17    | m3  |
|             | 215 | Izrada betonskih oslonaca ispod fazonskih komada   | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju materijala za izradu betonskih oslonaca ispod fazonskih komada na spoljnim kaskadama. Oslonci se izvode od nabijenog betona livenog na licu mjesta, dimenzija prema detaljima iz projekta. Na kontaktu betona sa fazonskim komadom, cjevovod obložiti PVC folijom. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal za kompletну izradu betonskog oslonca..  | 27.00    | kom |
|             | 216 | Izrada AB gornje ploče i vijenca za pet okana kojima se uklapa ploča u novu nivелацију saobraćajnice | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju betona proizvedenog prema normi EN 206-1, razreda C30/37, XD2 u armirano-betonsku gornju ploču i vijenac ispod ploče za pet okana kojima se uklapa ploča u novu nivелацијu saobraćajnice, prema detaljima iz projekta. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal, uključujući oplatu, demontažu postojećih poklopaca sa ramom i ponovnu ugradnju istih.   | 3.75     | m3  |
|             | 217 | Armiranje armaturom BSt 500S   | Rad obuhvata nabavku, transport, ispravljanje, čišćenje, sječenje, savijanje, vezivanje, zavarivanje i ugradnju armature BSt 500S, uključujući i distancere.  | 12880.00 | kg  |
|             | 218 | Ugradnja punozidnih cijevi od polipropilena PP SN8 DN500 (OD500/ID464mm)                             | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju punozidnih cijevi za otpadne vode od polipropilena PP obodne krutosti Sn8 sa fabrički ugrađenim naglavkom i zaptivnim prstenom NBR kvaliteta. Cijevi treba da budu proizvedene prema normi EN 1852. Unutrašnji zid cijevi mora da bude otporan na ispiranje pod visokim pritiskom (120 bara na mlaznici). Isporuka i ugradnja u rovove prema DIN EN 1610 i uputstvima proizvođača. Obračun po m1 montiranih, ispitanih i od nadzora primljenih cijevi. | 1704.00  | m   |
|             | 219 | Ugradnja punozidnih cijevi od polipropilena PP SN8 DN400 (OD400/ID371mm)                             | Bitne karakteristike kao kod pozicije 218.  | 384.00   | m   |
|             | 220 | Ugradnja punozidnih cijevi od polipropilena PP SN8 DN315 (OD315/293mm)                               | Bitne karakteristike kao kod pozicije 218.  | 90.00    | m   |

|             |     |  |  |         |     |
|-------------|-----|--|--|---------|-----|
| 11981000.00 | 221 | Ugradnja punozidnih cijevi od polipropilena PP SN8 DN250 (OD250/ID232.8mm) | Bitne karakteristike kao kod pozicije 218.   | 1020.00 | m   |
|             | 222 | Ugradnja punozidnih cijevi od polipropilena PP SN8 DN200 (OD200/ID186.2mm) | Bitne karakteristike kao kod pozicije 218.   | 798.00  | m   |
|             | 223 | Ugradnja poklopaca sa ramom  | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju poklopaca sa ramom od nodularnog liva (prema standardu EN124). Poklopci su premazani hidrosobilnom netoksičnom crnom bojom, nezagađivač prema BS3416. Poklopci su kružni, prečnika svjetlog otvora 60cm, za opterećenja od 400kN (klase D400), zglobnom vezom rama i poklopca. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal za kvalitetnu ugradnju u skladu sa detaljima iz projekta, uključujući bušenje rupa i ankerisanje rama poklopca u AB gornju ploču nakon betoniranja. | 140.00  | kom |
|             | 224 | Ugradnja liveno - gvozdenih penjalica                                      | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju liveno-gvozdenih penjalica u revizionim okнима prema JUS M.J6.285, u skladu sa detaljima projekta. GLAVNI KOLEKTOR: 368 kom, SEKUNDARNI KANALI 725 kom  | 1355.00 | kom |
|             | 225 | Ugradnju fazonskih komada od polipropilena PP                              | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju fazonskih komada za otpadne vode od polipropilena PP obodne krutosti Sn8. Fazonski komadi treba da budu proizvedeni prema normi EN 1852. Ugrađuju se u spoljne kaskade na priključnim cjevovodima gdje je KVC glavnog kolektora niža od 50cm od KDC priključka. T komad DN200 - 40 kom; Koljeno DN200 - 40 kom  | 80.00   | kom |
|             | 226 | Spajanje prekinutih cjevovoda za vodosnadbijevanje                         | Rad obuhvata spajanje prekinutih cjevovoda za vodosnadbijevanje koji nijesu evidentirani katastrom instalacija. Jediničnom cijenom je obuhvaćen dodatni ručni iskop na otvaranju, ručno zatrpanjanje nakon prespajanja, te sav neophodan rad i materijal za prespajanje instalacija.   | 5.00    | kom |
|             | 227 | Spajanje prekinutih elektro kablova  | Rad obuhvata spajanje prekinutih elektro kablova koji nijesu evidentirani katastrom instalacija. Jediničnom cijenom je obuhvaćen dodatni ručni iskop na otvaranju, ručno zatrpanjanje nakon prespajanja, te sav neophodan rad i materijal za prespajanje instalacija.  | 5.00    | kom |

|             |     |  |  |         |     |
|-------------|-----|--|--|---------|-----|
| 11981000.00 | 228 | Spajanje prekinutih TT kablova                           | Rad obuhvata spajanje prekinutih TT kablova koji nijesu evidentirani katastrom instalacija. Jediničnom cijenom je obuhvaćen dodatni ručni iskop na otvaranju, ručno zatrpanje nakon prespajanja, te sav neophodan rad i materijal za prespajanje instalacija.  | 5.00    | kom |
|             | 229 | Geodetski radovi za potrebe izgradnje vodovoda           | Rad obuhvata sva geodetska mjerjenja, koja podrazumijevaju prenošenje podataka s projekta na teren, kontrolu nivelete rova i cjevovoda i sva neophodna geodetska snimanja za izradu projekta održavanja objekta.   | 4796.00 | m   |
|             | 230 | Mašinski i ručni iskop kanalskog rova dubine do 2m       | Rad obuhvata mašinski i ručni iskop kanalskog rova za cjevovod u materijalu III do V kategorije, dubine do 2m. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal uključujući potrebnu pažnju oko čuvanja postojećih instalacija, podgrađivanje rova i eventualno potrebno crpljenje vode iz rova. Širina dna rova za cjevovod DN315 je 0.80m, za cjevovod DN400, DN500 i DN630 je 1.0m, za cjevovod DN1000 je 2.0m, a za cjevovod DN1200 je 2.20m. Nagib kosina rova je 87 stepeni. Obračun po m3 u samoniklom stanju, sa direktnim utovarom i odvozom na deponiju Izvođača. VODOVOD 9634.15 m3; CJEVOVOD ZA ZALIVANJE 0.60*1.0*148.0= 88.80 m3; KANALICE ZA ZALIVANJE PVC DN200 0.8*1.20*48.0= 46.08m3 | 9769.03 | m3  |
|             | 231 | Mašinski i ručni iskop kanalskog rova dubine od 2m do 4m | Rad obuhvata mašinski i ručni iskop kanalskog rova za cjevovod u materijalu III do V kategorije, dubine od 2m do 4m. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal uključujući potrebnu pažnju oko čuvanja postojećih instalacija, podgrađivanje rova i eventualno potrebno crpljenje vode iz rova. Širina dna rova za cjevovod DN315 je 0.80m, za cjevovod DN400, DN500 i DN630 je 1.0m, za cjevovod DN1000 je 2.0m, a za cjevovod DN1200 je 2.20m. Nagib kosina rova je 87 stepeni. Obračun po m3 u samoniklom stanju, sa direktnim utovarom i odvozom na deponiju Izvođača.  | 1153.21 | m3  |

|             |     |  |  |         |    |
|-------------|-----|--|--|---------|----|
| 11981000.00 | 232 | Dodatni iskop za vodovodne čvorove nakon iskopa kanalskog rova   | Rad obuhvata dodatni iskop za vodovodne čvorove nakon iskopa kanalskog rova. Iskopi se obavljaju u istom materijalu u kome se vrši iskop kanalskog rova. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal uključujući i potrebnu pažnju oko čuvanja postojećih instalacija, podgrađivanje jame i eventualno potrebljeno crpljenje vode iz jame.<br>Obračun po m3 u samoniklom stanju, sa direktnim utovarom i odvozom na deponiju Izvođača.  | 864.52  | m3 |
|             | 233 | Ručni iskop oko instalacija koje se ukrštaju sa trasom cjevovoda | Rad obuhvata ručni iskop u materijalu III do V kategorije oko instalacija koje se ukrštaju sa trasom cjevovoda. Obračun po m3 u samoniklom stanju, sa direktnim utovarom i odvozom na deponiju Izvođača.   | 50.00   | m3 |
|             | 234 | Ručna dorada i planiranje dna rova                               | Rad obuhvata ručnu doradu i planiranje dna rova nakon mašinskog iskopa, probranim materijalom iz iskopa.   | 4587.85 | m2 |
|             | 235 | Izrada posteljice za vodovodne cijevi                            | Rad obuhvata izradu posteljice za vodovodne cijevi, od kamenog agregata frakcije od 0 do 2mm, 10 cm ispod, iznad i oko cijevi čitavom širinom rova. Jediničnom cijenom je obuhvaćena nabavka kamenog agregata, tarsport i ugradnja prema detalju iz projekta.  | 2549.73 | m3 |
|             | 236 | Ugradnja tampona   | Rad obuhvata nabavku, trasport i ugradnju u rov tampona frakcije kamenih zrna 0-8mm nakon montaže cjevovoda i ugradnje posteljice. Gornji noseći sloj debljine 30cm, (ispod asfalta), frakcije kamenih zrna 4-8mm, uz nabijanje do potrebnog modula stišljivosti kao podloga za ugradnju asfalta. Zatrpanjvanje prvog sloja rova se obavlja ručno. Dalje zatrpanjvanje se može obavljati mašinski, uz uslov da se prilikom zatrpanjavanja rova mašinama ne prelazi preko rova sa montiranim i ispitanim cjevovodom i da slojevi ne budu deblijci od 50 cm uz propisno nabijanje. | 6330.37 | m3 |
|             | 237 | Izrada AB donje ploče vodovodnih čvorova                         | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnja betona proizvedenog prema normi EN 206-1, razreda C30/37, XD2 u donju armirano-betonsku ploču vodovodnih čvorova<br>Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal, uključujući oplatu i njegu betona.  | 50.95   | m3 |

|             |  |  |          |     |
|-------------|--|--|----------|-----|
| 11981000.00 | 238 Izrada AB gornje ploče vodovodnih čvorova      | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnja betona proizvedenog prema normi EN 206-1, razreda C30/37, XD2 u gornju armirano-betonku ploču vodovodnih čvorova. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal, uključujući oplatu i njegu betona.  | 48.52    | m3  |
|             | 239 Izrada AB zidova vodovodnih čvorova            | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnja betona proizvedenog prema normi EN 206-1, razreda C30/37, XD2 u armirano-betonske zidove vodovodnih čvorova. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal, uključujući oplatu i njegu betona.   | 120.64   | m3  |
|             | 240 Izrada ankernih blokova ispod fazonskih komada | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju materijala za izradu ankernih blokova u čvorovima ispod fazonskih komada i ankerisanje cjevovoda. Ankerni blokovi se izvode od nabijenog betona livenog na licu mjesta, prema detaljima iz projekta. Prije izvođenja ankernih blokova, na kontaktu betona sa fazonskim komadom, cjevovod obložiti PVC folijom. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal za kompletну izradu ankernog bloka. | 56.00    | kom |
|             | 241 Izrada zidova i dna šahta betonskim blokovima  | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju betonskih blokova dimenzija 40cmx20cmx20cm u cementnom malteru za izradu zidova i dna šahta za ispuste. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal, uključujući i cementni malter.  | 14.40    | m2  |
|             | 242 Armiranje armaturom BSt 500S                   | Rad obuhvata nabavku, transport, ispravljanje, čišćenje, sječenje, savijanje, vezivanje, zavarivanje i ugradnju armature BSt 500S, uključujući i distancere.   | 23190.65 | kg  |

|             |     |   |   |         |   |
|-------------|-----|---|---|---------|---|
| 11981000.00 | 243 | Ugradnja cijevi od nodularnog liva DN 800 (OD824/ID800) | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju vodovodnih cijevi od nodularnog (duktil) liva sa naglavkom. Svojstvo nodularnog liva prema normama ISO 2531 i DIN 28500. Cijevi su proizvedene prema standardu EN 545-2010, klase C30, za radne pritiske PN 10 bara, (PFA 8 bara). Cijevi su sa unutrašnjom zaštitom cementnom košuljicom i spoljnom zaštitom sa visokim sadržajem cinka i aluminijuma (400g/m2) i završnim epoksidnim premazom. Zajedno sa cijevima isporučiti gumene zaptivke (elasnični spoj) po standardu ISO 4633 i EN 681 uvećane za 5% i sredstvo za premazivanje spojeva na bazi kalijuma. Dimenzije i način isporuke u svemu prema normama EN 545 i EN 850. Obračun po m1 montiranih, ispitanih i od nadzora primljenih cijevi. | 1092.00 | m |
|             | 244 | Ugradnja cijevi od nodularnog liva DN 300 (OD326/ID300) | Bitne karakteristike kao kod pozicije 243.  | 2574.00 | m |
|             | 245 | Ugradnja vodovodnih cijevi PEHD PE100 DN 225/192.8mm    | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju vodovodnih cijevi od polietilena visoke gustoće PEHD klase PE100 prema standardu EN12201-1 i EN12201-2, za radne pritiske PN10 bara. Cijevi se spajaju čeonim zavarivanjem i polažu na predhodno izrađenoj posteljici od pijeska. Obračun po m1 montiranih, ispitanih i od nadzora primljenih cijevi.  | 12.00   | m |
|             | 246 | Ugradnja vodovodnih cijevi PEHD PE100 DN 160/141.0mm    | Bitne karakteristike kao kod pozicije 245.  | 275.00  | m |
|             | 247 | Ugradnja vodovodnih cijevi PEHD PE100 DN 110/96.8mm     | Bitne karakteristike kao kod pozicije 245.  | 927.00  | m |
|             | 248 | Ugradnja vodovodnih cijevi PEHD PE100 DN 90/79.2mm      | Bitne karakteristike kao kod pozicije 245.  | 143.00  | m |
|             | 249 | Ugradnja vodovodnih cijevi PEHD PE100 DN 75/66.0mm      | Bitne karakteristike kao kod pozicije 245.  | 89.00   | m |
|             | 250 | Ugradnja vodovodnih cijevi PEHD PE100 DN 63/59.2mm      | Bitne karakteristike kao kod pozicije 245.  | 210.00  | m |
|             | 251 | Ugradnja vodovodnih cijevi PEHD PE100 DN 25mm           | Bitne karakteristike kao kod pozicije 245.  | 12.00   | m |

|             |     |  |  |       |     |
|-------------|-----|--|--|-------|-----|
| 11981000.00 | 252 | Ugradnja leptirastog zatvarača DN200mm | <p>Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju vodovodnih armatura, sa prirubnicama prema normi EN 1092-2 (DIN 2501), materijalom kućišta EN GJS-500-7 (DIN GGG50), ugradbenim mjerama u skladu sa EN 558-1 SERIJA 14 (DIN 3202 F4), ispitane prema EN 12266 (DIN 3230). Antikoroziona zaštita unutrašnja i spoljna prema DIN 30677, 250 microna, nezagadivač prema BS3416. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal uključujući i poinčane zavrtnje i dihtunge za hladnu vodu prema normi EN 1514 (ISO 7483) od EPDM-a. Obračun po komadu, montirane i ispitane armature. Leptirasti zatvarač sa reduktorom i prirubnicama DN200mm, za radne pritiske PN10 bara (PFA).</p> | 1.00  | kom |
|             | 253 | Ugradnja leptirastog zatvarača DN300mm | <p>Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju vodovodnih armatura, sa prirubnicama prema normi EN 1092-2 (DIN 2501), materijalom kućišta EN GJS-500-7 (DIN GGG50), ugradbenim mjerama u skladu sa EN 558-1 SERIJA 14 (DIN 3202 F4), ispitane prema EN 12266 (DIN 3230). Antikoroziona zaštita unutrašnja i spoljna prema DIN 30677, 250 microna, nezagadivač prema BS3416. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal uključujući i poinčane zavrtnje i dihtunge za hladnu vodu prema normi EN 1514 (ISO 7483) od EPDM-a. Obračun po komadu, montirane i ispitane armature. Leptirasti zatvarač sa reduktorom i prirubnicama DN300mm, za radne pritiske PN10 bara (PFA),</p> | 16.00 | kom |

|             |  |  |           |
|-------------|--|--|-----------|
| 11981000.00 | 254 Ugradnja leptirastog zatvarača DN400mm | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju vodovodnih armatura, sa prirubnicama prema normi EN 1092-2 (DIN 2501), materijalom kućišta EN GJS-500-7 (DIN GGG50), ugradbenim mjerama u skladu sa EN 558-1 SERIJA 14 (DIN 3202 F4), ispitane prema EN 12266 (DIN 3230). Antikoroziona zaštita unutrašnja i spoljna prema DIN 30677, 250 microna, nezagadivač prema BS3416. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal uključujući i poinčane zavrtnje i dihtunge za hladnu vodu prema normi EN 1514 (ISO 7483) od EPDM-a. Obračun po komadu, montirane i ispitane armature. Leptirasti zatvarač sa reduktorom i prirubnicama DN400mm, za radne pritiske PN10 bara (PFA),  | 1.00 kom  |
|             | 255 Ugradnja EV ventila                    | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju vodovodnih armatura, sa prirubnicama prema normi EN 1092-2 (DIN 2501), materijalom kućišta EN GJS-500-7 (DIN GGG50), ugradbenim mjerama u skladu sa EN 558-1 SERIJA 14 (DIN 3202 F4), ispitane prema EN 12266 (DIN 3230). Antikoroziona zaštita unutrašnja i spoljna prema DIN 30677, 250 microna, nezagadivač prema BS3416. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal uključujući i poinčane zavrtnje i dihtunge za hladnu vodu prema normi EN 1514 (ISO 7483) od EPDM-a. Obračun po komadu, montirane i ispitane armature. EV ventil (izvedbe F4) L=150mm DN50 NP10 11kom<br>EV ventil (izvedbe F4) L=180mm DN80 NP10 7kom<br>EV ventil (izvedbe F4) L=190mm DN100 NP10 21kom<br>EV ventil (izvedbe F4) L=210mm DN150 NP10 12kom<br>EV ventil (izvedbe F4) L=230mm DN200 NP10 3kom | 54.00 kom |

|             |     |   |  |          |     |
|-------------|-----|---|--|----------|-----|
| 11981000.00 | 256 | Ugradnja montažno-demontažnih komada sa dvije fiksne i jednom slobodnom prirubnicom | <p>Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju vodovodnih armatura, sa prirubnicama prema normi EN 1092-2 (DIN 2501), materijalom kućišta EN GJS-500-7 (DIN GGG50), ugradbenim mjerama u skladu sa EN 558-1 SERIJA 14 (DIN 3202 F4), ispitane prema EN 12266 (DIN 3230). Antikoroziona zaštita unutrašnja i spoljna prema DIN 30677, 250 microna, nezagadivač prema BS3416. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal uključujući i poinčane zavrtnje i dihtunge za hladnu vodu prema normi EN 1514 (ISO 7483) od EPDM-a. Obračun po komadu, montirane i ispitane armature.</p> <p>Montažno-demontažni komad sa dvije fiksne i jednom slobodnom prirubnicom:</p> <p>MDK DN 200 TIP "A" NP10 1kom<br/>MDK DN 300 TIP "A" NP10 16kom<br/>MDK DN 400 TIP "A"NP10 1kom</p> | 18.00    | kom |
|             | 257 | Ugradnja vazdušnih ventila, usisno-ozračni sa dvije kugle, bez središnjeg ventila   | <p>Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju vodovodnih armatura, sa prirubnicama prema normi EN 1092-2 (DIN 2501), materijalom kućišta EN GJS-500-7 (DIN GGG50), ugradbenim mjerama u skladu sa EN 558-1 SERIJA 14 (DIN 3202 F4), ispitane prema EN 12266 (DIN 3230). Antikoroziona zaštita unutrašnja i spoljna prema DIN 30677, 250 microna, nezagadivač prema BS3416. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal uključujući i poinčane zavrtnje i dihtunge za hladnu vodu prema normi EN 1514 (ISO 7483) od EPDM-a. Obračun po komadu, montirane i ispitane armature.</p> <p>Vazdušni ventil usisno-ozračni sa dvije kugle, bez središnjeg ventila:</p> <p>VV DN50 NP10 1kom<br/>VV DN100 NP10 5kom<br/>VV DN200 NP10 1kom</p>                                   | 7.00     | kom |
|             | 258 | Ugradnja vodovodnih fazonskih komada za pitku vodu                                  | <p>Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju vodovodnih fazonskih komada za pitku vodu, napravljeni u skladu sa EN 545 od nodularnog liva prema normi EN GJS 500-7 (DIN GGG 50), prirubnicama prema normi EN 1092-2 (DIN 2501). Antikoroziona zaštita unutrašnja i spoljna prema DIN 30677, 250 microna, nezagadivač prema BS3416. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal uključujući i poinčane zavrtnje i dihtunge za hladnu</p>  | 12227.60 | kg  |

vodu prema normi EN 1514 (ISO 7483) od EPDM-a. Obračun po kilogramu montiranog, ispitano fazonskog komada za pitku vodu, za radne pritiske NP10, prema specifikaciji: TT komad DN300/300 2 kom; T komad DN800/400 1 kom; T komad DN800/200 1 kom; T komad DN300/300 5 kom; T komad DN300/200 1 kom; T komad DN300/150 9 kom; T komad DN300/100 7 kom; T komad DN300/80 3 kom; T komad DN200/50 1 kom; T komad DN50/50 4 kom; T komad DN150/150 4 kom; T komad DN100/80 4 kom; T komad DN100/50 9 kom; T komad DN100/100 7 kom; T komad DN80/80 1 kom; FFR komad DN300/200 2 kom; FFR komad DN300/150 2 kom; FFR komad DN300/100 1 kom; FFR komad DN100/80 1 kom; FFR komad DN100/50 3 kom; FFG komad L=1000mm DN300 1 kom; FFG komad L=600mm DN300 2 kom; FFG komad L=1000mm DN200 1 kom; FFG komad L=400mm DN150 1 kom; FFG komad L=600mm DN150 3 kom; FFG komad L=800mm DN150 1 kom; FFG komad L=600mm DN100 3 kom; FFK komad 11.25° DN300 1 kom;; FFK komad 22.5° DN300 2 kom; FFK komad 45° DN400 1 kom; FFK komad 45° DN300 8 kom; FFK komad 45° DN200 2 kom; FFK komad 45° DN150 10 kom; FFK komad 45° DN100 2 kom; FFK komad 45° DN80 1 kom; FFK komad 45° DN50 1 kom; Q komad 90° DN150 1 kom; Q komad 90° DN100 1 kom; Q komad 90° DN80 1 kom; Q komad 90° DN50 4 kom; FFR komad N300/200 2 kom; FFR komad DN300/150 2 kom; FFR komad N300/100 1 kom; FFR komad DN100/80 1 kom; FFR komad DN100/50 3 kom; X komad DN300 3 kom; X komad DN150 3 kom; X komad DN100 2 kom; X komad DN50 7 kom; Navojna prirubnica DN150/2" 2 kom; Navojna prirubnica DN100/2.5" 1 kom; Navojna prirubnica DN50/2" 4 kom; Navojna prirubnica DN50/3/4" 1 kom; Navojna prirubnica DN80/1" 1 kom; Navojna prirubnica DN80/2" 2 kom; Navojna prirubnica DN80/3" 1 kom; EU komad DN800 3 kom; EU komad DN300 21 kom; F komad DN800 3 kom; F komad DN400 1 kom; F komad DN300 23 kom; X komad DN800 5 kom; X komad DN300 3 kom; X komad DN150 3 kom; X komad DN100 2 kom; X komad DN50 7 kom; MMK komad

|     |  |  |           |
|-----|--|--|-----------|
|     |  | 45° DN300 1 kom; MMK komad 45° DN800 1 kom; MMK komad 11.25° DN300 5 kom; MMK komad 22.5° DN800 2 kom,   |           |
| 259 | Ugradnja ogrlice za fazonski komad od nodularnog liva DN300mm                  | <p>Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju vodovodnih priključnih elemenata, materijalom kućišta EN GJS-500-7 (DIN GGG50), ugradbenim mjerama u skladu sa EN 558-1 SERIJA 14 (DIN 3202 F4), ispitane prema EN 12266 (DIN 3230).</p> <p>Antikoroziona zaštita unutrašnja i spoljna prema DIN 30677, 250 microna, nezagadživač prema BS3416. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal uključujući i poinčane zavrnje i dihtunge za hladnu vodu prema normi EN 1514 (ISO 7483) od EPDM-a. Obračun po komadu, montirane i ispitane spojnice.</p> <p>Ogrlica za fazonski komad od nodularnog liva DN300mm sa priključkom na 2", za radne pritiske PN10 bara (PFA),</p>   | 1.00 kom  |
| 260 | Ugradnja vodovodnih spojnih i prelaznih elemenata - tuljci i zupčaste spojnice | <p>Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju vodovodnih spojnih i prelaznih elemenata za cijevi od PEHD-a. Spojni elementi su standarda kao i vodovodne cijevi.</p> <p>Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal uključujući zavrnje za vezu sa prirubnicom i dihtunge za hladnu vodu prema normi EN 1514 (ISO 7483) od EPDM-a. Obračun po komadu ugrađenog elementa: Tuljak DN225 sa letećom prirubnicom DN 200 za radne pritiske NP10 bara kom 5; Tuljak DN160 sa letećom prirubnicom DN 150 za radne pritiske NP10 bara kom 24; Tuljak DN110 sa letećom prirubnicom DN 100 za radne pritiske NP10 bara kom 28; Tuljak DN90 sa letećom prirubnicom DN 80 za radne pritiske NP10 bara kom 5; Zupčasta spojnica DN90 sa letećom prirubnicom DN 80 za radne pritiske NP10 bara kom 4; Zupčasta spojnica DN63 sa letećom prirubnicom DN 50 za radne pritiske NP10 bara kom 17.</p> | 83.00 kom |
| 261 | Ugradnja vodovodnih spojnih i prelaznih elemenata - elektrofuzione spojnice    | <p>Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju vodovodnih spojnih i prelaznih elemenata za cijevi od PEHD-a. Spojni elementi su standarda kao i vodovodne cijevi.</p> <p>Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal uključujući zavrnje za vezu sa prirubnicom i dihtunge za hladnu vodu prema normi EN 1514 (ISO 7483) od EPDM-a. Obračun po komadu ugrađenog elementa: Elektrofuziona spojnica DN225</p>  | 8.00 kom  |

|     |  |   |       |       |
|-----|--|---|-------|-------|
|     |  | NP10 bara kom 1; Elektrofuziona spojnjica DN160 NP10 bara kom 2; Elektrofuziona spojnjica DN110 NP10 bara kom 2; Elektrofuziona spojnjica DN90 NP10 bara kom 3.   |       |       |
| 262 | Ugradnja vodovodnih spojnih elemenata - univerzalne spojnice | <p>Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju vodovodnih spojnih elemenata, sa prirubnicama prema normi EN 1092-2 (DIN 2501), materijalom kućišta EN GJS-500-7 (DIN GGG50), ugradbenim mjerama u skladu sa EN 558-1 SERIJA 14 (DIN 3202 F4), ispitane prema EN 12266 (DIN 3230). Antikoroziona zaštita unutrašnja i spoljna prema DIN 30677, 250 microna, nezagadivač prema BS3416. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal uključujući i pocinčane zavrtnje i dihtunge za hladnu vodu prema normi EN 1514 (ISO 7483) od EPDM-a. Obračun po komadu, montirane i ispitane spojnice:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Univerzalna spojnjica za prelazak sa AC"C" cijevi DN300mm na prirubnicu DN300mm, za radne pritiske PN10 bara (PFA) kom 3</li> <li>-Univerzalna spojnjica za prelazak sa AC"C" cijevi DN200mm na prirubnicu DN200mm, za radne pritiske PN10 bara (PFA) kom 1</li> <li>-Univerzalna spojnjica za prelazak sa AC"C" cijevi DN150mm na prirubnicu DN150mm, za radne pritiske PN10 bara (PFA) kom 2</li> </ul> | 6.00  | kom   |
| 263 | Ugradnja pocinkovanih fittinga na navoj                      | Rad obuhvata nabavku, trasport i ugradnju pocinkovanih fittinga na navoj, prema datoј specifikaciji. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal za pravilnu montažu fittinga. Obračun po komadu: T komad R3/4" 1 kom; T komad R1" 1 kom; T komad R2" 5 kom; T komad R2.5" 1 kom; Nipal R3/4" 2 kom; Nipal R1" 4 kom; Nipal R2" 11 kom; Nipal R2.5" 4 kom; Nipal R3" 2 kom; Mufna R3" 1 kom; Ventil R3/4" 1 kom; Ventil R1" 2 kom; Ventil R2" 6 kom; Ventil R2.5" 2 kom; Ventil R3" 1 kom; Koljeno R1" 1 kom; Koljeno R2.5" 2 kom; Koljeno R3" 1 kom; Čep R3/4" 1 kom; Čep R2" 8 kom; Kandžasta pluspojnjica DN63 2 kom; Kandžasta pluspojnjica DN75 3 kom; Kandžasta spojnjica DN25 1 kom; Kandžasta spojnjica DN63 1 kom; Kandžasta spojnjica DN90 3 kom.  | 67.00 | pauš. |
| 264 | Ugradnja kvadratnih poklopaca sa ramom                       | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju poklopaca sa ramom od nodularnog liva (prema standardu EN124). Poklopci su premazani hidrosobilhom netoksičnom   | 19.00 | kom   |

|     |  |   |            |
|-----|--|---|------------|
|     |  | crnom bojom, nezagađivač prema BS3416. Poklopci su kvadratni, svijetlog otvora 70cmx70cm, za opterećenja od 400kN (klase D400). Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal za kvalitetnu ugradnju u skladu sa detaljima iz projekta, uključujući bušenje rupa i ankerisanje rama poklopca u AB gornju ploču nakon betoniranja.  |            |
| 265 | Ugradnja kružnih poklopaca sa ramom                | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju poklopaca sa ramom od nodularnog liva (prema standardu EN124). Poklopci su premazani hidrosobilnom netoksičnom crnom bojom, nezagađivač prema BS3416. Poklopci su kružni, prečnika svijetlog otvora 60cm, za opterećenja od 400kN (klase D400), zglobnom vezom rama i poklopca. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal za kvalitetnu ugradnju u skladu sa detaljima iz projekta, uključujući bušenje rupa i ankerisanje rama poklopca u AB gornju ploču nakon betoniranja.   | 27.00 kom  |
| 266 | Ugradnja liveno - gvozdenih penjalica              | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju liveno-gvozdenih penjalica u čvorovima prema JUS M.J6.255, u skladu sa detaljima projekta.   | 157.00 kom |
| 267 | Ugradnja kanalizacionih PVC cijevi DN 200/190.2mm  | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju kanalizacionih cijevi od tvrdog polivinillhlorida (PVC) sa jednoličnim presjekom zida, prema standardu EN1401 klase Sn4, sa zaptivnim prstenom punih zidova čvrstoće prema standardu ISO 9969. Cijevi se postavljaju kao kanalice za provlačenje cjevovoda za zalivanje i ugrađuju na predhodno izrađenoj posteljici od pijeska u svemu prema detaljima iz projekta. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal za potpunu i pravilnu montažu kanalizacionih cijevi. Obračun po m1 montiranih i od nadzora primljenih PVC cijevi DN 200/190.2mm. | 48.00 m    |
| 268 | Spajanje prekinutih cjevovoda za vodosnadbijevanje | Rad obuhvata spajanje prekinutih cjevovoda za vodosnadbijevanje koji nijesu evidentirani katastrom instalacija. Jediničnom cijenom je obuhvaćen dodatni ručni iskop na otvaranju, ručno zatrpanjanje nakon prespajanja, te sav neophodan rad i materijal za prespajanje instalacija.  | 5.00 kom   |
| 269 | Spajanje prekinutih elektro kablova                | Rad obuhvata spajanje prekinutih elektro  | 5.00 kom   |

|     |  |  |         |       |
|-----|--|--|---------|-------|
|     |  | kablova koji nijesu evidentirani katastrom instalacija. Jediničnom cijenom je obuhvaćen dodatni ručni iskop na otvaranju, ručno zatrpanje nakon prespajanja, te sav neophodan rad i materijal za prespajanje instalacija.  |         |       |
| 270 | Spajanje prekinutih TT kablova   | Rad obuhvata spajanje prekinutih TT kablova koji nijesu evidentirani katastrom instalacija. Jediničnom cijenom je obuhvaćen dodatni ručni iskop na otvaranju, ručno zatrpanje nakon prespajanja, te sav neophodan rad i materijal za prespajanje instalacija.      | 5.00    | kom   |
| 271 | Ispitivanje vodovnih cjevovoda na probni pritisak                                | Rad obuhvata ispitivanje vodovnih cjevovoda na probni pritisak prema propisima, a u skladu sa tehničkim uslovima iz projekta.  | 5344.00 | m     |
| 272 | Dezinfekcija i ispiranje vodovodnih cjevovoda                                    | Rad obuhvata dezinfekciju i ispiranje vodovodnih cjevovoda nakon zatrpanja, u skladu sa tehničkim uslovima iz projekta.  | 5344.00 | m     |
| 273 | Premještanje kućice sa mjernom opremom   | Rad obuhvata sav neophodan rad i materijal na premještanju kućice sa mjernom opremom, na lokaciju sa lijeve strane saobraćajnice kod profila P192.   | 1.00    | pauš. |
| 274 | Rušenje gornjih ploča vodovodnih čvorova koji se napuštaju                       | Rad obuhvata rušenje gornjih ploča vodovodnih čvorova koji se napuštaju, sa zatrpanjem čvorova tamponom, uz nabijanje do potrebnog modula stišljivosti kao podloga za ugradnju asfalta. Prosječna dimenzija čvorova je 2m x 2m, dubine 2.0m.                       | 12.00   | kom   |
| 275 | Geodetski radovi za potrebe izmjehantanja i izgradnje instalacija javne rasvjete | Rad obuhvata sva geodetska mjerjenja, koja podrazumijevaju prenošenje podataka s projekta na teren i sva neophodna geodetska snimanja za izradu katastra instalacija i projekta održavanja objekta.  | 1.00    | pauš. |
| 276 | Demontaža postojećih stubova i svjetiljki javne rasvjete                         | Rad obuhvata demontažu postojećih stubova i svjetiljki javne rasvjete i deponovanje u zoni gradilišta, radi predaje Inverzitoru.   | 60.00   | kom   |
| 277 | Mašinski i ručni iskop u materijalu IV kategorije                                | Rad obuhvata mašinski i ručni iskop u materijalu III do V kategorije za polaganje napojnog kabla i izradu temelja stubova dimenzija 1mx1mx1.1m, 134 kom. Obračun po m3 u samoniklom stanju, sa direktnim utovarom i odvozom viška materijala na deponiju Izvođača. | 1254.55 | m3    |
| 278 | Izrada temelja stubova javne rasvjete  | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju betona C25/30 za izradu temelja stubova dimenzija 1mx1mx1.1m. Stavka obuhvata i nabavku, transport i ugradnju: juvidur cijevi   | 134.00  | kom   |

|     |   |  |         |                |
|-----|---|--|---------|----------------|
|     |   | f63mm, l=0,8m (dvije ili tri po stubnom mjestu), ankera stuba (šablona za centriranje) i trake Fe/Zn 25x4mm (l=1,5m), radi povezivanja stuba sa uzemljenjem.   |         |                |
| 279 | Izrada temelja slobodnostojećih niskonaponskih kablovske razvodnih ormara javnog osvjetljenja ("RO-jo") | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju betona C20/25 za izradu temelja slobodnostojećih niskonaponskih kablovske razvodnih ormara javnog osvjetljenja ("RO-jo"). Temelje izvesti tako da se omogući ulaz kablova u ormane kroz temelje i da temelj izlazi iz tla 20 cm. Računato sa 0,35 m <sup>3</sup> betona po temelju. Stavka obuhvata nabavku i korišćenje oplate, kao i ugradnju postolja i ankera ormana. | 4.00    | kom            |
| 280 | Ugradnja pijeska u kablovskom rovu  | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju pijeska u kablovskom rovu. Razastiru se dva sloja pijeska, debljine po 10cm, prije i poslije polaganja kabla. Pijesak se polaže cijelom širinom rova.   | 373.66  | m <sup>3</sup> |
| 281 | Ugradnja "gal" štitnika   | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju "gal"- štitnika mehaničke zaštite, iznad slobodno položenog kabla u rovu. Štitnici se polažu nakon razastiranja drugog sloja pijeska i to tako da se po dužini, međusobno preklapaju za po deset centimetara, prekrivajući kabal u potpunosti.  | 4324.00 | kom            |
| 282 | Ugradnja čelične pocinkovane trake Fe/Zn 25x4mm   | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju čelične pocinkovane trake Fe/Zn 25x4mm, u kablovski rov. Traka se polaže nakon nanošenja prvog sloja iskopa pri zatrpanju rova. Stavka obuhvata i nabavku unakrsnih komada "traka-traka" i povezivanje položene trake sa stubovima (preko djelova trake, provučenih kroz temelje stubova), kao i izvođenje uzemljenja za katodne odvodnike prenapona.                     | 3601.85 | m              |
| 283 | Ugradnja trake za upozorenje  | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju trake za upozorenje od mekanog polivinilhlorida koja se postavlja na 20 cm od površine zemlje.  | 7265.69 | m              |
| 284 | Zatrpanje kablovskog rova materijalom iz iskopa   | Rad obuhvata zatrpanje kablovskog rova materijalom iz iskopa. Zatrpanje se vrši u slojevima od po 20 cm. Pri zatrpanju uklanjati veće komade materijala oštrih ivica.  | 880.89  | m <sup>3</sup> |
| 285 | Ugradnja oznaka za obilježavanje trase kabla na regulisanom terenu                                      | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju oznaka za obilježavanje trase kabla na regulisanom terenu. Oznaka se nalazi na mesinganoj pločici, na nepravilnoj betonskoj kocki, a ugrađuje se pri završnim radovima na uređenju terena, na svakih 50 m po  | 115.00  | kom            |

|     |   |   |         |     |
|-----|---|---|---------|-----|
|     |   | pravcu i na mjestima skretanja na po 5 m od centra skretanja u oba pravca, prema detaljima iz projekta.   |         |     |
| 286 | Ugradnja oznaka za ukrštanje kablova sa drugim podzemnim objektima i instalacijama              | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju oznaka za ukrštanje kablova sa drugim podzemnim objektima i instalacijama (10 kV vod, vodovod, kanalizacija, PTT). Oznaka se nalazi na mesinganoj pločici, na nepravilnoj betonskoj kocki, a ugrađuju se prema detaljima iz projekta.  | 50.00   | kom |
| 287 | Izrada zaštitnih mjera prilikom ukrštanja kablova sa drugim podzemnim objektima i instalacijama | Rad obuhvata izradu zaštitnih mjera prilikom ukrštanja kablova sa drugim podzemnim objektima i instalacijama, prema detaljima i tehničkim opisom iz projekta.   | 50.00   | kom |
| 288 | Ugradnja niskonaponskih visokoučinskih patrona - TS 10/0,4 kV "Benzinska pumpa - Dahna" - 32 A  | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju niskonaponskih visokoučinskih patrona za ugradnju na osnovama u polju javne rasvjete u napojnim trafostanicama 10/0,4 kV. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal po ugrađenom patronu.   | 3.00    | kom |
| 289 | Ugradnja niskonaponskih visokoučinskih patrona - TS 10/0,4 kV "BIS" - 32 A                      | Bitne karakteristike kao kod pozicije 288.  | 3.00    | kom |
| 290 | Ugradnja niskonaponskih visokoučinskih patrona - TS 10/0,4 kV "Lamela Zabjelo b7" - 32 A        | Bitne karakteristike kao kod pozicije 288.  | 3.00    | kom |
| 291 | Ugradnja niskonaponskih visokoučinskih patrona - TS 10/0,4 kV "Supermarket Zabjelo" - 32 A      | Bitne karakteristike kao kod pozicije 288.  | 3.00    | kom |
| 292 | Polaganje napajnog kabla PP00 4x35mm <sup>2</sup>   | Rad obuhvata nabavku, transport i polaganje napajnog kabla 0,6/1kV - PP00 4x35mm <sup>2</sup> . Kablovi se polažu na pripremljenoj posteljici kroz zemljani rov i djelimično kroz kablovsku kanalizaciju. U rovu, kabal polagati vijugavo, sa amplitudama od 10cm. Pozicija obuhvata: razvlačenje kablova; provlačenje kablova kroz kablovsku kanalizaciju; uvođenje u stubove i izradu veza na priključnim pločama stubova, razvodnom ormaru i TS. | 427.49  | m   |
| 293 | Polaganje napajnog kabla PP00 4x25mm <sup>2</sup>   | Rad obuhvata nabavku, transport i polaganje napajnog kabla 0,6/1kV - PP00 4x25mm <sup>2</sup> . Kablovi se polažu na pripremljenoj posteljici kroz zemljani rov i djelimično kroz kablovsku kanalizaciju. U rovu, kabal polagati vijugavo, sa amplitudama od 10cm. Pozicija obuhvata: razvlačenje kablova; provlačenje kablova kroz kablovsku kanalizaciju; uvođenje u stubove i izradu veza na priključnim pločama stubova, razvodnom ormaru i TS. | 4480.51 | m   |

|  |  |  |           |
|--|--|--|-----------|
|  | 294 Montaža pocinkovanog jednosegmentnog okruglog stuba visine 10m (plus lira FLO II (h=0.5m, L=1m)) | Rad obuhvata nabavku, transport i montažu pocinkovanog jednosegmentnog okruglog stuba visine 10m (plus lira FLO II (h=0.5m, L=1m)), visine optičkog centra 10.5 m. Stub treba da je predviđen za montažu na pripremljenom betonskom temelju, preko temeljne ploče i ankera, ugrađenih u temelje pri njihovoj izradi. Uz stubove, proizvođač treba da dostavi i šablon za centrisanje ankera. Pri dnu stuba, iznad temeljne ploče, treba da se nalazi zavrtanj sa maticom, za vezu stuba sa uzemljivačem. Stub treba da je pocinkovan i na taj način zaštićen od korozije. Stub treba da je atestiran za pritisak vjetra ne manji od 90 daN/m2. Stavka obuhvata i provjeru vertikalnosti stubova nakon montaže, iz dva međusobno normalna pravca. | 76.00 kom |
|  | 295 Montaža pocinkovanog jednosegmentnog okruglog stuba visine 10m (plus lira FLO I (h=0.5m, L=1m)), | Rad obuhvata nabavku, transport i montažu pocinkovanog jednosegmentnog okruglog stuba visine 10m (plus lira FLO I (h=0.5m, L=1m)), visine optičkog centra 10.5 m. Stub treba da je predviđen za montažu na pripremljenom betonskom temelju, preko temeljne ploče i ankera, ugrađenih u temelje pri njihovoj izradi. Uz stubove, proizvođač treba da dostavi i šablon za centrisanje ankera. Pri dnu stuba, iznad temeljne ploče, treba da se nalazi zavrtanj sa maticom, za vezu stuba sa uzemljivačem. Stub treba da je pocinkovan i na taj način zaštićen od korozije. Stub treba da je atestiran za pritisak vjetra ne manji od 90 daN/m2. Stavka obuhvata i provjeru vertikalnosti stubova nakon montaže, iz dva međusobno normalna pravca.  | 40.00 kom |
|  | 296 Montaža nasadnog, cjevastog, konusnog, krivog, pocinkovanog stuba visine 10,767 m                | Rad obuhvata nabavku, transport i montažu nasadnog, cjevastog, konusnog, krivog, pocinkovanog stuba, dimenzionisan za brzinu vjetra 90 daN/m2 sa revizionim otvorom 500x100mm i odgovarajućim anti-vandal poklopcom, donja ivica otvora na visini 500mm, sa anker pločama čije rastojanje između vijaka iznosi 300 mm zavarenim na stub bez ojačanja u obliku rebara, sa nosačem priključne kutije. Visina stuba je 10.767 m. Stub je opremljen zglobnom konzolom dužine 600mm/5° pripremljen za montažu na vrh LED završetka 220 V. Komplet sa pripadajućim anker vijcima, navrtkama i podloškama, u skladu sa tehničkom specifikacijom   | 18.00 kom |

|     |  |  | proizvođača.  |        |     |
|-----|--|--|---|--------|-----|
| 297 | Ugradnja priključne ploče opremljene sa dva osigurača FRA-16/10 A                                |  | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju priključne ploče opremljene sa dva osigurača FRA-16/10 A. Ugrađuje se na nosaču priključne ploče, u otvoru donjeg segmenta stuba.  | 112.00 | kom |
| 298 | Ugradnju priključne ploče opremljene sa tri osigurača FRA-16/10 A                                |  | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju priključne ploče opremljene sa tri osigurača FRA-16/10 A (stubna mesta: 1-I-7; 1-II-7; 1-II-8; 1-II-10; 1-II-12; 2-I-17; 2-I-5; 2-I-4; 3-I-9; 3-I-8; 3-I-6; 3-II-6; 3-II-7; 3-II-13; 3-II-9; 4-I-22; 4-I-1; 4-I-25; 4-I-27; 4-I-6; 4-I-8; 4-I-15). Ugrađuje se na nosaču priključne ploče, u otvoru donjeg segmenta stuba.   | 22.00  | kom |
| 299 | Montaža svjetiljke LEDs/630mA/5399 (0-R)/115W/NW 740   |  | Rad obuhvata nabavku, transport i montažu svjetiljke LEDs/630mA/5399 (0-R)/115W/NW 740 na liru stuba. Predviđjeti dimovanje u 00:00h na 50%. Montaža svjetiljke na liru FLO-II predviđena je pod nagibom 0° i montaža na liru FLO-I predviđena je pod nagibom od 5°. Ožičene za elektronske predspojne sprave - od priključne stezaljke do grla E-40 samo dvije dobro izolovane žile, odvojen zaštitni provodnik od usponskog voda, povezan direktno ili preko uvodne stezaljke na zavrtanj za uzemljenje. Provodnici koji idu na grlo ne smiju biti ogoljeni van stezaljke u svjetiljci. Pod stavkom se podrazumijeva svjetiljka sa sistemom led izvora. | 192.00 | kom |
| 300 | Montaža stubne svjetiljke LEDs/600mA/5393 (0-R)/144W/NW 740                                      |  | Rad obuhvata nabavku, transport i montažu stubne svjetiljke LEDs/600mA/5393 (0-R)/144W/NW 740 na stub pod nagibom od 0°. Predviđjeti dimovanje u 00:00h na 50%. Ožičene za elektronske predspojne sprave - od priključne stezaljke do grla E-40 samo dvije dobro izolovane žile, odvojen zaštitni provodnik od usponskog voda, povezan direktno ili preko uvodne stezaljke na zavrtanj za uzemljenje. Provodnici koji idu na grlo ne smiju biti ogoljeni van stezaljke u svjetiljci. Pod stavkom se podrazumijeva svjetiljka sa sistemom led izvora.  | 18.00  | kom |
| 301 | Isporuka i ugradnja slobodnostojeg niskonaponskog kablovskog razvodnog ormara "RO-jo-2 i RO-jo-3 |  | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju slobodnostojećeg niskonaponskog kablovskog razvodnog ormara "RO-jo-2 i RO-jo-3, na pripremljenom betonskom temelju. Ormar treba da je izrađen sa vratima na zaključavanje. Ormar treba da se isporuči zajedno sa postoljem i ankerima za montažu. Stepen zaštite IP 54. U ormaru   | 2.00   | kom |

|     |   |   |            |
|-----|---|---|------------|
|     |   | ugraditi opemu u svemu prema jednopolnoj šemi ormara. Sekcija 1 (dovod): kompaktni tropolni prekidač 250A 1kom, izolaciona montažna ploča 1kom, metal-oksidni odvodnici prenapona 20kA 3kom i oklopljeni osigurač-rastavljač 100/25A, 690V 1kom; Sekcija 2: trosistemsko, trofazno brojilo aktivne energije 3x380 V nazivne struje 60 A, sa integrisanim uklopnim satom za promjenu tarife 1 kom, izolaciona montažna ploča 1kom, automatski prekidač 6A 2kom, digitalni voltmeter 0-600 V 1kom i brojač radnih sati 1kom; Sekcija 3 (upravljanje i razvod): dvokanalni kompaktni vremenski prekidač 1kom, tropolni kontaktor sa dva para pomoćnih kontakata, 500 V,80A,230 V, 50Hz 1kom, jednopolna sklopka sa nultim položajem "1-0 -2" 1kom, izolaciona montažna ploča 1kom, automatski prekidač 16A 2kom, automatski prekidač 6A 1kom, monofazna utičnica 1kom, kompaktna fluo svjetiljka koja se aktivira preko mikroprekidača sa unutrašnje strane vrata 1kom, oklopljeni osigurač-rastavljač 160/63A, 690V 1kom, oklopljeni osigurač-rastavljač 160/20A, 690V 4kom, oklopljeni osigurač-rastavljač 160/25A, 690V 2kom i brava sa univerzalnim ključem, za odjeljak sa brojilom sa ključem EPCG 1kom. Podrazumijeva se i plaća kompletna montaža i povezivanje. |            |
| 302 | Geodetski radovi za potrebe izmještanja i zaštite 10 kV kablova                             | Rad obuhvata sva geodetska mjerena, koja podrazumijevaju prenošenje podataka s projekta na teren i sva neophodna geodetska snimanja za izradu katastra instalacija i projekta održavanja objekta.   | 1.00 pauš. |
| 303 | Probni iskopi za utvrđivanje načina polaganja i dubine ukopavanja postojećih 10kV kablova   | Rad obuhvata probni iskopi za utvrđivanje načina polaganja i dubine ukopavanja postojećih 10kV kablova. Probne iskope vršiti ručno i uz maksimalne mjere opreza, kako ne bi došlo do oštećenja kablova.   | 4.80 m3    |
| 304 | Otkop postojećih 10 kV kablova: 3 kabla - trasa 66 m - širina rova 0,6 m, dubina rova 1,4 m | Rad obuhvata otkop postojećih 10 kV kablova na dionicama pri prolazu ispod planiranih kolovoza, sa povećanjem dubine njihovog rova do 1,40m, sa utovarom i odvozom viška materijala na deponiju Izvođača. Otkop se vrši ručno, u beznaponskom stanju kablova i uz maksimalne mjere opreza. Stavka obuhvata i izvlačenje kablova iz rova radi produbljavanja rova. Iskop se vrši u zemljištu   | 68.04 m3   |

|     |  |   |        |    |
|-----|--|---|--------|----|
|     |  | IV kategorije. Otkope dionice u kolovozu vršiti po 5 m sa jedne i druge strane trotoara, da bi se dobila dovoljna dužina kablova za njihovo spuštanje na traženu dubinu.  |        |    |
| 305 | Otkop postojećih 10 kV kablova: 4 kabla - trasa 40 m - širina rova 0,7 m, dubina rova 1,4 m    | Bitne karakteristike kao kod pozicije 304.  | 46.06  | m3 |
| 306 | Otkop postojećih 10 kV kablova: 6 kablova - trasa 39 m - širina rova 1 m, dubina rova 1,4 m    | Bitne karakteristike kao kod pozicije 304.  | 149.80 | m3 |
| 307 | Otkop postojećih 10 kV kablova: 11 kablova - trasa 23 m - širina rova 1,7 m, dubina rova 1,4 m | Bitne karakteristike kao kod pozicije 304.  | 76.16  | m3 |
| 308 | Izrada mehaničke zaštite i zatrpavanje kablovskog rova za 3x10 kV kabla                        | Rad obuhvata izradu mehaničke zaštite 10 kV kablova i zatrpavanje kablovskog rova na mjestu prolaza kabla ispod kolovoza saobraćajnice. Pozicija obuhvata: nabavku, transport i razastiranje dva sloja pjeska, debljine po 10 cm, ispod i iznad kabla; vraćanje kabla u pripremljeni rov; zatrpavanje rova na dionici gdje se izvodi mehanička zaštita (u kolovozu); nabavku, transport i polaganje armirano-betonskih ploča za potpuno prekrivanje tri 10kV kabla (0.4x1x0.05 m) ili četiri 10 kV kabla (0.5x1x0.05 m) ili šest 10 kV kablova (0.8x1x0.05 m) ili jedanaest 10 kV kablova (2x(0.75x1x0.05 cm)), nakon polaganja drugog sloja pjeska; nabavku, transport i polaganje prve plastične trake sa upozorenjem da se ispod nalazi elektroenergetski 10 kV kabl (preko armirano-betonskih ploča); nabavku, transport i nasipanje sloja "mršavog betona", debljine 20 cm, cijelom širinom rova; nabavku, transport i polaganje druge plastične trake sa upozorenjem da se ispod nalazi elektroenergetski 10kV kabl (preko sloja "mršavog betona"); nasipanje tampon sloja. | 66.00  | m  |
| 309 | Izrada mehaničke zaštite i zatrpavanje kablovskog rova za 4x10 kV kabla                        | Bitne karakteristike kao kod pozicije 308.  | 40.00  | m  |
| 310 | Izrada mehaničke zaštite i zatrpavanje kablovskog rova za 6x10 kV kablova                      | Bitne karakteristike kao kod pozicije 308.  | 39.00  | m  |
| 311 | Izrada mehaničke zaštite i zatrpavanje kablovskog rova za 11x10 kV kablova                     | Bitne karakteristike kao kod pozicije 308.  | 23.00  | m  |
| 312 | Iskop zemljanog rova za: 1 kabal (rov 0,4x0,8x373m)  | Rad obuhvata iskop zemljanog rova za polaganje 10 kV kablova na novoj trasi, u materijalu III do V kategorije, sa utovarom i odvozom viška materijala na deponiju Izvođača.   | 119.23 | m3 |

|     |  |  |          |     |
|-----|--|--|----------|-----|
| 313 | Iskop zemljjanog rova za: 2 kabla (rov 0,42x0,8x55m)                 | Bitne karakteristike kao kod pozicije 312.   | 18.28    | m3  |
| 314 | Iskop zemljjanog rova za: 3 kabla (rov 0,56x0,8x131m)                | Bitne karakteristike kao kod pozicije 312.   | 58.51    | m3  |
| 315 | Iskop zemljjanog rova za: 5 kablova (rov 0,84x0,8x376m)              | Bitne karakteristike kao kod pozicije 312.   | 252.40   | m3  |
| 316 | Ugradnja pjeska i izrada posteljice kabla i kablovske kanalizacije   | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju pjeska i izradu posteljice kabla i kablovske kanalizacije. Pri slobodnom polaganju kablova, prvo se razastire sloj pjeska debljine 10 cm, a nakon polaganja kablova i drugi sloj pjeska debljine 10 cm. Pri izradi kablovske kanalizacije, prvo se razastire sloj pjeska debljine 20 cm, a nakon postavljanja kablovica i drugi sloj pjeska koji treba da ih prekriva za 10 cm. | 151.34   | m3  |
| 317 | Ugradnja "gal" štitnika  | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju "gal"- štitnika mehaničke zaštite, iznad slobodno položenog kabla u rovu. Štitnici se polaže nakon razastiranja drugog sloja pjeska i to tako da se po dužini, međusobno preklapaju za po 10 cm, prekrivajući kabal u potpunosti.   | 3445.00  | kom |
| 318 | Zatrpanje kablovskog rova materijalom iz iskopa                      | Rad obuhvata zatrpanje kablovskog rova materijalom iz iskopa. Zatrpanje se vrši u slojevima od po 20 cm, uz nabijanje do postizanja zbijenost od 92%. Pri zatrpanju uklanjati veće komade materijala oštrih ivica.   | 297.08   | m3  |
| 319 | Ugradnja trake za upozorenje   | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju PVC trake za upozorenje sa odgovarajućim natpisom da se ispod nalazi elektroenergetski kabl. Traka se postavlja iznad svakog kabla pojedinačno u dva sloja. Traka se polaze na 20 cm ispod gornje površine rova, prije zatrpanja rova poslednjim slojem iskopa.   | 5787.00  | m   |
| 320 | Ugradnja opeke za razdvajanje položenih kablova                      | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju opeke dimenzija 5cmx12cmx25cm za razdvajanje položenih 10 kV kablova i za razdvajanje položenih 10 kV i 1 kV kablova. Opeka se postavlja na svakih 1 m trase na kojoj je položeno više kablova. Obračun i plaćanje po komadu postavljene opeke.   | 1951.00  | kom |
| 321 | Polaganje energetskog kabla XHE 49-A 1x240 mm <sup>2</sup> , 12/20kV | Rad obuhvata nabavku, transport i polaganje energetskog kabla sa izolacijom i plastirom od PVC mase, prema DIN VDE 276-620. Kablovi se polaže na pripremljenoj posteljici kroz zemljani rov. Pozicija obhvata i razvlačenje kablova.   | 10708.00 | m   |
| 322 | Ugradnja čelične pocinkovane trake Fe/Zn 25x4mm                      | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju čelične pocinkovane trake Fe/Zn 25x4mm, u kablovski rov. Traka se polaze pri  | 933.00   | m   |

|     |  |   |         |     |
|-----|--|---|---------|-----|
|     |  | zatrpanju rova, na dubini od 40 cm, nakon nanošenja prvog sloja iskopa. Stavka obuhvata i razvlačenje trake, nabavku ukrasnih komada "traka-traka" (JUS N.B4.936) i izradu međusobnih veza traka. Traka se u rov polaze nasatice.   |         |     |
| 323 | Ugradnja 10kV spojnice za međusobno spajanje novoprojektovanih i postojećih jednožilnih kablova        | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju 10kV spojnice za međusobno spajanje novoprojektovanih jednožilnih kablova izolovanih plastičnom masom XHE 49-A 1x240 mm <sup>2</sup> , sa postojećim jednožilnim kablovima izolovanim plastičnom masom XHE 49-A 1x240 mm <sup>2</sup> . Stavka obuhvata materijal za jednu fazu.   | 42.00   | kom |
| 324 | Ugradnja prelazne 10kV spojnice za međusobno spajanje novoprojektovanih i postojećih trožilnih kablova | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju prelazne 10kV spojnice za međusobno spajanje novoprojektovanih jednožilnih kablova izolovanih plastičnom masom XHE 49-A 1x240 mm <sup>2</sup> , sa postojećim trožilnim kablovima izolovanim papirom masom IPO-A 3x150(240) mm <sup>2</sup> . Stavka obuhvata materijal za jednu fazu.   | 5.00    | kom |
| 325 | Ugradnja kablovske završnice za jednožilne 10kV kableve  | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju kablovske završnice za jednožilne 10kV kableve izolovane plastičnom masom za unutrašnju montažu. Stavka obuhvata materijal za sve tri faze.  | 1.00    | set |
| 326 | Ugradnja T-adaptera za priključenje 10 kV kablovnih vodova   | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju T-adaptera za priključenje 10 kV kablovnih vodova na postrojenja izolovana gasom. Stavka obuhvata materijal za tri faze.   | 1.00    | set |
| 327 | Ugradnja obujmica  | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju obujmica od neferomagnetsnog materijala za omotavanje formiranog snopa jednožilnih kablova na svakih 1m do 2m, u svemu prema tehničkim preporukama.  | 3569.00 | kom |
| 328 | Ugradnja oznaka za obilježavanje trase kabela na regulisanom terenu                                    | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju oznaka za obilježavanje trase kabela na regulisanom terenu. Oznaka se nalazi na mesinganoj pločici, na nepravilnoj betonskoj kocki, a ugrađuje se pri završnim radovima na uređenju terena, na svakih 50 m po pravcu i na mjestima skretanja na po 5 m od centra skretanja u oba pravca, na mjestima ukrštanja kabela sa drugim instalacijama i ostalim mjestima, sve prema detaljima iz projekta. | 43.00   | kom |
| 329 | Ugradnja oznaka za ukrštanje kabela sa drugim podzemnim objektima i instalacijama                      | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju oznaka za ukrštanje kabela sa drugim podzemnim objektima i instalacijama (10 kV  | 30.00   | kom |

|     |   |  |       |       |
|-----|---|--|-------|-------|
|     |   | vod, vodovod, kanalizacija, PTT). Oznaka se nalazi na mesinganoj pločici, na nepravilnoj betonskoj kocki, a ugrađuju se prema detaljima iz projekta.   |       |       |
| 330 | Izrada zaštitnih mjera prilikom ukrštanja kablova sa drugim podzemnim objektima i instalacijama | Rad obuhvata izradu zaštitnih mjera prilikom ukrštanja kablova sa drugim podzemnim objektima i instalacijama, prema detaljima i tehničkim opisom iz projekta.  | 30.00 | kom   |
| 331 | Ispitivanje izvedenih elektromontažnih radova   | Rad obuhvata ispitivanje izvedenih elektromontažnih radova, obezbjeđivanje sertifikata o efikasnosti sistema zaštite od opasnog napona dodira, mjerjenje otpora uzemljenja i sva ostala neophodna mjerena i ispitivanja u skladu sa propisima.   | 1.00  | pauš. |
| 332 | Geodetski radovi za potrebe izmještanja i zaštite nadzemnih i podzemnih NN vodova               | Rad obuhvata sva geodetska mjerena, koja podrazumijevaju prenošenje podataka s projekta na teren i sva neophodna geodetska snimanja za izradu katastra instalacija i projekta održavanja objekta.  | 1.00  | pauš. |
| 333 | Iskop za temelje betonskih stubova NN vodova koji se izmještaju                                 | Rad obuhvata mašinski i ručni iskop u materijalu III do V kategorije kategorije za temelje betonskih stubova NN vodova koji se izmještaju, dimenzija prema detaljima iz projekta, sa direktnim utovarom i odvozom viška materijala na deponiju Izvođača.   | 16.48 | m3    |
| 334 | Ugradnja AB stubova 9/315   | Rad obuhvata nabavku, transport, podizanje i ugradnju armirano-betonskih stubova.  | 8.00  | kom   |
| 335 | Ugradnja AB stubova 9/1000  | Rad obuhvata nabavku, transport, podizanje i ugradnju armirano-betonskih stubova.  | 8.00  | kom   |
| 336 | Izrada betonskih blok temelja stubova   | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju materijala za izradu betonskih blok temelja stubova. Pozicija obuhvata: nabavku i dopremanje do stubnih mjesta šljunka, cementa i vode; spravljanje i ugradnja betona sa ne manje od 250 kg cementa po m3 betona; finu obradu gornje površine - kape betonskih temelja i njegovanje betona. Na stubnom mjestu 1n potrebno je u temelj ugraditi 3xPVC cijev f80mm, na 3n 3xPVC cijev f80mm, na 4n 6xPVC cijev f80mm, na 5n 2xPVC cijev f80mm, na 9n 4xPVC cijev f80mm, na 10n 3xPVC cijev f80mm, na 12n 1xPVC cijev f80mm, na 15n 1xPVC cijev f80mm za mehaničku zaštitu kabla kroz temelj. PVC cijevi su uračunata u predmjeru za 1 kV kablovski vod. Radove izvesti prema detaljima iz projekta. | 10.40 | m3    |
| 337 | Demontaža 19 postojećih stubova NN mreže  | Rad obuhvata demontažu 19 postojećih stubova NN mreže i deponovanje u zoni gradilišta, radi predaje Inverzitoru.   | 1.00  | pauš. |

|  |     |   |   |       |       |
|--|-----|---|---|-------|-------|
|  | 338 | Izmještanje postojećih mjernih ormara za potrošače i javnu rasvjetu                               | Rad obuhvata izmještanje postojećih mjernih ormara za potrošače i mjerne ormare javne rasvjete sa postojećih stubova, na nove betonske stubove zajedno sa priključnim kablovima, šelnama za ormari, obujmicama za kablove, stezaljkama i svim ostalim pomoćnim materijalom, u svemu prema projektnoj dokumentaciji. | 7.00  | kom   |
|  | 339 | Pripremni elektromontažni radovi  | Rad obuhvata izvođenje pripremnih elektromontažnih radova, koji podrazumijevaju: kratko spajanje i uzemljavanje provodnika na početnoj i krajnjoj tački izmještanja; ankerisanje početnog i krajnjeg stuba koji se zadržavaju i opuštanje i namotavanje postojećeg užeta koje se zadržava.                          | 1.00  | pauš. |
|  | 340 | Ugradnja dvodijelnih obujmica D=130-150, sa kukama  | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju dvodijelnih obujmica sa imbus šarafima, sa kukama, za montažu na betonskim stubovima, a za nošenje ovešenja kablovskih snopova, u svemu prema projektnoj dokumentaciji.  | 13.00 | kom   |
|  | 341 | Ugradnja dvodijelnih obujmica D=200-250, sa kukama  | Bitne karakteristike kao kod pozicije 341.  | 11.00 | kom   |
|  | 342 | Ugradnja pribora za vješanje kablovskog snopa na stubovima -konzola                               | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju komplet pribora za vješanje distributivnog samonosivog kablovskog snopa na stubovima, na dvodjelnim čeličnim obujmicama, u svemu prema projektnoj dokumentaciji.   | 17.00 | kom   |
|  | 343 | Ugradnja pribora za vješanje kablovskog snopa na stubovima -nosna stezaljka                       | Bitne karakteristike kao kod pozicije 343.  | 3.00  | kom   |
|  | 344 | Ugradnja pribora za vješanje kablovskog snopa na stubovima -zatezna stezaljka                     | Bitne karakteristike kao kod pozicije 343.  | 11.00 | kom   |
|  | 345 | Ugradnja pribora za vješanje kablovskog snopa na stubovima -zatezna stezaljka za kućni priključak | Bitne karakteristike kao kod pozicije 343.  | 32.00 | kom   |
|  | 346 | Ugradnja pribora za vješanje kablovskog snopa na stubovima -kablovska vezica                      | Bitne karakteristike kao kod pozicije 343.  | 25.00 | kom   |
|  | 347 | Razvlačenje postojećeg samonosivog kablovskog snopa   | Rad obuhvata razvlačenje postojećeg samonosivog kablovskog snopa duž trase sa montažom, podizanjem, zavješenjem i povezivanjem, u svemu prema projektnoj dokumentaciji.   | 1.00  | pauš. |
|  | 348 | Ugradnja izolovanih vododihtujućih čaura FID-F Al-Al<br>35/35                                     | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju izolovanih vododihtujućih čaura za povezivanje provodnika SKS-a na stubovima sa zateznim prihvatanjem.   | 6.00  | kom   |
|  | 349 | Ugradnja izolovanih vododihtujućih čaura FID-N Al-Al  | Bitne karakteristike kao kod pozicije 349.  | 2.00  | kom   |

|     |   |   |        |                |
|-----|---|---|--------|----------------|
|     |   |   |        |                |
| 350 | Ugradnja izolovanih vodozaptivnih priključnih stezaljki                                       | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju izolovanih vodozaptivnih priključnih stezaljki, za vezu SKS X00/0-A 4x70+54.6 mm <sup>2</sup> sa kablom PP00-A 4x16 mm <sup>2</sup> ili PP00-A 4x25 mm <sup>2</sup> ili PP00-A 4x35 mm <sup>2</sup> ili PP00-A 4x70 mm <sup>2</sup> ili PP00-A 4x95mm <sup>2</sup> , u svemu prema projektnoj dokumentaciji.       | 92.00  | kom            |
| 351 | Ugradnja izolovanih odcjepnih stezaljki   | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju izolovanih odcjepnih stezaljki za vezu SKS voda sa SKS odcjepom i za priključenje kućnih SKS priključaka na napojni SKS vod, u svemu prema projektnoj dokumentaciji.   | 64.00  | kom            |
| 352 | Montaža odvodnika prenapona tipa  | Rad obuhvata nabavku, transport i montažu odvodnika prenapona, komplet sa povezivanjem na traku za uzemljenje priključkom "uže-traka", u svemu prema projektnoj dokumentaciji.  | 64.00  | kom            |
| 353 | Ugradnja izolovanih vodozaptivnih priključnih stezaljki za vezu odvodnika prenapona sa SKS-om | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju izolovanih vodozaptivnih priključnih stezaljki za vezu odvodnika prenapona sa SKS-om, u svemu prema projektnoj dokumentaciji.  | 64.00  | kom            |
| 354 | Ugradnja trake Fe-Zn 25x4 mm <sup>2</sup> niz stubove   | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju trake Fe-Zn 25x4 mm <sup>2</sup> niz stubove 1n, 3n, 4n, 16p, 5n, 9n, 10n, 15n i 12n sa međusobnim povezivanjem na traku u rovu kablovskog voda. Međusobno spajanje traka izvesti ukrstnim komadima "traka-traka" JUS N.B4.936. Traku uz stub fiksirati prohrom obujmicama sa žabicama. Obračun po stubnom mjestu. | 9.00   | kom            |
| 355 | Montaža profilisanog željeza  | Rad obuhvata nabavku, transport i montažu profilisanog željeza L50mmx50mmx5mm, za zaštitu zemljovodne trake odvodnika prenapona (dužine 2.2m, težine 8.5 kg/kom) niz stub, u svemu prema projektnoj dokumentaciji.  | 9.00   | kom            |
| 356 | Iskop rova za polaganje kablova   | Rad obuhvata mašinski iskop u materijalu III do V kategorije za izradu rova dimenzija 0,4mx0,8mx441m, za polaganje kablova, sa direktnim utovarom i odvozom viška materijala na deponiju Izvođača.  | 141.12 | m <sup>3</sup> |
| 357 | Ugradnja pijeska u kablovskom rovu  | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju pijeska u kablovskom rovu i izrada posteljice kabla. Pri slobodnom polaganju kablova, prvo se razastire sloj pijeska debljine 10 cm, a nakon polaganja kablova i drugi sloj pijeska debljine 10 cm.  | 47.63  | m <sup>3</sup> |
| 358 | Zatrpanjvanje kablovskog rova materijalom iz iskopa   | Rad obuhvata zatrpanjvanje kablovskog rova  | 93.49  | m <sup>3</sup> |

|     |   |   |        |     |
|-----|---|---|--------|-----|
|     |   | materijalom iz iskopa. Zatrpanjanje se vrši u slojevima od po 20 cm, uz nabijanje do postizanja zbijenost od 92%. Pri zatrpanju uklanjati veće komade materijala oštih ivica.   |        |     |
| 359 | Ugradnja trake za upozorenje  | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju PVC trake za upozorenje sa odgovarajućim natpisom da se ispod nalazi elektroenergetski kabl. Traka se postavlja iznad svakog kabla pojedinačno u dva sloja. Traka se polaže na 20 cm ispod gornje površine rova, prije zatrpanja rova poslednjim slojem iskopa.  | 908.00 | m   |
| 360 | Ugradnja "gal" štitnika   | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju "gal"- štitnika mehaničke zaštite, iznad slobodno položenog kabla u rovu. Štitnici se polažu nakon razastiranja drugog sloja pijeska i to tako da se po dužini, međusobno preklapaju za po 10 cm, prekrivajući kabal u potpunosti.   | 567.00 | kom |
| 361 | Ugradnja oznaka za obilježavanje trase kabla na regulisanom terenu        | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju oznaka za obilježavanje trase kabla na regulisanom terenu. Oznaka se nalazi na mesinganoj pločici, na nepravilnoj betonskoj kocki, a ugrađuje se pri završnim radovima na uređenju terena, na svakih 50 m po pravcu i na mjestima skretanja na po 5 m od centra skretanja u oba pravca, sve prema detaljima iz projekta. | 40.00  | kom |
| 362 | Polaganje energetskih 1 kV kablova PP00-A 4x16 mm <sup>2</sup> , 0,6/1 kV | Rad obuhvata nabavku, transport i polaganje energetskih 1 kV kablova sa izolacijom i plaštom od PVC mase, prema JUS N.C5 220/75. Kablovi se polažu na pripremljenoj posteljici kroz zemljani rov. Pozicija obuhvata razvlačenje kabla, montažu kabla na stubovima NN mreže i izrada strujnih veza na stubovima NN mreže.  | 161.00 | m   |
| 363 | Polaganje energetskih 1 kV kablova PP00-A 4x25 mm <sup>2</sup> , 0,6/1 kV | Bitne karakteristike kao kod pozicije 363.  | 61.00  | m   |
| 364 | Polaganje energetskih 1 kV kablova PP00-A 4x35 mm <sup>2</sup> , 0,6/1 kV | Bitne karakteristike kao kod pozicije 363.  | 51.00  | m   |
| 365 | Polaganje energetskih 1 kV kablova PP00-A 4x70 mm <sup>2</sup> , 0,6/1 kV | Bitne karakteristike kao kod pozicije 363.  | 163.00 | m   |
| 366 | Polaganje energetskih 1 kV kablova PP00-A 4x95 mm <sup>2</sup> , 0,6/1 kV | Bitne karakteristike kao kod pozicije 363.  | 420.00 | m   |
| 367 | Montaža toploskupljajućih kablovskih glava EPKT 0015                      | Rad obuhvata nabavku, transport i montažu toploskupljajućih kablovskih glava za postavljanje na 1kV kablovima, prema  | 8.00   | kom |

|     |   |   |        |       |
|-----|---|---|--------|-------|
|     |   | projektnoj dokumentaciji.   |        |       |
| 368 | Montaža toploskupljujućih kablovskih glava EPKT 0031                            | Bitne karakteristike kao kod pozicije 368.  | 3.00   | kom   |
| 369 | Montaža toploskupljujućih kablovskih glava EPKT 0047                            | Bitne karakteristike kao kod pozicije 368.  | 4.00   | kom   |
| 370 | Ugradnja 1kV kablovske spojnice POLJ-01/4x10-35                                 | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju 1kV kablovske spojnice, prema projektnoj dokumentaciji.  | 6.00   | kom   |
| 371 | Ugradnja 1kV kablovske spojnice POLJ-01/4x70-120                                | Bitne karakteristike kao kod pozicije 371.  | 4.00   | kom   |
| 372 | Ugradnja čelične pocinkovane trake Fe/Zn 25x4mm                                 | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju čelične pocinkovane trake Fe/Zn 25x4mm u kablovski rov. Traka se polaže pri zatrpanju rova, na dubini od 40 cm, nakon nanošenja prvog sloja iskopa. Stavka obuhvata i razvlačenje trake, nabavku ukrsnih komada "traka-traka" (JUS N.B4.936) i izradu međusobnih veza traka. Traka se u rov polaže nasatice Traka se na oba kraja veže na traku Fe-Zn 20x3 mm postavljenu niz stubove br. 13 i br. 14. za uzemljenje ventilskih odvodnika prenapona. | 450.00 | m     |
| 373 | Montaža aluminijске obujmice  | Rad obuhvata nabavku, transport i montažu aluminijске obujmice (perforirana traka) za fiksiranje opreme na stubu (kabal, kablovske glave i PVC cijevi), za potrebe montaže 1kV kablovskog voda na stubove NN mreže.   | 133.00 | kom   |
| 374 | Ugradnja PVC cijevi f80 mm  | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnja PVC cijevi f80 mm za mehaničku zaštitu kabla niz stub i kroz temelj, dužine 3,2 m, za potrebe montaže 1kV kablovskog voda na stubove NN mreže.   | 19.00  | kom   |
| 375 | Ugradnja olovnih obujmica   | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnja olovnih obujmica sa oznakom tipa, presjeka, naponskog nivoa i godine polaganja kabla na oba kraja kabla.   | 36.00  | kom   |
| 376 | Geodetski radovi za potrebe izrade kablovske kanalizacije u trupu saobraćajnice | Rad obuhvata sva geodetska mjerena, koja podrazumijevaju prenošenje podataka s projekta na teren i sva neophodna geodetska snimanja za izradu katastra instalacija i projekta održavanja objekta.   | 1.00   | pauš. |
| 377 | Iskop rovova za izradu kablovske kanalizacije u trupu saobraćajnice             | Rad obuhvata mašinski iskop u materijalu III do V kategorije za izradu rovova kablovske kanalizacije u trupu saobraćajnice, za postojeće i buduće elektroenergetske vodove dimenzija 0,84mx1,1m (za šest kablovica), 0,63mx1,1m (za dvije i tri kablovice) i 0,5mx1,1 m (za jednu kabovicu), na dionici trase projektovane saobraćajnice, kako je dato projektnom dokumentacijom, sa direktnim utovarom i odvozom viška materijala na deponiju  | 706.63 | m3    |

|     |   | Izvođača.   |            |
|-----|---|---|------------|
| 378 | Ugradnja pjeska u kablovskom rovu                               | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju pjeska u kablovskom rovu. Prvo se na dnu rova razastre sloj pjeska debljine 10 cm cijelom širinom rova, a drugi sloj pjeska se nasipa nakon polaganja kablovica takođe cijelom širinom rova, tako da gornju površinu kablovice prekriva za 10 cm.  | 471.09 m3  |
| 379 | Ugradnja fleksibilne cijevi HDPE/LDPE f160mm                    | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju fleksibilne cijevi HDPE/LDPE f160mm za izradu projektovane kablovske kanalizacije. Neiskorišćene kablovice zatvoriti gumenim čepovima do korišćenja.   | 8187.00 m  |
| 380 | Zatrpanje kablovskog rova materijalom iz iskopa                 | Rad obuhvata zatrpanje kablovskog rova materijalom iz iskopa. Zatrpanje se vrši u slojevima od po 20 cm, uz nabijanje do postizanja zbijenost od 92%. Pri zatrpanju uklanjati veće komade materijala oštih ivica.   | 235.54 m3  |
| 381 | Ugradnja čelične pocinkovane trake Fe/Zn 25x4mm                 | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju čelične pocinkovane trake Fe/Zn 25x4mm u kablovski rov. Traka se polaže pri zatrpanju rova, na dubini od 40 cm, nakon nanošenja prvog sloja iskopa.  | 1419.00 m  |
| 382 | Ugradnja trake za upozorenje                                    | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju PVC trake za upozorenje sa odgovarajućim natpisom da se ispod nalazi elektroenergetski kabl. Traka se polaže prije nasipanja tampon sloja i to prema broju kablovica u jednom sloju.   | 1447.00 m  |
| 383 | Izrada betonskih okana unutrašnjih dimenzija 1,5mx1,5mx1,5m     | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju materijala za izradu betonskih okana unutrašnjih dimenzija 1,5mx1,5mx1,5m koji prihvataju fleksibilne cijevi HDPE/LDPE f160mm. Pozicija obuhvata i iskop zemljišta, kao i isporuku rama sa lakolivenim metalnim poklopcem sa bravom za obezbjedivanje. Na dnu okna, u najnižoj tački je potrebno postaviti ispusnu PVC cijev za odvod vode iz okna. Izrada okna u svemu prema detaljima iz projektne dokumentacije | 118.00 kom |
| 384 | Ugradnja oznaka za obilježavanje krajeva kablovske kanalizacije | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju oznaka za obilježavanje krajeva kablovske kanalizacije. Oznaka se nalazi na mesinganoj pločici, na nepravilnoj betonskoj kocki, a ugrađuje se pri završnim radovima na uređenju terena, prema detaljima iz projekta.   | 22.00 kom  |
| 385 | Geodetski radovi za potrebe izgradnje tk kanalizacije           | Rad obuhvata sva geodetska mjerena, koja podrazumijevaju prenošenje podataka s projekta na teren, kontrolu položaja cijevi tk   | 6000.00 m  |

|     |  |  |         |     |
|-----|--|--|---------|-----|
|     |  | kanalizacije i sva neophodna geodetska snimanja za izradu katastra instalacija i projekta održavanja objekta.  |         |     |
| 386 | Ugradnja PVC cijevi (krute) Ø110/3,2 mm, dužine 6 m          | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju PVC cijevi (krute) Ø110/3,2 mm, dužine 6 m. Osim cijevi za novu kanalizaciju, računata je potreba zamjene oštećenih postojećih cijevi prilikom proširenja ili dislociranja postojeće kanalizacije. Zamjena oštećene cijevi podrazumijeva dodavanje nove cijevi duž cijelog raspona. Projektovana količina obuhvata zamjenu 0,5 PVC cijevi (8,33%) cijelom dužinom trase koja se zadržava. | 4179.00 | kom |
| 387 | Ugradnja gumene brtve za nastavljanje PVC cijevi Ø110/3,2 mm | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju gumene brtve za nastavljanje PVC cijevi Ø110/3,2 mm.  | 4179.00 | kom |
| 388 | Ugradnja PVC uvodnica Ø110/3,2 mm dužine 0,5 m               | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju PVC uvodnica Ø110/3,2 mm dužine 0,5 m.  | 1239.00 | kom |
| 389 | Ugradnja PVC držača odstojni 110/2mm                         | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju PVC držača odstojni 110/2mm.  | 1166.00 | kom |
| 390 | Ugradnja PVC držača odstojni 110/4mm                         | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju PVC držača odstojni 110/4mm.  | 3754.00 | kom |
| 391 | Ugradnja čepova za zatvaranje PVC cijevi Ø110/3,2 mm         | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju čepova za zatvaranje PVC cijevi Ø110/3,2 mm.  | 235.00  | kom |
| 392 | Ugradnja Pe cijev Ø40 mm - 10 bara                           | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju Pe cijevi Ø40 mm - 10 bara za rekonstrukciju preplatničkih kablova za koje ne postoji katastar.   | 2500.00 | m   |
| 393 | Ugradnja spojnica za Pe cijev Ø40 mm - 10 bara               | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju spojnica za Pe cijevi Ø40 mm - 10 bara za rekonstrukciju preplatničkih kablova za koje ne postoji katastar.   | 5.00    | kom |
| 394 | Ugradnja PTT traka za upozorenje                             | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju PTT traka za upozorenje.  | 6000.00 | m   |
| 395 | Ugradnja rama i lakog tk poklopca sa ramom                   | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju rama i lakog tk poklopca sa ramom (klasa C250). Poklopac treba da ima šaraf za nestandardni ključ za zaštitu od krađe. Okretanjem šarafa za 90°, leptir na dnu šarafa zalazi u procjep (žlijeb) rama.   | 103.00  | kom |
| 396 | Ugradnja rama i teškog tk poklopca sa ramom                  | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju rama i teškog tk poklopca sa ramom (klasa D400). Poklopac treba da ima šaraf za nestandardni ključ za zaštitu od krađe. Okretanjem šarafa za 90°, leptir na dnu šarafa zalazi u procjep (žlijeb) rama.  | 3.00    | kom |
| 397 | Ugradnja sitnog pijeska                                      | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju sitnog pijeska granulacije 0-4mm za   | 650.00  | m3  |

|     |  |  |         |    |
|-----|--|--|---------|----|
|     |  | oblaganje PVC cijevi, prema detaljima iz projekta.   |         |    |
| 398 | Trasiranje - određivanje trase rova i lociranje okana                  | Rad obuhvata trasiranje - određivanje trase rova i lociranje okana prije iskopa.   | 5887.00 | m  |
| 399 | Lociranje postojećih instalacija                                       | Rad obuhvata lociranje postojećih instalacija pomoću tragača kablova i oscilatora.   | 5887.00 | m  |
| 400 | Ručni iskop za utvrđivanje položaja postojećih instalacija             | Rad obuhvata ručni iskop poprečnog rova (šlica), za utvrđivanje položaja postojećih instalacija.   | 200.00  | m  |
| 401 | Zasijecanje asfalta i betona   | Rad obuhvata dvostrano prorezivanje asfalta i betona opremom za sjećenje betona.   | 100.00  | m  |
| 402 | Rušenje betona debljine 15 cm  | Rad obuhvata rušenje betonskih površina debljine 15 cm.  | 100.00  | m2 |
| 403 | Rušenje betona debljine preko 15 cm                                    | Rad obuhvata rušenje betonskih površina debljine preko 15 cm.  | 100.00  | m2 |
| 404 | Rušenje asfalta debljine 0-10 cm                                       | Rad obuhvata rušenje asfaltnih površina debljine 0-10 cm.  | 100.00  | m2 |
| 405 | Opravka betonskih površina debljine 15cm                               | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju betona C25/30 debljine 15cm za opravku betonskih površina.  | 100.00  | m2 |
| 406 | Opravka betonskih površina debljine preko 15cm                         | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju betona C25/30 debljine preko 15cm za opravku betonskih površina.  | 100.00  | m2 |
| 407 | Opravka asfaltnih površina debljine 10 cm                              | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju materijala za opravku asfaltnih površina debljine 10cm. Opravka se vrši asfaltnim mješavinama BNS22 debljine 6cm i AB11 debljine 4cm.   | 100.00  | m2 |
| 408 | Izrada tk kanalizacije od 2xPeØ40mm(30x71cm)                           | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju materijala za izradu kablovske tk kanalizacije od PVC (Pe) cijevi. Pozicija obuhvata: iskop rova sa razupiranjem; nasipanje donjeg sloja pijeska d=10 cm; polaganje PVC(Pe) cijevi; nasipanje pijeska između cijevi; nasipanje zaštitnog sloja pijeska d=10 cm; zatrpanje rova u slojevima sa nabijanjem; postavljanje pozor trake i uređenje trase sa utovarom i odvozom viška materijala. | 550.00  | m  |
| 409 | Izrada tk kanalizacije od 2xPVCØ110mm (40x71cm)- u trotoaru i zemlji   | Bitne karakteristike kao kod pozicije 409.   | 37.00   | m  |
| 410 | Izrada tk kanalizacije od 2x2xPVCØ110mm (50x85cm)- u trotoaru i zemlji | Bitne karakteristike kao kod pozicije 409.   | 2745.00 | m  |
| 411 | Izrada tk kanalizacije od 2x2xPVCØ110mm (50x115cm)- u asfaltu          | Bitne karakteristike kao kod pozicije 409.   | 843.00  | m  |

|     |  |   |           |
|-----|--|---|-----------|
|     |  |   |           |
| 412 | Izrada tk kanalizacije od 2x3xPVCØ110mm (60x85cm)- u trotoaru i zemlji             | Bitne karakteristike kao kod pozicije 409.  | 1062.00 m |
| 413 | Izrada tk kanalizacije od 2x3xPVCØ110mm (60x115cm)- u asfaltu                      | Bitne karakteristike kao kod pozicije 409.  | 183.00 m  |
| 414 | Izrada tk kanalizacije od 2x4xPVCØ110mm (79x85cm)- u trotoaru                      | Bitne karakteristike kao kod pozicije 409.  | 128.00 m  |
| 415 | Proširenje postojeće kanalizacije - raspon: P15.2rp-OL11.1                         | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju materijala za proširenje postojeće kanalizacije od 2xPVC cijevi Ø110mm sa novim 2xPVC Ø110mm (50x115cm) - u asfaltu. Pozicija obuhvata otkopavanje postojećih cijevi, dislociranje cijevi iz rova, produbljivanje rova (50x115cm) za kanalizaciju za 2x2PVC cijevi, vraćanje postojećih uz nove 2xPVC cijevi Ø110mm sa poštovanjem propisa na izradi nove kanalizacije. Potrebno je postojeće cijevi sačuvati od devastacije. Radovi se odnose na raspon: P15.2rp-OL11.1 | 11.00 m   |
| 416 | Proširenje postojeće kanalizacije - raspon: P12rp-P12.1r- P13rp i OD6-kraj zahvata | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju materijala za proširenje postojeće kanalizacije od 3xPVC cijevi Ø110mm sa novim 3xPVCØ110mm (60x71cm) u trotoaru. Računati izradu nove kanalizacije uz postojeću kanalizaciju. Radovi se odnose na raspon: P12rp-P12.1r-P13rp i OD6-kraj zahvata. Potrebno je postojeće cijevi sačuvati od devastacije. Svaku oštećenu cijev sanirati. Ako ima oštećenja na više mjesta, dodati još jednu novu cijev, cijelom dužinom raspona.   | 171.00 m  |
| 417 | Proširenje postojeće kanalizacije - raspon: P6r-OD6 i P23r- P23.1rp                | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju materijala za proširenje postojeće kanalizacije od 3xPVC cijevi Ø110mm sa novim 3xPVCØ110mm (60x101cm) u asfaltu. Računati izradu nove kanalizacije uz postojeću kanalizaciju. Radovi se odnose na raspon: P6r-OD6 i P23r-P23.1rp. Potrebno je postojeće cijevi sačuvati od devastacije. Svaku oštećenu cijev sanirati. Ako ima oštećenja na više mjesta, dodati još jednu novu cijev, cijelom dužinom raspona.  | 47.00 m   |
| 418 | Proširenje postojeće kanalizacije - raspon: OL20- P22r i P23r-OL21                 | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju materijala za proširenje postojeće kanalizacije od 2x3xPVC Ø110mm cijevi sa novim 3xPVCØ110mm (60x101cm) - u asfaltu. Računati izradu nove kanalizacije uz postojeću kanalizaciju. Radovi se odnose na raspon: OL20- P22r i P23r-OL21. Potrebno je postojeće cijevi sačuvati od devastacije.   | 110.00 m  |

|     |   |   |        |     |
|-----|---|---|--------|-----|
|     |   | Svaku oštećenu cijev sanirati. Ako ima oštećenja na više mjesta, dodati još jednu novu cijev, cijelom dužinom raspona.  |        |     |
| 419 | Polaganje Pe cijevi   | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju Pe cijevi u pripremljeni rov.  | 688.00 | m   |
| 420 | Ugradnja Pe spojnica  | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju Pe spojnica za potrebe rješavanja preplatničkih kablova.   | 5.00   | kom |
| 421 | Izrada betonske podloge d=20cm  | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju betona C16/20 za izradu podloge d=20cm na propisanoj širini rova za 4 (odnosno 6)xPVC cijevi, na djelovima trase gdje nova kanalizacija ostaje u planiranom asfaltu, a nije moguće postići propisanu dubinu ispod asfalta.   | 350.00 | m2  |
| 422 | Dopunska zaštita postojeće kanalizacije - između okana P23r - P23.1rp                                   | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju materijala za izradu dopunske zaštite postojeće kanalizacije od 3xPVC cijevi Ø110mm (prelaz preko ulica između okana P23r - P23.1rp). Pozicija obuhvata: ručno otkopavanje cijevi (rov mora biti po 20cm širi od rova za dati kapacitet cijevi kako bi AB ploča prenosila opterećenje na okolni teren), izradu armirano -betonske (Q 335, C16/20) zaštite debljine 20 cm; vraćanje iskopane zemlje u rov do nivoa terena i odvoz viška materijala na deponiju Izvođača.  | 24.00  | m   |
| 423 | Dopunska zaštita postojeće kanalizacije - između okana: P3rp - P4rp -P5r-P6r-OL1, OL20-P22r i P23r-OL21 | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju materijala za izradu dopunske zaštite postojeće kanalizacije od 2x3PVC cijevi Ø110mm (prelazi preko ulica ili zalazi postojeća kanalizacija u ulicu na rasponima između okana: P3rp - P4rp -P5r-P6r-OL1, OL20-P22r i P23r-OL21). Pozicija obuhvata: ručno otkopavanje cijevi (rov mora biti po 20cm širi od rova za dati kapacitet cijevi kako bi AB ploča prenosila opterećenje na okolni teren), izradu armirano -betonske (Q 335, C16/20) zaštite debljine 20 cm; vraćanje iskopane zemlje u rov do nivoa terena i odvoz viška materijala na deponiju Izvođača. | 135.00 | m   |
| 424 | Ručni otkop za privremeno izmještanje instalacija   | Rad obuhvata ručno otkopavanje kablova/cijevi, radi privremenog izmještanja instalacija. Potrebno je sačuvati kablove od oštećenja da ne bi došlo do prekida servisa.   | 30.00  | m3  |
| 425 | Mašinski otkop za privremeno izmještanje instalacija  | Rad obuhvata mašinsko otkopavanje kablova/cijevi, radi privremenog izmještanja instalacija. Mašinski otkop koristiti samo za površinske otkope i to poslije utvrđivanja   | 60.00  | m3  |

|     |  |  |         |     |
|-----|--|--|---------|-----|
|     |  | dubine polaganja cijevi.   |         |     |
| 426 | Dislociranje otkopanih kablova (cijevi) iz rova  | Rad obuhvata dislociranje otkopanih kablova (cijevi) iz rova uz saobraćajnicu van zahvata radovima i pomjeranje kablova/cijevi u toku radova. Potrebno je sačuvati kabove od oštećenja da ne bi došlo do prekida servisa.  | 3000.00 | m   |
| 427 | Izrada betonskog postolja za KROS ormare   | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju materijala za izradu betonskog postolja za KROS ormare, radi izmještanja samonosivih postojećih izvoda za bakarne kableve. Pozicija obuhvata iskop rupe 50cmx50cmx70cm i izradu betonskog postolja 40cmx40cmx60cm.  | 2.00    | kom |
| 428 | Izmještanje MSAN uređaja u ulici Princeze Ksenije  | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju materijala za izmještanje MSAN uređaja sa pripadajućim strujnim ormarom, koji je u vlasništvu Crnogorskog Telekoma i ugrađen u ulici Princeze Ksenije. Pozicija obuhvata: ugradnju betona C25/30 i armature Q335 za izradu novog betonskog postolja dimenzija 300cmx120cm, debljine 30cm, ugradnju fleksibilnih cijevi Ø110mm radi ostvarivanja prohodnosti do najbližeg okna, iskop za izradu kanala za polaganje priključnog energetskog kabla, ugradnju kabla, izradu uzemljenja za ormare i energetski kabal, radove na premještanju ormara uz korišćenje adekvatne mehanizacije i opreme. Zakup zemljišta, telekomunikacioni kablovi i montažni radovi na kablovima prilikom dislociranja, obaveza su vlasnika MSAN-a. | 1.00    | kom |
| 429 | Ispitivanje izvedenih radova na izradi tk kanalizacije   | Rad obuhvata ispitivanje izvedenih građevinskih radova, obezbjeđivanje atesta o kvalitetu zbijenosti slojeva kablovskih kanala, kvalitetu saniranih asfaltnih i betonskih površina, ispitivanje prohodnosti svih cijevi i sva ostala neophodna mjerena i ispitivanja u skladu sa propisima.  | 6000.00 | m   |
| 430 | Izrada AB okana (O21M, OD1, OD2, OD3, OD4, OD5, OD6, OD7, OD8, OD9, OD10, OD11, OD11.1, OD11.2, OD12, OD13, OD14, OD15, OD16, OD17, OD18, OD19, OD20, OD20.1, OD21, OD22, OD23, OD24, OD25, OD26, OD27, OD28, OL11.1, OD29, OD30, OD31, OD32, OD35.1, OD35.2, OD36, OD36.1, OD36.2, OD37, OD38, OD239, OD40, OD41, OD42, OD43, OD45, OD46, OD47, OL6, OL6.1, OL19.1) | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju materijala za izradu AB okana (O21M, OD1, OD2, OD3, OD4, OD5, OD6, OD7, OD8, OD9, OD10, OD11, OD11.1, OD11.2, OD12, OD13, OD14, OD15, OD16, OD17, OD18, OD19, OD20, OD20.1, OD21, OD22, OD23, OD24, OD25, OD26, OD27, OD28, OL11.1, OD29, OD30, OD31, OD32, OD35.1, OD35.2, OD36, OD36.1, OD36.2, OD37, OD38, OD239, OD40, OD41, OD42, OD43, OD45, OD46, OD47, OL6, OL6.1, OL19.1), unutrašnjih dimenzija   | 55.00   | kom |

|     |  |   |           |
|-----|--|---|-----------|
|     |  | 140cmx110cmx120cm. Pozicija obuhvata:<br>ručni iskop rupe za okno, odvoz šuta na<br>deponiju Izvođača, ugradnju betona C25/30 i<br>armature Q257 za izradu donje i gornje<br>ploče i zidova okna d=15cm i ugradnju tk<br>poklopca i rama (obračun bez poklopca i<br>rama).  |           |
| 431 | Izrada AB okana (OD26.1,OD41.1,OD44)   | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju materijala za izradu AB okana (OD26.1,OD41.1,OD44), unutrašnjih dimenzija 140cmx110cmx120cm. Pozicija obuhvata: ručni iskop rupe za okno, odvoz šuta na deponiju Izvođača, ugradnju betona C25/30 i armature Q335 za izradu kraćih zidova i donje ploče d=20cm, dužih zidova d=22,5cm i gornje ploče d=25cm i ugradnju teškog tk poklopca i rama (obračun bez poklopca i rama).  | 3.00 kom  |
| 432 | Izrada AB okana (OD34, OD35, OL1, OL2, OL3, OL4, OL5, OL7, OL8, OL9, OL10, OL10.1, OL11, OL13, OL14, OL15, OL16, OL17, OL18) | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju materijala za izradu AB okana (OD34, OD35, OL1, OL2, OL3, OL4, OL5, OL7, OL8, OL9, OL10, OL10.1, OL11, OL13, OL14, OL15, OL16, OL17, OL18), unutrašnjih dimenzija 150cmx120cmx130cm. Pozicija obuhvata: ručni iskop rupe za okno, odvoz šuta na deponiju Izvođača, ugradnju betona C25/30 i armature Q257 za izradu zidova, donje i gornje ploče d=15cm i ugradnju lakog tk poklopca i rama (obračun bez poklopca i rama). | 19.00 kom |
| 433 | Izrada AB okana (OL12, OL19, OL20, OL21, OL22, OL23, OL24, OL25, OL26)   | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju materijala za izradu AB okana ((OL12, OL19, OL20, OL21, OL22, OL23, OL24, OL25, OL26), unutrašnjih dimenzija 160cmx140cmx140cm. Pozicija obuhvata: ručni iskop rupe za okno, odvoz šuta na deponiju Izvođača, ugradnju betona C25/30 i armature Q257 za izradu zidova, donje i gornje ploče d=15cm i ugradnju lakog tk poklopca i rama (obračun bez poklopca i rama).  | 9.00 kom  |
| 434 | Rekonstrukcija okana: P2r, P2.1r, P5r, P6r, P7r, P11r, P12.1r, P22r, P23r, P24r  | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju materijala za rekonstrukciju postojećih okana: P2r, P2.1r, P5r, P6r, P7r, P11r, P12.1r, P22r, P23r, P24r. Rekonstrukcija okana se vrši na način da se izrade nova okna unutrašnjih dimenzija 150cmx120cmx130cm, umjesto postojećih prosječnih unutrašnjih dimenzija 155cmx123cmx145cm i prosječne debljine   | 10.00 kom |

|     |   |   |           |
|-----|---|---|-----------|
|     |   | gornje ploče d=21cm. Pozicija obuhvata: rušenje, iskop nove rupe prema zelenoj površini/trotoaru tako da poklopac bude u zelenoj površini/trotoaru, odvoz šuta na deponiju Izvođača, ugradnju betona C25/30 i armature Q257 za izradu zidova, donje i gornje ploče d=15cm i ugradnju lakog tk poklopca i rama (obračun bez poklopca i rama). Postojeće cijevi se otkopaju u dužini koja zadovoljava dislocoiranje (zanošenje) u novo okno, iskop novog kanala, preslaganje cijevi u novi rov sa zatravljajem rova prema tehničkim uslovima za izradu nove kanalizacije.   |           |
| 435 | Rekonstrukcija gornje ploče postojećih okana: P3rp, P4rp, P10rp, P12rp, P13rp, P15.2rp, P23.1rp, PRB5, P23.2rp, P23.3rp   | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju materijala za rekonstrukciju gornje ploče postojećih okana: P3rp, P4rp, P10rp, P12rp, P13rp, P15.2rp, P23.1rp, PRB5, P23.2rp, P23.3rp. Rekonstrukcija gornje ploče se vrši na način da se izradi nova ploča dimenzija 245cmx205cm, uz spuštanje/podizanje kote ploče za 20cm, umjesto postojeće prosječnih dimenzija 245cmx205cm i debljine d=19cm. Pozicija obuhvata: rušenje, odvoz šuta na deponiju Izvođača, ugradnju betona C25/30 i armature Q257 za izradu gornje ploče d=15cm i ugradnju tk poklopca i rama (obračun bez poklopca i rama). Potrebno postojeće kablove sačuvati od oštećenja. | 10.00 kom |
| 436 | Napuštanje postojećih okana P7.1n, P8n, P12.2n, P14n, P15n, P15.1n, PJD1n-PJD9n, PJD5.1n, P16n, P17n, P18n, P18.1n, P19n, P20n, PRB2n, PRB2.1n, PRB3n, P25n, P25.1n, PKN1n-PKN5n,P26n, P27n | Rad obuhvata rušenje gornjih AB ploča postojećih okana P7.1n, P8n, P12.2n, P14n, P15n, P15.1n, PJD1n-PJD9n, PJD5.1n, P16n, P17n, P18n, P18.1n, P19n, P20n, PRB2n, PRB2.1n, PRB3n, P25n, P25.1n, PKN1n-PKN5n,P26n, P27n, kao i ispunu istih materijalom iz iskopa sa gradilišta, uz slojevito nabijanje vibro žabom. Prosječna unutrašnja dimenzija okana je 140cmx121cmx125cm, prosječne debljine gornje AB ploče 20cm.   | 34.00 kom |
| 437 | Probijanje rupe za prolaz PVC cijevi Ø110 mm  | Rad obuhvata probijanje rupe sa završnom obradom za prolaz 1 (odnosno 2) (odnosno 3) (odnosno 4) (odnosno 6) PVC cijevi Ø110 mm u postojeće AB okno. Pozicija se odnosi samo na okna kod kojih se vrši rekonstrukcija gornje ploče ili se zadržavaju u postojećem stanju.   | 19.00 kom |
| 438 | Ručni iskop kablovskog rova za napajanje semaforskog uređaja na raskrsnici Bulevar Vojislavljevića, Kralja Nikole i Miladina Popovića - UREĐAJ 1  | Rad obuhvata ručni iskop rova dimenzija 0.40mx0.80m u materijalu III do V kategorije, za polaganja napojnog kabla od  | 16.00 m3  |

|     |   |  |                     |
|-----|---|--|---------------------|
|     |   | rova javne rasvjete do semaforskog šahta, sa utovarom i odvozom materijala na deponiju Izvođača. NAPOMENA: Iskop na preostalom dijelu trase, kao i nabavka, transport i ugradnja sitnozrnastog pjeska i pocinčane trake za uzemljenje, obuhvaćeni su projektom javne rasvjete, dok je izrada temelja uređaja sa pripadajućim šahtom, obuhvaćena dijelom projekta koji se odnosi na semaforske instalacije i opremu.  |                     |
| 439 | Ugradnja PVC cijevi fi110mm   | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju gibljive crvene PVC cijevi fi110mm za prolaz napojnog kabla od rova javne rasvjete, kroz temelj stuba javne rasvjete, do semaforskog šahta. Stavkom su obuhvaćeni i pripadajući elementi za montažu.  | 70.00 m             |
| 440 | Ugradnja napajnog kabla PP 00-A 4x25mm <sup>2</sup> , 0.6/1kV, Al   | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju napajnog kabla PP 00-A 4x25mm <sup>2</sup> , 0.6/1kV, Al, od mjesta napajanja RO-JO-4 do semaforskog uređaja 1. Pozicija obuhvata i ostvarivanje električnih veza na oba kraja kabla. Kabal se polaže u prethodno pripremljen zajednički rov sa javnom rasvjetom.   | 232.00 m            |
| 441 | Ugradnja "gal" štitnika   | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju "gal"- štitnika mehaničke zaštite položenog napajnog kabla. Štitnici se polažu tako da se po dužini, međusobno preklapaju za po 10 cm, prekrivajući kabal u potpunosti.   | 253.00 m            |
| 442 | Ugradnja trake za upozorenje  | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju PVC trake za upozorenje sa odgovarajućim natpisom da se ispod nalazi elektroenergetski kabl. Traka se postavlja iznad svakog kabla pojedinačno u dva sloja. Traka se polaže na 20 cm ispod gornje površine rova, prije zatrpanjana rova poslednjim slojem iskopa.   | 228.00 m            |
| 443 | Ručni iskop kablovskog rova za napajanje semaforskog uređaja na raskrsnici Bulevar Vojislavljevića i Radosava Burića - UREĐAJ 2 | Rad obuhvata ručni iskop rova dimenzija 0.40mx0.80m u materijalu III do V kategorije, za polaganja napajnog kabla od rova javne rasvjete do semaforskog šahta, sa utovarom i odvozom materijala na deponiju Izvođača. NAPOMENA: Iskop na preostalom dijelu trase, kao i nabavka, transport i ugradnja sitnozrnastog pjeska i pocinčane trake za uzemljenje, obuhvaćeni su projektom javne rasvjete, dok je izrada temelja uređaja sa pripadajućim šahtom, obuhvaćena dijelom projekta koji se odnosi na semaforske instalacije i opremu. | 4.80 m <sup>3</sup> |
| 444 | Ugradnja PVC cijevi fi110mm   | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju   | 16.00 m             |

|     |  |   |        |    |
|-----|--|---|--------|----|
|     |  | gibljive crvene PVC cijevi fi110mm za prolaz napojnog kabla od rova javne rasvjete, kroz temelj stuba javne rasvjete, do semaforskog šahta. Stavkom su obuhvaćeni i pripadajući elementi za montažu.  |        |    |
| 445 | Ugradnja napojnog kabla PP 00-A 4x25mm2, 0.6/1kV, Al   | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju napojnog kabla PP 00-A 4x25mm2, 0.6/1kV, Al, od mjesta napajanja RO-JO-4 do semaforskog uređaja 2. Pozicija obuhvata i ostvarivanje električnih veza na oba kraja kabla. Kabal se polaže u prethodno pripremljen zajednički rov sa javnom rasvjetom.   | 56.00  | m  |
| 446 | Ugradnja "gal" štitnika  | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju "gal"- štitnika mehaničke zaštite položenog napojnog kabla. Štitnici se polažu tako da se po dužini, međusobno preklapaju za po 10 cm, prekrivajući kabal u potpunosti.  | 58.00  | m  |
| 447 | Ugradnja trake za upozorenje   | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju PVC trake za upozorenje sa odgovarajućim natpisom da se ispod nalazi elektroenergetski kabl. Traka se postavlja iznad svakog kabla pojedinačno u dva sloja. Traka se polaže na 20 cm ispod gornje površine rova, prije zatrpanjana rova poslednjim slojem iskopa.  | 52.00  | m  |
| 448 | Ručni iskop kablovskog rova za napajanje semaforskog uređaja na raskrsnici Bulevar Vojislavljevića i Nova ulica 1 - UREĐAJ 3 | Rad obuhvata ručni iskop rova dimenzija 0.40mx0.80m u materijalu III do V kategorije, za polaganja napojnog kabla od rova javne rasvjete do semaforskog šahta, sa utovarom i odvozom materijala na deponiju Izvođača. NAPOMENA: Iskop na preostalom dijelu trase, kao i nabavka, transport i ugradnja sitnozrnastog pijeska i pocinčane trake za uzemljenje, obuhvaćeni su projektom javne rasvjete, dok je izrada temelja uređaja sa pripadajućim šahtom, obuhvaćena dijelom projekta koji se odnosi na semaforske instalacije i opremu. | 2.90   | m3 |
| 449 | Ugradnja PVC cijevi fi110mm  | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju gibljive crvene PVC cijevi fi110mm za prolaz napojnog kabla od rova javne rasvjete, kroz temelj stuba javne rasvjete, do semaforskog šahta. Stavkom su obuhvaćeni i pripadajući elementi za montažu.   | 18.00  | m  |
| 450 | Ugradnja napojnog kabla PP 00-A 4x25mm2, 0.6/1kV, Al   | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju napojnog kabla PP 00-A 4x25mm2, 0.6/1kV, Al, od mjesta napajanja RO-JO-4 do semaforskog uređaja 3. Pozicija obuhvata i ostvarivanje električnih veza na oba kraja kabla. Kabal se polaže u prethodno   | 310.00 | m  |

|     |   |  |        |        |
|-----|---|--|--------|--------|
|     |   | pripremljen zajednički rov sa javnom rasvjetom.  |        |        |
| 451 | Ugradnja "gal" štitnika   | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju "gal"- štitnika mehaničke zaštite položenog napojnog kabla. Štitnici se polaže tako da se po dužini, međusobno preklapaju za po 10 cm, prekrivajući kabal u potpunosti.   | 341.00 | m      |
| 452 | Ugradnja trake za upozorenje  | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju PVC trake za upozorenje sa odgovarajućim natpisom da se ispod nalazi elektroenergetski kabl. Traka se postavlja iznad svakog kabla pojedinačno u dva sloja. Traka se polaže na 20 cm ispod gornje površine rova, prije zatrpanjana rova poslednjim slojem iskopa.   | 307.00 | m      |
| 453 | Iskop i zatrpanjanje rova semaforske kablovske instalacije na raskrsnici Bulevar Vojislavljevića, Kralja Nikole i Miladina Popovića - SEMAFOR 1 | Rad obuhvata iskop u materijalu III do V kategorije za izradu rova za semaforske kablovske instalacije, uz djelimično prisustvo VN, NN i TK kablova, sa utovarom i odvozom viška materijala na deponiju Izvođača. Kablovski rov je dimenzija 0.4mx0.8m. Pozicija obuhvata i zatrpanjanje kablovskog rova materijalom iz iskopa, nakon ugradnje pjeska iznad kablovske instalacije.   | 63.40  | m3     |
| 454 | Zasijecanje, rušenje i sanacija asfaltnih i betonskih površina  | Rad obuhvata zasijecanje asfaltnih i betonskih površina, rušenje i ponovno vraćanje u prvobitno stanje. Pozicija obuhvata zasijecanje asfaltnih i betonskih površina širine 0.50m dvostruko paralelnim rezom dubine 15cm, rušenje zasjećenih površina sa utovarom i odvozom šuta na deponiju Izvođača, ugradnju sloja sitnozrnastog pjeska, ugradnju tanponskog materijalom sa nabijanjem u slojevima, izradu AB posteljice d=20cm i završnog sloja asfalta d=12cm, odnosno betona za trotoarski dio, sve prema detaljima iz projekta. | 10.00  | m      |
| 455 | Ugradnja pjeska iznad kablovske instalacije   | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju pjeska granulacije (0-4)mm u slojevima od po 10cm ispod i 10cm iznad kablovske instalacije.   | 15.90  | m      |
| 456 | Izrada temelja semaforskog uređaja sa uvodnim šahtom  | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju materijala za izradu temelja za semaforski uređaj sa uvodnim šahtom. Pozicija obuhvata iskop zemljišta, postavljanje armature i oplate, ugradnju betona C25/30, isporuku ankernog postolja uređaja rama sa kvadratnim lakolivenim poklopcem za šaht, nabavka ankera za izabrani semaforski  | 1.00   | kompl. |

|     |   |  |  |        |     |
|-----|---|--|--|--------|-----|
|     |   |  | uredaj. Betonski temelj semaforskog uređaja je visine 0.6m sa oborenim ivicama ka spolja, sa uvodnim šahtom dimenzija 1.10mx1.10mx1.10m.   |        |     |
| 457 | Izrada semaforskog šahta                        |  | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju materijala za izradu standardnog semaforskog betonskog šahta. Pozicija obuhvata iskop zemljišta, izradu drenažnog otvora, postavljanje armature i oplate, ugradnju betona C25/30 i rama sa lakolivenim metalnim kvadratnim poklopcom, prema detaljima iz projekta. Unutrašnje dimenzijske šahta 0.8mx0.8mx1.1m.                       | 11.00  | kom |
| 458 | Izrada temelja za portalni semaforski stub      |  | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju materijala za izradu temelja za semaforske stubove. Pozicija obuhvata iskop zemljišta, postavljanje oplate, ugradnju betona C25/30, gibljive crvene cijevi fi110mm i metalnog rama sa ankerima. Za jedan portalni stub se rade dva temelja dimenzija 1.4mx1.4mx2.0m, koja se zasebno obračunavaju.                                    | 4.00   | kom |
| 459 | Izrada temelja za poluprobalni semaforski stub  |  | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju materijala za izradu temelja za semaforske stubove. Pozicija obuhvata iskop zemljišta, postavljanje oplate, ugradnju betona C25/30, gibljive crvene cijevi fi110mm i metalnog rama sa ankerima. Temelj stuba je dimenzija 1.4mx1.4mx2.0m.   | 1.00   | kom |
| 460 | Izrada temelja za standardni stub               |  | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju materijala za izradu temelja za semaforske stubove. Pozicija obuhvata iskop zemljišta, postavljanje oplate, ugradnju betona C25/30, gibljive crvene cijevi fi110mm i metalnog rama sa ankerima. Temelj stuba je dimenzija 0.6mx0.6mx0.8m.   | 5.00   | kom |
| 461 | Ugradnja PVC cijevi fi110mm                     |  | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju gibljive crvene PVC cijevi fi110mm za prolaz napojnog kabla od rova javne rasvjete, kroz temelj stuba javne rasvjete, do semaforskog šahta. U rovu se ugrađuju po dvije, odnosno četiri paralelne cijevi, shodno dispoziciji iz projekta. Stavkom su obuhvaćeni i pripadajući elementi za montažu (distanceri, čepovi, gumadihtunzi). | 632.00 | m   |
| 462 | Ugradnja čelične pocinkovane trake Fe/Zn 25x4mm |  | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju čeličnu pocinčanu traku za uzemljenje Fe/Zn 25x4mm. Stavkom obuhvaćen potreban broj ukrsnih komada, kao i ostrvarivanje veza sa uređajem i semaforskim stubovima. Ukoliko se prilikom radova nađe na druga  | 233.00 | m   |

|     |   |   |             |
|-----|---|---|-------------|
|     |   | uzemljenja, neophodno je ovezati se sa istim.   |             |
| 463 | Ugradnja mikroprocesorskog semaforskog uređaja sa ormarom             | Rad obuhvata Sastoje se od uređaja za upravljanje signalima na raskrsnici, zatvorenog ormara, u kojem su smješteni upravljački i kontrolni moduli, opremu za zonsko upravljanje, koordinisani i detektorski rad. Potrebno je da uređaj ima min kapacitet 11 vozačkih laterni, 12 pješačkih laterni i 1uslovnih (ukupno 58 izlaza sa mogućnošću da uređaj detektuje pregorijevanje svake sijalice/davača signala). Unutar ormara je potrebno da postoji mjesto za mjernu grupu. Tehničke karakteristike uređaja u skladu sa projektnom dokumentacijom.     | 1.00 kompl. |
| 464 | Montaža opreme za radio vezu sa Nadzornim centrom                     | Rad obuhvata nabavku, transport i montažu opreme za radio vezu sa Nadzornim centrom smještenim u Podgorici, unutar ormara u sklopu semaforskog uređaja. Antena se montira na konzolnom stubu. Prosječno računata dužina kabla je 50 m. Stavka obuhvata modem RMK-96, antenu, antenski kabal RGU 213, ispravljač 12V i ostalu potrebnu opremu, rad i module potrebne za ostvarivanje radio veze.   | 1.00 kompl. |
| 465 | Montaža semaforskog portalnog stuba raspona 12m, širine portala 600mm | Rad obuhvata nabavku, transport i montažu toplocinčanog semaforskog stuba sa ankerima i 24-ro djelnom regletom. Pozicija podrazumijeva i završnu farbu, kao i rupe M8 za montažu laterni (prema zahtjevu saobraćajnog projekta) i M12 za provlačenje kabla od laterne do reglete. Na liri konzolnog/portalnog stuba je potrebno da postoje dva nosača za montažu konzolnih laterni (fi 300). Stub se radi od bešavne čelične cijevi, sve u skladu sa tehničkom i atestnom dokumentacijom i mora biti proračunat na udare vjetra do 90 dN/m <sup>2</sup> . | 1.00 kompl. |
| 466 | Montaža semaforskog portalnog stuba raspona 14m, širine portala 600mm | Bitne karakteristike kao kod pozicije 466.  | 1.00 kompl. |
| 467 | Montaža semaforskog poluportalnog stuba kraka 7m, širine 600mm        | Bitne karakteristike kao kod pozicije 466.  | 1.00 kompl. |
| 468 | Montaža semaforskog standardnog stuba fi133mmx4.5mm/3.5m              | Bitne karakteristike kao kod pozicije 466.  | 5.00 kompl. |
| 469 | Ugradnja vozačke trodijelne laterne fi 210                            | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju vozačke trodijelne laterne sa LED diodama (12-16)W, fi 210, crne boje (prema tehničkom opisu). Stavka obuhvata: isporuku držača laterne za pričvršćenje za   | 8.00 kom    |

|     |  |   |        |        |
|-----|--|---|--------|--------|
|     |  | konzolni/portalni/standardni stub (jaram) i sjenila; ožičenje kablom PP/L 5x1.5mm2 i to svaki signal pojedinačno, u svojoj boji, nula plavom bojom i uzemljenje žutozelenom, kao i sav potreban elektromontažni rad i materijal neophodan za stavljanje stavke u funkcionalno stanje. Otpornost na udar treba da je klase IR3 - EN 60598-1, IP54- EN 60529, klasa II. Tijelo laterne - crno RAL9005, UV otporan polikarbonat, atestiran prema EN 12368. |        |        |
| 470 | Ugradnja vozačke trodjelne laterne fi 300, sa kontrasnom tablom  | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju vozačke trodjelne laterne sa LED diodama (12-16)W, fi 300, sa kontrasnom tablom, prema detaljima iz projekta. Stavka obuhvata isporuku opreme za pričvršćenje laterne za konzolni stub (jaram)/portal i kontrasnu tablu (bijela sa crnom linijom) i sjenila.   | 3.00   | kom    |
| 471 | Ugradnja dvodjelne pješačke laterne fi 210, sa kontrasnom tablom | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju dvodjelne pješačke laterne sa LED diodama (12-16)W, fi 210, sa kontrasnom tablom, prema detaljima iz projekta.   | 12.00  | kom    |
| 472 | Ugradnja vozačke jednodjelne laterne fi 210                      | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju vozačke jednodjelne laterne sa LED diodama (12-16)W, fi 210, sa zelenim svjetlom i znakom za uslovno skretanje, prema detaljima iz projekta. Stavka obuhvata isporuku nosača/distancera za montažu.  | 1.00   | kom    |
| 473 | Ugradnja signalnog kabla PP 00 24 x 1.5mm2, 0.6/1 kV             | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju signalnog kabla PP 00 24 x 1.5mm2, 0.6/1 kV. Pozicija obuhvata provlačenje kabla kroz semaforskiju kanalizaciju, temelje stubova, ostvarivanje elektro-veza na oba kraja kabla, ispitivanje redoslijeda, klemanje, obradu oba kraja kabla, kao i ostale potrebne radove neophodne za stavljanje stavke u funkcionalno stanje.  | 348.00 | m      |
| 474 | Demontaža postojećeg semaforskog uređaja i opreme                | Rad obuhvata demontažu postojećeg semaforskog uređaja, postojećih stubova (6 standardnih i 2 konzolna) sa pratećom semafoskom opremom, uz prethodno sačinjavanje zapisnika o stanju. Pozicija obuhvata utovar, transport i deponovanje demontirane opreme u zoni gradilišta, radi predaje Investitoru.  | 1.00   | kompl. |
| 475 | Programiranje uređaja i puštanje istog u rad                     | Rad obuhvata programiranje uređaja prema saobraćajnom projektu i puštanje u rad. Nakon puštanja u rad, poslije 45 dana potrebno je izvršiti eventualno  | 1.00   | pauš.  |

|     |   |  |                      |
|-----|---|--|----------------------|
|     |   | preprogramiranje uređaja na osnovu zahtjeva (sugestija) nadležnog Sekretarijata za saobraćaj (nakon snimanja novonastale situacije u cijelokupnom saobraćajnom sistemu). Jediničnom cijenom obuhvatiti troškove nastale ovim zahtjevom.  |                      |
| 476 | Ispitivanje izvedenih semaforskih instalacija   | Rad obuhvata ispitivanje izvedenih radova, obezbjeđivanje atesta, sertifikata i saglasnosti, kao i sva ostala neophodna mjerena i ispitivanja u skladu sa propisima, za potrebe izrade katastra instalacija i projekta održavanja objekta.   | 1.00 pauš.           |
| 477 | Iskop i zatrpanje rova semaforske kablovske instalacije na raskrsnici Bulevar Vojislavljevića i Radosava Burica - SEMAFOR 2 | Rad obuhvata iskop u materijalu III do V kategorije za izradu rova za semaforske kablovske instalacije, uz djelimično prisustvo VN, NN i TK kablova, sa utovarom i odvozom viška materijala na deponiju Izvođača. Kablovski rov je dimenzija 0.4mx0.8m. Pozicija obuhvata i zatrpanje kablovskog rova materijalom iz iskopa, nakon ugradnje pjeska iznad kablovske instalacije.  | 59.50 m <sup>3</sup> |
| 478 | Zasijecanje, rušenje i sanacija asfaltnih i betonskih površina  | Rad obuhvata zasijecanje asfaltnih i betonskih površina, rušenje i ponovno vraćanje u prvobitno stanje. Pozicija obuhvata zasijecanje asfaltnih i betonskih površina širine 0.50m dvostruko paralelnim rezom dubine 15cm, rušenje zasjećenih površina sa utovarom i odvozom šuta na deponiju Izvođača, ugradnju sloja sitnozrnastog pjeska, ugradnju tanponskog materijalom sa nabijanjem u slojevima, izradu AB posteljice d=20cm i završnog sloja asfalta d=12cm, odnosno betona za trotoarski dio, sve prema detaljima iz projekta. | 10.00 m              |
| 479 | Ugradnja pjeska iznad kablovske instalacije   | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju pjeska granulacije (0-4)mm u slojevima od po 10cm ispod i 10cm iznad kablovske instalacije.   | 14.80 m              |
| 480 | Izrada temelja semaforskog uređaja sa uvodnim šahtom  | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju materijala za izradu temelja za semaforski uređaj sa uvodnim šahtom. Pozicija obuhvata iskop zemljišta, postavljanje armature i oplate, ugradnju betona C25/30, isporuku ankernog postolja uređaja rama sa kvadratnim lakolivenim poklopcem za šaht, nabavka ankera za izabrani semaforski uređaj. Betonski temelj semaforskog uređaja je visine 0.6m sa oborenim ivicama ka spolja, sa uvodnim šahtom dimenzija  | 1.00 kompl.          |

|     |   |  |        |     |
|-----|---|--|--------|-----|
|     |   | 1.10mx1.10mx1.10m.   |        |     |
| 481 | Izrada semaforskog šahta                        | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju materijala za izradu standardnog semaforskog betonskog šahta. Pozicija obuhvata iskop zemljišta, izradu drenažnog otvora, postavljanje armature i oplate, ugradnju betona C25/30 i rama sa lakolivenim metalnim kvadratnim poklopcem, prema detaljima iz projekta. Unutrašnje dimenzije šahta 0.8mx0.8mx1.1m.                         | 11.00  | kom |
| 482 | Izrada temelja za portalni semaforski stub      | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju materijala za izradu temelja za semaforske stubove. Pozicija obuhvata iskop zemljišta, postavljanje oplate, ugradnju betona C25/30, gibljive crvene cijevi fi110mm i metalnog rama sa ankerima. Za jedan portalni stub se rade dva temelja dimenzija 1.4mx1.4mx2.0m, koja se zasebno obračunavaju.                                    | 4.00   | kom |
| 483 | Izrada temelja za poluportalni semaforski stub  | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju materijala za izradu temelja za semaforske stubove. Pozicija obuhvata iskop zemljišta, postavljanje oplate, ugradnju betona C25/30, gibljive crvene cijevi fi110mm i metalnog rama sa ankerima. Temelj stuba je dimenzija 1.4mx1.4mx2.0m.   | 1.00   | kom |
| 484 | Izrada temelja za standardni stub               | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju materijala za izradu temelja za semaforske stubove. Pozicija obuhvata iskop zemljišta, postavljanje oplate, ugradnju betona C25/30, gibljive crvene cijevi fi110mm i metalnog rama sa ankerima. Temelj stuba je dimenzija 0.6mx0.6mx0.8m.   | 5.00   | kom |
| 485 | Ugradnja PVC cijevi fi110mm                     | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju gibljive crvene PVC cijevi fi110mm za prolaz napojnog kabla od rova javne rasvjete, kroz temelj stuba javne rasvjete, do semaforskog šahta. U rovu se ugrađuju po dvije, odnosno četiri paralelne cijevi, shodno dispoziciji iz projekta. Stavkom su obuhvaćeni i pripadajući elementi za montažu (distanceri, čepovi, gumadihtunzi). | 562.00 | m   |
| 486 | Ugradnja čelične pocinkovane trake Fe/Zn 25x4mm | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju čeličnu pocinčanu traku za uzemljenje Fe/Zn 25x4mm. Stavkom obuhvaćen potreban broj ukrasnih komada, kao i ostrvarivanje veza sa uređajem i semaforskim stubovima. Ukoliko se prilikom radova nađe na druga uzemljenja, neophodno je ovezati se sa istim.   | 225.00 | m   |

|  |     |   |   |             |
|--|-----|---|---|-------------|
|  | 487 | Ugradnja mikroprocesorskog semaforskog uređaja sa ormarom             | Rad obuhvata Sastoji se od uređaja za upravljanje signalima na raskrsnici, zatvorenog ormara, u kojem su smješteni upravljački i kontrolni moduli, opremu za zonsko upravljanje, koordinisani i detektorski rad. Potrebno je da uređaj ima min kapacitet 11 vozačkih laterni, 12 pješačkih laterni i 0 uslovnih (ukupno 57 izlaza sa mogućnošću da uređaj detektuje pregrijevanje svake sijalice/davača signala). Unutar ormara je potrebno da postoji mjesto za mjernu grupu. Tehničke karakteristike uređaja u skladu sa projektnom dokumentacijom.     | 1.00 kompl. |
|  | 488 | Montaža opreme za radio vezu sa Nadzornim centrom                     | Rad obuhvata nabavku, transport i montažu opreme za radio vezu sa Nadzornim centrom smještenim u Podgorici, unutar ormara u sklopу semaforskog uređaja. Antena se montira na konzolnom stubu. Prosječno računata dužina kabla je 50 m. Stavka obuhvata modem RMK-96, antenu, antenski kabal RGU 213, ispravljač 12V i ostalu potrebnu opremu, rad i module potrebne za ostvarivanje radio veze.   | 1.00 kompl. |
|  | 489 | Montaža semaforskog portalnog stuba raspona 12m, širine portala 600mm | Rad obuhvata nabavku, transport i montažu toplocinčanog semaforskog stuba sa ankerima i 24-ro djelnom regletom. Pozicija podrazumijeva i završnu farbu, kao i rupe M8 za montažu laterni (prema zahtjevu saobraćajnog projekta) i M12 za provlačenje kabla od laterne do reglete. Na liri konzolnog/portalnog stuba je potrebno da postoje dva nosača za montažu konzolnih laterni (fi 300). Stub se radi od bešavne čelične cijevi, sve u skladu sa tehničkom i atestnom dokumentacijom i mora biti proračunat na udare vjetra do 90 dN/m <sup>2</sup> . | 2.00 kompl. |
|  | 490 | Montaža semaforskog poluportalnog stuba kraka 7m, širine 600mm        | Bitne karakteristike kao kod pozicije 490.  | 1.00 kompl. |
|  | 491 | Montaža semaforskog standardnog stuba fi133mmx4.5mm/3.5m              | Bitne karakteristike kao kod pozicije 490.  | 5.00 kompl. |
|  | 492 | Ugradnja vozačke trodjelne laterne fi 210                             | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju vozačke trodjelne laterne sa LED diodama (12-16)W, fi 210, crne boje (prema tehničkom opisu). Stavka obuhvata: isporuku držača laterne za pričvršćenje za konzolni/portalni/standardni stub (jaram) i sjenila; ožičenje kablom PP/L 5x1.5mm <sup>2</sup> i to svaki signal pojedinačno, u svojoj boji, nula plavom bojom i uzemljenje žutozelenom, kao i sav potreban elektromontažni rad i  | 8.00 kom    |

|     |   |  |             |
|-----|---|--|-------------|
|     |   | materijal neophodan za stavljanje stavke u funkcionalno stanje. Otpornost na udar treba da je klase IR3 - EN 60598-1, IP54- EN 60529, klasa II. Tijelo laterne - crno RAL9005, UV otporan polikarbonat, atestiran prema EN 12368.  |             |
| 493 | Ugradnja vozačke trodjelne laterne fi 300, sa kontrasnom tablom   | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju vozačke trodjelne laterne sa LED diodama (12-16)W, fi 300, sa kontrasnom tablom, prema detaljima iz projekta. Stavka obuhvata isporuku opreme za pričvršćenje laterne za konzolni stub (jaram)/portal i kontrasnu tablu (bijela sa crnom linijom) i sjenila.  | 3.00 kom    |
| 494 | Ugradnja dvodjelne pješačke laterne fi 210, sa kontrasnom tablom  | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju dvodjelne pješačke laterne sa LED diodama (12-16)W, fi 210, sa kontrasnom tablom, prema detaljima iz projekta.  | 12.00 kom   |
| 495 | Ugradnja signalnog kabla PP 00 24 x 1.5mm <sup>2</sup> , 0.6/1 kV | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju signalnog kabla PP 00 24 x 1.5mm <sup>2</sup> , 0.6/1 kV. Pozicija obuhvata provlačenje kabla kroz semaforskiju kanalizaciju, temelje stubova, ostvarivanje elektro-veza na oba kraja kabla, ispitivanje redosljeda, klemanje, obradu oba kraja kabla, kao i ostale potrebne radove neophodne za stavljanje stavke u funkcionalno stanje.           | 327.00 m    |
| 496 | Demontaža postojećeg semaforskog uređaja i opreme                 | Rad obuhvata demontažu postojećeg semaforskog uređaja, postojećih stubova (6 standardnih i 2 konzolna) sa pratećom semaforskom opremom, uz prethodno sačinjavanje zapisnika o stanju. Pozicija obuhvata utovar, transport i deponovanje demontirane opreme u zoni gradilišta, radi predaje Investitoru.  | 1.00 kompl. |
| 497 | Programiranje uređaja i puštanje istog u rad                      | Rad obuhvata programiranje uređaja prema saobraćajnom projektu i puštanje u rad. Nakon puštanja u rad, poslije 45 dana potrebno je izvršiti eventualno preprogramiranje uređaja na osnovu zahtjeva (sugestija) nadležnog Sekretarijata za saobraćaj (nakon snimanja novonastale situacije u cijelokupnom saobraćajnom sistemu). Jediničnom cijenom obuhvatiti troškove nastale ovim zahtjevom. | 1.00 pauš.  |
| 498 | Ispitivanje izvedenih semaforskih instalacija                     | Rad obuhvata ispitivanje izvedenih radova, obezbjeđivanje atesta, sertifikata i saglasnosti, kao i sva ostala neophodna mjerena i ispitivanja u skladu sa propisima, za potrebe izrade katastra instalacija i projekta održavanja objekta.   | 1.00 pauš.  |

|  |     |  |   |       |        |
|--|-----|--|---|-------|--------|
|  | 499 | Iskop i zatrpanje rova semaforske kablovske instalacije na raskrsnici Bulevar Vojislavljevica i Ulica 1- SEMAFOR 3 | Rad obuhvata iskop u materijalu III do V kategorije za izradu rova za semaforske kablovske instalacije, uz djelimično prisustvo VN, NN i TK kablova, sa utovarom i odvozom viška materijala na deponiju Izvođača. Kablovski rov je dimenzija 0.4mx0.8m. Pozicija obuhvata i zatrpanje kablovskog rova materijalom iz iskopa, nakon ugradnje pijeska iznad kablovske instalacije.  | 58.90 | m3     |
|  | 500 | Zasijecanje, rušenje i sanacija asfaltnih i betonskih površina   | Rad obuhvata zasijecanje asfaltnih i betonskih površina, rušenje i ponovno vraćanje u prvobitno stanje. Pozicija obuhvata zasijecanje asfaltnih i betonskih površina širine 0.50m dvostruko paralelnim rezom dubine 15cm, rušenje zasjećenih površina sa utovarom i odvozom šuta na deponiju Izvođača, ugradnju sloja sitnozrnastog pijeska, ugradnju tanponskog materijalom sa nabijanjem u slojevima, izradu AB posteljice d=20cm i završnog sloja asfalta d=12cm, odnosno betona za trotoarski dio, sve prema detaljima iz projekta. | 10.00 | m3     |
|  | 501 | Ugradnja pijeska iznad kablovske instalacije   | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju pijeska granulacije (0-4)mm u slojevima od po 10cm ispod i 10cm iznad kablovske instalacije.   | 14.70 | m      |
|  | 502 | Izrada temelja semaforskog uređaja sa uvodnim šahtom   | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju materijala za izradu temelja za semaforski uređaj sa uvodnim šahtom. Pozicija obuhvata iskop zemljišta, postavljanje armature i oplate, ugradnju betona C25/30, isporuku ankernog postolja uređaja rama sa kvadratnim lakolivenim poklopcem za šaht, nabavka ankera za izabrani semaforski uređaj. Betonski temelj semaforskog uređaja je visine 0.6m sa oborenim ivicama ka spolja, sa uvodnim šahtom dimenzija 1.10mx1.10mx1.10m.  | 1.00  | kompl. |
|  | 503 | Izrada semaforskog šahta   | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju materijala za izradu standardnog semaforskog betonskog šahta. Pozicija obuhvata iskop zemljišta, izradu drenažnog otvora, postavljanje armature i oplate, ugradnju betona C25/30 i rama sa lakolivenim metalnim kvadratnim poklopcem, prema detaljima iz projekta. Unutrašnje dimenzije šahta 0.8mx0.8mx1.1m.  | 11.00 | kom    |
|  | 504 | Izrada temelja za portalni semaforski stub   | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju materijala za izradu temelja za semaforske   | 4.00  | kom    |

|     |   |   |             |
|-----|---|---|-------------|
|     |   | stubove. Pozicija obuhvata iskop zemljišta, postavljanje oplate, ugradnju betona C25/30, gibljive crvene cijevi fi110mm i metalnog rama sa ankerima. Za jedan portalni stub se rade dva temelja dimenzija 1.4mx1.4mx2.0m, koja se zasebno obračunavaju.   |             |
| 505 | Izrada temelja za standardni stub                         | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju materijala za izradu temelja za semaforske stubove. Pozicija obuhvata iskop zemljišta, postavljanje oplate, ugradnju betona C25/30, gibljive crvene cijevi fi110mm i metalnog rama sa ankerima. Temelj stuba je dimenzija 0.6mx0.6mx0.8m.  | 6.00 kom    |
| 506 | Ugradnja PVC cijevi fi110mm                               | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju gibljive crvene PVC cijevi fi110mm za prolaz napojnog kabla od rova javne rasvjete, kroz temelj stuba javne rasvjete, do semaforskog šahta. U rovu se ugrađuju po dvije, odnosno četiri paralelne cijevi, shodno dispoziciji iz projekta. Stavkom su obuhvaćeni i pripadajući elementi za montažu (distanceri, čepovi, gumadihtunzi).  | 694.00 m    |
| 507 | Ugradnja čelične pocinkovane trake Fe/Zn 25x4mm           | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju čeličnu pocinčanu traku za uzemljenje Fe/Zn 25x4mm. Stavkom obuhvaćen potreban broj ukrsnih komada, kao i ostrvarivanje veza sa uređajem i semaforskim stubovima. Ukoliko se prilikom radova naiđe na druga uzemljenja, neophodno je ovezati se sa istim.  | 222.00 m    |
| 508 | Ugradnja mikroprocesorskog semaforskog uređaja sa ormarom | Rad obuhvata ugradnju mikroprocesorskog semaforskog uređaja sa ormarom. Sastoji se od uređaja za upravljanje signalima na raskrsnici, zatvorenog ormara, u kojem su smješteni upravljački i kontrolni moduli, opremu za zonsko upravljanje, koordinisani i detektorski rad. Potrebno je da uređaj ima min kapacitet 10 vozačkih laterni, 12 pješačkih laterni i 0 uslovnih (ukupno 54 izlaza sa mogućnošću da uređaj detektuje pregorijevanje svake sijalice/davača signala). Unutar ormara je potrebno da postoji mjesto za mjernu grupu. Tehničke karakteristike uređaja u skladu sa projektnom dokumentacijom. | 1.00 kompl. |
| 509 | Montaža opreme za radio vezu sa Nadzornim centrom         | Rad obuhvata nabavku, transport i montažu opreme za radio vezu sa Nadzornim centrom smještenim u Podgorici, unutar ormara u sklopu semaforskog uređaja. Antena se montira na konzolnom stubu.   | 1.00 kompl. |

|  |     |   |  |             |
|--|-----|---|--|-------------|
|  |     | Prosječno računata dužina kabla je 50 m. Stavka obuhvata modem RMK-96, antenu, antenski kabal RGU 213, ispravljač 12V i ostalu potrebnu opremu, rad i module potrebne za ostvarivanje radio veze. |  |             |
|  | 510 | Montaža semaforskog portalnog stuba raspona 12m, širine portala 600mm   | Rad obuhvata nabavku, transport i montažu toplocinčanog semaforskog stuba sa ankerima i 24-ro djelnom regletom. Pozicija podrazumijeva i završnu farbu, kao i rupe M8 za montažu laterni (prema zahtjevu saobraćajnog projekta) i M12 za provlačenje kabla od laterne do reglete. Na liri konzolnog/portalnog stuba je potrebno da postoje dva nosača za montažu konzolnih laterni (fi 300). Stub se radi od bešavne čelične cijevi, sve u skladu sa tehničkom i atestnom dokumentacijom i mora biti proračunat na udare vjetra do 90 dN/m2.   | 2.00 kompl. |
|  | 511 | Montaža semaforskog standardnog stuba fi133mmx4.5mm/3.5m  | Bitne karakteristike kao kod pozicije 511.   | 6.00 kompl. |
|  | 512 | Ugradnja vozačke trodijelne laterne fi 210  | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju vozačke trodijelne laterne sa LED diodama (12-16)W, fi 210, crne boje (prema tehničkom opisu). Stavka obuhvata: isporuku držača laterne za pričvršćenje za konzolni/portalni/standardni stub (jaram) i sjenila; označenje kablom PP/L 5x1.5mm2 i to svaki signal pojedinačno, u svojoj boji, nula plavom bojom i uzemljenje žutozelenom, kao i sav potreban elektromontažni rad i materijal neophodan za stavljanje stavke u funkcionalno stanje. Otpornost na udar treba da je klase IR3 - EN 60598-1, IP54- EN 60529, klasa II. Tijelo laterne - crno RAL9005, UV otporan polikarbonat, atestiran prema EN 12368. | 8.00 kom    |
|  | 513 | Ugradnja vozačke trodijelne laterne fi 300, sa kontrasnom tablom  | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju vozačke trodijelne laterne sa LED diodama (12-16)W, fi 300, sa kontrasnom tablom, prema detaljima iz projekta. Stavka obuhvata isporuku opreme za pričvršćenje laterne za konzolni stub (jaram)/portal i kontrasnu tablu (bijela sa crnom linijom) i sjenila.   | 2.00 kom    |
|  | 514 | Ugradnja dvodijelne pješačke laterne fi 210, sa kontrasnom tablom   | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju dvodijelne pješačke laterne sa LED diodama (12-16)W, fi 210, sa kontrasnom tablom, prema detaljima iz projekta.   | 12.00 kom   |
|  | 515 | Ugradnja signalnog kabla PP 00 24 x 1.5mm2, 0.6/1 kV  | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju signalnog kabla PP 00 24 x 1.5mm2, 0.6/1  | 326.00 m    |

|     |  |   |             |
|-----|--|---|-------------|
|     |  | kV. Pozicija obuhvata provlačenje kabla kroz semaforskiju kanalizaciju, temelje stubova, ostvarivanje elektro-veza na oba kraja kabla, ispitivanje redoslijeda, klemanje, obradu oba kraja kabla, kao i ostale potrebne radove neophodne za stavljanje stavke u funkcionalno stanje.  |             |
| 516 | Programiranje uređaja i puštanje istog u rad   | Rad obuhvata programiranje uređaja prema saobraćajnom projektu i puštanje u rad. Nakon puštanja u rad, poslije 45 dana potrebno je izvršiti eventualno preprogramiranje uređaja na osnovu zahtjeva (sugestija) nadležnog Sekretarijata za saobraćaj (nakon snimanja novonastale situacije u cijelokupnom saobraćajnom sistemu). Jediničnom cijenom obuhvatiti troškove nastale ovim zahtjevom.  | 1.00 pauš.  |
| 517 | Ispitivanje izvedenih semaforskih instalacija  | Rad obuhvata ispitivanje izvedenih radova, obezbjeđivanje atesta, sertifikata i saglasnosti, kao i sva ostala neophodna mjerena i ispitivanja u skladu sa propisima, za potrebe izrade katastra instalacija i projekta održavanja objekta.  | 1.00 pauš.  |
| 518 | Ugradnja kabla za ostvarivanje komunikacione veze između planiranog i postojećeg uređaja | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju komunikacionog kabla od jednog (planiranog) do drugog (priključnog) semaforskog ormara. Veza se ostvaruje montažom odgovarajućih regleta u oba uređaja. Pozicija obuhvata nabavku i ugradnju 2 rastavne reglete, obradu krajeva kabla, nabavku, transport i ugradnju kabla tk 59 GM 20x2x0.6 mm <sup>2</sup> , ostvarivanje potrebnih ispitivanja veza na uređaju R24, kao i potrebna ispitivanja. Krajeve kabla je neophodno obraditi shodno preporukama iz ove oblasti, kao i izvršiti odgovarajuće označavanje na oba kraja kabla, na pripadajućim rastavnim regletama. | 2500.00 m   |
| 519 | Ugradnja singlmodnog optičkog kabla između oba semaforska uređaja                        | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju singlmodnog optičkog kabla između oba semaforska uređaja sa pripadajućim rezervama u svakom drugom šahtu, kao i šahtovima kod uređaja. Kabal se polaže u planiranu kablovsku vezu - kablovice tk infrastrukture. Kabal se cijelom dužinom polaže u odgovarajućem okitet PE crijevu fi40,mm i nabavku i ugradnju istog je potrebno uračunati u jedinicu mjere kabla. Predmetni kabal je opticki singlmodni sa 48 vlakana.   | 2500.00 m   |
| 520 | Ugradnja završne optičke kutije  | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju  | 3.00 kompl. |

|     |  |  |   |   |
|-----|--|--|---|---|
|     |  |  | završne optičke kutije za 8 vlakana koju je potrebno smjestiti u semaforskem uređaju. Koriste se po 4 vlakna za ulaz odnosno izlaz, i to 2 za funkcionisanje komunikacije, i 2 za rezervu. Završna optička kutija se ugrađuje na obje raskrsnice. Kabal se cijelom dužinom polaže u okiten PE crijevu fi40mm, čiju nabavku i ugradnju treba obuhvatiti jediničnom cijenom kabla. Predmetni kabal je optički singlmodni sa 48 vlakana. |   |
| 521 | Iznos od 5% od ukupne ponuđene vrijednosti za sve radove (stavka redni broj 1.- 521.) opredijeljen za eventualne viškove radova. | Obračun i plaćanje: po jedinici mjere i ugovorenoj jediničnoj cijeni stavke na koju se višak odnosi, u skladu sa ugovorom. | 5.00  | % |

### Tehnička specifikacija nakon izmjena

| Procijenjena vrijednost bez PDV | Redni broj predmeta nabavke | Opis predmeta nabavke                                 | Bitne karakteristike predmeta nabavke   | Količina | Jedinica mjere |
|---------------------------------|-----------------------------|---|---|----------|----------------|
| 11981000.00                     | 1                           | Geodetski radovi na trasi                             | Rad obuhvata sva geodetska mjerena, koja podrazumijevaju prenošenje podataka s projekta na teren, osiguranje, obnavljanje i održavanje obilježenih oznaka na terenu za sve vrijeme građenja, odnosno do predaje radova Naručiocu. | 1.00     | pauš.          |
|                                 | 2                           | Zasijecanje postojeće kolovozne konstrukcije          | Rad obuhvata vertikalno zasijecanje kolovoza i trotoara motornim sjekačem na vezi sa postojećim saobraćajnicama, u debljini 12cm.   | 88.35    | m <sup>2</sup> |
|                                 | 3                           | Rušenje postojećeg asfalta                            | Rad obuhvata rušenje postojećeg asfaltnog kolovoza debljine d=10 cm, sa utovarom i transportom na deponiju Izvođača.  | 31042.30 | m <sup>2</sup> |
|                                 | 4                           | Rušenje postojeće pješačke staze i betonskih površina | Rad obuhvata rušenje postojeće pješačke staze i betonskih površina debljine d=10 cm, sa utovarom šuta i transportom na deponiju Izvođača.   | 9672.91  | m <sup>2</sup> |
|                                 | 5                           | Rušenje postojećih ivičnjaka                          | Rad obuhvata rušenje postojećih betonskih ivičnjaka, sa utovarom šuta i transportom na deponiju Izvođača.   | 6839.94  | m              |
|                                 | 6                           | Rušenje metalne ograde na betonskom zidu              | Rad obuhvata mašinsko i ručno rušenje metalne ograde na betonskom zidu. Šut nastao prilikom rušenja, utovariti i odvesti na deponiju Izvođača, istovariti i rasplanirati.   | 349.64   | m              |

|             |  |   |          |       |
|-------------|--|---|----------|-------|
| 11981000.00 | 7 Rušenje žičane ograde                    | Rad obuhvata rušenje žičane ograde, sa utovarom i transportom na deponiju Izvođača.   | 537.25   | m     |
|             | 8 Rušenje žičane ograde na betonskom zidu  | Rad obuhvata mašinsko i ručno rušenje žičane ograde na betonskom zidu. Šut nastao prilikom rušenja, utovariti i odvesti na deponiju Izvođača, istovariti i rasplanirati.  | 202.76   | m     |
|             | 9 Rušenje betonske ograde                  | Rad obuhvata mašinsko rušenje betonske ograde, sa utovarom šuta i transportom na deponiju Izvođača.   | 81.75    | m     |
|             | 10 Rušenje metalne ograde                  | Rad obuhvata mašinsko i ručno rušenje metalne ograde, sa utovarom i odvozom na deponiju Izvođača.   | 103.94   | m     |
|             | 11 Uklanjanje žive ograde                  | Rad obuhvata uklanjanje žive ograde, sa utovarom i transportom na deponiju Izvođača.  | 419.68   | m     |
|             | 12 Uklanjanje bilborda                     | Rad obuhvata uklanjanje bilborda i deponovanje u zoni gradilišta.   | 21.00    | kom   |
|             | 13 Uklanjanje jarbola                      | Rad obuhvata uklanjanje jarbola i deponovanje u zoni gradilišta.  | 8.00     | kom   |
|             | 14 Rušenje objekta od čvrste gradnje       | Rad obuhvata mašinsko rušenje objekta od čvrste gradnje, sa utovarom šuta i transportom na deponiju Izvođača.   | 132.05   | m2    |
|             | 15 Uklanjanje drveća sa vađenjem korijenja | Rad obuhvata uklanjanje drveća i vađenje korijenja, sa utovarom i transportom na deponiju Izvođača.   | 97.00    | kom   |
|             | 16 Sjećenje šiblja sa vađenjem korijenja   | Rad obuhvata sjeću šiblja i vađenje korijenja, sa utovarom i transportom na deponiju Izvođača.  | 1.00     | pauš. |
|             | 17 Uklanjanje površinskog sloja zemljišta  | Rad obuhvata mašinski površinski iskop zemljišta u debljini d=20cm sa deponovanjem na lokaciji gradilišta, radi kasnije ugradnje na objektu, uključujući odvoz viška na deponiju Izvođača.  | 10075.73 | m3    |
|             | 18 Iskop u materijalu III do V kategorije  | Rad obuhvata mašinski iskop zemljišta III do V kategorije u debljini d=20cm sa utovarom i transportom na deponiju Izvođača.   | 21797.23 | m3    |
|             | 19 Zamjena nedovoljno nosivog tla          | Rad obuhvata iskop nedovoljno nosivog tla sa utovarom u vozilo, transportom, istovarom i planiranjem iskopanog materijala na deponiji Izvođača, kao i nabavka, transport i zamjena drobljenim kamenim materijalom granulacije 0/63mm, d=50cm. | 41800.00 | m3    |

|             |    |  |   |          |    |
|-------------|----|--|---|----------|----|
| 11981000.00 | 20 | Izrada nasipa  | Rad obuhvata nasipanje, razastiranje, planiranje, kvašenje i zbijanje drobljenog kamenog materijala granulacije 0/63mm prema projektovanim profilima i kotama, kao i otklanjanje utvrđenih nedostataka o trošku Izvođača.   | 6864.66  | m3 |
|             | 21 | Mašinsko uređenje posteljice   | Rad obuhvata uređenje planuma donjem stroju, grubo i fino planiranje i nabijanje.   | 83637.48 | m2 |
|             | 22 | Humuziranje bankina, kosina, zelenog pojasa i razdjelnog ostrva                        | Rad obuhvata humuziranje bankina, kosina, zelenog pojasa i razdjelnog ostrva humusom debljine 20cm.   | 3145.51  | m3 |
|             | 23 | Izrada donjem nosećeg-tamponskog sloja od drobljenog kamenog materijala 0-31.5 mm      | Rad obuhvata nabavku, dovoz, ugrađivanje, grubo i fino razastiranje, kvašenje, te zbijanje nosećeg sloja od drobljenog kamenog materijala 0-31.5 mm, debljine d=15, 25 i 35cm, zavisno od pozicije na trasi. Sabijanje se vrši odgovarajućim sredstvima.  | 23527.43 | m3 |
|             | 24 | Izrada nosećeg sloja od bituminiziranog drobljenog agregata BNS 22 debljine d=2x6cm    | Rad obuhvata nabavku, spravljanje, transport, ugrađivanje i zbijanje nosećeg sloja asfalta od bitumeniziranog drobljenog agregata BNS 22, debljine d=2x6 cm. Konačnu recepturu sastava asfaltne mješavine, usvojiće nadzorni organ na osnovu prethodnih ispitivanja mješavine koju će izvođač uraditi prije početka asfalterskih radova i dostaviti nadzornom organu.   | 43207.84 | m2 |
|             | 25 | Izrada nosećeg sloja od bituminiziranog drobljenog agregata BNS 22 debljine d=6cm      | Rad obuhvata nabavku, spravljanje, transport, ugrađivanje i zbijanje nosećeg sloja asfalta od bitumeniziranog drobljenog agregata BNS 22, debljine d=6 cm. Konačnu recepturu sastava asfaltne mješavine, usvojiće nadzorni organ na osnovu prethodnih ispitivanja mješavine koju će izvođač uraditi prije početka asfalterskih radova i dostaviti nadzornom organu.     | 4303.32  | m2 |
|             | 26 | Izrada habajućeg sloja od asfalt betona sa eruptivnim agregatom AB 11sE debljine d=4cm | Rad obuhvata nabavku, spravljanje, transport, ugrađivanje i zbijanje habajućeg sloja asfalta od asfalt betona sa eruptivnim agregatom AB 11sE, debljine d=4cm. Konačnu recepturu sastava asfaltne mješavine, usvojiće nadzorni organ na osnovu prethodnih ispitivanja mješavine koju će izvođač uraditi prije početka asfalterskih radova i dostaviti nadzornom organu. | 47599.51 | m2 |
|             | 27 | Izrada pješačke staze  | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju betona C25/30 za izradu pješačke staze, d=12 cm. Beton ugrađivati vibriranjem, sa završnim profilisanjem i ohrapavljenjem ravnjačama.  | 10799.31 | m2 |

|             |    |   |  |          |    |
|-------------|----|---|--|----------|----|
| 11981000.00 | 28 | Ugradnja betonskih ivičnjaka 20/24/80           | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju betonskih ivičnjaka dimenzija 20/24/80 cm od betona C40/50, na betonskoj podlozi C12/15, sa zalivanjem spojeva širine 1 cm između ivičnjaka cementnim malterom u odnosu 1:3.  | 11030.27 | m  |
|             | 29 | Ugradnja betonskih ivičnjaka 24/18/80           | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju betonskih ivičnjaka dimenzija 24/18/80 cm od betona C40/50, na betonskoj podlozi C12/15, sa zalivanjem spojeva širine 1 cm između ivičnjaka cementnim malterom u odnosu 1:3.  | 580.00   | m  |
|             | 30 | Ugradnja betonskih prelaznih ivičnjaka 20/24/80 | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju betonskih prelaznih ivičnjaka dimenzija 20/24/80 cm od betona C40/50, na betonskoj podlozi C12/15, sa zalivanjem spojeva širine 1 cm između ivičnjaka cementnim malterom u odnosu 1:3.  | 102.40   | m  |
|             | 31 | Izrada betonskih biciklističkih staza           | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju betona marke C25/30 za izradu biciklističkih staza, d=15 cm. Beton ugrađivati vibriranjem, sa završnim profilisanjem i ohrapavljenjem ravnjačama. Svježi beton za biciklističke staze bojati u standardnoj boji za biciklističke staze. | 5133.52  | m2 |
|             | 32 | Izrada betonskih taktilnih traka                | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju betona C25/30, d=6 cm i taktilnih ploča d=6 cm, za izradu taktilnih traka, prema detalju iz projekta.   | 5522.74  | m  |
|             | 33 | Iskop za temelje betonskog cokla uz trotoar     | Rad obuhvata mašinski iskop zemljišta svih kategorija za izradu temelja betonskog cokla uz trotoar, sa utovarom i transportom na deponiju Izvođača.  | 229.22   | m3 |
|             | 34 | Izgradnja betonskog zida za nove ograde         | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju betona betona C25/30, za izgradnju zida za nove ograde. U cijenu je uračunat sav rad, materijal, nabavka i montaža oplate, i njegovanje betona poslije ugradnje.  | 103.07   | m3 |
|             | 35 | Armiranje armaturom B500B                       | Rad obuhvata nabavku, transport, ispravljanje, čišćenje, sječenje, savijanje, vezivanje, zavarivanje i ugradnju armature B500B, uključujući i distancere.  | 3695.26  | kg |
|             | 36 | Ugradnja ograde za pješake                      | Rad obuhvata nabavku materijala, izradu u radionici, antikorozionu zaštitu, transport i montažu pješačke ograde, prema detaljima iz projekta.  | 73.82    | m  |

|             |    |  |  |         |     |
|-------------|----|--|--|---------|-----|
| 11981000.00 | 37 | Ugradnja ograde kroz razdjelno ostrvo  | Rad obuhvata nabavku materijala, izradu u radionici, antikorozionu zaštitu, transport i montažu ograde kroz razdjelno ostrvo.<br>Tehničke specifikacije ograde: Panel 1530mm x 2500mm RAL 7016, debljina žice fi 5mm, završna obrada Zn+PVC i Stub 155cm sa anker stopom 50mm x 50mm RAL 7016, od pocinkovanog plastificiranog čelika. | 2305.84 | m   |
|             | 38 | Izgradnja betonskih rampi za vezu sa parcelama   | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju materijala za izgradnju rampi za vezu sa parcelama, dimenzija 5,5mx4m, d=15 cm, izrađenih od betona C25/30, armiranih mrežama Q257, na sloju tampona 0-31.5 mm, d=20cm.   | 1496.00 | m2  |
|             | 39 | Uklanjanje tabli standardnih saobraćajnih znakova  | Rad obuhvata bezbjedno skidanje svih elemenata tabli standardnih saobraćajnih znakova, sa deponovanjem u zoni gradilišta.  | 27.00   | kom |
|             | 40 | Uklanjanje saobraćajnih stubova  | Rad obuhvata vađenje stubova saobraćajnih znakova, sa deponovanjem u zoni gradilišta.  | 20.00   | kom |
|             | 41 | Uklanjanje usporivača brzine   | Rad obuhvata uklanjanje usporivača brzine, sa deponovanjem u zoni gradilišta.  | 24.00   | m   |
|             | 42 | Premještanje table saobraćajnog znaka sa stubovima   | Rad obuhvata bezbjedno skidanje svih elemenata znaka, vađenje stuba sa betonskim temeljom, zatrpanjanje rupe temelja, dovođenje bankine u ispravno stanje na mjestu otkopa, otkop nove rupe, betoniranje, zatrpanjanje rupa, nabijanje i planiranje bankine.   | 1.00    | kom |
|             | 43 | I-5.2, "suženje puta s lijeve strane", trougao dimenzija 900x900x900mm, sa retroreflektujućim osobinama klase 3, osnova znaka bijele boje            | Rad obuhvata nabavku, transport i montažu saobraćajnog znaka. Jediničnom cijenom obuhvaćena i isporuka i doprema do mjesta postavljanja svih elemenata za pričvršćivanje na nosač (pojačanje, obujmice, zavrtnji, manžetne).   | 4.00    | kom |
|             | 44 | I-14, "obilježeni pješački prelaz", trougao dimenzija 900x900x900mm, sa retroreflektujućim osobinama klase 3, osnova znaka bijele boje               | Bitne karakteristike kao kod pozicije 43.  | 8.00    | kom |
|             | 45 | I-23, "saobraćaj u oba smjera", trougao dimenzija 900x900x900mm, sa retroreflektujućim osobinama klase 3, osnova znaka bijele boje                   | Bitne karakteristike kao kod pozicije 43.  | 1.00    | kom |
|             | 46 | I-30, "raskrsnica sa kružnim tokom sadržaja", trougao dimenzija 900x900x900mm, sa retroreflektujućim osobinama klase 3, osnova znaka bijele boje     | Bitne karakteristike kao kod pozicije 43.  | 14.00   | kom |
|             | 47 | II-1, "ukrštanje sa putem sa prvenstvom prolaza", trougao dimenzija 900x900x900mm, sa retroreflektujućim osobinama klase 3, osnova znaka bijele boje | Bitne karakteristike kao kod pozicije 43.  | 12.00   | kom |

|             |    |  |   |       |     |
|-------------|----|--|---|-------|-----|
| 11981000.00 | 48 | II-30, "ograničenje brzine - 30km/h", krug dimenzija R=600 mm, sa retroreflektujućim osobinama klase 3, osnova znaka bijele boje   | Bitne karakteristike kao kod pozicije 43. | 12.00 | kom |
|             | 49 | II-43, "obavezan smjer - pravo", krug dimenzija R=600 mm, sa retroreflektujućim osobinama klase 3, osnova znaka plave boje   | Bitne karakteristike kao kod pozicije 43. | 2.00  | kom |
|             | 50 | II-45, "obavezno obilaženje sa desne strane", krug dimenzija R=600 mm, sa retroreflektujućim osobinama klase 3, osnova znaka plave boje  | Bitne karakteristike kao kod pozicije 43. | 13.00 | kom |
|             | 51 | II-46, "kružni tok saobraćaja", krug dimenzija R=600 mm, sa retroreflektujućim osobinama klase 3, osnova znaka plave boje  | Bitne karakteristike kao kod pozicije 43. | 24.00 | kom |
|             | 52 | III-3 "put sa prvenstvom prolaza", romb dimenzija 600x600 mm, sa retroreflektujućim osobinama klase 3, sa nastavkom i priborom za montažu na stub semafora                                       | Bitne karakteristike kao kod pozicije 43. | 6.00  | kom |
|             | 53 | III-7 "označeni pješački prelaz i prelaz biciklističke staze preko kolovoza - pješak/biciklista", kvadrat dimenzija 600x600 mm, sa retroreflektujućim osobinama klase 3, osnova znaka plave boje | Bitne karakteristike kao kod pozicije 43. | 18.00 | kom |
|             | 54 | III-7 "označeni pješački prelaz i prelaz biciklističke staze preko kolovoza - biciklista/pješak", kvadrat dimenzija 600x600 mm, sa retroreflektujućim osobinama klase 3, osnova znaka plave boje | Bitne karakteristike kao kod pozicije 43. | 12.00 | kom |
|             | 55 | III-41 "benzinska stanica", pravougaonik dimenzija 600x900 mm, sa retroreflektujućim osobinama klase 3, osnova znaka plave boje  | Bitne karakteristike kao kod pozicije 43. | 2.00  | kom |
|             | 56 | III-52 "autobusko stajalište", pravougaonik dimenzija 600x900 mm, sa retroreflektujućim osobinama klase 3, osnova znaka plave boje   | Bitne karakteristike kao kod pozicije 43. | 6.00  | kom |
|             | 57 | III-82 "prepreka za usporavanje saobraćaja", kvadrat dimenzija 600x600 mm, sa retroreflektujućim osobinama klase 3, osnova znaka plave boje  | Bitne karakteristike kao kod pozicije 43. | 20.00 | kom |
|             | 58 | III-89 "naizmjenično propuštanje vozila", kvadrat dimenzija 600x900 mm, sa retroreflektujućim osobinama klase 3, osnova znaka plave boje   | Bitne karakteristike kao kod pozicije 43. | 2.00  | kom |
|             | 59 | III-6 "označeni pješački prelaz", kvadrat dimenzija 900x900 mm, sa retroreflektujućim osobinama klase 3, osnova znaka plave boje na retroreflektujućoj pozadini zelene boje                      | Bitne karakteristike kao kod pozicije 43. | 8.00  | kom |

|             |    |   |   |       |     |
|-------------|----|---|---|-------|-----|
| 11981000.00 | 60 | III-11.1 "prestrojavanje vozila", pravo - pravo/desno, pravougaonik dimenzija 900x1200mm, sa retroreflektujućim osobinama klase 3, osnova znaka plave boje  | Bitne karakteristike kao kod pozicije 43. | 7.00  | kom |
|             | 61 | III-11.2 "prestrojavanje vozila", pravo/ljevo - pravo/desno - kružne strelice, pravougaonik dimenzija 900x1200mm, sa retroreflektujućim osobinama klase 3, osnova znaka plave boje                        | Bitne karakteristike kao kod pozicije 43. | 7.00  | kom |
|             | 62 | III-11.3 "prestrojavanje vozila", lijevo - pravo - pravo/desno, pravougaonik dimenzija 1300x1200mm, sa retroreflektujućim osobinama klase 3, osnova znaka plave boje                                      | Bitne karakteristike kao kod pozicije 43. | 6.00  | kom |
|             | 63 | III-203 "strelasti putokaz - desno", pojam Kolašin i Bar, pravougaonik dimenzija 1300x650mm, sa retroreflektujućim osobinama klase 3, osnova znaka žute boje  | Bitne karakteristike kao kod pozicije 43. | 3.00  | kom |
|             | 64 | III-203 "strelasti putokaz - desno", pojam Nikšić i Cetinje, pravougaonik dimenzija 1300x650mm, sa retroreflektujućim osobinama klase 3, osnova znaka žute boje   | Bitne karakteristike kao kod pozicije 43. | 3.00  | kom |
|             | 65 | III-83 "djeca na putu", kvadrat dimenzija 900x900 mm, sa retroreflektujućim osobinama klase 3, osnova znaka plave boje na retroreflektujućoj pozadini zelene boje   | Bitne karakteristike kao kod pozicije 43. | 6.00  | kom |
|             | 66 | IV-1 "250m", pravougaonik dimenzija 900x250mm, sa retroreflektujućim osobinama klase 3, osnova znaka bijele boje  | Bitne karakteristike kao kod pozicije 43. | 2.00  | kom |
|             | 67 | X-1 "tabla za označavanje vrha razdjelnog ostrva", pravougaonik dimenzija 300x1000mm, sa retroreflektujućim osobinama klase 3, osnova znaka žuto/crne boje  | Bitne karakteristike kao kod pozicije 43. | 25.00 | kom |
|             | 68 | II-1, "ukrštanje sa putem sa prvenstvom prolaza", trougao dimenzija 900x900x900mm, sa retroreflektujućim osobinama klase 2, osnova znaka bijele boje  | Bitne karakteristike kao kod pozicije 43. | 20.00 | kom |
|             | 69 | II-1, "ukrštanje sa putem sa prvenstvom prolaza", trougao dimenzija 900x900x900mm, sa retroreflektujućim osobinama klase 2, sa nastavkom i priborom za montažu na stub semafora, osnova znaka bijele boje | Bitne karakteristike kao kod pozicije 43. | 6.00  | kom |
|             | 70 | II-46, "kružni tok saobraćaja", krug dimenzija R=600 mm, sa retroreflektujućim osobinama klase 2, osnova znaka plave boje   | Bitne karakteristike kao kod pozicije 43. | 12.00 | kom |

|             |    |   |   |       |     |
|-------------|----|---|---|-------|-----|
| 11981000.00 | 71 | III-6 "označeni pješački prelaz", kvadrat dimenzija 600x600 mm, sa retroreflektujućim osobinama klase 2, osnova znaka plave boje                                | Bitne karakteristike kao kod pozicije 43. | 3.00  | kom |
|             | 72 | I-30, "raskrsnica sa kružnim tokom saobraćaja", trougao dimenzija 900x900x900mm, sa retroreflektujućim osobinama klase 1, osnova znaka bijele boje              | Bitne karakteristike kao kod pozicije 43. | 6.00  | kom |
|             | 73 | II-4, "zabrana saobraćaja u jednom smeru", krug dimenzija R=600 mm, sa retroreflektujućim osobinama klase 1,  | Bitne karakteristike kao kod pozicije 43. | 2.00  | kom |
|             | 74 | II-30, "ograničenje brzine - 30km/h", krug dimenzija R=600 mm, sa retroreflektujućim osobinama klase 1, osnova znaka bijele boje                                | Bitne karakteristike kao kod pozicije 43. | 6.00  | kom |
|             | 75 | II-34, "zabranjeno parkiranje i zaustavljanje", krug dimenzija R=600 mm, sa retroreflektujućim osobinama klase 1, osnova znaka bijele boje                      | Bitne karakteristike kao kod pozicije 43. | 15.00 | kom |
|             | 76 | II-41, "razdvojene staze za bicikliste i pješake - biciklo/pješak", krug dimenzija R=600 mm, sa retroreflektujućim osobinama klase 1, osnova znaka plave boje   | Bitne karakteristike kao kod pozicije 43. | 21.00 | kom |
|             | 77 | II-41.1, "razdvojene staze za bicikliste i pješake - pješak/biciklo", krug dimenzija R=600 mm, sa retroreflektujućim osobinama klase 1, osnova znaka plave boje | Bitne karakteristike kao kod pozicije 43. | 1.00  | kom |
|             | 78 | II-43, "obavezan smjer pravo", krug dimenzija R=600 mm, sa retroreflektujućim osobinama klase 1, osnova znaka plave boje  | Bitne karakteristike kao kod pozicije 43. | 2.00  | kom |
|             | 79 | II-43.1, "obavezan smjer desno", krug dimenzija R=600 mm, sa retroreflektujućim osobinama klase 1, osnova znaka plave boje                                      | Bitne karakteristike kao kod pozicije 43. | 1.00  | kom |
|             | 80 | II-43.4, "obavezan smjer desno", krug dimenzija R=600 mm, sa retroreflektujućim osobinama klase 1, osnova znaka plave boje                                      | Bitne karakteristike kao kod pozicije 43. | 6.00  | kom |
|             | 81 | III-2 "put sa jednosmjernim saobraćajem", kvadrat dimenzija 600x600 mm, sa retroreflektujućim osobinama klase 1, osnova znaka plave boje                        | Bitne karakteristike kao kod pozicije 43. | 2.00  | kom |
|             | 82 | III-8 "nadzemni pješački prelaz", kvadrat dimenzija 600x900 mm, sa retroreflektujućim osobinama klase 1, osnova znaka plave boje                                | Bitne karakteristike kao kod pozicije 43. | 4.00  | kom |
|             | 83 | III-18, "kraj staze za bicikliste", krug dimenzija R=600 mm, sa retroreflektujućim osobinama klase 1, osnova znaka plave boje                                   | Bitne karakteristike kao kod pozicije 43. | 3.00  | kom |

|             |    |   |  |       |     |
|-------------|----|---|--|-------|-----|
| 11981000.00 | 84 | III-20, "kraj razdvojene staze za bicikliste i pješake - pješak/biciklo", krug dimenzija R=600 mm, sa retroreflektujućim osobinama klase 1, osnova znaka plave boje                 | Bitne karakteristike kao kod pozicije 43.  | 1.00  | kom |
|             | 85 | III-11.2 "prestrojavanje vozila", pravo/lijevo - pravo/desno - kružne strelice, pravougaonik dimenzija 900x1200mm, sa retroreflektujućim osobinama klase 1, osnova znaka plave boje | Bitne karakteristike kao kod pozicije 43.  | 6.00  | kom |
|             | 86 | III-11.4 "prestrojavanje vozila", pravo - lijevo -desno, pravougaonik dimenzija 1300x1200mm, sa retroreflektujućim osobinama klase 1, osnova znaka plave boje                       | Bitne karakteristike kao kod pozicije 43.  | 1.00  | kom |
|             | 87 | III-11.5 "prestrojavanje vozila", pravo/lijevo - desno, pravougaonik dimenzija 900x1200mm, sa retroreflektujućim osobinama klase 1, osnova znaka plave boje                         | Bitne karakteristike kao kod pozicije 43.  | 1.00  | kom |
|             | 88 | III-204 "putokazna tabla", pojam Nikšić/Cetinje - desno i Kolasin/Bar - lijevo, pravougaonik dimenzija 1500x1400mm, sa retroreflektujućim osobinama klase 1, osnova znaka žute boje | Bitne karakteristike kao kod pozicije 43.  | 1.00  | kom |
|             | 89 | IV-9 "simbol strelica", pravougaonik dimenzija 900x250mm, sa retroreflektujućim osobinama klase 1, osnova znaka bijele boje   | Bitne karakteristike kao kod pozicije 43.  | 2.00  | kom |
|             | 90 | Saobraćajni stub ø 60mm L=2,5m  | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju stuba nosača saobraćajnog znaka od pocinčane čelične cijevi jednoličnog presjeka i debljine. Jediničnom cijenom obuhvaćena i priprema terena, iskop za temelje, izrada betonskih temelja, postavljanje i nivелisanje, pribor za veze između elemenata, zatrpanjanje rupa, nabijanje i planiranje bankine, kao i cijena zaptivača protiv kiše. | 25.00 | kom |
|             | 91 | Saobraćajni stub ø 60mm L=2,6m  | Bitne karakteristike kao kod pozicije 90.  | 12.00 | kom |
|             | 92 | Saobraćajni stub ø 60mm L=3,4m  | Bitne karakteristike kao kod pozicije 90.  | 94.00 | kom |
|             | 93 | Saobraćajni stub ø 60mm L=3,7m  | Bitne karakteristike kao kod pozicije 90.  | 50.00 | kom |
|             | 94 | Saobraćajni stub ø 60mm L=4,2m  | Bitne karakteristike kao kod pozicije 90.  | 36.00 | kom |

|             |     |   |  |        |     |
|-------------|-----|---|--|--------|-----|
| 11981000.00 | 95  | Saobraćajni stub ø 60mm L=4,4m - rešetkasti   | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju rešetkastog stuba nosača saobraćajnog znaka od poinčanih čelične cijevi jednoličnog presjeka i debljine, prečnika 60 mm. Jediničnom cijenom obuhvaćena i priprema terena, iskop za temelje, izrada betonskih temelja, postavljanje i nivelandanje, pribor za veze između elemenata, zatrpanjvanje rupa, nabijanje i planiranje bankine, kao i cijena zaptivača protiv kiše. | 2.00   | kom |
|             | 96  | Saobraćajni stub ø 60mm L=4,5m  | Bitne karakteristike kao kod pozicije 90.  | 40.00  | kom |
|             | 97  | Saobraćajni stub ø 60mm L=4,8m  | Bitne karakteristike kao kod pozicije 90.  | 6.00   | kom |
|             | 98  | Neisprekidana razdjelna linija, širine d=0,15m, bijelom bojom                                   | Rad obuhvata nabavku, transport, razmjeravanje na terenu, čišćenje, odmašćivanje i bojenje bojom otpornom na habajuće dejstvo pneumatika i atmosferalija, uz dugotrajno očuvanje koeficijenta otpora klizanju.   | 312.00 | m2  |
|             | 99  | Neisprekidana razdjelna linija na biciklističkoj stazi, širine d=0,10m, bijelom bojom           | Bitne karakteristike kao kod pozicije 98.  | 39.00  | m2  |
|             | 100 | Kratka isprekidana linija, širine d=0,15m, rastera 1-1m, bijelom bojom,                         | Bitne karakteristike kao kod pozicije 98.  | 33.75  | m2  |
|             | 101 | Kratka isprekidana linija na biciklističkoj stazi, širine d=0,10m, rastera 1-1m, bijelom bojom, | Bitne karakteristike kao kod pozicije 98.  | 6.50   | m2  |
|             | 102 | Široka isprekidana linija, širine d=0,30m, rastera 1-1m, žutom bojom,                           | Bitne karakteristike kao kod pozicije 98.  | 42.30  | m2  |
|             | 103 | Obična isprekidana linija, Tip A, širine d=0,15m, rastera 3-3, bijelom bojom                    | Bitne karakteristike kao kod pozicije 98.  | 29.70  | m2  |
|             | 104 | Obična isprekidana linija, Tip B, širine d=0,15m, rastera 5-5, bijelom bojom                    | Bitne karakteristike kao kod pozicije 98.  | 306.00 | m2  |
|             | 105 | Obilježavanje pješačkog prelaza - 3,0m, bijelom bojom   | Bitne karakteristike kao kod pozicije 98.  | 225.00 | m2  |
|             | 106 | Obilježavanje pješačkog prelaza - 4,0m, bijelom bojom   | Bitne karakteristike kao kod pozicije 98.  | 446.40 | m2  |
|             | 107 | Obilježavanje pješačkog prelaza - 5,0m, bijelom bojom   | Bitne karakteristike kao kod pozicije 98.  | 42.80  | m2  |
|             | 108 | Strelice za označavanje smjera kretanja - 5,0m, bijelom bojom                                   | Bitne karakteristike kao kod pozicije 98.  | 265.90 | m2  |
|             | 109 | Strelice za označavanje smjera kretanja - 1,6m, bijelom bojom                                   | Bitne karakteristike kao kod pozicije 98.  | 34.61  | m2  |
|             | 110 | Strelice za skretanje saobraćaja, bijelom bojom   | Bitne karakteristike kao kod pozicije 98.  | 12.45  | m2  |
|             | 111 | Puna zaustavna linija - 0,5m, bijelom bojom   | Bitne karakteristike kao kod pozicije 98.  | 47.50  | m2  |
|             | 112 | Puna zaustavna linija - 0,2m, bijelom bojom   | Bitne karakteristike kao kod pozicije 98.  | 1.60   | m2  |

|             |     |   |  |         |       |
|-------------|-----|---|--|---------|-------|
| 11981000.00 | 113 | Prelaz biciklističke staze preko kolovoza u obliku kvadrata, 0,5mx0,5m, bijelom bojom | Bitne karakteristike kao kod pozicije 98.  | 94.25   | m2    |
|             | 114 | Isprekidana zaustavna linija u obliku trougla, 0,5mx0,7m bijelom bojom                | Bitne karakteristike kao kod pozicije 98.  | 4.80    | m2    |
|             | 115 | Isprekidana zaustavna linija u obliku pravougaonika, 1,0mx0,5m bijelom bojom          | Bitne karakteristike kao kod pozicije 98.  | 29.00   | m2    |
|             | 116 | Horizontalna oznaka u obliku trougla, 1,0mx2,0m, bijelom bojom                        | Bitne karakteristike kao kod pozicije 98.  | 19.20   | m2    |
|             | 117 | Horizontalna oznaka - zvučno - vibraciona traka                                       | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju materijala za izradu zvučno - vibracionih traka, dimenzija 3,0mx0,2m, bijelom debeloslojnom oznakom debljine nanosa 2,5mm u zoni pješačkih prelaza.                                       | 108.00  | m2    |
|             | 118 | Polje za usmjerenje saobraćaja, bijelom bojom   | Bitne karakteristike kao kod pozicije 98.  | 115.00  | m2    |
|             | 119 | Horizontalna oznaka BUS stajališta, žutom bojom                                       | Bitne karakteristike kao kod pozicije 98.  | 6.00    | kom   |
|             | 120 | Horizontalna oznaka ŠKOLA, bijelom bojom  | Bitne karakteristike kao kod pozicije 98.  | 16.00   | kom   |
|             | 121 | Horizontalna oznaka PAZI PJEŠACI, bijelom bojom                                       | Bitne karakteristike kao kod pozicije 98.  | 30.00   | kom   |
|             | 122 | Horizontalna oznaka - piktogram bicikla, bijelom bojom                                | Bitne karakteristike kao kod pozicije 98.  | 106.00  | kom   |
|             | 123 | Horizontalna oznaka V-17 - površina namjenjena biciklistima, crvenom bojom            | Bitne karakteristike kao kod pozicije 98.  | 2220.10 | m2    |
|             | 124 | IUgradnja katadioptera na kolovozu  | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju katadioptera na kolovozu u zoni pješačkih prelaza na udaljenosti 0,5m, prema detaljima iz projekta.   | 31.00   | kom   |
|             | 125 | Ugradnja lineara sa montažnim ivičnjakom i vertikalnim zaprekama                      | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju lineara sa montažnim ivičnjakom i vertikalnim zaprekama na međusobnom rastojanju 1,0m, u ukupnoj dužini od 70 m gledano pojedinačno po smjerovima kretanja, prema detaljima iz projekta.. | 140.00  | m     |
|             | 126 | Geodetski radovi za potrebe izgradnje potpornih zidova                                | Rad obuhvata sva geodetska mjerena, koja podrazumijevaju prenošenje podataka s projekta na teren, osiguranje, obnavljanje i održavanje obilježenih oznaka na terenu za sve vrijeme građenja, odnosno do predaje radova Naručiocu.    | 1.00    | pauš. |
|             | 127 | Iskop u materijalu II i III kategorije za izradu temelja potpornih zidova             | Rad obuhvata mašinski iskop zemljanih materijala u tlu II i III kategorije sa utovarom i transportom na deponiju Izvođača.   | 33.43   | m3    |
|             | 128 | Iskop u materijalu IV i V kategorije za izradu temelja potpornih zidova               | Rad obuhvata mašinski iskop zemljanih materijala u tlu IV i V kategorije sa utovarom i transportom na deponiju Izvođača.   | 78.01   | m3    |

|             |     |  |   |         |    |
|-------------|-----|--|---|---------|----|
| 11981000.00 | 129 | Izrada zasipa 1 iza potpornih zidova                           | Rad obuhvata nabavku, transport, nasipanje, razastiranje, planiranje i zbijanje materijala od dobro graduiranog šljunkovito-pjeskovitog materijala od lomljenog kamenja veličine zrna ne veće od 63mm. Zbijanje vršiti do modula stišljivosti Ms=60MPa.   | 45.39   | m3 |
|             | 130 | Izrada zasipa 2 iza potpornih zidova                           | Rad obuhvata nabavku, transport, nasipanje, razastiranje, planiranje i zbijanje materijala od prirodnog materijala iz iskopa veličine zrna ne veće od 100mm. Zbijanje vršiti do modula stišljivosti Ms=20MPa.   | 13.91   | m3 |
|             | 131 | Izrada podložnog betona ispod temelja potpornih zidova         | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju podložnog betona debljine d=10cm od betona C16/20, ispod temelja potpornih zidova.   | 4.89    | m3 |
|             | 132 | Izrada temelja potpornih AB zidova                             | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju betona C25/30, XC2 za izradu temelja AB potpornih zidova. U cijenu je uračunat sav rad, materijal, ugradnja, osiguranje iskopa, nabavka i montaža oplate i njegovanje betona poslije ugradnje.   | 37.05   | m3 |
|             | 133 | Izrada potpornih AB zidova                                     | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju betona C25/30, XC2 za izradu tijela AB zidova u dvostranoj oplati. U cijenu je uračunat sav rad, materijal, ugradnja, osiguranje iskopa, nabavka i montaža oplate, njegovanje betona poslije ugradnje, kao i ugradnja barbakana od PVC cijevi Ø100 mm. | 26.78   | m3 |
|             | 134 | Izrada AB serklaža   | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju betona C25/30, XC2 za izradu AB serklaža dimenzija 30cm x 45cm u dvostranoj oplati, uključujući i armaturu 4Rf16 i Uf8/20. U cijenu je uračunat sav rad, materijal, ugradnja, nabavka i montaža armature i oplate, njegovanje betona poslije ugradnje. | 2.28    | m3 |
|             | 135 | Armiranje armaturom BSt 500S                                   | Rad obuhvata nabavku, transport, ispravljanje, čišćenje, sječenje, savijanje, vezivanje, zavarivanje i ugradnju armature BSt 500S, uključujući i distancere.  | 2828.88 | kg |
|             | 136 | Geodetski radovi za potrebe izgradnje atmosferske kanalizacije | Rad obuhvata sva geodetska mjerena, koja podrazumijevaju prenošenje podataka s projekta na teren, kontrolu nivelete rova i cjevovoda i sva neophodna geodetska snimanja za izradu projekta održavanja objekta.  | 8441.00 | m  |

|             |     |  |  |          |    |
|-------------|-----|--|--|----------|----|
| 11981000.00 | 137 | Mašinski i ručni iskop kanalskog rova dubine do 2m       | Rad obuhvata mašinski i ručni iskop kanalskog rova za cjevovod u materijalu III do V kategorije, dubine do 2m. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal uključujući potrebnu pažnju oko čuvanja postojećih instalacija, podgrađivanje rova i eventualno potrebno crpljenje vode iz rova. Širina dna rova za cjevovod DN315 je 0.80m, za cjevovod DN400, DN500 i DN630 je 1.0m, za cjevovod DN1000 je 2.0m, a za cjevovod DN 1200 je 2.20m. Nagib kosina rova je 87 stepeni. Obračun po m3 u samoniklom stanju, sa direktnim utovarom i odvozom na deponiju Izvođača. GLAVNI KOLEKTOR: 14.435,28m3; SEKUNDARNI KANALI: 9.503,05m3     | 23938.33 | m3 |
|             | 138 | Mašinski i ručni iskop kanalskog rova dubine od 2m do 4m | Rad obuhvata mašinski i ručni iskop kanalskog rova za cjevovod u materijalu III do V kategorije, dubine od 2m do 4m. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal uključujući potrebnu pažnju oko čuvanja postojećih instalacija, podgrađivanje rova i eventualno potrebno crpljenje vode iz rova. Širina dna rova za cjevovod DN315 je 0.80m, za cjevovod DN400, DN500 i DN630 je 1.0m, za cjevovod DN1000 je 2.0m, a za cjevovod DN 1200 je 2.20m. Nagib kosina rova je 87 stepeni. Obračun po m3 u samoniklom stanju, sa direktnim utovarom i odvozom na deponiju Izvođača. GLAVNI KOLEKTOR: 11.710,70m3; SEKUNDARNI KANALI: 936.17m3 | 12646.87 | m3 |
|             | 139 | Mašinski i ručni iskop kanalskog rova dubine od 4m do 6m | Rad obuhvata mašinski i ručni iskop kanalskog rova za cjevovod u materijalu III do V kategorije, dubine od 4m do 6m. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal uključujući potrebnu pažnju oko čuvanja postojećih instalacija, podgrađivanje rova i eventualno potrebno crpljenje vode iz rova. Širina dna rova za cjevovod DN315 je 0.80m, za cjevovod DN400, DN500 i DN630 je 1.0m, za cjevovod DN1000 je 2.0m, a za cjevovod DN 1200 je 2.20m. Nagib kosina rova je 87 stepeni. Obračun po m3 u samoniklom stanju, sa direktnim utovarom i odvozom na deponiju Izvođača. GLAVNI KOLEKTOR: 2.010,99m3,                              | 2010.99  | m3 |

|             |     |  |   |          |    |
|-------------|-----|--|---|----------|----|
| 11981000.00 | 140 | Mašinski i ručni iskop kanalskog rova dubine od 6m do 8m               | Rad obuhvata mašinski i ručni iskop kanalskog rova za cjevovod u materijalu III do V kategorije, dubine od 6m do 8m. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal uključujući potrebnu pažnju oko čuvanja postojećih instalacija, podgrađivanje rova i eventualno potrebno crpljenje vode iz rova. Širina dna rova za cjevovod DN315 je 0.80m, za cjevovod DN400, DN500 i DN630 je 1.0m, za cjevovod DN1000 je 2.0m, a za cjevovod DN1200 je 2.20m. Nagib kosina rova je 87 stepeni. Obračun po m3 u samoniklom stanju, sa direktnim utovarom i odvozom na deponiju Izvođača. GLAVNI KOLEKTOR 34,35 m3. | 34.35    | m3 |
|             | 141 | Dodatni iskop za reviziona okna i slivnike nakon iskopa kanalskog rova | Rad obuhvata dodatni iskop za reviziona okna i slivnike nakon iskopa kanalskog rova. Iskopi se obavljaju u istom materijalu u kome se vrši iskop kanalskog rova. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal uključujući i potrebnu pažnju oko čuvanja postojećih instalacija, podgrađivanje jame i eventualno potrebno crpljenje vode iz jame. Obračun po m3 u samoniklom stanju, sa direktnim utovarom i odvozom na deponiju Izvođača. GLAVNI KOLEKTOR: 553,30 m3, SEKUNDARNI KANALI: 1.460,73 m3.   | 2014.03  | m3 |
|             | 142 | Ručni iskop oko instalacija koje se ukrštaju sa trasom cjevovoda       | Rad obuhvata ručni iskop u materijalu III do V kategorije oko instalacija koje se ukrštaju sa trasom cjevovoda. Obračun po m3 u samoniklom stanju, sa direktnim utovarom i odvozom na deponiju Izvođača.  | 50.00    | m3 |
|             | 143 | Ručna dorada i planiranje dna rova                                     | Rad obuhvata ručnu doradu i planiranje dna rova nakon mašinskog iskopa, probranim materijalom iz iskopa.  | 10980.80 | m2 |
|             | 144 | Izrada posteljice za kanalizacione cijevi                              | Rad obuhvata izradu posteljice za kanalizacione cijevi, od kamenog agregata frakcije od 0 do 2mm, 15 cm ispod, iznad i oko cijevi čitavom širinom rova za prečnike DN1200 i DN1000, a 10 cm iznad i oko cijevi čitavom šrinom rova za ostale prečnike. Jediničnom cijenom je obuhvaćena nabavka kamenog agregata, tarnsport i ugradnja prema detalju iz projekta. GLAVNI KOLEKTOR: 6.704,59 m3, SEKUNDARNI KANALI: 2.241,19 m3  | 8945.78  | m3 |

|             |     |  |  |          |     |
|-------------|-----|--|--|----------|-----|
| 11981000.00 | 145 | Ugradnja tampona   | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju u rov tampona frakcije kamenih zrna 0-8mm nakon montaže cjevovoda i ugradnje posteljice. Gornji noseći sloj debljine 30cm, (ispod asfalta), frakcije kamenih zrna 4-8mm, uz nabijanje do potrebnog modula stišljivosti kao podloga za ugradnju asfalta. Zatrpanje prvog sloja rova se obavlja ručno. Dalje zatrpanje se može obavljati mašinski, uz uslov da se prilikom zatrpanja rova mašinama ne prelazi preko rova sa montiranim i ispitanim cjevovodom i da slojevi ne budu deblji od 50 cm uz propisno nabijanje.<br>GLAVNI KOLEKTOR: 17.514,09 m3,<br>SEKUNDARNI KANALI: 7.661,57 m3 | 25175.66 | m3  |
|             | 146 | Izrada AB donje ploče četvrtastih revizionih okana na glavnem kolektoru  | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnja betona proizvedenog prema normi EN 206-1, razreda C30/37, XD2 u donju armirano-betonsku ploču četvrtastih revizionih okana na glavnem kolektoru. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal, uključujući oplatu i njegu betona.   | 27.43    | m3  |
|             | 147 | Izrada AB gornje ploče četvrtastih revizionih okana na glavnem kolektoru | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnja betona proizvedenog prema normi EN 206-1, razreda C30/37, XD2 u gornju armirano-betonsku ploču četvrtastih revizionih okana na glavnem kolektoru. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal, uključujući oplatu i njegu betona.  | 25.34    | m3  |
|             | 148 | Izrada AB zidova četvrtastih revizionih okana na glavnem kolektoru       | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju betona proizvedenog prema normi EN 206-1, razreda C30/37, XD2 u armirano-betonske zidove četvrtastih revizionih okana na glavnem kolektoru. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal, uključujući oplatu i njegu betona.  | 181.12   | m3  |
|             | 149 | Ugradnja AB prstenova fi 1000mm, L=1000mm                                | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju armirano-betonskih prstenova profila fi 1000mm dužine L=1000mm. Prstenovi se ugrađuju na donju ploču revizionog sливника, tako da se njime formira tijelo revizionog sливника. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal, uključujući štemovanja za penjalice, kao i krpljenje nakon ugradnje penjalica, potrebna skraćenja cijevi i ostale radove kojima se obezbjeđuje potpuno formiranje zida okna od armirano-betonskih prstenova.   | 438.00   | kom |

|             |     |   |  |          |    |
|-------------|-----|---|--|----------|----|
| 11981000.00 | 150 | Izrada AB gornje ploče i vijenca, kod revizionih sливника od betonskih prstenova                                  | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju betona proizvedenog prema normi EN 206-1, razreda C30/37, XD2 u armirano-betonsku gornju ploču i vjenac ispod ploče revizionih sливника od betonskih prstenova, prema detaljima iz projekta. Ploča je debljine 20cm. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal, uključujući oplatu.  | 162.34   | m3 |
|             | 151 | Izrada AB donje ploče i vijenca, kod revizionih sливника od betonskih prstenova                                   | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju betona proizvedenog prema normi EN 206-1, razreda C30/37, XD2 u armirano-betonsku donju ploču i vjenac oko ploče revizionih sливника od betonskih prstenova, prema detaljima iz projekta. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal, uključujući oplatu.   | 152.62   | m3 |
|             | 152 | Izrada kinete revizionog okna   | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju betona proizvedenog prema normi EN 206-1, razreda C30/37, XD2 za izradu kinete revizionog okna. Kineta se izrađuje od polutače cijevi, a njena obrazina od betona sa završnom obradom cementnim malterom uz glaćanje do crnog sjaja, prema detaljima iz projekta. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal za kompletну izradu kinete. GLAVNI KOLEKTOR: 42,55 m3, SEKUNDARNI KANALI: 46,97 m3 | 89.52    | m3 |
|             | 153 | Izrada AB gornje ploče i vijenca za dva reviziona sливnika kojima se uklapa ploča u novu nivелацију saobraćajnice | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju betona proizvedenog prema normi EN 206-1, razreda C30/37, XD2 u armirano-betonsku gornju ploču i vjenac ispod ploče za dva reviziona sливnika kojima se uklapa ploča u novu nivелацијu saobraćajnice, prema detaljima iz projekta. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal, uključujući oplatu, demontažu postojećih poklopaca sa ramom i ponovnu ugradnju istih.                            | 1.50     | m3 |
|             | 154 | Armiranje armaturom BSt 500S  | Rad obuhvata nabavku, transport, ispravljanje, čišćenje, sjećenje, savijanje, vezivanje, zavarivanje i ugradnju armature BSt 500S, uključujući i distancere. GLAVNI KOLEKTOR: 25.815,12 kg, SEKUNDARNI KANALI: 23.407,00 kg  | 49222.12 | kg |

|             |     |  |  |         |   |
|-------------|-----|--|--|---------|---|
| 11981000.00 | 155 | Ugradnja spiralno korugovanih cijevi HDPE PE100 DN1200 (OD1424/ID1200mm) | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju spiralno korugovanih (rebrastih) cijevi za otpadne vode od polietilena HDPE PE100 prema EN13476, tip III ID red, obodne krutosti Sn8 sa fabrički ugrađenim naglavkom i zaptivnim prstenom NBR kvaliteta. Cijevi treba da budu proizvedene prema normi EN 1852. Unutrašnji zid cijevi mora da bude otporan na ispiranje pod visokim pritiskom (120 bara na mlaznici) najmanje debljine zida prema EN 13476. Isporuka i ugradnja u rovove prema DIN EN 1610 i uputstvima proizvođača. Obračun po m1 montiranih, ispitanih i od nadzora primljenih cijevi. | 1908.00 | m |
|             | 156 | Ugradnja spiralno korugovanih cijevi HDPE PE100 DN1000 (OD1122/ID1000mm) | Bitne karakteristike kao kod pozicije 155.   | 972.00  | m |
|             | 157 | Ugradnja korugovanih cijevi HDPE PE100 DN630 (OD630/ID535mm)             | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju korugovanih (rebrastih) cijevi za otpadne vode od polietilena HDPE PE100 prema DIN 16961, tip III ID red, obodne krutosti Sn8 sa fabrički ugrađenim naglavkom i zaptivnim prstenom NBR kvaliteta. Unutrašnji zid cijevi mora da bude otporan na ispiranje pod visokim pritiskom (120 bara na mlaznici) najmanje debljine zida prema EN 13476. Isporuka i ugradnja u rovove prema DIN EN 1610 i uputstvima proizvođača. Obračun po m1 montiranih, ispitanih i od nadzora primljenih cijevi.  | 204.00  | m |
|             | 158 | Ugradnja korugovanih cijevi HDPE PE100 DN500 (OD500/ID427mm)             | Bitne karakteristike kao kod pozicije 157.   | 96.00   | m |
|             | 159 | Ugradnja korugovanih cijevi HDPE PE100 DN400 (OD400/ID343mm)             | Bitne karakteristike kao kod pozicije 157.   | 1318.00 | m |
|             | 160 | Ugradnja korugovanih cijevi HDPE PE100 DN315 (OD315/ID271mm)             | Bitne karakteristike kao kod pozicije 157.   | 3986.00 | m |

|             |     |  |   |         |     |
|-------------|-----|--|---|---------|-----|
| 11981000.00 | 161 | Ugradnja poklopaca sa ramom - GLAVNI KOLEKTOR      | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju poklopaca sa ramom od nodularnog liva (prema standardu EN124). Poklopci su premazani hidrosobilnom netoksičnom crnom bojom, nezagadživač prema BS3416. Poklopci su kružni, prečnika svjetlog otvora 60cm, za opterećenja od 400kN (klase D400), zglobnom vezom rama i poklopca. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal za kvalitetnu ugradnju u skladu sa detaljima iz projekta, uključujući bušenje rupa i ankerisanje rama poklopca u AB gornju ploču nakon betoniranja. | 37.00   | kom |
|             | 162 | Ugradnja sливничких решетки - SEKUNDARNI KOLEKTORI | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju sливничких решетки са рамом од нодуларног лива (према стандарду EN124). Решетке су премазане хидрособилном нетоксиčном црном бојом, незагадживач према BS3416. Решетке су квадратног облика свјетлог отвора 65cmx65cm, за оптерећења од 400kN (класе D400). Jediničном цијеном је обухваћен сви потребни рад и материјал за квалитетну уградњу у складу са детаљима из пројекта.   | 240.00  | kom |
|             | 163 | Ugradnja liveno - gvozdenih penjalica              | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju liveno-gvozdenih penjalica u revizionim okнима prema JUS M.J6.285, u skladu sa detaljima projekta. GLAVNI KOLEKTOR: 368 kom, SEKUNDARNI KANALI 725 kom   | 1093.00 | kom |
|             | 164 | Spajanje prekinutih cjevovoda za vodosnadbijevanje | Rad obuhvata spajanje prekinutih cjevovoda za vodosnadbijevanje koji nisu evidentirani katastrom instalacija. Jediničnom cijenom je obuhvaćen dodatni ručni iskop na otvaranju, ručno zatrpanje nakon prespajanja, te сви neophodan rad i materijal za prespajanje instalacija.   | 5.00    | kom |
|             | 165 | Spajanje prekinutih elektro kablova                | Rad obuhvata spajanje prekinutih elektro kablova koji nisu evidentirani katastrom instalacija. Jediničnom cijenom je obuhvaćen dodatni ručni iskop na otvaranju, ručno zatrpanje nakon prespajanja, te сви neophodan rad i materijal za prespajanje instalacija.  | 5.00    | kom |
|             | 166 | Spajanje prekinutih TT kablova                     | Rad obuhvata spajanje prekinutih TT kablova koji nisu evidentirani katastrom instalacija. Jediničnom cijenom je obuhvaćen dodatni ručni iskop na otvaranju, ručno zatrpanje nakon prespajanja, te сви neophodan rad i materijal za prespajanje instalacija.   | 5.00    | kom |

|             |     |   |   |                       |
|-------------|-----|---|---|-----------------------|
| 11981000.00 | 167 | Demontaža postojećeg kolektora atmosferske kanalizacije                       | Rad obuhvata demontažu postojećeg kolektora atmosferske kanalizacije, uključujući i zatrpanjanje rova tamponom. Tampon se ugrađuje umjesto postojećeg materijala u kojem se obavlja iskop kanalskog rova, frakcije kamenih zrna 0-8mm. Gornji noseći sloj ispod asfalta je debljine 30cm, frakcije kamenih zrna 4-8mm, uz nabijanje do potrebnog modula stišljivosti kao podloga za ugradnju asfalta. Ukupna dužina cjevovoda je 2850 m, od čega je 1900 m AC DN800, a 950 m je AC DN600. Prosječna dubina kolektora je 2.0m. Cement azbestni otpad mora se pakovati u zatvorene kese od platna, vještačke materije ili polietilensku foliju debljine ne manje od 0.4 mm ili slojeve rastegljive folije ukupne debljine ne manje od 0.6 mm, tako da se spriječi ispuštanje azbestnih vlakana u životnu sredinu u toku utovara, prevoza i istovara na deponiju. Ukoliko se cement azbestni otpad odlaze na deponiju pomiješan sa drugim otpadom, prije dolaganja na deponiju se vrši izdvajanje drugog otpada, radi zaštite ljudskog zdravљa i životne sredine. Prevoz cement azbestnog otpada na deponiju vrši se u pokrivenim vozilima za prevoz tereta, radi sprječavanja emisije azbestnih vlakana. Utovar i istovar mora biti izведен na način da se cement azbestni otpad ne bacca ili istresa. Ukoliko se otpad u toku prevoza raspe, mora se odmah ponovo upakovati i prevesti na deponiju. Jedinična cijena obuhvata i vađenje cijevi iz rova, utovar, transport i odlaganje na deponiju, sve u skladu sa zakonskom regulativom koja reguliše ovu oblast. | 2850.00 m             |
|             | 168 | Rušenje gornjih ploča na revizionim slivnicima na kolektoru koji se demontira | Rad obuhvata rušenje gornjih ploča na revizionim slivnicima na kolektoru koji se demontira, sa zatrpanjanjem okana tamponom, uz nabijanje do potrebnog modula stišljivosti kao podloga za ugradnju asfalta. Prosječna dubina slivnika je 2.0m.  | 70.00 kom             |
|             | 169 | Mašinski i ručni iskop jame za polaganje separatora                           | Rad obuhvata mašinski i ručni iskop u materijalu III do V kategorije, za izradu jame za polaganje separatora, dubine do 6,8m. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal uključujući podgrađivanje rova i eventualno potrebno crpljenje vode iz jame. Obračun po m <sup>3</sup> u samoniklom stanju, sa direktnim utovarom i odvozom na deponiju Izvođača.  | 940.33 m <sup>3</sup> |

|             |     |  |  |        |    |
|-------------|-----|--|--|--------|----|
| 11981000.00 | 170 | Zatrpavanje iskopne jame separatora tamponom             | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju tampona, u slojevima ne većim od 30, uz nabijanje do potrebnog modula stišljivosti kao podloga za ugradnju asfalta i betonskih elemenata. Zatrpavanje prvog sloja se obavlja ručno. Dalje zatrpavanje se može obavljati mašinski, uz uslov da se prilikom zatrpavanja, mašinama ne prelazi preko montiranog separatora i da slojevi ne budu deblji od 50 cm, uz propisno nabijanje.   | 724.87 | m3 |
|             | 171 | Zatrpavanje separatora                                   | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju materijala od drobljrnog kamena frakcije 2-10 mm, uz propisno nabijanje.  | 75.63  | m3 |
|             | 172 | Mašinski i ručni iskop kanalskog rova dubine do 2m       | Rad obuhvata mašinski i ručni iskop kanalskog rova za cjevovod u materijalu sIII do V kategorije, dubine do 2m. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal uključujući potrebnu pažnju oko čuvanja postojećih instalacija, podgrađivanje rova i eventualno potrebno crpljenje vode iz rova. Širina dna rova za cjevovod DN 1200 je 2.20m, a nagib kosina rova je 87 stepeni. Obračun po m3 u samoniklom stanju, sa direktnim utovarom i odvozom na deponiju Izvođača.      | 47.67  | m3 |
|             | 173 | Mašinski i ručni iskop kanalskog rova dubine od 2m do 4m | Rad obuhvata mašinski i ručni iskop kanalskog rova za cjevovod u materijalu III do V kategorije, dubine od 2m do 4m. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal uključujući potrebnu pažnju oko čuvanja postojećih instalacija, podgrađivanje rova i eventualno potrebno crpljenje vode iz rova. Širina dna rova za cjevovod DN 1200 je 2.20m, a nagib kosina rova je 87 stepeni. Obračun po m3 u samoniklom stanju, sa direktnim utovarom i odvozom na deponiju Izvođača. | 40.52  | m3 |
|             | 174 | Mašinski i ručni iskop kanalskog rova dubine od 6m do 8m | Rad obuhvata mašinski i ručni iskop kanalskog rova za cjevovod u materijalu III do V kategorije, dubine od 6m do 8m. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal uključujući potrebnu pažnju oko čuvanja postojećih instalacija, podgrađivanje rova i eventualno potrebno crpljenje vode iz rova. Širina dna rova za cjevovod DN 1200 je 2.20m, a nagib kosina rova je 87 stepeni. Obračun po m3 u samoniklom stanju, sa direktnim utovarom i odvozom na deponiju Izvođača. | 17.65  | m3 |

|             |     |  |  |       |    |
|-------------|-----|--|--|-------|----|
| 11981000.00 | 175 | Dodatni iskop za reviziona okna i sливнике                 | Rad obuhvata dodatni iskop za reviziona okna i sливнике nakon iskopa kanalskog rova. Iskopi se obavljaju u istom materijalu u kome se vrši iskop kanalskog rova. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal uključujući i potrebnu pažnju oko čuvanja postojećih instalacija, podgradivanje jame i eventualno potrebno crpljenje vode iz jame. Obračun po m3 u samoniklom stanju, sa direktnim utovarom i odvozom na deponiju Izvođača.  | 33.05 | m3 |
|             | 176 | Ručna dorada i planiranje dna rova                         | Rad obuhvata ručnu doradu i planiranje dna rova nakon mašinskog iskopa, probranim materijalom iz iskopa.   | 19.80 | m2 |
|             | 177 | Izrada posteljice za kanalizacione cijevi                  | Rad obuhvata izradu posteljice za kanalizacione cijevi, od kamenog agregata frakcije od 0 do 2mm, 15 cm ispod, iznad i oko cijevi čitavom širinom rova za prečnike DN1200 i DN1000, a 10 cm iznad i oko cijevi čitavom šrinom rova za ostale prečnike. Jediničnom cijenom je obuhvaćena nabavka kamenog agregata, tarnsport i ugradnja prema detalju iz projekta.  | 21.55 | m3 |
|             | 178 | Ugradnja tampona   | Rad obuhvata nabavku, trasport i ugradnju u rov tampona frakcije kamenih zrna 0-8mm nakon montaže cjevovoda u ugradnje posteljice. Gornji noseći sloj debljine 30cm, (ispod asfalta), frakcije kamenih zrna 4-8mm, uz nabijanje do potrebnog modula stišljivosti kao podloga za ugradnju asfalta. Zatrpanjanje prvog sloja rova se obavlja ručno. Dalje zatrpanjanje se može obavljati mašinski, uz uslov da se prilikom zatrpanjanja rova mašinama ne prelazi preko rova sa montiranim i ispitanim cjevovodom i da slojevi ne budu deblji od 50 cm uz propisno nabijanje. | 69.44 | m3 |
|             | 179 | Mašinski i ručni iskop za izradu odvodnog betonskog kanala | Rad obuhvata mašinski i ručni iskop za izradu odvodnog betonskog kanala atmosferskih voda u materijalu III do V kategorije. Betonski kanal je trapeznog poprečnog presjeka. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal uključujući podgradivanje rova i eventualno potrebno crpljenje vode iz rova. Obračun po m3 u samoniklom stanju, sa direktnim utovarom i odvozom na deponiju Izvođača. $((0.63+2.33)/2)*0.93*24.00$  | 33.03 | m3 |
|             | 180 | Ručna doradu i oblikovanje kosina trapeznog rova           | Rad obuhvata ručnu doradu i oblikovanje kosina trapeznog rova u nagibu 1:1, nakon mašinskog iskopa. $24.00*1.20*2$   | 57.60 | m2 |

|             |     |  |  |       |     |
|-------------|-----|--|--|-------|-----|
| 11981000.00 | 181 | Ugradnja AB cijevi fi 1000mm, L=1000mm                       | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju armirano-betonskih cijevi profila fi 1000mm dužine L=1000mm. Cijevi se ugrađuju u sливник, tako da se njime formira tijelo revizionog silaza separatora. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal, uključujući štemovanja za penjalice, kao i krpљenje cijevi nakon ugradnje penjalica. | 6.00  | kom |
|             | 182 | Izrada AB ploče ispod separatora                             | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju betona proizvedenog prema normi EN 206-1, razreda C30/37, XD2 u armirano-betonsku ploču ispod separatora, sa ugradnjom ankera za koje se povezuje konstrukcija separatora. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal, uključujući oplatu i njegu betona.                                 | 64.64 | m3  |
|             | 183 | Izrada AB donje ploče revizionih silaza                      | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju betona proizvedenog prema normi EN 206-1, razreda C30/37, XD2 u donju armirano-betonsku ploču revizionih silaza. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal, uključujući oplatu i njegu betona.   | 0.85  | m3  |
|             | 184 | Izrada AB ploče i vjenca nad revizionim silazima u separator | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju betona proizvedenog prema normi EN 206-1, razreda C30/37, XD2 u armirano-betonsku ploču i vjenac nad revizionim silazima u separator, prema detaljima iz projekta. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal, uključujući oplatu i njegu betona.   | 1.56  | m3  |
|             | 185 | Izrada AB vertikalnih serklaža                               | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju betona proizvedenog prema normi EN 206-1, razreda C30/37, XD2 u vertikalne serklaže dimenzija 20cmx20cm visine 3,40m, u kaseti separatora (14 serklaža), prema detaljima iz projekta. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal, uključujući oplatu i njegu betona.                      | 1.90  | m3  |
|             | 186 | Izrada AB ploča nad kasetom separatora                       | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju betona proizvedenog prema normi EN 206-1, razreda C30/37, XD2 u armirano-betonsku ploču nad kasetom separatora, dimenzija 0.70mx0.30mx3.80m (21 ploča). Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal, uključujući oplatu i njegu betona.  | 16.76 | m3  |

|             |     |   |  |        |    |
|-------------|-----|---|--|--------|----|
| 11981000.00 | 187 | Izrada zidova kasete betonskim blokovima            | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju betonskih blokova dimenzija 20cmx20cmx40cm u cementnom malteru za izradu zidova kasete separatora. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal, uključujući i cementni malter.   | 120.37 | m2 |
|             | 188 | Izrada AB odvodnih otvorenih kanala                 | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju betona proizведенog prema normi EN 206-1, razreda C30/37, XD2 u armirano-betonske odvodne otvorene kanale trapeznog poprečnog presjeka, prema detaljima iz projekta. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal, uključujući oplatu i njegu betona. | 9.68   | m3 |
|             | 189 | Izrada izravnavačeg sloja betona po dnu kanala      | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju betona C16/20, za izradu izravnavačeg sloja d=8cm po dnu kanalskog rova za odvodne AB kanale. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal, uključujući oplatu i njegu betona.  | 1.21   | m3 |
|             | 190 | Izrada AB donje ploče četvrtastih revizionih okana  | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju betona proizведенog prema normi EN 206-1, razreda C30/37, XD2 u donju armirano-betonsku ploču četvrtastih revizionih okana. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal, uključujući oplatu i njegu betona.  | 1.58   | m3 |
|             | 191 | Izrada AB gornje ploče četvrtastih revizionih okana | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju betona proizведенog prema normi EN 206-1, razreda C30/37, XD2 u gornju armirano-betonsku ploču četvrtastih revizionih okana. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal, uključujući oplatu i njegu betona.   | 1.00   | m3 |
|             | 192 | Izrada AB zidova četvrtastih revizionih okana       | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju betona proizведенog prema normi EN 206-1, razreda C30/37, XD2 u armirano-betonske zidove četvrtastih revizionih okana. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal, uključujući oplatu i njegu betona.   | 13.51  | m3 |

|             |     |                                       |   |         |     |
|-------------|-----|---------------------------------------|---|---------|-----|
| 11981000.00 | 193 | Izrada kinete revizionog okna         | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju betona proizvedenog prema normi EN 206-1, razreda C30/37, XD2 za izradu kinete revizionog okna. Kineta se izrađuje od polutače cijevi, a njena obrazina od betona sa završnom obradom cementnim malterom uz glaćanje do crnog sjaja, prema detaljima iz projekta. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal za kompletну izradu kinete.   | 1.15    | m3  |
|             | 194 | Armiranje armaturom BSt 500S          | Rad obuhvata nabavku, transport, ispravljanje, čišćenje, sječenje, savijanje, vezivanje, zavarivanje i ugradnju armature BSt 500S, uključujući i distancere.  | 4074.00 | kg  |
|             | 195 | Ugradnja poklopaca sa ramom           | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju poklopaca sa ramom od nodularnog liva (prema standardu EN124). Poklopci su premazani hidrosobilnom netoksičnom crnom bojom, nezagadživač prema BS3416. Poklopci su kružni, prečnika svjetlog otvora 60cm, za opterećenja od 400kN (klase D400), zglobnom vezom rama i poklopca. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal za kvalitetnu ugradnju u skladu sa detaljima iz projekta, uključujući bušenje rupa i ankerisanje rama poklopca u AB gornju ploču nakon betoniranja. | 3.00    | kom |
|             | 196 | Ugradnja liveno - gvozdenih penjalica | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju liveno-gvozdenih penjalica u revizionim okнима prema JUS M.J6.285, u skladu sa detaljima projekta.   | 37.00   | kom |
|             | 197 | Ugradnja separatora                   | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju separatora naftinih derivata od poliestera sa bajpasom i koalescentnim filterom kapaciteta 2000/200 l/s, koji obezbeđuje prečišćavanje voda prema standardima SIST-EN 858-1. Jediničnom cijenom obuhvaćen sav potreban rad za pravilnu montažu separatora, uključujući potreban broj traka za ankerovanje separatora i čeličnih ankera radioničke izrade od nerđajućeg čelika, dužine 60cm i prečnika 18mm, koji se ugrađuju u betonsku podlogu separatora.                                      | 1.00    | kom |

|             |     |  |  |        |       |
|-------------|-----|--|--|--------|-------|
| 11981000.00 | 198 | Ugradnja spiralno korugovanih cijevi HDPE PE100 DN1200 (OD1424/ID1200mm) | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju spiralno korugovanih (rebrastih) cijevi za otpadne vode od polietilena HDPE PE100 prema EN13476, tip III ID red, obodne krutosti Sn8 sa fabrički ugrađenim naglavkom i zaptivnim prstenom NBR kvaliteta. Cijevi treba da budu proizvedene prema normi EN 1852. Unutrašnji zid cijevi mora da bude otporan na ispiranje pod visokim pritiskom (120 bara na mlaznici) najmanje debljine zida prema EN 13476. Isporuka i ugradnja u rovove prema DIN EN 1610 i uputstvima proizvođača. Obračun po m1 montiranih, ispitanih i od nadzora primljenih cijevi. | 12.00  | m     |
|             | 199 | Izrada ovazdušenja na ispustu ROI  | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju materijala za izradu ovazdušenja na ispustu ROI. Ovazdušenje se izvodi od kanalizacionih cijevi i fazonskih komada od tvrdog polivinillhlorida (PVC) sa jednoličnim presjekom zida, prema standardu EN1401 klase Sn4, sa zaptivnim prstenom punih zidova čvrstoće prema standardu ISO 9969, u svemu prema detaljima iz projekta. Za izradu ovazdušenja je potrebno: PVC cijevi DN 200/190.2mm - 6.0m; LUK 90 stepeni - kom 2  | 1.00   | pauš. |
|             | 200 | Ugradnja rešetke na dovodu vode u separator                              | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju rešetke na dovodu vode u separator. Rešetka je dimenije 1.40mx1,40m sa ramom i razmacima između šipki od 50mm i šipkama prečnika 12mm. Rešetka se radi od nerđajućeg čelika, prema detaljima iz projekta. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal.   | 1.00   | kom   |
|             | 201 | Ugradnja čelične ploče   | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju čelične ploče debljine 10 mm, dimenzija 3,0m x 1,60m. Ploča se ugrađuje sa unutrašnje strane zida revizionog okna ROI, kao zaštita od abrazije. Ploča će se montirati prije betoniranja zida zajedno sa oplatom, tako da će betonski zid obezbjediti njenu stabilnost od udara mlaza vode. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal, uključujući zaštitu od korozije ploče.   | 384.00 | kg    |

|             |     |  |  |         |    |
|-------------|-----|--|--|---------|----|
| 11981000.00 | 202 | Geodetski radovi za potrebe izgradnje fekalne kanalizacije | Rad obuhvata sva geodetska mjerena, koja podrazumijevaju prenošenje podataka s projekta na teren, kontrolu nivelete rova i cjevovoda i sva neophodna geodetska snimanja za izradu projekta održavanja objekta.   | 4000.00 | m  |
|             | 203 | Mašinski i ručni iskop kanalskog rova dubine do 2m         | Rad obuhvata mašinski i ručni iskop kanalskog rova za cjevovod u materijalu III do V kategorije, dubine do 2m. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal uključujući potrebnu pažnju oko čuvanja postojećih instalacija, podgrađivanje rova i eventualno potrebno crpljenje vode iz rova. Širina dna rova za cjevovod DN315 je 0.80m, za cjevovod DN400, DN500 i DN630 je 1.0m, za cjevovod DN1000 je 2.0m, a za cjevovod DN 1200 je 2.20m. Nagib kosina rova je 87 stepeni. Obračun po m3 u samoniklom stanju, sa direktnim utovarom i odvozom na deponiju Izvođača.       | 9952.82 | m3 |
|             | 204 | Mašinski i ručni iskop kanalskog rova dubine od 2m do 4m   | Rad obuhvata mašinski i ručni iskop kanalskog rova za cjevovod u materijalu III do V kategorije, dubine od 2m do 4m. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal uključujući potrebnu pažnju oko čuvanja postojećih instalacija, podgrađivanje rova i eventualno potrebno crpljenje vode iz rova. Širina dna rova za cjevovod DN315 je 0.80m, za cjevovod DN400, DN500 i DN630 je 1.0m, za cjevovod DN1000 je 2.0m, a za cjevovod DN 1200 je 2.20m. Nagib kosina rova je 87 stepeni. Obračun po m3 u samoniklom stanju, sa direktnim utovarom i odvozom na deponiju Izvođača. | 7474.55 | m3 |
|             | 205 | Mašinski i ručni iskop kanalskog rova dubine od 4m do 6m   | Rad obuhvata mašinski i ručni iskop kanalskog rova za cjevovod u materijalu III do V kategorije, dubine od 4m do 6m. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal uključujući potrebnu pažnju oko čuvanja postojećih instalacija, podgrađivanje rova i eventualno potrebno crpljenje vode iz rova. Širina dna rova za cjevovod DN315 je 0.80m, za cjevovod DN400, DN500 i DN630 je 1.0m, za cjevovod DN1000 je 2.0m, a za cjevovod DN 1200 je 2.20m. Nagib kosina rova je 87 stepeni. Obračun po m3 u samoniklom stanju, sa direktnim utovarom i odvozom na deponiju Izvođača. | 2568.30 | m3 |

|             |     |  |  |          |    |
|-------------|-----|--|--|----------|----|
| 11981000.00 | 206 | Dodatni iskop za reviziona okna i sливнике nakon iskopa kanalskog rova | Rad obuhvata dodatni iskop za reviziona okna i sливнике nakon iskopa kanalskog rova. Iskopi se obavljaju u istom materijalu u kome se vrši iskop kanalskog rova. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal uključujući i potrebnu pažnju oko čuvanja postojećih instalacija, podgrađivanje jame i eventualno potrebno crpljenje vode iz jame. Obračun po m3 u samoniklom stanju, sa direktnim utovarom i odvozom na deponiju Izvođača.  | 2336.03  | m3 |
|             | 207 | Ručni iskop oko instalacija koje se ukrštaju sa trasom cjevovoda       | Rad obuhvata ručni iskop u materijalu III do V kategorije oko instalacija koje se ukrštaju sa trasom cjevovoda. Obračun po m3 u samoniklom stanju, sa direktnim utovarom i odvozom na deponiju Izvođača.   | 50.00    | m3 |
|             | 208 | Ručna dorada i planiranje dna rova                                     | Rad obuhvata ručnu doradu i planiranje dna rova nakon mašinskog iskopa, probranim materijalom iz iskopa.   | 3709.00  | m2 |
|             | 209 | Izrada posteljice za kanalizacione cijevi                              | Rad obuhvata izradu posteljice za kanalizacione cijevi, od kamenog agregata frakcije od 0 do 2mm, 10 cm ispod, iznad i oko cijevi čitavom širinom rova. Jediničnom cijenom je obuhvaćena nabavka kamenog agregata, tarsport i ugradnja prema detalju iz projekta.  | 1720.08  | m3 |
|             | 210 | Ugradnja tampona   | Rad obuhvata nabavku, trasport i ugradnju u rov tampona frakcije kamenih zrna 0-8mm nakon montaže cjevovoda i ugradnje posteljice. Gornji noseći sloj debljine 30cm, (ispod asfalta), frakcije kamenih zrna 4-8mm, uz nabijanje do potrebnog modula stišljivosti kao podloga za ugradnju asfalta. Zatrpanjanje prvog sloja rova se obavlja ručno. Dalje zatrpanjanje se može obavljati mašinski, uz uslov da se prilikom zatrpanjanja rova mašinama ne prelazi preko rova sa montiranim i ispitanim cjevovodom i da slojevi ne budu deblji od 50 cm uz propisno nabijanje. | 17764.41 | m3 |

|             |     |  |   |        |     |
|-------------|-----|--|---|--------|-----|
| 11981000.00 | 211 | Ugradnja AB prstenova fi 1000mm, L=1000mm                                    | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju armirano-betonskih prstenova profila fi 1000mm dužine L=1000mm. Prstenovi se ugrađuju na donju ploču revisionog okna, tako da se njime formira tijelo revisionog okna. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal, uključujući štemovanja za penjalice, kao i krpljenje nakon ugradnje penjalica, potrebna skraćenja cijevi i ostale radove kojima se obezbeđuje potpuno formiranje zida okna od armirano-betonskih prstenova. | 503.00 | kom |
|             | 212 | Izrada AB gornje ploče i vijenca kod revizionih okana od betonskih prstenova | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju betona proizvedenog prema normi EN 206-1, razreda C30/37, XD2 u armirano-betonsku gornju ploču i vijenac ispod ploče revizionih okana od betonskih prstenova, prema detaljima iz projekta. Ploča je debljine 20cm. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal, uključujući oplatu.   | 96.87  | m3  |
|             | 213 | Izrada AB donje ploče i vijenca, kod revizionih okana od betonskih prstenova | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju betona proizvedenog prema normi EN 206-1, razreda C30/37, XD2 u armirano-betonsku donju ploču i vijenac oko ploče revizionih okana od betonskih prstenova, prema detaljima iz projekta. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal, uključujući oplatu.  | 115.72 | m3  |
|             | 214 | Izrada kinete revizionog okna  | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju betona proizvedenog prema normi EN 206-1, razreda C30/37, XD2 za izradu kinete revizionog okna. Kinka se izrađuje od polutače PP cijevi, a njena obrazina od betona sa završnom obradom cementnim malterom uz glaćanje do crnog sjaja, prema detaljima iz projekta. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal za kompletну izradu kinete.   | 25.17  | m3  |
|             | 215 | Izrada betonskih oslonaca ispod fazonskih komada                             | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju materijala za izradu betonskih oslonaca ispod fazonskih komada na spoljnim kaskadama. Oslonci se izvode od nabijenog betona livenog na licu mjesta, dimenzija prema detaljima iz projekta. Na kontaktu betona sa fazonskim komadom, cjevovod obložiti PVC folijom. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal za kompletну izradu betonskog oslonca..  | 27.00  | kom |

|             |     |   |   |          |     |
|-------------|-----|---|---|----------|-----|
| 11981000.00 | 216 | Izrada AB gornje ploče i vjenca za pet okana kojima se uklapa ploča u novu nivелацију saobraćajnice | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju betona proizvedenog prema normi EN 206-1, razreda C30/37, XD2 u armirano-betonsku gornju ploču i vjenac ispod ploče za pet okana kojima se uklapa ploča u novu nivелацијu saobraćajnice, prema detaljima iz projekta. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal, uključujući oplatu, demontažu postojećih poklopaca sa ramom i ponovnu ugradnju istih.  | 3.75     | m3  |
|             | 217 | Armiranje armaturom BSt 500S  | Rad obuhvata nabavku, transport, ispravljanje, čišćenje, sjećenje, savijanje, vezivanje, zavarivanje i ugradnju armature BSt 500S, uključujući i distancere.  | 12880.00 | kg  |
|             | 218 | Ugradnja punozidnih cijevi od polipropilena PP SN8 DN500 (OD500/ID464mm)                            | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju punozidnih cijevi za otpadne vode od polipropilena PP obodne krutosti Sn8 sa fabrički ugrađenim naglavkom i zaptivnim prstenom NBR kvaliteta. Cijevi treba da budu proizvedene prema normi EN 1852. Unutrašnji zid cijevi mora da bude otporan na ispiranje pod visokim pritiskom (120 bara na mlaznici). Isporuka i ugradnja u rovove prema DIN EN 1610 i uputstvima proizvođača. Obračun po m1 montiranih, ispitanih i od nadzora primljenih cijevi.   | 1704.00  | m   |
|             | 219 | Ugradnja punozidnih cijevi od polipropilena PP SN8 DN400 (OD400/ID371mm)                            | Bitne karakteristike kao kod pozicije 218.  | 384.00   | m   |
|             | 220 | Ugradnja punozidnih cijevi od polipropilena PP SN8 DN315 (OD315/ID293mm)                            | Bitne karakteristike kao kod pozicije 218.  | 90.00    | m   |
|             | 221 | Ugradnja punozidnih cijevi od polipropilena PP SN8 DN250 (OD250/ID232.8mm)                          | Bitne karakteristike kao kod pozicije 218.  | 1020.00  | m   |
|             | 222 | Ugradnja punozidnih cijevi od polipropilena PP SN8 DN200 (OD200/ID186.2mm)                          | Bitne karakteristike kao kod pozicije 218.  | 798.00   | m   |
|             | 223 | Ugradnja poklopaca sa ramom   | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju poklopaca sa ramom od nodularnog liva (prema standardu EN124). Poklopci su premazani hidrosobilnom netoksičnom crnom bojom, nezagadživač prema BS3416. Poklopci su kružni, prečnika svjetlog otvora 60cm, za opterećenja od 400kN (klase D400), zglobnom vezom rama i poklopca. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal za kvalitetnu ugradnju u skladu sa detaljima iz projekta, uključujući bušenje rupa i ankerisanje rama poklopca u AB gornju ploču nakon betoniranja. | 140.00   | kom |

|             |     |  |   |         |     |
|-------------|-----|--|---|---------|-----|
| 11981000.00 | 224 | Ugradnja liveno - gvozdenih penjalica              | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju liveno-gvozdenih penjalica u revizionim okнима prema JUS M.J6.285, u skladu sa detaljima projekta. GLAVNI KOLEKTOR: 368 kom, SEKUNDARNI KANALI 725 kom   | 1355.00 | kom |
|             | 225 | Ugradnju fazonskih komada od polipropilena PP      | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju fazonskih komada za otpadne vode od polipropilena PP obodne krutosti Sn8. Fazonski komadi treba da budu proizvedeni prema normi EN 1852. Ugrađuju se u spoljne kaskade na priključnim cjevovodima gdje je KVC glavnog kolektora niža od 50cm od KDC priključka. T komad DN200 - 40 kom; Koljeno DN200 - 40 kom | 80.00   | kom |
|             | 226 | Spajanje prekinutih cjevovoda za vodosnadbijevanje | Rad obuhvata spajanje prekinutih cjevovoda za vodosnadbijevanje koji nisu evidentirani katastrom instalacija. Jediničnom cijenom je obuhvaćen dodatni ručni iskop na otvaranju, ručno zatrpanje nakon prespajanja, te sav neophodan rad i material za prespajanje instalacija.  | 5.00    | kom |
|             | 227 | Spajanje prekinutih elektro kablova                | Rad obuhvata spajanje prekinutih elektro kablova koji nisu evidentirani katastrom instalacija. Jediničnom cijenom je obuhvaćen dodatni ručni iskop na otvaranju, ručno zatrpanje nakon prespajanja, te sav neophodan rad i material za prespajanje instalacija.   | 5.00    | kom |
|             | 228 | Spajanje prekinutih TT kablova                     | Rad obuhvata spajanje prekinutih TT kablova koji nisu evidentirani katastrom instalacija. Jediničnom cijenom je obuhvaćen dodatni ručni iskop na otvaranju, ručno zatrpanje nakon prespajanja, te sav neophodan rad i material za prespajanje instalacija.  | 5.00    | kom |
|             | 229 | Geodetski radovi za potrebe izgradnje vodovoda     | Rad obuhvata sva geodetska mjerjenja, koja podrazumijevaju prenošenje podataka s projekta na teren, kontrolu nivelete rova i cjevovoda i sva neophodna geodetska snimanja za izradu projekta održavanja objekta.  | 4796.00 | m   |

|             |     |  |  |         |    |
|-------------|-----|--|--|---------|----|
| 11981000.00 | 230 | Mašinski i ručni iskop kanalskog rova dubine do 2m               | Rad obuhvata mašinski i ručni iskop kanalskog rova za cjevovod u materijalu III do V kategorije, dubine do 2m. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal uključujući potrebnu pažnju oko čuvanja postojećih instalacija, podgrađivanje rova i eventualno potrebno crpljenje vode iz rova. Širina dna rova za cjevovod DN315 je 0.80m, za cjevovod DN400, DN500 i DN630 je 1.0m, za cjevovod DN1000 je 2.0m, a za cjevovod DN 1200 je 2.20m. Nagib kosina rova je 87 stepeni. Obračun po m3 u samoniklom stanju, sa direktnim utovarom i odvozom na deponiju Izvođača. VODOVOD 9634.15 m3; CJEVOVOD ZA ZALIVANJE $0.60 \times 1.0 \times 148.0 = 88.80$ m3; KANALICE ZA ZALIVANJE PVC DN200 $0.8 \times 1.20 \times 48.0 = 46.08$ m3 | 9769.03 | m3 |
|             | 231 | Mašinski i ručni iskop kanalskog rova dubine od 2m do 4m         | Rad obuhvata mašinski i ručni iskop kanalskog rova za cjevovod u materijalu III do V kategorije, dubine od 2m do 4m. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal uključujući potrebnu pažnju oko čuvanja postojećih instalacija, podgrađivanje rova i eventualno potrebno crpljenje vode iz rova. Širina dna rova za cjevovod DN315 je 0.80m, za cjevovod DN400, DN500 i DN630 je 1.0m, za cjevovod DN1000 je 2.0m, a za cjevovod DN 1200 je 2.20m. Nagib kosina rova je 87 stepeni. Obračun po m3 u samoniklom stanju, sa direktnim utovarom i odvozom na deponiju Izvođača.   | 1153.21 | m3 |
|             | 232 | Dodatni iskop za vodovodne čvorove nakon iskopa kanalskog rova   | Rad obuhvata dodatni iskop za vodovodne čvorove nakon iskopa kanalskog rova. Iskopi se obavljaju u istom materijalu u kome se vrši iskop kanalskog rova. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal uključujući i potrebnu pažnju oko čuvanja postojećih instalacija, podgrađivanje jame i eventualno potrebno crpljenje vode iz jame. Obračun po m3 u samoniklom stanju, sa direktnim utovarom i odvozom na deponiju Izvođača.  | 864.52  | m3 |
|             | 233 | Ručni iskop oko instalacija koje se ukrštaju sa trasom cjevovoda | Rad obuhvata ručni iskop u materijalu III do V kategorije oko instalacija koje se ukrštaju sa trasom cjevovoda. Obračun po m3 u samoniklom stanju, sa direktnim utovarom i odvozom na deponiju Izvođača.   | 50.00   | m3 |

|             |     |   |  |         |    |
|-------------|-----|---|--|---------|----|
| 11981000.00 | 234 | Ručna dorada i planiranje dna rova        | Rad obuhvata ručnu doradu i planiranje dna rova nakon mašinskog iskopa, probranim materijalom iz iskopa.   | 4587.85 | m2 |
|             | 235 | Izrada posteljice za vodovodne cijevi     | Rad obuhvata izradu posteljice za vodovodne cijevi, od kamenog agregata frakcije od 0 do 2mm, 10 cm ispod, iznad i oko cijevi čitavom širinom rova. Jediničnom cijenom je obuhvaćena nabavka kamenog agregata, tarsnport i ugradnja prema detalju iz projekta.   | 2549.73 | m3 |
|             | 236 | Ugradnja tampona                          | Rad obuhvata nabavku, trasport i ugradnju u rov tampona frakcije kamenih zrna 0-8mm nakon montaže cjevovoda i ugradnje posteljice. Gornji noseći sloj debljine 30cm, (ispod asfalta), frakcije kamenih zrna 4-8mm, uz nabijanje do potrebnog modula stišljivosti kao podloga za ugradnju asfalta. Zatrpanjanje prvog sloja rova se obavlja ručno. Dalje zatrpanjanje se može obavljati mašinski, uz uslov da se prilikom zatrpanjanja rova mašinama ne prelazi preko rova sa montiranim i ispitanim cjevovodom i da slojevi ne budu deblji od 50 cm uz propisno nabijanje. | 6330.37 | m3 |
|             | 237 | Izrada AB donje ploče vodovodnih čvorova  | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnja betona proizvedenog prema normi EN 206-1, razreda C30/37, XD2 u donju armirano-betonsku ploču vodovodnih čvorova<br>Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal, uključujući oplatu i njegu betona.  | 50.95   | m3 |
|             | 238 | Izrada AB gornje ploče vodovodnih čvorova | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnja betona proizvedenog prema normi EN 206-1, razreda C30/37, XD2 u gornju armirano-betonsku ploču vodovodnih čvorova.<br>Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal, uključujući oplatu i njegu betona.  | 48.52   | m3 |
|             | 239 | Izrada AB zidova vodovodnih čvorova       | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnja betona proizvedenog prema normi EN 206-1, razreda C30/37, XD2 u armirano-betonske zidove vodovodnih čvorova. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal, uključujući oplatu i njegu betona.   | 120.64  | m3 |

|             |     |   |   |          |     |
|-------------|-----|---|---|----------|-----|
| 11981000.00 | 240 | Izrada ankernih blokova ispod fazonskih komada          | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju materijala za izradu ankernih blokova u čvorovima ispod fazonskih komada i ankerisanje cjevovoda. Ankerni blokovi se izvode od nabijenog betona livenog na licu mjesta, prema detaljima iz projekta. Prije izvođenja ankernih blokova, na kontaktu betona sa fazonskim komadom, cjevovod obložiti PVC folijom. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal za kompletну izradu ankernog bloka.  | 56.00    | kom |
|             | 241 | Izrada zidova i dna šahta betonskim blokovima           | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju betonskih blokova dimenzija 40cmx20cmx20cm u cementnom malteru za izradu zidova i dna šahta za ispuste. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal, uključujući i cementni malter.   | 14.40    | m2  |
|             | 242 | Armiranje armaturom BSt 500S                            | Rad obuhvata nabavku, transport, ispravljanje, čišćenje, sječenje, savijanje, vezivanje, zavarivanje i ugradnju armature BSt 500S, uključujući i distancere.  | 23190.65 | kg  |
|             | 243 | Ugradnja cijevi od nodularnog liva DN 800 (OD824>ID800) | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju vodovodnih cijevi od nodularnog (duktil) liva sa naglavkom. Svojstvo nodularnog liva prema normama ISO 2531 i DIN 28500. Cijevi su proizvedene prema standardu EN 545-2010, klase C30, za radne pritiske PN 10 bara, (PFA 8 bara). Cijevi su sa unutrašnjom zaštitom cementnom košuljicom i spoljnom zaštitom sa visokim sadržajem cinka i aluminijuma (400g/m2) i završnim epoksidnim premazom. Zajedno sa cijevima isporučiti gumene zaptivke (elasnični spoj) po standardu ISO 4633 i EN 681 uvećane za 5% i sredstvo za premazivanje spojeva na bazi kalijuma. Dimenzije i način isporuke u svemu prema normama EN 545 i EN 850. Obračun po m1 montiranih, ispitanih i od nadzora primljenih cijevi. | 1092.00  | m   |
|             | 244 | Ugradnja cijevi od nodularnog liva DN 300 (OD326>ID300) | Bitne karakteristike kao kod pozicije 243.  | 2574.00  | m   |

|             |     |  |   |        |     |
|-------------|-----|--|---|--------|-----|
| 11981000.00 | 245 | Ugradnja vodovodnih cijevi PEHD PE100 DN 225/192.8mm | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju vodovodnih cijevi od polietilena visoke gustoće PEHD klase PE100 prema standardu EN12201-1 i EN12201-2, za radne pritiske PN10 bara. Cijevi se spajaju čeonim zavarivanjem i polažu na predhodno izrađenoj posteljici od pjeska. Obračun po m1 montiranih, ispitanih i od nadzora primljenih cijevi.   | 12.00  | m   |
|             | 246 | Ugradnja vodovodnih cijevi PEHD PE100 DN 160/141.0mm | Bitne karakteristike kao kod pozicije 245.  | 275.00 | m   |
|             | 247 | Ugradnja vodovodnih cijevi PEHD PE100 DN 110/96.8mm  | Bitne karakteristike kao kod pozicije 245.  | 927.00 | m   |
|             | 248 | Ugradnja vodovodnih cijevi PEHD PE100 DN 90/79.2mm   | Bitne karakteristike kao kod pozicije 245.  | 143.00 | m   |
|             | 249 | Ugradnja vodovodnih cijevi PEHD PE100 DN 75/66.0mm   | Bitne karakteristike kao kod pozicije 245.  | 89.00  | m   |
|             | 250 | Ugradnja vodovodnih cijevi PEHD PE100 DN 63/59.2mm   | Bitne karakteristike kao kod pozicije 245.  | 210.00 | m   |
|             | 251 | Ugradnja vodovodnih cijevi PEHD PE100 DN 25mm        | Bitne karakteristike kao kod pozicije 245.  | 12.00  | m   |
|             | 252 | Ugradnja leptirastog zatvarača DN200mm               | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju vodovodnih armatura, sa prirubnicama prema normi EN 1092-2 (DIN 2501), materijalom kućišta EN GJS-500-7 (DIN GGG50), ugradbenim mjerama u skladu sa EN 558-1 SERIJA 14 (DIN 3202 F4), ispitane prema EN 12266 (DIN 3230). Antikoroziona zaštita unutrašnja i spoljna prema DIN 30677, 250 microna, nezagadivač prema BS3416. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal uključujući i pomicane zavrtnje i dihtunge za hladnu vodu prema normi EN 1514 (ISO 7483) od EPDM-a. Obračun po komadu, montirane i ispitane armature. Leptirasti zatvarač sa reduktorom i prirubnicama DN200mm, za radne pritiske PN10 bara (PFA). | 1.00   | kom |

|             |     |  |  |       |     |
|-------------|-----|--|--|-------|-----|
| 11981000.00 | 253 | Ugradnja leptirastog zatvarača DN300mm | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju vodovodnih armatura, sa prirubnicama prema normi EN 1092-2 (DIN 2501), materijalom kućišta EN GJS-500-7 (DIN GGG50), ugradbenim mjerama u skladu sa EN 558-1 SERIJA 14 (DIN 3202 F4), ispitane prema EN 12266 (DIN 3230). Antikoroziona zaštita unutrašnja i spoljna prema DIN 30677, 250 microna, nezagadivač prema BS3416. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal uključujući i pomicane zavrtanje i dihtunge za hladnu vodu prema normi EN 1514 (ISO 7483) od EPDM-a. Obračun po komadu, montirane i ispitane armature. Leptirasti zatvarač sa reduktorom i prirubnicama DN300mm, za radne pritiske PN10 bara (PFA), | 16.00 | kom |
|             | 254 | Ugradnja leptirastog zatvarača DN400mm | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju vodovodnih armatura, sa prirubnicama prema normi EN 1092-2 (DIN 2501), materijalom kućišta EN GJS-500-7 (DIN GGG50), ugradbenim mjerama u skladu sa EN 558-1 SERIJA 14 (DIN 3202 F4), ispitane prema EN 12266 (DIN 3230). Antikoroziona zaštita unutrašnja i spoljna prema DIN 30677, 250 microna, nezagadivač prema BS3416. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal uključujući i pomicane zavrtanje i dihtunge za hladnu vodu prema normi EN 1514 (ISO 7483) od EPDM-a. Obračun po komadu, montirane i ispitane armature. Leptirasti zatvarač sa reduktorom i prirubnicama DN400mm, za radne pritiske PN10 bara (PFA), | 1.00  | kom |

|             |     |   |   |       |     |
|-------------|-----|---|---|-------|-----|
| 11981000.00 | 255 | Ugradnja EV ventila   | <p>Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju vodovodnih armatura, sa prirubnicama prema normi EN 1092-2 (DIN 2501), materijalom kućišta EN GJS-500-7 (DIN GGG50), ugradbenim mjerama u skladu sa EN 558-1 SERIJA 14 (DIN 3202 F4), ispitane prema EN 12266 (DIN 3230). Antikoroziona zaštita unutrašnja i spoljna prema DIN 30677, 250 microna, nezagadživač prema BS3416. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal uključujući i pomicane zavrtnje i dihtunge za hladnu vodu prema normi EN 1514 (ISO 7483) od EPDM-a. Obračun po komadu, montirane i ispitane armature.</p> <p>EV ventil (izvedbe F4) L=150mm DN50 NP10 11kom<br/>           EV ventil (izvedbe F4) L=180mm DN80 NP10 7kom<br/>           EV ventil (izvedbe F4) L=190mm DN100 NP10 21kom<br/>           EV ventil (izvedbe F4) L=210mm DN150 NP10 12kom<br/>           EV ventil (izvedbe F4) L=230mm DN200 NP10 3kom</p> | 54.00 | kom |
|             | 256 | Ugradnja montažno-demontažnih komada sa dvije fiksne i jednom slobodnom prirubnicom | <p>Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju vodovodnih armatura, sa prirubnicama prema normi EN 1092-2 (DIN 2501), materijalom kućišta EN GJS-500-7 (DIN GGG50), ugradbenim mjerama u skladu sa EN 558-1 SERIJA 14 (DIN 3202 F4), ispitane prema EN 12266 (DIN 3230). Antikoroziona zaštita unutrašnja i spoljna prema DIN 30677, 250 microna, nezagadživač prema BS3416. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal uključujući i pomicane zavrtnje i dihtunge za hladnu vodu prema normi EN 1514 (ISO 7483) od EPDM-a. Obračun po komadu, montirane i ispitane armature.</p> <p>Montažno-demontažni komad sa dvije fiksne i jednom slobodnom prirubnicom:</p> <p>MDK DN 200 TIP "A" NP10 1kom<br/>           MDK DN 300 TIP "A" NP10 16kom<br/>           MDK DN 400 TIP "A"NP10 1kom</p>   | 18.00 | kom |

|             |     |   |   |          |     |
|-------------|-----|---|---|----------|-----|
| 11981000.00 | 257 | Ugradnja vazdušnih ventila, usisno-ozračni sa dvije kugle, bez središnjeg ventila | <p>Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju vodovodnih armatura, sa prirubnicama prema normi EN 1092-2 (DIN 2501), materijalom kućišta EN GJS-500-7 (DIN GGG50), ugradbenim mjerama u skladu sa EN 558-1 SERIJA 14 (DIN 3202 F4), ispitane prema EN 12266 (DIN 3230). Antikoroziona zaštita unutrašnja i spoljna prema DIN 30677, 250 microna, nezagadivač prema BS3416. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal uključujući i pomicane zavrtanje i dihtunge za hladnu vodu prema normi EN 1514 (ISO 7483) od EPDM-a. Obračun po komadu, montirane i ispitane armature.</p> <p>Vazdušni ventil usisno-ozračni sa dvije kugle, bez središnjeg ventila:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>VV DN50 NP10 1kom</li> <li>VV DN100 NP10 5kom</li> <li>VV DN200 NP10 1kom</li> </ul>  | 7.00     | kom |
|             | 258 | Ugradnja vodovodnih fazonskih komada za pitku vodu                                | <p>Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju vodovodnih fazonskih komada za pitku vodu, napravljeni u skladu sa EN 545 od nodularnog liva prema normi EN GJS 500-7 (DIN GGG 50), prirubnicama prema normi EN 1092-2 (DIN 2501). Antikoroziona zaštita unutrašnja i spoljna prema DIN 30677, 250 microna, nezagadivač prema BS3416. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal uključujući i pomicane zavrtanje i dihtunge za hladnu vodu prema normi EN 1514 (ISO 7483) od EPDM-a. Obračun po kilogramu montiranog, ispitanih fazonskih komada za pitku vodu, za radne pritiske NP10, prema specifikaciji:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>TT komad DN300/300 2 kom; T komad DN800/400 1 kom; T komad DN800/200 1 kom; T komad DN300/300 5 kom; T komad DN300/200 1 kom; T komad DN300/150 9 kom; T komad DN300/100 7 kom; T komad DN300/80 3 kom; T komad DN200/50 1 kom; T komad DN50/50 4 kom; T komad DN150/150 4 kom; T komad DN100/80 4 kom; T komad DN100/50 9 kom; T komad DN100/100 7 kom; T komad DN80/80 1 kom; FFR komad DN300/200 2 kom; FFR komad DN300/150 2 kom; FFR komad DN300/100 1 kom; FFR komad DN100/80 1 kom; FFR komad DN100/50 3 kom; FFG komad L=1000mm DN300 1 kom; FFG komad L=600mm DN300 2 kom; FFG komad L=1000mm DN200 1 kom; FFG</li> </ul> | 12227.60 | kg  |

|     |   |   |          |
|-----|---|---|----------|
|     |   | komad L=400mm DN150 1 kom; FFG<br>komad L=600mm DN150 3 kom; FFG<br>komad L=800mm DN150 1 kom; FFG<br>komad L=600mm DN100 3 kom; FFK komad<br>11.25° DN300 1 kom;; FFK komad 22.5°<br>DN300 2 kom; FFK komad 45° DN400 1<br>kom; FFK komad 45° DN300 8 kom; FFK<br>komad 45° DN200 2 kom; FFK komad 45°<br>DN150 10 kom; FFK komad 45° DN100 2<br>kom; FFK komad 45° DN80 1 kom; FFK<br>komad 45° DN50 1 kom; Q komad 90°<br>DN150 1 kom; Q komad 90° DN100 1 kom;<br>Q komad 90° DN80 1 kom; Q komad 90°<br>DN50 4 kom; FFR komad N300/200 2 kom;<br>FFR komad DN300/150 2 kom; FFR komad<br>N300/100 1 kom; FFR komad DN100/80 1<br>kom; FFR komad DN100/50 3 kom; X<br>komad DN300 3 kom; X komad DN150 3<br>kom; X komad DN100 2 kom; X komad<br>DN50 7 kom; Navojna prirubnica DN150/2" 2<br>kom; Navojna prirubnica DN100/2.5" 1 kom;<br>Navojna prirubnica DN50/2" 4 kom; Navojna<br>prirubnica DN50/3/4" 1 kom; Navojna<br>prirubnica DN80/1" 1 kom; Navojna<br>prirubnica DN80/2" 2 kom; Navojna<br>prirubnica DN80/3" 1 kom; EU komad<br>DN800 3 kom; EU komad DN300 21 kom; F<br>komad DN800 3 kom; F komad DN400 1<br>kom; F komad DN300 23 kom; X komad<br>DN800 5 kom; X komad DN300 3 kom; X<br>komad DN150 3 kom; X komad DN100 2<br>kom; X komad DN50 7 kom; MMK komad<br>45° DN300 1 kom; MMK komad 45° DN800<br>1 kom; MMK komad 11.25° DN300 5 kom;<br>MMK komad 22.5° DN800 2 kom, |          |
| 259 | Ugradnja ogrlice za fazonski komad od nodularnog liva DN300mm | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju vodovodnih priključnih elemenata, materijalom kućišta EN GJS-500-7 (DIN GGG50), ugradbenim mjerama u skladu sa EN 558-1 SERIJA 14 (DIN 3202 F4), ispitane prema EN 12266 (DIN 3230). Antikoroziona zaštita unutrašnja i spoljna prema DIN 30677, 250 microna, nezagađivač prema BS3416. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal uključujući i pomicane zavrtnje i dihtunge za hladnu vodu prema normi EN 1514 (ISO 7483) od EPDM-a. Obračun po komadu, montirane i ispitane spojnice. Ogrlica za fazonski komad od nodularnog liva DN300mm sa priključkom na 2", za radne pritiske PN10 bara (PFA),   | 1.00 kom |

|     |  |   |           |
|-----|--|---|-----------|
|     | 260 Ugradnja vodovodnih spojnih i prelaznih elemenata - tuljci i zupčaste spojnice | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju vodovodnih spojnih i prelaznih elemenata za cijevi od PEHD-a. Spojni elementi su standarda kao i vodovodne cijevi.<br>Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal uključujući zavrtanje za vezu sa prirubnicom i dihtunge za hladnu vodu prema normi EN 1514 (ISO 7483) od EPDM-a. Obračun po komadu ugrađenog elementa: Tuljak DN225 sa letećom prirubnicom DN 200 za radne pritiske NP10 bara kom 5; Tuljak DN160 sa letećom prirubnicom DN 150 za radne pritiske NP10 bara kom 24; Tuljak DN110 sa letećom prirubnicom DN 100 za radne pritiske NP10 bara kom 28; Tuljak DN90 sa letećom prirubnicom DN 80 za radne pritiske NP10 bara kom 5; Zupčasta spojница DN90 sa letećom prirubnicom DN 80 za radne pritiske NP10 bara kom 4; Zupčasta spojница DN63 sa letećom prirubnicom DN 50 za radne pritiske NP10 bara kom 17. | 83.00 kom |
| 261 | Ugradnja vodovodnih spojnih i prelaznih elemenata - elektrofuzione spojnice        | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju vodovodnih spojnih i prelaznih elemenata za cijevi od PEHD-a. Spojni elementi su standarda kao i vodovodne cijevi.<br>Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal uključujući zavrtanje za vezu sa prirubnicom i dihtunge za hladnu vodu prema normi EN 1514 (ISO 7483) od EPDM-a. Obračun po komadu ugrađenog elementa: Elektrofuziona spojница DN225 NP10 bara kom 1; Elektrofuziona spojница DN160 NP10 bara kom 2; Elektrofuziona spojница DN110 NP10 bara kom 2; Elektrofuziona spojница DN90 NP10 bara kom 3.   | 8.00 kom  |
| 262 | Ugradnja vodovodnih spojnih elemenata - univerzalne spojnice                       | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju vodovodnih spojnih elemenata, sa prirubnicama prema normi EN 1092-2 (DIN 2501), materijalom kućišta EN GJS-500-7 (DIN GGG50), ugradbenim mjerama u skladu sa EN 558-1 SERIJA 14 (DIN 3202 F4), ispitane prema EN 12266 (DIN 3230). Antikoroziona zaštita unutrašnja i spoljna prema DIN 30677, 250 microna, nezagadivač prema BS3416. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal uključujući i poinčane zavrtanje i dihtunge za hladnu vodu prema normi EN 1514 (ISO 7483) od EPDM-a. Obračun po komadu, montirane i ispitane spojnice:  | 6.00 kom  |

|     |   |  |       |         |
|-----|---|--|-------|---------|
|     |   | -Univerzalna spojnica za prelazak sa AC"C" cijevi DN300mm na prirubnicu DN300mm, za radne pritiske PN10 bara (PFA) kom 3<br>-Univerzalna spojnica za prelazak sa AC"C" cijevi DN200mm na prirubnicu DN200mm, za radne pritiske PN10 bara (PFA) kom 1<br>-Univerzalna spojnica za prelazak sa AC"C" cijevi DN150mm na prirubnicu DN150mm, za radne pritiske PN10 bara (PFA) kom 2   |       |         |
| 263 | Ugradnja pocinkovanih fittinga na navoj | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju pocinkovanih fittinga na navoj, prema dатoj specifikaciji. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal za pravilnu montažu fittinga. Obračun po komadu: T komad R3/4" 1 kom; T komad R1" 1 kom; T komad R2" 5 kom; T komad R2.5" 1 kom; Nipal R3/4" 2 kom; Nipal R1" 4 kom; Nipal R2" 11 kom; Nipal R2.5" 4 kom; Nipal R3" 2 kom; Mufna R3" 1 kom; Ventil R3/4" 1 kom; Ventil R1" 2 kom; Ventil R2" 6 kom; Ventil R2.5" 2 kom; Ventil R3" 1 kom; Koljeno R1" 1 kom; Koljeno R2.5" 2 kom; Koljeno R3" 1 kom; Čep R3/4" 1 kom; Čep R2" 8 kom; Kandžasta pluspojnica DN63 2 kom; Kandžasta pluspojnica DN75 3 kom; Kandžasta spojnica DN25 1 kom; Kandžasta spojnica DN63 1 kom; Kandžasta spojnica DN90 3 kom. | 1.00  | komplet |
| 264 | Ugradnja kvadratnih poklopaca sa ramom  | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju poklopaca sa ramom od nodularnog liva (prema standardu EN124). Poklopci su premazani hidrosobilnom netoksičnom crnom bojom, nezagadživač prema BS3416. Poklopci su kvadratni, svijetlog otvora 70cmx70cm, za opterećenja od 400kN (klase D400). Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal za kvalitetnu ugradnju u skladu sa detaljima iz projekta, uključujući bušenje rupa i ankerisanje rama poklopca u AB gornju ploču nakon betoniranja.  | 19.00 | kom     |
| 265 | Ugradnja kružnih poklopaca sa ramom     | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju poklopaca sa ramom od nodularnog liva (prema standardu EN124). Poklopci su premazani hidrosobilnom netoksičnom crnom bojom, nezagadživač prema BS3416. Poklopci su kružni, prečnika svijetlog otvora 60cm, za opterećenja od 400kN (klase D400), zglobnom vezom rama i poklopca. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal za kvalitetnu ugradnju u skladu sa detaljima iz projekta,   | 27.00 | kom     |

|     |  |   |         |     |
|-----|--|---|---------|-----|
|     |  | uključujući bušenje rupa i ankerisanje rama poklopca u AB gornju ploču nakon betoniranja.   |         |     |
| 266 | Ugradnja liveno - gvozdenih penjalica              | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju liveno-gvozdenih penjalica u čvorovima prema JUS M.J6.255, u skladu sa detaljima projekta.   | 157.00  | kom |
| 267 | Ugradnja kanalizacionih PVC cijevi DN 200/190.2mm  | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju kanalizacionih cijevi od tvrdog polivinillhlorida (PVC) sa jednoličnim presjekom zida, prema standardu EN1401 klase Sn4, sa zaptivnim prstenom punih zidova čvrstoće prema standardu ISO 9969. Cijevi se postavljaju kao kanalice za provlačenje cjevovoda za zalivanje i ugrađuju na predhodno izrađenoj posteljici od pijeska u svemu prema detaljima iz projekta. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal za potpunu i pravilnu montažu kanalizacionih cijevi. Obračun po m1 montiranih i od nadzora primljenih PVC cijevi DN 200/190.2mm. | 48.00   | m   |
| 268 | Spajanje prekinutih cjevovoda za vodosnadbijevanje | Rad obuhvata spajanje prekinutih cjevovoda za vodosnadbijevanje koji nisu evidentirani katastrom instalacija. Jediničnom cijenom je obuhvaćen dodatni ručni iskop na otvaranju, ručno zatrpanje nakon prespajanja, te sav neophodan rad i materijal za prespajanje instalacija.   | 5.00    | kom |
| 269 | Spajanje prekinutih elektro kablova                | Rad obuhvata spajanje prekinutih elektro kablova koji nisu evidentirani katastrom instalacija. Jediničnom cijenom je obuhvaćen dodatni ručni iskop na otvaranju, ručno zatrpanje nakon prespajanja, te sav neophodan rad i materijal za prespajanje instalacija.  | 5.00    | kom |
| 270 | Spajanje prekinutih TT kablova                     | Rad obuhvata spajanje prekinutih TT kablova koji nisu evidentirani katastrom instalacija. Jediničnom cijenom je obuhvaćen dodatni ručni iskop na otvaranju, ručno zatrpanje nakon prespajanja, te sav neophodan rad i materijal za prespajanje instalacija.   | 5.00    | kom |
| 271 | Ispitivanje vodovnih cjevovoda na probni pritisak  | Rad obuhvata ispitivanje vodovnih cjevovoda na probni pritisak prema propisima, a u skladu sa tehničkim uslovima iz projekta.   | 5344.00 | m   |
| 272 | Dezinfekcija i ispiranje vodovodnih cjevovoda      | Rad obuhvata dezinfekciju i ispiranje vodovodnih cjevovoda nakon zatrpanja, u   | 5344.00 | m   |

|     |   |  |         |       |
|-----|---|--|---------|-------|
|     |   | skladu sa tehničkim uslovima iz projekta.  |         |       |
| 273 | Premještanje kućice sa mjernom opremom  | Rad obuhvata sav neophodan rad i materijal na premještanju kućice sa mjernom opremom, na lokaciju sa lijeve strane saobraćajnice kod profila P192.   | 1.00    | pauš. |
| 274 | Rušenje gornjih ploča vodovodnih čvorova koji se napuštaju  | Rad obuhvata rušenje gornjih ploča vodovodnih čvorova koji se napuštaju, sa zatrpanjem čvorova tamponom, uz nabijanje do potrebnog modula stišljivosti kao podloga za ugradnju asfalta. Prosječna dimenzija čvorova je 2m x 2m, dubine 2.0m.   | 12.00   | kom   |
| 275 | Geodetski radovi za potrebe izmjehantanja i izgradnje instalacija javne rasvjete                          | Rad obuhvata sva geodetska mjerena, koja podrazumijevaju prenošenje podataka s projekta na teren i sva neophodna geodetska snimanja za izradu katastra instalacija i projekta održavanja objekta.  | 1.00    | pauš. |
| 276 | Demontaža postojećih stubova i svjetiljki javne rasvjete  | Rad obuhvata demontažu postojećih stubova i svjetiljki javne rasvjete i deponovanje u zoni gradilišta, radi predaje Inverzitoru.   | 60.00   | kom   |
| 277 | Mašinski i ručni iskop u materijalu IV kategorije   | Rad obuhvata mašinski i ručni iskop u materijalu III do V kategorije za polaganje napojnog kabla i izradu temelja stubova dimenzija 1mx1mx1.1m, 134 kom. Obračun po m3 u samoniklom stanju, sa direktnim utovarom i odvozom viška materijala na deponiju Izvođača.   | 1254.55 | m3    |
| 278 | Izrada temelja stubova javne rasvjete   | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju betona C25/30 za izradu temelja stubova dimenzija 1mx1mx1.1m. Stavka obuhvata i nabavku, transport i ugradnju: juvidur cijevi f63mm, l=0,8m (dvije ili tri po stubnom mjestu), ankera stuba (šablona za centriranje) i trake Fe/Zn 25x4mm (l=1,5m), radi povezivanja stuba sa uzemljenjem.  | 134.00  | kom   |
| 279 | Izrada temelja slobodnostojećih niskonaponskih kablovskeih razvodnih ormara javnog osvjetljenja ("RO-jo") | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju betona C20/25 za izradu temelja slobodnostojećih niskonaponskih kablovskeih razvodnih ormara javnog osvjetljenja ("RO-jo"). Temelje izvesti tako da se omogući ulaz kablova u ormane kroz temelje i da temelj izlazi iz tla 20 cm. Računato sa 0,35 m3 betona po temelju. Stavka obuhvata nabavku i korišćenje oplate, kao i ugradnju postolja i ankera ormana. | 4.00    | kom   |
| 280 | Ugradnja pjeska u kablovskom rovu   | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju pjeska u kablovskom rovu. Razastiru se dva sloja pjeska, debljine po 10cm, prije i poslije polaganja kabla. Pjesak se polaže cijelom širinom rova.  | 373.66  | m3    |

|  |     |   |  |             |
|--|-----|---|--|-------------|
|  | 281 | Ugradnja "gal" štitnika   | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju "gal"- štitnika mehaničke zaštite, iznad slobodno položenog kabla u rovu. Štitnici se polaže nakon razastiranja drugog sloja pijeska i to tako da se po dužini, međusobno preklapaju za po deset centimetara, prekrivajući kabal u potpunosti.  | 4324.00 kom |
|  | 282 | Ugradnja čelične pocinkovane trake Fe/Zn 25x4mm   | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju čelične pocinkovane trake Fe/Zn 25x4mm, u kablovski rov. Traka se polaže nakon nanošenja prvog sloja iskopa pri zatrpanju rova. Stavka obuhvata i nabavku unakrsnih komada "traka-traka" i povezivanje položene trake sa stubovima (preko djelova trake, provućenih kroz temelje stubova), kao i izvođenje uzemljenja za katodne odvodnike prenapona. | 3601.85 m   |
|  | 283 | Ugradnja trake za upozorenje  | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju trake za upozorenje od mekanog polivinilchlorida koja se postavlja na 20 cm od površine zemlje.   | 7265.69 m   |
|  | 284 | Zatrpanje kablovskog rova materijalom iz iskopa   | Rad obuhvata zatrpanje kablovskog rova materijalom iz iskopa. Zatrpanje se vrši u slojevima od po 20 cm. Pri zatrpanju uklanjati veće komade materijala oštrih ivica.  | 880.89 m3   |
|  | 285 | Ugradnja oznaka za obilježavanje trase kabla na regulisanom terenu                              | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju oznaka za obilježavanje trase kabla na regulisanom terenu. Oznaka se nalazi na mesinganoj pločici, na nepravilnoj betonskoj kocki, a ugrađuje se pri završnim radovima na uređenju terena, na svakih 50 m po pravcu i na mjestima skretanja na po 5 m od centra skretanja u oba pravca, prema detaljima iz projekta.                                  | 115.00 kom  |
|  | 286 | Ugradnja oznaka za ukrštanje kablova sa drugim podzemnim objektima i instalacijama              | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju oznaka za ukrštanje kablova sa drugim podzemnim objektima i instalacijama (10 kV vod, vodovod, kanalizacija, PTT). Oznaka se nalazi na mesinganoj pločici, na nepravilnoj betonskoj kocki, a ugrađuju se prema detaljima iz projekta.   | 50.00 kom   |
|  | 287 | Izrada zaštitnih mjera prilikom ukrštanja kablova sa drugim podzemnim objektima i instalacijama | Rad obuhvata izradu zaštitnih mjera prilikom ukrštanja kablova sa drugim podzemnim objektima i instalacijama, prema detaljima i tehničkim opisom iz projekta.  | 50.00 kom   |
|  | 288 | Ugradnja niskonaponskih visokoučinskih patrona - TS 10/0,4 kV "Benzinska pumpa - Dahna" - 32 A  | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju niskonaponskih visokoučinskih patrona za ugradnju na osnovama u polju javne rasvjete u napojnim trafostanicama 10/0,4 kV. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav   | 3.00 kom    |

|     |  |  |         |     |
|-----|--|--|---------|-----|
|     |  | potreban rad i materijal po ugrađenom patronu.   |         |     |
| 289 | Ugradnja niskonaponskih visokoučinskih patrona - TS 10/0,4 kV "BIS" - 32 A                       | Bitne karakteristike kao kod pozicije 288.   | 3.00    | kom |
| 290 | Ugradnja niskonaponskih visokoučinskih patrona - TS 10/0,4 kV "Lamela Zabjelo b7" - 32 A         | Bitne karakteristike kao kod pozicije 288.   | 3.00    | kom |
| 291 | Ugradnja niskonaponskih visokoučinskih patrona - TS 10/0,4 kV "Supermarket Zabjelo" - 32 A       | Bitne karakteristike kao kod pozicije 288.   | 3.00    | kom |
| 292 | Polaganje napojnog kabla PP00 4x35mm2  | Rad obuhvata nabavku, transport i polaganje napojnog kabla 0,6/1kV - PP00 4x35mm2. Kablovi se polažu na pripremljenoj posteljici kroz zemljani rov i djelimično kroz kablovsku kanalizaciju. U rovu, kabal polagati vijugavo, sa amplitudama od 10cm. Pozicija obuhvata: razvlačenje kablova; provlačenje kablova kroz kablovsku kanalizaciju; uvođenje u stubove i izradu veza na priključnim pločama stubova, razvodnom ormaru i TS.   | 427.49  | m   |
| 293 | Polaganje napojnog kabla PP00 4x25mm2  | Rad obuhvata nabavku, transport i polaganje napojnog kabla 0,6/1kV - PP00 4x25mm2. Kablovi se polažu na pripremljenoj posteljici kroz zemljani rov i djelimično kroz kablovsku kanalizaciju. U rovu, kabal polagati vijugavo, sa amplitudama od 10cm. Pozicija obuhvata: razvlačenje kablova; provlačenje kablova kroz kablovsku kanalizaciju; uvođenje u stubove i izradu veza na priključnim pločama stubova, razvodnom ormaru i TS.   | 4480.51 | m   |
| 294 | Montaža pocinkovanog jednosegmentnog okruglog stuba visine 10m (plus lira FLO II (h=0.5m, L=1m)) | Rad obuhvata nabavku, transport i montažu pocinkovanog jednosegmentnog okruglog stuba visine 10m (plus lira FLO II (h=0.5m, L=1m)), visine optičkog centra 10.5 m. Stub treba da je predviđen za montažu na pripremljenom betonskom temelju, preko temeljne ploče i ankera, ugrađenih u temelje pri njihovoj izradi. Uz stubove, proizvođač treba da dostavi i šablon za centrisanje ankera. Pri dnu stuba, iznad temeljne ploče, treba da se nalazi zavrtanj sa maticom, za vezu stuba sa uzemljivačem. Stub treba da je pocinkovan i na taj način zaštićen od korozije. Stub treba da je atestiran za pritisak vjetra ne manji od 90 daN/m2. Stavka obuhvata i provjeru vertikalnosti stubova nakon montaže, iz dva međusobno normalna pravca. | 76.00   | kom |
| 295 | Montaža pocinkovanog jednosegmentnog okruglog stuba visine 10m (plus lira FLO I (h=0.5m, L=1m)), | Rad obuhvata nabavku, transport i montažu pocinkovanog jednosegmentnog okruglog stuba visine 10m (plus lira FLO I (h=0.5m,   | 40.00   | kom |

|     |   |  |        |     |
|-----|---|--|--------|-----|
|     |   | L=1m)), visine optičkog centra 10.5 m. Stub treba da je predviđen za montažu na pripremljenom betonskom temelju, preko temeljne ploče i ankera, ugrađenih u temelje pri njihovoj izradi. Uz stubove, proizvođač treba da dostavi i šablon za centrisanje ankera. Pri dnu stuba, iznad temeljne ploče, treba da se nalazi zavrtanj sa maticom, za vezu stuba sa uzemljivačem. Stub treba da je pocinkovan i na taj način zaštićen od korozije. Stub treba da je atestiran za pritisak vjetra ne manji od 90 daN/m2. Stavka obuhvata i provjeru vertikalnosti stubova nakon montaže, iz dva međusobno normalna pravca.                                 |        |     |
| 296 | Montaža nasadnog, cjevastog, konusnog, krivog, pocinkovanog stuba visine 10,767 m | Rad obuhvata nabavku, transport i montažu nasadnog, cjevastog, konusnog, krivog, pocinkovanog stuba, dimenzionisan za brzinu vjetra 90 daN/m2 sa revizionim otvorom 500x100mm i odgovarajućim anti-vandal poklopcom, donja ivica otvora na visini 500mm, sa anker pločama čije rastojanje između vijaka iznosi 300 mm zavarenim na stub bez ojačanja u obliku rebara, sa nosačem priključne kutije. Visina stuba je 10.767 m. Stub je opremljen zglobnom konzolom dužine 600mm/5° pripremljen za montažu na vrh LED završetka 220 V. Komplet sa pripadajućim anker vijcima, navrkama i podloškama, u skladu sa tehničkom specifikacijom proizvođača. | 18.00  | kom |
| 297 | Ugradnja priključne ploče opremljene sa dva osigurača FRA-16/10 A                 | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju priključne ploče opremljene sa dva osigurača FRA-16/10 A. Ugrađuje se na nosaču priključne ploče, u otvoru donjeg segmenta stuba.   | 112.00 | kom |
| 298 | Ugradnju priključne ploče opremljene sa tri osigurača FRA-16/10 A                 | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju priključne ploče opremljene sa tri osigurača FRA-16/10 A (stubna mjesta: 1-I-7; 1-II-7; 1-II-8; 1-II-10; 1-II-12; 2-I-17; 2-I-5; 2-I-4; 3-I-9; 3-I-8; 3-I-6; 3-II-6; 3-II-7; 3-II-13; 3-II-9; 4-I-22; 4-I-1; 4-I-25; 4-I-27; 4-I-6; 4-I-8; 4-I-15). Ugrađuje se na nosaču priključne ploče, u otvoru donjeg segmenta stuba.   | 22.00  | kom |
| 299 | Montaža svjetiljke LEDs/630mA/5399 (0-R)/115W/NW 740                              | Rad obuhvata nabavku, transport i montažu svjetiljke LEDs/630mA/5399 (0-R)/115W/NW 740 na liru stuba. Predviđeni dimovanje u 00:00h na 50%. Montaža svjetiljke na liru FLO-II predviđena je pod nagibom 0° i montaža na liru FLO-I predviđena je pod   | 192.00 | kom |

|     |  |   |       |     |
|-----|--|---|-------|-----|
|     |  | nagibom od 5°. Ožičene za elektronske predspojne sprave - od priključne stezaljke do grla E-40 samo dvije dobro izolovane žile, odvojen zaštitni provodnik od usponskog voda, povezan direktno ili preko uvodne stezaljke na zavrtanj za uzemljenje. Provodnici koji idu na grlo ne smiju biti ogoljeni van stezaljke u svjetiljci. Pod stavkom se podrazumijeva svjetiljka sa sistemom led izvora.   |       |     |
| 300 | Montaža stubne svjetiljke LEDs/600mA/5393 (0-R)/144W/NW 740                                      | Rad obuhvata nabavku, transport i montažu stubne svjetiljke LEDs/600mA/5393 (0-R)/144W/NW 740 na stub pod nagibom od 0°. Predviđeni dimovanje u 00:00h na 50%. Ožičene za elektronske predspojne sprave - od priključne stezaljke do grla E-40 samo dvije dobro izolovane žile, odvojen zaštitni provodnik od usponskog voda, povezan direktno ili preko uvodne stezaljke na zavrtanj za uzemljenje. Provodnici koji idu na grlo ne smiju biti ogoljeni van stezaljke u svjetiljci. Pod stavkom se podrazumijeva svjetiljka sa sistemom led izvora.   | 18.00 | kom |
| 301 | Isporuka i ugradnja slobodnostojeg niskonaponskog kablovskog razvodnog ormara "RO-jo-2 i RO-jo-3 | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju slobodnostojećeg niskonaponskog kablovskog razvodnog ormara "RO-jo-2 i RO-jo-3, na pripremljenom betonskom temelju. Ormar treba da je izrađen sa vratima na zaključavanje. Ormar treba da se isporuči zajedno sa postoljem i ankerima za montažu. Stepen zaštite IP 54. U ormaru ugraditi opemu u svemu prema jednopolnoj šemi ormara. Sekcija 1 (dovod): kompaktni tropolni prekidač 250A 1kom, izolaciona montažna ploča 1kom, metal-oksidni odvodnici prenapona 20kA 3kom i oklopljeni osigurač-rastavljač 100/25A, 690V 1kom; Sekcija 2: trosistemsко, trofazno brojilo aktivne energije 3x380 V nazivne struje 60 A, sa integriranim uklopnim satom za promjenu tarife 1 kom, izolaciona montažna ploča 1kom, automatski prekidač 6A 2kom, digitalni voltmeter 0-600 V 1kom i brojač radnih sati 1kom; Sekcija 3 (upravljanje i razvod): dvokanalni kompaktni vremenski prekidač 1kom, tropolni kontaktor sa dva para pomoćnih kontakata, 500 V, 80A, 230 V, 50Hz 1kom, jednopolna sklopka sa nultim položajem "1-0-2" 1kom, izolaciona montažna ploča 1kom, automatski prekidač 16A 2kom, automatski | 2.00  | kom |

|     |  |  |            |
|-----|--|--|------------|
|     |  | prekidač 6A 1kom, monofazna utičnica 1kom, kompaktna fluo svjetiljka koja se aktivira preko mikroprekidača sa unutrašnje strane vrata 1kom, oklopljeni osigurač-rastavljač 160/63A, 690V 1kom, oklopljeni osigurač-rastavljač 160/20A, 690V 4kom, oklopljeni osigurač-rastavljač 160/25A, 690V 2kom i brava sa univerzalnim ključem, za odjeljak sa brojilom sa ključem EPCG 1kom. Podrazumijeva se i plaća kompletna montaža i povezivanje.   |            |
| 302 | Geodetski radovi za potrebe izmještanja i zaštite 10 kV kablova                                | Rad obuhvata sva geodetska mjerena, koja podrazumijevaju prenošenje podataka s projekta na teren i sva neophodna geodetska snimanja za izradu katastra instalacija i projekta održavanja objekta.  | 1.00 pauš. |
| 303 | Probni iskopi za utvrđivanje načina polaganja i dubine ukopavanja postojećih 10kV kablova      | Rad obuhvata probni iskopi za utvrđivanje načina polaganja i dubine ukopavanja postojećih 10kV kablova. Probne iskope vršiti ručno i uz maksimalne mjere opreza, kako ne bi došlo do oštećenja kablova.  | 4.80 m3    |
| 304 | Otkop postojećih 10 kV kablova: 3 kabla - trasa 66 m - širina rova 0,6 m, dubina rova 1,4 m    | Rad obuhvata otkop postojećih 10 kV kablova na dionicama pri prolazu ispod planiranih kolovoza, sa povećanjem dubine njihovog rova do 1,40m, sa utovarom i odvozom viška materijala na deponiju Izvođača. Otkop se vrši ručno, u beznaponskom stanju kablova i uz maksimalne mjere opreza. Stavka obuhvata i izvlačenje kablova iz rova radi produbljavanja rova. Iskop se vrši u zemljištu IV kategorije. Otkope dionice u kolovozu vršiti po 5 m sa jedne i druge strane trotoara, da bi se dobila dovoljna dužina kablova za njihovo spuštanje na traženu dubinu. | 68.04 m3   |
| 305 | Otkop postojećih 10 kV kablova: 4 kabla - trasa 40 m - širina rova 0,7 m, dubina rova 1,4 m    | Bitne karakteristike kao kod pozicije 304.   | 46.06 m3   |
| 306 | Otkop postojećih 10 kV kablova: 6 kablova - trasa 39 m - širina rova 1 m, dubina rova 1,4 m    | Bitne karakteristike kao kod pozicije 304.   | 149.80 m3  |
| 307 | Otkop postojećih 10 kV kablova: 11 kablova - trasa 23 m - širina rova 1,7 m, dubina rova 1,4 m | Bitne karakteristike kao kod pozicije 304.   | 76.16 m3   |
| 308 | Izrada mehaničke zaštite i zatrpanjanje kablovskog rova za 3x10 kV kabla                       | Rad obuhvata izradu mehaničke zaštite 10 kV kablova i zatrpanjanje kablovskog rova na mjestu prolaza kabla ispod kolovoza saobraćajnice. Pozicija obuhvata: nabavku, transport i razastiranje dva sloja pijeska, debljine po 10 cm, ispod i iznad kabla; vraćanje kabla u pripremljeni rov; zatrpanjanje rova na dionici gdje se izvodi  | 66.00 m    |

|     |  |   |             |
|-----|--|---|-------------|
|     |  | mehanička zaštita (u kolovozu); nabavku, transport i polaganje armirano-betonских ploča za potpuno prekrivanje tri 10kV kabla (0.4x1x0.05 m) ili četiri 10 kV kabla (0.5x1x0.05 m) ili šest 10 kV kablova (0.8x1x0.05 m) ili jedanaest 10 kV kablova (2x(0.75x1x0.05 cm)), nakon polaganja drugog sloja pijeska; nabavku, transport i polaganje prve plastične trake sa upozorenjem da se ispod nalazi elektroenergetski 10 kV kabl (preko armirano-betonских ploča); nabavku, transport i nasipanje sloja "mršavog betona", debljine 20 cm, cijelom širinom rova; nabavku, transport i polaganje druge plastične trake sa upozorenjem da se ispod nalazi elektroenergetski 10kV kabl (preko sloja "mršavog betona"); nasipanje tampon sloja. |             |
| 309 | Izrada mehaničke zaštite i zatrpanje kablovskog rova za 4x10 kV kabla    | Bitne karakteristike kao kod pozicije 308.  | 40.00 m     |
| 310 | Izrada mehaničke zaštite i zatrpanje kablovskog rova za 6x10 kV kablova  | Bitne karakteristike kao kod pozicije 308.  | 39.00 m     |
| 311 | Izrada mehaničke zaštite i zatrpanje kablovskog rova za 11x10 kV kablova | Bitne karakteristike kao kod pozicije 308.  | 23.00 m     |
| 312 | Iskop zemljanog rova za: 1 kabal (rov 0,4x0,8x373m)                      | Rad obuhvata iskop zemljanog rova za polaganje 10 kV kablova na novoj trasi, u materijalu III do V kategorije, sa utovarom i odvozom viška materijala na deponiju Izvođača.   | 119.23 m3   |
| 313 | Iskop zemljanog rova za: 2 kabla (rov 0,42x0,8x55m)                      | Bitne karakteristike kao kod pozicije 312.  | 18.28 m3    |
| 314 | Iskop zemljanog rova za: 3 kabla (rov 0,56x0,8x131m)                     | Bitne karakteristike kao kod pozicije 312.  | 58.51 m3    |
| 315 | Iskop zemljanog rova za: 5 kablova (rov 0,84x0,8x376m)                   | Bitne karakteristike kao kod pozicije 312.  | 252.40 m3   |
| 316 | Ugradnja pijeska i izrada posteljice kabla i kablovske kanalizacije      | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju pijeska i izradu posteljice kabla i kablovske kanalizacije. Pri slobodnom polaganju kablova, prvo se razastire sloj pijeska debljine 10 cm, a nakon polaganja kablova i drugi sloj pijeska debljine 10 cm. Pri izradi kablovske kanalizacije, prvo se razastire sloj pijeska debljine 20 cm, a nakon postavljanja kablovica i drugi sloj pijeska koji treba da ih prekriva za 10 cm.   | 151.34 m3   |
| 317 | Ugradnja "gal" štitnika  | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju "gal"- štitnika mehaničke zaštite, iznad slobodno položenog kabla u rovu. Štitnici se polažu nakon razastiranja drugog sloja pijeska i to tako da se po dužini, međusobno  | 3445.00 kom |

|     |  |   |          |     |
|-----|--|---|----------|-----|
|     |  | preklapaju za po 10 cm, prekrivajući kabal u potpunosti.  |          |     |
| 318 | Zatrpanje kablovskog rova materijalom iz iskopa  | Rad obuhvata zatrpanje kablovskog rova materijalom iz iskopa. Zatrpanje se vrši u slojevima od po 20 cm, uz nabijanje do postizanja zbijenost od 92%. Pri zatrpanju uklanjati veće komade materijala oštrih ivica.  | 297.08   | m3  |
| 319 | Ugradnja trake za upozorenje   | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju PVC trake za upozorenje sa odgovarajućim natpisom da se ispod nalazi elektroenergetski kabl. Traka se postavlja iznad svakog kabla pojedinačno u dva sloja. Traka se polaže na 20 cm ispod gornje površine rova, prije zatrpanja rova poslednjim slojem iskopa.  | 5787.00  | m   |
| 320 | Ugradnja opeke za razdvajanje položenih kablova  | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju opeke dimenzija 5cmx12cmx25cm za razdvajanje položenih 10 kV kablova i za razdvajanje položenih 10 kV i 1 kV kablova. Opeka se postavlja na svakih 1 m trase na kojoj je položeno više kablova. Obračun i plaćanje po komadu postavljene opeke.  | 1951.00  | kom |
| 321 | Polaganje energetskog kabla XHE 49-A 1x240 mm <sup>2</sup> , 12/20kV                                   | Rad obuhvata nabavku, transport i polaganje energetskog kabla sa izolacijom i plaštom od PVC mase, prema DIN VDE 276-620. Kablovi se polažu na pripremljenoj posteljici kroz zemljani rov. Pozicija obhvata i razvlačnje kablova.   | 10708.00 | m   |
| 322 | Ugradnja čelične pocinkovane trake Fe/Zn 25x4mm  | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju čelične pocinkovane trake Fe/Zn 25x4mm, u kablovski rov. Traka se polaže pri zatrpanju rova, na dubini od 40 cm, nakon nanošenja prvog sloja iskopa. Stavka obuhvata i razvlačenje trake, nabavku ukrasnih komada "traka-traka" (JUS N.B4.936) i izradu međusobnih veza traka. Traka se u rov polaže nasatice. | 933.00   | m   |
| 323 | Ugradnja 10kV spojnice za međusobno spajanje novoprojektovanih i postojećih jednožilnih kablova        | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju 10kV spojnice za međusobno spajanje novoprojektovanih jednožilnih kablova izolovanih plastičnom masom XHE 49-A 1x240 mm <sup>2</sup> , sa postojećim jednožilnim kablovima izolovanim plastičnom masom XHE 49-A 1x240 mm <sup>2</sup> . Stavka obuhvata materijal za jednu fazu.                               | 42.00    | kom |
| 324 | Ugradnja prelazne 10kV spojnice za međusobno spajanje novoprojektovanih i postojećih trožilnih kablova | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju prelazne 10kV spojnice za međusobno spajanje novoprojektovanih jednožilnih kablova izolovanih plastičnom masom XHE 49-A 1x240 mm <sup>2</sup> , sa postojećim trožilnim  | 5.00     | kom |

|     |   |   |         |       |
|-----|---|---|---------|-------|
|     |   | kablovima izolovanih papirom masom IPO-A 3x150(240) mm2. Stavka obuhvata materijal za jednu fazu.   |         |       |
| 325 | Ugradnja kablovske završnice za jednožilne 10kV kablove   | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju kablovske završnice za jednožilne 10kV kablove izolovane plastičnom masom za unutrašnju montažu. Stavka obuhvata materijal za sve tri faze.  | 1.00    | set   |
| 326 | Ugradnja T-adaptera za priključenje 10 kV kablovskih vodova                                     | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju T-adaptera za priključenje 10 kV kablovskih vodova na postrojenja izolovana gasom. Stavka obuhvata materijal za tri faze.  | 1.00    | set   |
| 327 | Ugradnja obujmica   | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju obujmica od neferomagnetskog materijala za omotavanje formiranog snopa jednožilnih kablova na svakih 1m do 2m, u svemu prema tehničkim preporukama.  | 3569.00 | kom   |
| 328 | Ugradnja oznaka za obilježavanje trase kabela na regulisanom terenu                             | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju oznaka za obilježavanje trase kabela na regulisanom terenu. Oznaka se nalazi na mesinganoj pločici, na nepravilnoj betonskoj kocki, a ugrađuje se pri završnim radovima na uređenju terena, na svakih 50 m po pravcu i na mjestima skretanja na po 5 m od centra skretanja u oba pravca, na mjestima ukrštanja kabela sa drugim instalacijama i ostalim mjestima, sve prema detaljima iz projekta. | 43.00   | kom   |
| 329 | Ugradnja oznaka za ukrštanje kablova sa drugim podzemnim objektima i instalacijama              | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju oznaka za ukrštanje kablova sa drugim podzemnim objektima i instalacijama (10 kV vod, vodovod, kanalizacija, PTT). Oznaka se nalazi na mesinganoj pločici, na nepravilnoj betonskoj kocki, a ugrađuju se prema detaljima iz projekta.  | 30.00   | kom   |
| 330 | Izrada zaštitnih mjera prilikom ukrštanja kablova sa drugim podzemnim objektima i instalacijama | Rad obuhvata izradu zaštitnih mjera prilikom ukrštanja kablova sa drugim podzemnim objektima i instalacijama, prema detaljima i tehničkim opisom iz projekta.   | 30.00   | kom   |
| 331 | Ispitivanje izvedenih elektromontažnih radova   | Rad obuhvata ispitivanje izvedenih elektromontažnih radova, obezbjeđivanje sertifikata o efikasnosti sistema zaštite od opasnog napona dodira, mjerjenje otpora uzemljenja i sva ostala neophodna mjerjenja i ispitivanja u skladu sa propisima.  | 1.00    | pauš. |
| 332 | Geodetski radovi za potrebe izmjehantanja i zaštite nadzemnih i podzemnih NN vodova             | Rad obuhvata sva geodetska mjerjenja, koja podrazumijevaju prenošenje podataka s projekta na teren i sva neophodna geodetska snimanja za izradu katastra instalacija i projekta održavanja objekta.   | 1.00    | pauš. |

|  |     |   |   |       |       |
|--|-----|---|---|-------|-------|
|  | 333 | Iskop za temelje betonskih stubova NN vodova koji se izmještaju     | Rad obuhvata mašinski i ručni iskop u materijalu III do V kategorije kategorije za temelje betonskih stubova NN vodova koji se izmještaju, dimenzija prema detaljima iz projekta, sa direktnim utovarom i odvozom viška materijala na deponiju Izvođača.  | 16.48 | m3    |
|  | 334 | Ugradnja AB stubova 9/315   | Rad obuhvata nabavku, transport, podizanje i ugradnju armirano-betonskih stubova.   | 8.00  | kom   |
|  | 335 | Ugradnja AB stubova 9/1000  | Rad obuhvata nabavku, transport, podizanje i ugradnju armirano-betonskih stubova.   | 8.00  | kom   |
|  | 336 | Izrada betonskih blok temelja stubova                               | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju materijala za izradu betonskih blok temelja stubova. Pozicija obuhvata: nabavku i dopremanje do stubnih mjeseta šljunka, cementa i vode; spravljanje i ugradnja betona sa ne manje od 250 kg cementa po m3 betona; finu obradu gornje površine - kape betonskih temelja i njegovanje betona. Na stubnom mjestu 1n potrebno je u temelj ugraditi 3xPVC cijev f80mm, na 3n 3xPVC cijev f80mm, na 4n 6xPVC cijev f80mm, na 5n 2xPVC cijev f80mm, na 9n 4xPVC cijev f80mm, na 10n 3xPVC cijev f80mm, na 12n 1xPVC cijev f80mm, na 15n 1xPVC cijev f80mm za mehaničku zaštitu kabla kroz temelj. PVC cijevi su uračunata u predmjeru za 1 kV kablovski vod. Radove izvesti prema detaljima iz projekta. | 10.40 | m3    |
|  | 337 | Demontaža 19 postojećih stubova NN mreže                            | Rad obuhvata demontažu 19 postojećih stubova NN mreže i deponovanje u zoni gradilišta, radi predaje Invesitoru.   | 1.00  | pauš. |
|  | 338 | Izmještanje postojećih mjernih ormara za potrošače i javnu rasvjetu | Rad obuhvata izmještanje postojećih mjernih ormara za potrošače i mjerne ormare javne rasvjete sa postojećih stubova, na nove betonske stubove zajedno sa priključnim kablovima, šelnama za ormari, obujmicama za kablove, stezaljkama i svim ostalim pomoćnim materijalom, u svemu prema projektnoj dokumentaciji.   | 7.00  | kom   |
|  | 339 | Pripremni elektromontažni radovi                                    | Rad obuhvata izvođenje pripremnih elektromontažnih radova, koji podrazumijevaju: kratko spajanje i uzemljivanje provodnika na početnoj i krajnjoj tački izmještanja; ankerisanje početnog i krajnjeg stuba koji se zadržavaju i opuštanje i namotavanje postojećeg užeta koje se zadržava.  | 1.00  | pauš. |
|  | 340 | Ugradnja dvodijelnih obujmica D=130-150, sa kukama                  | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju dvodijelnih obujmica sa imbus šarafima, sa kukama, za montažu na betonskim   | 13.00 | kom   |

|     |   |   |       |       |
|-----|---|---|-------|-------|
|     |   | stubovima, a za nošenje ovješenja kablovskih snopova, u svemu prema projektnoj dokumentaciji.   |       |       |
| 341 | Ugradnja dvodijelnih obujmica D=200-250, sa kukama  | Bitne karakteristike kao kod pozicije 341.  | 11.00 | kom   |
| 342 | Ugradnja pribora za vješanje kablovskog snopa na stubovima -konzola                               | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju komplet pribora za vješanje distributivnog samonosivog kablovskog snopa na stubovima, na dvodjelnim čeličnim obujmicama, u svemu prema projektnoj dokumentaciji.   | 17.00 | kom   |
| 343 | Ugradnja pribora za vješanje kablovskog snopa na stubovima -nosna stezaljka                       | Bitne karakteristike kao kod pozicije 343.  | 3.00  | kom   |
| 344 | Ugradnja pribora za vješanje kablovskog snopa na stubovima -zatezna stezaljka                     | Bitne karakteristike kao kod pozicije 343.  | 11.00 | kom   |
| 345 | Ugradnja pribora za vješanje kablovskog snopa na stubovima -zatezna stezaljka za kućni priključak | Bitne karakteristike kao kod pozicije 343.  | 32.00 | kom   |
| 346 | Ugradnja pribora za vješanje kablovskog snopa na stubovima -kabloska vezica                       | Bitne karakteristike kao kod pozicije 343.  | 25.00 | kom   |
| 347 | Razvlačenje postojećeg samonosivog kablovskog snopa   | Rad obuhvata razvlačenje postojećeg samonosivog kablovskog snopa duž trase sa montažom, podizanjem, zavješenjem i povezivanjem, u svemu prema projektnoj dokumentaciji.   | 1.00  | pauš. |
| 348 | Ugradnja izolovanih vododihtujućih čaura FID-F Al-Al 35/35  | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju izolovanih vododihtujućih čaura za povezivanje provodnika SKS-a na stubovima sa zateznim prihvatanjem.   | 6.00  | kom   |
| 349 | Ugradnja izolovanih vododihtujućih čaura FID-N Al-Al 54/54  | Bitne karakteristike kao kod pozicije 349.  | 2.00  | kom   |
| 350 | Ugradnja izolovanih vodozaptivnih priključnih stezaljki   | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju izolovanih vodozaptivnih priključnih stezaljki, za vezu SKS X00/0-A 4x70+54.6 mm <sup>2</sup> sa kablom PP00-A 4x16 mm <sup>2</sup> ili PP00-A 4x25 mm <sup>2</sup> ili PP00-A 4x35 mm <sup>2</sup> ili PP00-A 4x70 mm <sup>2</sup> ili PP00-A 4x95mm <sup>2</sup> , u svemu prema projektnoj dokumentaciji. | 92.00 | kom   |
| 351 | Ugradnja izolovanih odcjepnih stezaljki   | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju izolovanih odcjepnih stezaljki za vezu SKS voda sa SKS odcjepom i za priključenje kućnih SKS priključaka na napojni SKS vod, u svemu prema projektnoj dokumentaciji.   | 64.00 | kom   |
| 352 | Montaža odvodnika prenapona tipa  | Rad obuhvata nabavku, transport i montažu odvodnika prenapona, komplet sa povezivanjem na traku za uzemljenje priključkom "uže-traka", u svemu prema projektnoj dokumentaciji.  | 64.00 | kom   |

|  |     |   |   |        |     |
|--|-----|---|---|--------|-----|
|  | 353 | Ugradnja izolovanih vodozaptivnih priključnih stezaljki za vezu odvodnika prenapona sa SKS-om | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju izolovanih vodozaptivnih priključnih stezaljki za vezu odvodnika prenapona sa SKS-om, u svemu prema projektnoj dokumentaciji.  | 64.00  | kom |
|  | 354 | Ugradnja trake Fe-Zn 25x4 mm2 niz stubove   | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju trake Fe-Zn 25x4 mm2 niz stubove 1n, 3n, 4n, 16p, 5n, 9n, 10n, 15n i 12n sa međusobnim povezivanjem na traku u rovu kablovskog voda. Međusobno spajanje traka izvesti ukrstnim komadima "traka-traka" JUS N.B4.936. Traku uz stub fiksirati prohrom obujmicama sa žabicama. Obračun po stubnom mjestu. | 9.00   | kom |
|  | 355 | Montaža profilisanog željeza  | Rad obuhvata nabavku, transport i montažu profilisanog željeza L50mmx50mmx5mm, za zaštitu zemljovodne trake odvodnika prenapona (dužine 2.2m, težine 8.5 kg/kom) niz stub, u svemu prema projektnoj dokumentaciji.  | 9.00   | kom |
|  | 356 | Iskop rova za polaganje kablova   | Rad obuhvata mašinski iskop u materijalu III do V kategorije za izradu rova dimenzija 0,4mx0,8mx441m, za polaganje kablova, sa direktnim utovarom i odvozom viška materijala na deponiju Izvođača.  | 141.12 | m3  |
|  | 357 | Ugradnja pijeska u kablovskom rovu  | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju pijeska u kablovskom rovu i izrada posteljice kabla. Pri slobodnom polaganju kablova, prvo se razastire sloj pijeska debljine 10 cm, a nakon polaganja kablova i drugi sloj pijeska debljine 10 cm.  | 47.63  | m3  |
|  | 358 | Zatrpanje kablovskog rova materijalom iz iskopa   | Rad obuhvata zatrpanje kablovskog rova materijalom iz iskopa. Zatrpanje se vrši u slojevima od po 20 cm, uz nabijanje do postizanja zbijenost od 92%. Pri zatrpanju uklanjati veće komade materijala oštih ivica.   | 93.49  | m3  |
|  | 359 | Ugradnja trake za upozorenje  | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju PVC trake za upozorenje sa odgovarajućim natpisom da se ispod nalazi elektroenergetski kabl. Traka se postavlja iznad svakog kabla pojedinačno u dva sloja. Traka se polaže na 20 cm ispod gornje površine rova, prije zatrpanja rova poslednjim slojem iskopa.  | 908.00 | m   |
|  | 360 | Ugradnja "gal" štitnika   | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju "gal"- štitnika mehaničke zaštite, iznad slobodno položenog kabla u rovu. Štitnici se polažu nakon razastiranja drugog sloja pijeska i to tako da se po dužini, međusobno preklapaju za po 10 cm, prekrivajući kabal u potpunosti.   | 567.00 | kom |

|  |     |   |  |           |
|--|-----|---|--|-----------|
|  | 361 | Ugradnja oznaka za obilježavanje trase kabla na regulisanom terenu        | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju oznaka za obilježavanje trase kabla na regulisanom terenu. Oznaka se nalazi na mesinganoj pločici, na nepravilnoj betonskoj kocki, a ugrađuje se pri završnim radovima na uređenju terena, na svakih 50 m po pravcu i na mjestima skretanja na po 5 m od centra skretanja u oba pravca, sve prema detaljima iz projekta.  | 40.00 kom |
|  | 362 | Polaganje energetskih 1 kV kablova PP00-A 4x16 mm <sup>2</sup> , 0,6/1 kV | Rad obuhvata nabavku, transport i polaganje energetskih 1 kV kablova sa izolacijom i plaštom od PVC mase, prema JUS N.C5 220/75. Kablovi se polažu na pripremljenoj posteljici kroz zemljani rov. Pozicija obuhvata razvlačenje kabla, montažu kabla na stubovima NN mreže i izrada strujnih veza na stubovima NN mreže.   | 161.00 m  |
|  | 363 | Polaganje energetskih 1 kV kablova PP00-A 4x25 mm <sup>2</sup> , 0,6/1 kV | Bitne karakteristike kao kod pozicije 363.   | 61.00 m   |
|  | 364 | Polaganje energetskih 1 kV kablova PP00-A 4x35 mm <sup>2</sup> , 0,6/1 kV | Bitne karakteristike kao kod pozicije 363.   | 51.00 m   |
|  | 365 | Polaganje energetskih 1 kV kablova PP00-A 4x70 mm <sup>2</sup> , 0,6/1 kV | Bitne karakteristike kao kod pozicije 363.   | 163.00 m  |
|  | 366 | Polaganje energetskih 1 kV kablova PP00-A 4x95 mm <sup>2</sup> , 0,6/1 kV | Bitne karakteristike kao kod pozicije 363.   | 420.00 m  |
|  | 367 | Montaža toploskupljujućih kablovskih glava EPKT 0015                      | Rad obuhvata nabavku, transport i montažu toploskupljujućih kablovskih glava za postavljanje na 1kV kablovima, prema projektnoj dokumentaciji.   | 8.00 kom  |
|  | 368 | Montaža toploskupljujućih kablovskih glava EPKT 0031                      | Bitne karakteristike kao kod pozicije 368.   | 3.00 kom  |
|  | 369 | Montaža toploskupljujućih kablovskih glava EPKT 0047                      | Bitne karakteristike kao kod pozicije 368.   | 4.00 kom  |
|  | 370 | Ugradnja 1kV kablovske spojnice POLJ-01/4x10-35                           | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju 1kV kablovske spojnice, prema projektnoj dokumentaciji.   | 6.00 kom  |
|  | 371 | Ugradnja 1kV kablovske spojnice POLJ-01/4x70-120                          | Bitne karakteristike kao kod pozicije 371.   | 4.00 kom  |
|  | 372 | Ugradnja čelične pocinkovane trake Fe/Zn 25x4mm                           | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju čelične pocinkovane trake Fe/Zn 25x4mm u kablovski rov. Traka se polaže pri zatrpanju rova, na dubini od 40 cm, nakon nanošenja prvog sloja iskopa. Stavka obuhvata i razvlačenje trake, nabavku ukrasnih komada "traka-traka" (JUS N.B4.936) i izradu međusobnih veza traka. Traka se u rov polaže nasatice Traka se na oba kraja veže na traku Fe-Zn 20x3 mm postavljenu niz stubove br. 13 i br. 14. za uzemljenje ventilskih odvodnika prenapona. | 450.00 m  |

|  |     |   |   |         |       |
|--|-----|---|---|---------|-------|
|  | 373 | Montaža aluminijske obujmice  | Rad obuhvata nabavku, transport i montažu aluminijske obujmice (perforirana traka) za fiksiranje opreme na stubu (kabal, kablovske glave i PVC cijevi), za potrebe montaže 1kV kablovskog voda na stubove NN mreže.   | 133.00  | kom   |
|  | 374 | Ugradnja PVC cijevi f80 mm  | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnja PVC cijevi f80 mm za mehaničku zaštitu kabla niz stub i kroz temelj, dužine 3,2 m, za potrebe montaže 1kV kablovskog voda na stubove NN mreže.   | 19.00   | kom   |
|  | 375 | Ugradnja olovnih obujmica   | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnja olovnih obujmica sa oznakom tipa, presjeka, naponskog nivoa i godine polaganja kabla na oba kraja kabla.   | 36.00   | kom   |
|  | 376 | Geodetski radovi za potrebe izrade kablovske kanalizacije u trupu saobraćajnice | Rad obuhvata sva geodetska mjerjenja, koja podrazumijevaju prenošenje podataka s projekta na teren i sva neophodna geodetska snimanja za izradu katastra instalacija i projekta održavanja objekta.   | 1.00    | pauš. |
|  | 377 | Iskop rovova za izradu kablovske kanalizacije u trupu saobraćajnice             | Rad obuhvata mašinski iskop u materijalu III do V kategorije za izradu rovova kablovske kanalizacije u trupu saobraćajnice, za postojeće i buduće elektroenergetske vodove dimenzija 0,84mx1,1m (za šest kablovica), 0,63mx1,1m (za dvije i tri kablovice) i 0,5mx1,1 m (za jednu kablovicu), na dionici trase projektovane saobraćajnice, kako je dato projektnom dokumentacijom, sa direktnim utovarom i odvozom viška materijala na deponiju Izvođača. | 706.63  | m3    |
|  | 378 | Ugradnja pijeska u kablovskom rovu  | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju pijeska u kablovskom rovu. Prvo se na dnu rova razastre sloj pijeska debljine 10 cm cijelom širinom rova, a drugi sloj pijeska se nasipa nakon polaganja kablovica takođe cijelom širinom rova, tako da gornju površinu kablovice prekriva za 10 cm.   | 471.09  | m3    |
|  | 379 | Ugradnja fleksibilne cijevi HDPE/LDPE f160mm                                    | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju fleksibilne cijevi HDPE/LDPE f160mm za izradu projektovane kablovske kanalizacije. Neiskorišćene kablovice zatvoriti gumenim čepovima do korišćenja.   | 8187.00 | m     |
|  | 380 | Zatrpanjanje kablovskog rova materijalom iz iskopa                              | Rad obuhvata zatrpanjanje kablovskog rova materijalom iz iskopa. Zatrpanjanje se vrši u slojevima od po 20 cm, uz nabijanje do postizanja zbijenost od 92%. Pri zatrpanju uklanjati veće komade materijala oštih ivica.   | 235.54  | m3    |
|  | 381 | Ugradnja čelične pocinkovane trake Fe/Zn 25x4mm                                 | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju čelične pocinkovane trake Fe/Zn 25x4mm u kablovski rov. Traka se polaže pri  | 1419.00 | m     |

|     |   |   |         |     |
|-----|---|---|---------|-----|
|     |   | zatrpanju rova, na dubini od 40 cm, nakon nanošenja prvog sloja iskopa.   |         |     |
| 382 | Ugradnja trake za upozorenje                                    | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju PVC trake za upozorenje sa odgovarajućim natpisom da se ispod nalazi elektroenergetski kabl. Traka se polaže prije nasipanja tampon sloja i to prema broju kablovica u jednom sloju.   | 1447.00 | m   |
| 383 | Izrada betonskih okana unutrašnjih dimenzija 1,5mx1,5mx1,5m     | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju materijala za izradu betonskih okana unutrašnjih dimenzija 1,5mx1,5mx1,5m koji prihvataju fleksibilne cijevi HDPE/LDPE f160mm. Pozicija obuhvata i iskop zemljišta, kao i isporuku rama sa lakolivenim metalnim poklopcem sa bravom za obezbjeđivanje. Na dnu okna, u najnižoj tački je potrebno postaviti ispusnu PVC cijev za odvod vode iz okna. Izrada okna u svemu prema detaljima iz projektne dokumentacije | 118.00  | kom |
| 384 | Ugradnja oznaka za obilježavanje krajeva kablovske kanalizacije | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju oznaka za obilježavanje krajeva kablovske kanalizacije. Oznaka se nalazi na mesinganoj pločici, na nepravilnoj betonskoj kocki, a ugrađuje se pri završnim radovima na uređenju terena, prema detaljima iz projekta.   | 22.00   | kom |
| 385 | Geodetski radovi za potrebe izgradnje tk kanalizacije           | Rad obuhvata sva geodetska mjerena, koja podrazumijevaju prenošenje podataka s projekta na teren, kontrolu položaja cijevi tk kanalizacije i sva neophodna geodetska snimanja za izradu katastra instalacija i projekta održavanja objekta.   | 6000.00 | m   |
| 386 | Nabavka PVC cijevi (krute) Ø110/3,2 mm, dužine 6 m              | Rad obuhvata nabavku PVC cijevi (krute) Ø110/3,2 mm, dužine 6 m. Osim cijevi za novu kanalizaciju, računata je potreba zamjene oštećenih postojećih cijevi prilikom proširenja ili dislociranja postojeće kanalizacije. Zamjena oštećene cijevi podrazumijeva dodavanje nove cijevi duž cijelog raspona. Projektovana količina obuhvata zamjenu 0,5 PVC cijevi (8,33%) cijelom dužinom trase koja se zadržava.  | 4179.00 | kom |
| 387 | Nabavka gumene brtve za nastavljanje PVC cijevi Ø110/3,2 mm     | Rad obuhvata nabavku gumene brtve za nastavljanje PVC cijevi Ø110/3,2 mm.   | 4179.00 | kom |
| 388 | Nabavka PVC uvodnica Ø110/3,2 mm dužine 0,5 m                   | Rad obuhvata nabavku PVC uvodnica Ø110/3,2 mm dužine 0,5 m.   | 1239.00 | kom |
| 389 | Nabavka PVC držača odstojni 110/2mm                             | Rad obuhvata nabavku PVC držača odstojni 110/2mm.   | 1166.00 | kom |
| 390 | Nabavka PVC držača odstojni 110/4mm                             | Rad obuhvata nabavku PVC držača odstojni  | 3754.00 | kom |

|     |  |   |         |     |
|-----|--|---|---------|-----|
|     |  | 110/4mm.  |         |     |
| 391 | Nabavka čepova za zatvaranje PVC cijevi Ø110/3,2 mm        | Rad obuhvata nabavku čepova za zatvaranje PVC cijevi Ø110/3,2 mm.   | 235.00  | kom |
| 392 | Nabavka Pe cijev Ø40 mm - 10 bara                          | Rad obuhvata nabavku Pe cijevi Ø40 mm - 10 bara za rekonstrukciju pretpлатničkih kablova za koje ne postoji katastar.   | 2500.00 | m   |
| 393 | Nabavka spojnica za Pe cijev Ø40 mm - 10 bara              | Rad obuhvata nabavku spojnica za Pe cijevi Ø40 mm - 10 bara za rekonstrukciju pretpлатničkih kablova za koje ne postoji katastar.   | 5.00    | kom |
| 394 | Ugradnja PTT traka za upozorenje                           | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju PTT traka za upozorenje.   | 6000.00 | m   |
| 395 | Ugradnja rama i lakog tk poklopca sa ramom                 | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju rama i lakog tk poklopca sa ramom (klasa C250). Poklopac treba da ima šaraf za nestandardni ključ za zaštitu od krađe. Okretanjem šarafa za 90°, leptir na dnu šarafa zalazi u procjep (žlijeb) rama.  | 103.00  | kom |
| 396 | Ugradnja rama i teškog tk poklopca sa ramom                | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju rama i teškog tk poklopca sa ramom (klasa D400). Poklopac treba da ima šaraf za nestandardni ključ za zaštitu od krađe. Okretanjem šarafa za 90°, leptir na dnu šarafa zalazi u procjep (žlijeb) rama. | 3.00    | kom |
| 397 | Ugradnja sitnog pijeska                                    | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju sitnog pijeska granulacije 0-4mm za oblaganje PVC cijevi, prema detaljima iz projekta.   | 650.00  | m3  |
| 398 | Trasiranje - određivanje trase rova i lociranje okana      | Rad obuhvata trasiranje - određivanje trase rova i lociranje okana prije iskopa.  | 5887.00 | m   |
| 399 | Lociranje postojećih instalacija                           | Rad obuhvata lociranje postojećih instalacija pomoću tragača kablova i oscilatora.  | 5887.00 | m   |
| 400 | Ručni iskop za utvrđivanje položaja postojećih instalacija | Rad obuhvata ručni iskop poprečnog rova (šlica), za utvrđivanje položaja postojećih instalacija.  | 200.00  | m   |
| 401 | Zasijecanje asfalta i betona                               | Rad obuhvata dvostrano prorezivanje asfalta i betona opremom za sječenje betona.  | 100.00  | m   |
| 402 | Rušenje betona debljine 15 cm                              | Rad obuhvata rušenje betonskih površina debljine 15 cm.   | 100.00  | m2  |
| 403 | Rušenje betona debljine preko 15 cm                        | Rad obuhvata rušenje betonskih površina debljine preko 15 cm.   | 100.00  | m2  |
| 404 | Rušenje asfalta debljine 0-10 cm                           | Rad obuhvata rušenje asfaltnih površina debljine 0-10 cm.   | 100.00  | m2  |
| 405 | Opravka betonskih površina debljine 15cm                   | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju betona C25/30 debljine 15cm za opravku betonskih površina.   | 100.00  | m2  |
| 406 | Opravka betonskih površina debljine preko 15cm             | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju  | 100.00  | m2  |

|     |  |   |         |    |
|-----|--|---|---------|----|
|     |  | betona C25/30 debljine preko 15cm za opravku betonskih površina.  |         |    |
| 407 | Opravka asfaltnih površina debljine 10 cm  | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju materijala za opravku asfaltnih površina debljine 10cm. Opravka se vrši asfaltnim mješavinama BNS22 debljine 6cm i AB11 debljine 4cm.  | 100.00  | m2 |
| 408 | Izrada tk kanalizacije od 2xPeØ40mm(30x71cm)                                       | Rad obuhvata transport i ugradnju materijala za izradu kablovske tk kanalizacije od PVC (Pe) cijevi. Pozicija obuhvata: iskop rova sa razupiranjem; nasipanje donjeg sloja pjeska d=10 cm; polaganje PVC(Pe) cijevi; nasipanje pjeska između cijevi; nasipanje zaštitnog sloja pjeska d=10 cm; zatrpanje rova u slojevima sa nabijanjem; postavljanje pozor trake i uređenje trase sa utovarom i odvozom viška materijala.  | 550.00  | m  |
| 409 | Izrada tk kanalizacije od 2xPVCØ110mm (40x71cm)- u trotoaru i zemlji               | Bitne karakteristike kao kod pozicije 408.  | 37.00   | m  |
| 410 | Izrada tk kanalizacije od 2x2xPVCØ110mm (50x85cm)- u trotoaru i zemlji             | Bitne karakteristike kao kod pozicije 408.  | 2745.00 | m  |
| 411 | Izrada tk kanalizacije od 2x2xPVCØ110mm (50x115cm)- u asfaltu                      | Bitne karakteristike kao kod pozicije 408.  | 843.00  | m  |
| 412 | Izrada tk kanalizacije od 2x3xPVCØ110mm (60x85cm)- u trotoaru i zemlji             | Bitne karakteristike kao kod pozicije 408.  | 1062.00 | m  |
| 413 | Izrada tk kanalizacije od 2x3xPVCØ110mm (60x115cm)- u asfaltu                      | Bitne karakteristike kao kod pozicije 408.  | 183.00  | m  |
| 414 | Izrada tk kanalizacije od 2x4xPVCØ110mm (79x85cm)- u trotoaru                      | Bitne karakteristike kao kod pozicije 408.  | 128.00  | m  |
| 415 | Proširenje postojeće kanalizacije - raspon: P15.2rp-OL11.1                         | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju materijala za proširenje postojeće kanalizacije od 2xPVC cijevi Ø110mm sa novim 2xPVC Ø110mm (50x115cm) - u asfaltu. Pozicija obuhvata otkopavanje postojećih cijevi, dislociranje cijevi iz rova, produbljivanje rova (50x115cm) za kanalizaciju za 2x2PVC cijevi, vraćanje postojećih uz nove 2xPVC cijevi Ø110mm sa poštovanjem propisa na izradi nove kanalizacije. Potrebno je postojeće cijevi sačuvati od devastacije. Radovi se odnose na raspon: P15.2rp-OL11.1 | 11.00   | m  |
| 416 | Proširenje postojeće kanalizacije - raspon: P12rp-P12.1r- P13rp i OD6-kraj zahvata | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju materijala za proširenje postojeće kanalizacije od 3xPVC cijevi Ø110mm sa novim 3xPVCØ110mm (60x71cm) u trotoaru. Računati izradu nove kanalizacije  | 171.00  | m  |

|     |   |   |           |
|-----|---|---|-----------|
|     |   | uz postojeću kanalizaciju. Radovi se odnose na raspon: P12rp-P12.1r-P13rp i OD6-kraj zahvata. Potrebno je postojeće cijevi sačuvati od devastacije. Svaku oštećenu cijev sanirati. Ako ima oštećenja na više mesta, dodati još jednu novu cijev, cijelom dužinom raspona.   |           |
| 417 | Proširenje postojeće kanalizacije - raspon: P6r-OD6 i P23r-P23.1rp    | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju materijala za proširenje postojeće kanalizacije od 3xPVC cijevi Ø110mm sa novim 3xPVCØ110mm (60x101cm) u asfaltu. Računati izradu nove kanalizacije uz postojeću kanalizaciju. Radovi se odnose na raspon: P6r-OD6 i P23r-P23.1rp. Potrebno je postojeće cijevi sačuvati od devastacije. Svaku oštećenu cijev sanirati. Ako ima oštećenja na više mesta, dodati još jednu novu cijev, cijelom dužinom raspona.     | 47.00 m   |
| 418 | Proširenje postojeće kanalizacije - raspon: OL20- P22r i P23r-OL21    | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju materijala za proširenje postojeće kanalizacije od 2x3xPVC Ø110mm cijevi sa novim 3xPVCØ110mm (60x101cm) - u asfaltu. Računati izradu nove kanalizacije uz postojeću kanalizaciju. Radovi se odnose na raspon: OL20- P22r i P23r-OL21. Potrebno je postojeće cijevi sačuvati od devastacije. Svaku oštećenu cijev sanirati. Ako ima oštećenja na više mesta, dodati još jednu novu cijev, cijelom dužinom raspona. | 110.00 m  |
| 419 | Polaganje Pe cijevi   | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju Pe cijevi u pripremljeni rov.  | 688.00 m  |
| 420 | Ugradnja Pe spojnica  | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju Pe spojnica za potrebe rješavanja preplatničkih kablova.   | 5.00 kom  |
| 421 | Izrada betonske podloge d=20cm  | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju betona C16/20 za izradu podloge d=20cm na propisanoj širini rova za 4 (odnosno 6)xPVC cijevi, na djelovima trase gdje nova kanalizacija ostaje u planiranom asfaltu, a nije moguće postići propisanu dubinu ispod asfalta.   | 350.00 m2 |
| 422 | Dopunska zaštita postojeće kanalizacije - između okana P23r - P23.1rp | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju materijala za izradu dopunske zaštite postojeće kanalizacije od 3xPVC cijevi Ø110mm (prelaz preko ulica između okana P23r - P23.1rp). Pozicija obuhvata: ručno otkopavanje cijevi (rov mora biti po 20cm širi od rova za dati kapacitet cijevi kako bi AB ploča prenosi opterećenje na okolni teren), izradu armirano -betonske (Q 335, C16/20) zaštite debljine 20 cm; vraćanje iskopane                          | 24.00 m   |

|     |   |   |         |     |
|-----|---|---|---------|-----|
|     |   | zemlje u rov do nivoa terena i odvoz viška materijala na deponiju Izvođača.   |         |     |
| 423 | Dopunska zaštita postojeće kanalizacije - između okana: P3rp - P4rp -P5r-P6r-OL1, OL20-P22r i P23r-OL21 | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju materijala za izradu dopunske zaštite postojeće kanalizacije od 2x3PVC cijevi Ø110mm (prelazi preko ulica ili zalazi postojeća kanalizacija u ulicu na rasponima između okana: P3rp - P4rp -P5r-P6r-OL1, OL20-P22r i P23r-OL21). Pozicija obuhvata: ručno otkopavanje cijevi (rov mora biti po 20cm širi od rova za dati kapacitet cijevi kako bi AB ploča prenosila opterećenje na okolni teren), izradu armirano -betonske (Q 335, C16/20) zaštite debljine 20 cm; vraćanje iskopane zemlje u rov do nivoa terena i odvoz viška materijala na deponiju Izvođača. | 135.00  | m   |
| 424 | Ručni otkop za privremeno izmještanje instalacija   | Rad obuhvata ručno otkopavanje kablova/cijevi, radi privremenog izmještanja instalacija. Potrebno je sačuvati kablove od oštećenja da ne bi došlo do prekida servisa.   | 30.00   | m3  |
| 425 | Mašinski otkop za privremeno izmještanje instalacija  | Rad obuhvata mašinsko otkopavanje kablova/cijevi, radi privremenog izmještanja instalacija. Mašinski otkop koristiti samo za površinske otkope i to poslije utvrđivanja dubine polaganja cijevi.  | 60.00   | m3  |
| 426 | Dislociranje otkopanih kablova (cijevi) iz rova   | Rad obuhvata dislociranje otkopanih kablova (cijevi) iz rova uz saobraćajnicu van zahvata radovima i pomjeranje kablova/cijevi u toku radova. Potrebno je sačuvati kabove od oštećenja da ne bi došlo do prekida servisa.   | 3000.00 | m   |
| 427 | Izrada betonskog postolja za KROS ormare  | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju materijala za izradu betonskog postolja za KROS ormare, radi izmještanja samonosivih postojećih izvoda za bakarne kablove. Pozicija obuhvata iskop rupe 50cmx50cmx70cm i izradu betonskog postolja 40cmx40cmx60cm.   | 2.00    | kom |
| 428 | Izmještanje MSAN uređaja u ulici Princeze Ksenije   | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju materijala za izmještanje MSAN uređaja sa pripadajućim strujnim ormarom, koji je u vlasništvu Crnogorskog Telekoma i ugrađen u ulici Princeze Ksenije. Pozicija obuhvata: ugradnju betona C25/30 i armature Q335 za izradu novog betonskog postolja dimenzija 300cmx120cm, debljine 30cm, ugradnju fleksibilnih cijevi Ø110mm radi ostvarivanja prohodnosti do najbližeg okna, iskop za izradu kanala za polaganje priključnog energetskog kabla, ugradnju kabla, izradu uzemljenja za ormare i energetski kabal,  | 1.00    | kom |

|     |  |  |   |           |
|-----|--|--|---|-----------|
|     |  |  | radove na premještanju ormara uz korišćenje adekvatne mehanizacije i opreme. Zakup zemljišta, telekomunikacioni kablovi i montažni radovi na kablovima prilikom dislociranja, obaveza su vlasnika MSAN-a.   |           |
| 429 | Ispitivanje izvedenih radova na izradi tk kanalizacije   |  | Rad obuhvata ispitivanje izvedenih građevinskih radova, obezbjedivanje atesta o kvalitetu zbijenosti slojeva kablovskih kanala, kvalitetu saniranih asfaltnih i betonskih površina, ispitivanje prohodnosti svih cijevi i sva ostala neophodna mjerena i ispitivanja u skladu sa propisima.   | 6000.00 m |
| 430 | Izrada AB okana (O21M, OD1, OD2, OD3, OD4, OD5, OD6, OD7, OD8, OD9, OD10, OD11, OD11.1, OD11.2, OD12, OD13, OD14, OD15, OD16, OD17, OD18, OD19, OD20, OD20.1, OD21, OD22, OD23, OD24, OD25, OD26, OD27, OD28, OL11.1, OD29, OD30, OD31, OD32, OD35.1, OD35.2, OD36, OD36.1, OD36.2, OD37, OD38, OD239, OD40, OD41, OD42, OD43, OD45, OD46, OD47, OL6, OL6.1, OL19.1) |  | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju materijala za izradu AB okana (O21M, OD1, OD2, OD3, OD4, OD5, OD6, OD7, OD8, OD9, OD10, OD11, OD11.1, OD11.2, OD12, OD13, OD14, OD15, OD16, OD17, OD18, OD19, OD20, OD20.1, OD21, OD22, OD23, OD24, OD25, OD26, OD27, OD28, OL11.1, OD29, OD30, OD31, OD32, OD35.1, OD35.2, OD36, OD36.1, OD36.2, OD37, OD38, OD239, OD40, OD41, OD42, OD43, OD45, OD46, OD47, OL6, OL6.1, OL19.1), unutrašnjih dimenzija 140cmx110cmx120cm. Pozicija obuhvata: ručni iskop rupe za okno, odvoz šuta na deponiju Izvođača, ugradnju betona C25/30 i armature Q257 za izradu donje i gornje ploče i zidova okna d=15cm i ugradnju tk poklopca i rama (obračun bez poklopca i rama). | 55.00 kom |
| 431 | Izrada AB okana (OD26.1,OD41.1,OD44)   |  | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju materijala za izradu AB okana (OD26.1,OD41.1,OD44), unutrašnjih dimenzija 140cmx110cmx120cm. Pozicija obuhvata: ručni iskop rupe za okno, odvoz šuta na deponiju Izvođača, ugradnju betona C25/30 i armature Q335 za izradu kraćih zidova i donje ploče d=20cm, dužih zidova d=22,5cm i gornje ploče d=25cm i ugradnju teškog tk poklopca i rama (obračun bez poklopca i rama).  | 3.00 kom  |
| 432 | Izrada AB okana (OD34, OD35, OL1, OL2, OL3, OL4, OL5, OL7, OL8, OL9, OL10, OL10.1, OL11, OL13, OL14, OL15, OL16, OL17, OL18)   |  | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju materijala za izradu AB okana (OD34, OD35, OL1, OL2, OL3, OL4, OL5, OL7, OL8, OL9, OL10, OL10.1, OL11, OL13, OL14, OL15, OL16, OL17, OL18), unutrašnjih dimenzija 150cmx120cmx130cm. Pozicija obuhvata: ručni iskop rupe za okno, odvoz šuta na deponiju Izvođača, ugradnju betona C25/30 i armature Q257 za izradu zidova, donje i gornje ploče d=15cm i  | 19.00 kom |

|     |   |  |       |     |
|-----|---|--|-------|-----|
|     |   | ugradnju lakog tk poklopca i rama (obračun bez poklopca i rama).   |       |     |
| 433 | Izrada AB okana (OL12, OL19, OL20, OL21, OL22, OL23, OL24, OL25,OL26)   | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju materijala za izradu AB okana ((OL12, OL19, OL20, OL21, OL22, OL23, OL24, OL25,OL26), unutrašnjih dimenzija 160cmx140cmx140cm. Pozicija obuhvata: ručni iskop rupe za okno, odvoz šuta na deponiju Izvođača, ugradnju betona C25/30 i armature Q257 za izradu zidova, donje i gornje ploče d=15cm i ugradnju lakog tk poklopca i rama (obračun bez poklopca i rama).  | 9.00  | kom |
| 434 | Rekonstrukcija okana: P2r, P2.1r, P5r, P6r, P7r, P11r, P12.1r, P22r, P23r, P24r   | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju materijala za rekonstrukciju postojećih okana: P2r, P2.1r, P5r, P6r, P7r, P11r, P12.1r, P22r, P23r, P24r. Rekonstrukcija okana se vrši na način da se izrade nova okna unutrašnjih dimenzija 150cmx120cmx130cm, umjesto postojećih prosječnih unutrašnjih dimenzija 155cmx123cmx145cm i prosječne debljine gornje ploče d=21cm. Pozicija obuhvata: rušenje, iskop nove rupe prema zelenoj površini/trotoaru tako da poklopac bude u zelenoj površini/trotoaru, odvoz šuta na deponiju Izvođača, ugradnju betona C25/30 i armature Q257 za izradu zidova, donje i gornje ploče d=15cm i ugradnju lakog tk poklopca i rama (obračun bez poklopca i rama). Postojeće cijevi se otkopaju u dužini koja zadovoljava dislociranje (zanošenje) u novo okno, iskop novog kanala, preslaganje cijevi u novi rov sa zatravljajem rova prema tehničkim uslovima za izradu nove kanalizacije. | 10.00 | kom |
| 435 | Rekonstrukcija gornje ploče postojećih okana: P3rp, P4rp, P10rp, P12rp, P13rp, P15.2rp, P23.1rp, PRB5, P23.2rp, P23.3rp | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju materijala za rekonstrukciju gornje ploče postojećih okana: P3rp, P4rp, P10rp, P12rp, P13rp, P15.2rp, P23.1rp, PRB5, P23.2rp, P23.3rp. Rekonstrukcija gornje ploče se vrši na način da se izradi nova ploča dimenzija 245cmx205cm, uz spuštanje/podizanje kote ploče za 20cm, umjesto postojeće prosječnih dimenzija 245cmx205cm i debljine d=19cm. Pozicija obuhvata: rušenje, odvoz šuta na deponiju Izvođača, ugradnju betona C25/30 i armature Q257 za izradu gornje ploče d=15cm i ugradnju tk poklopca i rama (obračun bez poklopca i rama). Potrebno postojiće kablove sačuvati od oštećenja.  | 10.00 | kom |

|     |   |   |                      |
|-----|---|---|----------------------|
|     |   |   |                      |
| 436 | Napuštanje postojećih okana P7.1n, P8n, P12.2n, P14n, P15n, P15.1n, PJD1n-PJD9n, PJD5.1n, P16n, P17n, P18n, P18.1n, P19n, P20n, PRB2n, PRB2.1n, PRB3n, P25n, P25.1n, PKN1n-PKN5n,P26n, P27n | Rad obuhvata rušenje gornjih AB ploča postojećih okana P7.1n, P8n, P12.2n, P14n, P15n, P15.1n, PJD1n-PJD9n, PJD5.1n, P16n, P17n, P18n, P18.1n, P19n, P20n, PRB2n, PRB2.1n, PRB3n, P25n, P25.1n, PKN1n-PKN5n,P26n, P27n, kao i ispunu istih materijalom iz iskopa sa gradilišta, uz slojevito nabijanje vibro žabom. Prosječna unutrašnja dimenzija okana je 140cmx121cmx125cm, prosječne debljine gornje AB ploče 20cm.   | 34.00 kom            |
| 437 | Probijanje rupe za prolaz PVC cijevi Ø110 mm  | Rad obuhvata probijanje rupe sa završnom obradom za prolaz 1 (odnosno 2) (odnosno 3) (odnosno 4) (odnosno 6) PVC cijevi Ø110 mm u postojeće AB okno. Pozicija se odnosi samo na okna kod kojih se vrši rekonstrukcija gornje ploče ili se zadržavaju u postojećem stanju.   | 19.00 kom            |
| 438 | Ručni iskop kablovskog rova za napajanje semaforског uređaja na raskrsnici Bulevar Vojislavljevića, Kralja Nikole i Miladina Popovića - UREĐAJ 1  | Rad obuhvata ručni iskop rova dimenzija 0.40mx0.80m u materijalu III do V kategorije, za polaganja napojnog kabla od rova javne rasvjete do semaforског šahta, sa utovarom i odvozom materijala na deponiju Izvođača. NAPOMENA: Iskop na preostalom dijelu trase, kao i nabavka, transport i ugradnja sitnozrnastog pijeska i pocinčane trake za uzemljenje, obuhvaćeni su projektom javne rasvjete, dok je izrada temelja uređaja sa pripadajućim šahtom, obuhvaćena dijelom projekta koji se odnosi na semaforске instalacije i opremu. | 16.00 m <sup>3</sup> |
| 439 | Ugradnja PVC cijevi fi110mm   | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju gibljive crvene PVC cijevi fi110mm za prolaz napojnog kabla od rova javne rasvjete, kroz temelj stuba javne rasvjete, do semaforског šahta. Stavkom su obuhvaćeni i pripadajući elementi za montažu.   | 70.00 m              |
| 440 | Ugradnja napojnog kabla PP 00-A 4x25mm <sup>2</sup> , 0.6/1kV, Al   | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju napojnog kabla PP 00-A 4x25mm <sup>2</sup> , 0.6/1kV, Al, od mjesta napajanja RO-JO-4 do semaforског uređaja 1. Pozicija obuhvata i ostvarivanje električnih veza na oba kraja kabla. Kabal se polaže u prethodno pripremljen zajednički rov sa javnom rasvjetom.  | 232.00 m             |
| 441 | Ugradnja "gal" štitnika   | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju "gal"- štitnika mehaničke zaštite položenog napojnog kabla. Štitnici se polažu tako da se po dužini, međusobno preklapaju za po 10 cm, prekrivajući kabal u potpunosti.  | 253.00 m             |
| 442 | Ugradnja trake za upozorenje  | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju  | 228.00 m             |

|     |   |  |         |
|-----|---|--|---------|
|     |   | PVC trake za upozorenje sa odgovarajućim natpisom da se ispod nalazi elektroenergetski kabl. Traka se postavlja iznad svakog kabla pojedinačno u dva sloja. Traka se polaže na 20 cm ispod gornje površine rova, prije zatrpanja rova poslednjim slojem iskopa.  |         |
| 443 | Ručni iskop kablovskog rova za napajanje semaforskog uređaja na raskrsnici Bulevar Vojislavljevića i Radosava Burića - UREĐAJ 2 | Rad obuhvata ručni iskop rova dimenzija 0.40mx0.80m u materijalu III do V kategorije, za polaganja napojnog kabla od rova javne rasvjete do semaforskog šahta, sa utovarom i odvozom materijala na deponiju Izvođača. NAPOMENA: Iskop na preostalom dijelu trase, kao i nabavka, transport i ugradnja sitnozrnastog pijeska i pocićane trake za uzemljenje, obuhvaćeni su projektom javne rasvjete, dok je izrada temelja uređaja sa pripadajućim šahtom, obuhvaćena dijelom projekta koji se odnosi na semaforske instalacije i opremu. | 4.80 m3 |
| 444 | Ugradnja PVC cijevi fi110mm   | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju gibljive crvene PVC cijevi fi110mm za prolaz napojnog kabla od rova javne rasvjete, kroz temelj stuba javne rasvjete, do semaforskog šahta. Stavkom su obuhvaćeni i pripadajući elementi za montažu.  | 16.00 m |
| 445 | Ugradnja napojnog kabla PP 00-A 4x25mm <sup>2</sup> , 0.6/1kV, Al   | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju napojnog kabla PP 00-A 4x25mm <sup>2</sup> , 0.6/1kV, Al, od mjesta napajanja RO-JO-4 do semaforskog uređaja 2. Pozicija obuhvata i ostvarivanje električnih veza na oba kraja kabla. Kabal se polaže u prethodno pripremljen zajednički rov sa javnom rasvjetom.   | 56.00 m |
| 446 | Ugradnja "gal" štitnika   | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju "gal"- štitnika mehaničke zaštite položenog napojnog kabla. Štitnici se polažu tako da se po dužini, međusobno preklapaju za po 10 cm, prekrivajući kabal u potpunosti.   | 58.00 m |
| 447 | Ugradnja trake za upozorenje  | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju PVC trake za upozorenje sa odgovarajućim natpisom da se ispod nalazi elektroenergetski kabl. Traka se postavlja iznad svakog kabla pojedinačno u dva sloja. Traka se polaže na 20 cm ispod gornje površine rova, prije zatrpanja rova poslednjim slojem iskopa.   | 52.00 m |
| 448 | Ručni iskop kablovskog rova za napajanje semaforskog uređaja na raskrsnici Bulevar Vojislavljevića i Nova ulica 1 - UREĐAJ 3    | Rad obuhvata ručni iskop rova dimenzija 0.40mx0.80m u materijalu III do V kategorije, za polaganja napojnog kabla od rova javne rasvjete do semaforskog šahta, sa utovarom   | 2.90 m3 |

|     |   |  |                      |
|-----|---|--|----------------------|
|     |   | i odvozom materijala na deponiju Izvođača.<br>NAPOMENA: Iskop na preostalom dijelu trase, kao i nabavka, transport i ugradnja sitnozrnastog pjeska i pocinčane trake za uzemljenje, obuhvaćeni su projektom javne rasvjete, dok je izrada temelja uređaja sa pripadajućim šahtom, obuhvaćena dijelom projekta koji se odnosi na semaforske instalacije i opremu.                   |                      |
| 449 | Ugradnja PVC cijevi fi110mm   | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju gibljive crvene PVC cijevi fi110mm za prolaz napojnog kabla od rova javne rasvjete, kroz temelj stuba javne rasvjete, do semaforskog šahta. Stavkom su obuhvaćeni i pripadajući elementi za montažu.  | 18.00 m              |
| 450 | Ugradnja napojnog kabla PP 00-A 4x25mm <sup>2</sup> , 0.6/1kV, Al   | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju napojnog kabla PP 00-A 4x25mm <sup>2</sup> , 0.6/1kV, Al, od mjesta napajanja RO-JO-4 do semaforskog uređaja 3. Pozicija obuhvata i ostvarivanje električnih veza na oba kraja kabla. Kabal se polaže u prethodno pripremljen zajednički rov sa javnom rasvjetom.   | 310.00 m             |
| 451 | Ugradnja "gal" štitnika   | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju "gal"- štitnika mehaničke zaštite položenog napojnog kabla. Štitnici se polažu tako da se po dužini, međusobno preklapaju za po 10 cm, prekrivajući kabal u potpunosti.   | 341.00 m             |
| 452 | Ugradnja trake za upozorenje  | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju PVC trake za upozorenje sa odgovarajućim natpisom da se ispod nalazi elektroenergetski kabl. Traka se postavlja iznad svakog kabla pojedinačno u dva sloja. Traka se polaže na 20 cm ispod gornje površine rova, prije zatrpanjana rova poslednjim slojem iskopa.   | 307.00 m             |
| 453 | Iskop i zatrpanjanje rova semaforske kablovske instalacije na raskrsnici Bulevar Vojislavljevića, Kralja Nikole i Miladina Popovića - SEMAFOR 1 | Rad obuhvata iskop u materijalu III do V kategorije za izradu rova za semaforske kablovske instalacije, uz djelimično prisustvo VN, NN i TK kablova, sa utovarom i odvozom viška materijala na deponiju Izvođača. Kablovski rov je dimenzija 0.4mx0.8m. Pozicija obuhvata i zatrpanjanje kablovskog rova materijalom iz iskopa, nakon ugradnje pjeska iznad kablovske instalacije. | 63.40 m <sup>3</sup> |
| 454 | Zasijecanje, rušenje i sanacija asfaltnih i betonskih površina  | Rad obuhvata zasijecanje asfaltnih i betonskih površina, rušenje i ponovno vraćanje u prvobitno stanje. Pozicija obuhvata zasijecanje asfaltnih i betonskih površina širine 0.50m dvostruko paralelnim   | 10.00 m              |

|     |  |  |             |
|-----|--|--|-------------|
|     |  | rezom dubine 15cm, rušenje zasječenih površina sa utovarom i odvozom šuta na deponiju Izvođača, ugradnju sloja sitnozrnastog pijeska, ugradnju tanponskog materijalom sa nabijanjem u slojevima, izradu AB posteljice d=20cm i završnog sloja asfalta d=12cm, odnosno betona za trotoarski dio, sve prema detaljima iz projekta.   |             |
| 455 | Ugradnja pijeska iznad kablovske instalacije         | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju pijeska granulacije (0-4)mm u slojevima od po 10cm ispod i 10cm iznad kablovske instalacije.  | 15.90 m     |
| 456 | Izrada temelja semaforskog uređaja sa uvodnim šahtom | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju materijala za izradu temelja za semaforski uređaj sa uvodnim šahtom. Pozicija obuhvata iskop zemljišta, postavljanje armature i oplate, ugradnju betona C25/30, isporuku ankernog postolja uređaja rama sa kvadratnim lakolivenim poklopcem za šaht, nabavka ankera za izabrani semaforski uređaj. Betonski temelj semaforskog uređaja je visine 0.6m sa oborenim ivicama ka spolja, sa uvodnim šahtom dimenzija 1.10mx1.10mx1.10m. | 1.00 kompl. |
| 457 | Izrada semaforskog šahta                             | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju materijala za izradu standardnog semaforskog betonskog šahta. Pozicija obuhvata iskop zemljišta, izradu drenažnog otvora, postavljanje armature i oplate, ugradnju betona C25/30 i rama sa lakolivenim metalnim kvadratnim poklopcem, prema detaljima iz projekta. Unutrašnje dimenzije šahta 0.8mx0.8mx1.1m.   | 11.00 kom   |
| 458 | Izrada temelja za portalni semaforski stub           | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju materijala za izradu temelja za semaforske stubove. Pozicija obuhvata iskop zemljišta, postavljanje oplate, ugradnju betona C25/30, gibljive crvene cijevi fi110mm i metalnog rama sa ankerima. Za jedan portalni stub se rade dva temelja dimenzija 1.4mx1.4mx2.0m, koja se zasebno obračunavaju.  | 4.00 kom    |
| 459 | Izrada temelja za poluportalni semaforski stub       | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju materijala za izradu temelja za semaforske stubove. Pozicija obuhvata iskop zemljišta, postavljanje oplate, ugradnju betona C25/30, gibljive crvene cijevi fi110mm i metalnog rama sa ankerima. Temelj stuba je dimenzija 1.4mx1.4mx2.0m.   | 1.00 kom    |
| 460 | Izrada temelja za standardni stub                    | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju   | 5.00 kom    |

|     |   |   |        |        |
|-----|---|---|--------|--------|
|     |   | materijala za izradu temelja za semaforske stubove. Pozicija obuhvata iskop zemljišta, postavljanje oplate, ugradnju betona C25/30, gibljive crvene cijevi fi110mm i metalnog rama sa ankerima. Temelj stuba je dimenzija 0.6mx0.6mx0.8m.   |        |        |
| 461 | Ugradnja PVC cijevi fi110mm   | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju gibljive crvene PVC cijevi fi110mm za prolaz napojnog kabla od rova javne rasvjete, kroz temelj stuba javne rasvjete, do semaforskog šahta. U rovu se ugrađuju po dvije, odnosno četiri paralelne cijevi, shodno dispoziciji iz projekta. Stavkom su obuhvaćeni i pripadajući elementi za montažu (distanceri, čepovi, gumadihtunzi).  | 632.00 | m      |
| 462 | Ugradnja čelične pocinkovane trake Fe/Zn 25x4mm                       | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju čeličnu pocinčanu traku za uzemljenje Fe/Zn 25x4mm. Stavkom obuhvaćen potreban broj ukrasnih komada, kao i ostrvarivanje veza sa uređajem i semaforskim stubovima. Ukoliko se prilikom radova nađe na druga uzemljenja, neophodno je ovezati se sa istim.  | 233.00 | m      |
| 463 | Ugradnja mikroprocesorskog semaforskog uređaja sa ormarom             | Rad obuhvata Sastoji se od uređaja za upravljanje signalima na raskrsnici, zatvorenog ormara, u kojem su smješteni upravljački i kontrolni moduli, opremu za zonsko upravljanje, koordinisani i detektorski rad. Potrebno je da uređaj ima min kapacitet 11 vozačkih laterni, 12 pješačkih laterni i 1uslovnih (ukupno 58 izlaza sa mogućnošću da uređaj detektuje pregorijevanje svake sijalice/davača signala). Unutar ormara je potrebno da postoji mjesto za mjernu grupu. Tehničke karakteristike uređaja u skladu sa projektnom dokumentacijom. | 1.00   | kompl. |
| 464 | Montaža opreme za radio vezu sa Nadzornim centrom                     | Rad obuhvata nabavku, transport i montažu opreme za radio vezu sa Nadzornim centrom smještenim u Podgorici, unutar ormara u sklopu semaforskog uređaja. Antena se montira na konzolnom stubu. Prosječno računata dužina kabla je 50 m. Stavka obuhvata modem RMK-96, antenu, antenski kabal RGU 213, ispravljač 12V i ostalu potrebnu opremu, rad i module potrebne za ostvarivanje radio veze.   | 1.00   | kompl. |
| 465 | Montaža semaforskog portalnog stuba raspona 12m, širine portala 600mm | Rad obuhvata nabavku, transport i montažu toplocinčanog semaforskog stuba sa ankerima i 24-ro djelnom regletom. Pozicija podrazumijeva i završnu farbu, kao i rupe M8 za montažu laterni (prema zahtjevu  | 1.00   | kompl. |

|     |   |  |       |        |
|-----|---|--|-------|--------|
|     |   | saobraćajnog projekta) i M12 za provlačenje kabla od laterne do reglete. Na liri konzolnog/portalnog stuba je potrebno da postoje dva nosača za montažu konzolnih laterni (fi 300). Stub se radi od bešavne čelične cijevi, sve u skladu sa tehničkom i atestnom dokumentacijom i mora biti proračunat na udare vjetra do 90 dN/m2.  |       |        |
| 466 | Montaža semaforskog portalnog stuba raspona 14m, širine portala 600mm | Bitne karakteristike kao kod pozicije 466.   | 1.00  | kompl. |
| 467 | Montaža semaforskog poluportalnog stuba kraka 7m, širine 600mm        | Bitne karakteristike kao kod pozicije 466.   | 1.00  | kompl. |
| 468 | Montaža semaforskog standardnog stuba fi133mmx4.5mm/3.5m              | Bitne karakteristike kao kod pozicije 466.   | 5.00  | kompl. |
| 469 | Ugradnja vozačke trodjelne laterne fi 210                             | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju vozačke trodjelne laterne sa LED diodama (12-16)W, fi 210, crne boje (prema tehničkom opisu). Stavka obuhvata: isporuku držača laterne za pričvršćenje za konzolni/portalni/standardni stub (jaram) i sjenila; ožičenje kablom PP/L 5x1.5mm <sup>2</sup> i to svaki signal pojedinačno, u svojoj boji, nula plavom bojom i uzemljenje žutozelenom, kao i sav potreban elektromontažni rad i materijal neophodan za stavljanje stavke u funkcionalno stanje. Otpornost na udar treba da je klase IR3 - EN 60598-1, IP54- EN 60529, klasa II. Tijelo laterne - crno RAL9005, UV otporan polikarbonat, atestiran prema EN 12368. | 8.00  | kom    |
| 470 | Ugradnja vozačke trodjelne laterne fi 300, sa kontrasnom tablom       | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju vozačke trodjelne laterne sa LED diodama (12-16)W, fi 300, sa kontrasnom tablom, prema detaljima iz projekta. Stavka obuhvata isporuku opreme za pričvršćenje laterne za konzolni stub (jaram)/portal i kontrasnu tablu (bijela sa crnom linijom) i sjenila.  | 3.00  | kom    |
| 471 | Ugradnja dvodjelne pješačke laterne fi 210, sa kontrasnom tablom      | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju dvodjelne pješačke laterne sa LED diodama (12-16)W, fi 210, sa kontrasnom tablom, prema detaljima iz projekta.  | 12.00 | kom    |
| 472 | Ugradnja vozačke jednodjelne laterne fi 210                           | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju vozačke jednodjelne laterne sa LED diodama (12-16)W, fi 210, sa zelenim svijetлом i znakom za uslovno skretanje, prema detaljima iz projekta. Stavka obuhvata isporuku nosača/distancera za montažu.  | 1.00  | kom    |

|  |     |  |  |        |        |
|--|-----|--|--|--------|--------|
|  | 473 | Ugradnja signalnog kabla PP 00 24 x 1.5mm2, 0.6/1 kV   | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju signalnog kabla PP 00 24 x 1.5mm2, 0.6/1 kV. Pozicija obuhvata provlačenje kabla kroz semaforskiju kanalizaciju, temelje stubova, ostvarivanje elektro-veza na oba kraja kabla, ispitivanje redoslijeda, klemanje, obradu oba kraja kabla, kao i ostale potrebne radove neophodne za stavljanje stavke u funkcionalno stanje.                       | 348.00 | m      |
|  | 474 | Demontaža postojećeg semaforskog uređaja i opreme  | Rad obuhvata demontažu postojećeg semaforskog uređaja, postojećih stubova (6 standardnih i 2 konzolna) sa pratećom semaforskom opremom, uz prethodno sačinjavanje zapisnika o stanju. Pozicija obuhvata utovar, transport i deponovanje demontirane opreme u zoni gradilišta, radi predaje Investitoru.  | 1.00   | kompl. |
|  | 475 | Programiranje uređaja i puštanje istog u rad   | Rad obuhvata programiranje uređaja prema saobraćajnom projektu i puštanje u rad. Nakon puštanja u rad, poslije 45 dana potrebno je izvršiti eventualno preprogramiranje uređaja na osnovu zahtjeva (sugestija) nadležnog Sekretarijata za saobraćaj (nakon snimanja novonastale situacije u cijelokupnom saobraćajnom sistemu). Jediničnom cijenom obuhvatiti troškove nastale ovim zahtjevom. | 1.00   | pauš.  |
|  | 476 | Ispitivanje izvedenih semaforskih instalacija  | Rad obuhvata ispitivanje izvedenih radova, obezbjeđivanje atesta, sertifikata i saglasnosti, kao i sva ostala neophodna mjerena i ispitivanja u skladu sa propisima, za potrebe izrade katastra instalacija i projekta održavanja objekta.   | 1.00   | pauš.  |
|  | 477 | Iskop i zatrپavanje rova semaforske kablovske instalacije na raskrsnici Bulevar Vojislavljevća i Radosava Burica - SEMAFOR 2 | Rad obuhvata iskop u materijalu III do V kategorije za izradu rova za semaforske kablovske instalacije, uz djelimično prisustvo VN, NN i TK kablova, sa utovarom i odvozom viška materijala na deponiju Izvođača. Kablovski rov je dimenzija 0.4mx0.8m. Pozicija obuhvata i zatrپavanje kablovskog rova materijalom iz iskopa, nakon ugradnje pjeska iznad kablovske instalacije.              | 59.50  | m3     |
|  | 478 | Zasijecanje, rušenje i sanacija asfaltnih i betonskih površina   | Rad obuhvata zasijecanje asfaltnih i betonskih površina, rušenje i ponovno vraćanje u prvobitno stanje. Pozicija obuhvata zasijecanje asfaltnih i betonskih površina širine 0.50m dvostruko paralelnim rezom dubine 15cm, rušenje zasjećenih površina sa utovarom i odvozom šuta na deponiju Izvođača, ugradnju sloja  | 10.00  | m      |

|     |  |  |       |        |
|-----|--|--|-------|--------|
|     |  | sitnozrnastog pijeska, ugradnju tanponskog materijalom sa nabijanjem u slojevima, izradu AB posteljice d=20cm i završnog sloja asfalta d=12cm, odnosno betona za trotoarski dio, sve prema detaljima iz projekta.  |       |        |
| 479 | Ugradnja pijeska iznad kablovske instalacije         | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju pijeska granulacije (0-4)mm u slojevima od po 10cm ispod i 10cm iznad kablovske instalacije.  | 14.80 | m      |
| 480 | Izrada temelja semaforskog uređaja sa uvodnim šahtom | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju materijala za izradu temelja za semaforski uređaj sa uvodnim šahtom. Pozicija obuhvata iskop zemljišta, postavljanje armature i oplate, ugradnju betona C25/30, isporuku ankernog postolja uređaja rama sa kvadratnim lakolivenim poklopcem za šaht, nabavka ankera za izabrani semaforski uređaj. Betonski temelj semaforskog uređaja je visine 0.6m sa oborenim ivicama ka spolja, sa uvodnim šahtom dimenzija 1.10mx1.10mx1.10m. | 1.00  | kompl. |
| 481 | Izrada semaforskog šahta                             | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju materijala za izradu standardnog semaforskog betonskog šahta. Pozicija obuhvata iskop zemljišta, izradu drenažnog otvora, postavljanje armature i oplate, ugradnju betona C25/30 i rama sa lakolivenim metalnim kvadratnim poklopcem, prema detaljima iz projekta. Unutrašnje dimenzijske šahta 0.8mx0.8mx1.1m.   | 11.00 | kom    |
| 482 | Izrada temelja za portalni semaforski stub           | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju materijala za izradu temelja za semaforske stubove. Pozicija obuhvata iskop zemljišta, postavljanje oplate, ugradnju betona C25/30, gibljive crvene cijevi fi110mm i metalnog rama sa ankerima. Za jedan portalni stub se rade dva temelja dimenzija 1.4mx1.4mx2.0m, koja se zasebno obračunavaju.  | 4.00  | kom    |
| 483 | Izrada temelja za poluportalni semaforski stub       | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju materijala za izradu temelja za semaforske stubove. Pozicija obuhvata iskop zemljišta, postavljanje oplate, ugradnju betona C25/30, gibljive crvene cijevi fi110mm i metalnog rama sa ankerima. Temelj stuba je dimenzija 1.4mx1.4mx2.0m.   | 1.00  | kom    |
| 484 | Izrada temelja za standardni stub                    | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju materijala za izradu temelja za semaforske stubove. Pozicija obuhvata iskop zemljišta, postavljanje oplate, ugradnju betona C25/30,   | 5.00  | kom    |

|     |   |   |        |        |
|-----|---|---|--------|--------|
|     |   | gibljive crvene cijevi fi110mm i metalnog rama sa ankerima. Temelj stuba je dimenzija 0.6mx0.6mx0.8m.   |        |        |
| 485 | Ugradnja PVC cijevi fi110mm   | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju gibljive crvene PVC cijevi fi110mm za prolaz napojnog kabla od rova javne rasvjete, kroz temelj stuba javne rasvjete, do semaforskog šahta. U rovu se ugrađuju po dvije, odnosno četiri paralelne cijevi, shodno dispoziciji iz projekta. Stavkom su obuhvaćeni i pripadajući elementi za montažu (distanceri, čepovi, gumadihtunzi).  | 562.00 | m      |
| 486 | Ugradnja čelične pocinkovane trake Fe/Zn 25x4mm                       | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju čeličnu pocinčanu traku za uzemljenje Fe/Zn 25x4mm. Stavkom obuhvaćen potreban broj ukrasnih komada, kao i ostrvarivanje veza sa uređajem i semaforskim stubovima. Ukoliko se prilikom radova nađe na druga uzemljenja, neophodno je ovezati se sa istim.  | 225.00 | m      |
| 487 | Ugradnja mikroprocesorskog semaforskog uređaja sa ormarom             | Rad obuhvata Sastoji se od uređaja za upravljanje signalima na raskrsnici, zatvorenog ormara, u kojem su smješteni upravljački i kontrolni moduli, opremu za zonsko upravljanje, koordinisani i detektorski rad. Potrebno je da uređaj ima min kapacitet 11 vozačkih laterni, 12 pješačkih laterni i 0 uslovnih (ukupno 57 izlaza sa mogućnošću da uređaj detektuje pregrijevanje svake sijalice/davača signala). Unutar ormara je potrebno da postoji mjesto za mjernu grupu. Tehničke karakteristike uređaja u skladu sa projektnom dokumentacijom. | 1.00   | kompl. |
| 488 | Montaža opreme za radio vezu sa Nadzornim centrom                     | Rad obuhvata nabavku, transport i montažu opreme za radio vezu sa Nadzornim centrom smještenim u Podgorici, unutar ormara u sklopu semaforskog uređaja. Antena se montira na konzolnom stubu. Prosječno računata dužina kabla je 50 m. Stavka obuhvata modem RMK-96, antenu, antenski kabal RGU 213, ispravljač 12V i ostalu potrebnu opremu, rad i module potrebne za ostvarivanje radio veze.   | 1.00   | kompl. |
| 489 | Montaža semaforskog portalnog stuba raspona 12m, širine portala 600mm | Rad obuhvata nabavku, transport i montažu toplocinčanog semaforskog stuba sa ankerima i 24-ro djelnom regletom. Pozicija podrazumijeva i završnu farbu, kao i rupe M8 za montažu laterni (prema zahtjevu saobraćajnog projekta) i M12 za provlačenje kabla od laterne do reglete. Na liri konzolnog/portalnog stuba je potrebno da  | 2.00   | kompl. |

|     |  |  |        |        |
|-----|--|--|--------|--------|
|     |  | postoje dva nosača za montažu konzolnih laterni (fi 300). Stub se radi od bešavne čelične cijevi, sve u skladu sa tehničkom i atestnom dokumentacijom i mora biti proračunat na udare vjetra do 90 dN/m2.  |        |        |
| 490 | Montaža semaforskog poluportalnog stuba kraka 7m, širine 600mm   | Bitne karakteristike kao kod pozicije 490.   | 1.00   | kompl. |
| 491 | Montaža semaforskog standardnog stuba fi133mmx4.5mm/3.5m         | Bitne karakteristike kao kod pozicije 490.   | 5.00   | kompl. |
| 492 | Ugradnja vozačke trodjelne laterne fi 210                        | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju vozačke trodjelne laterne sa LED diodama (12-16)W, fi 210, crne boje (prema tehničkom opisu). Stavka obuhvata: isporuku držača laterne za pričvršćenje za konzolni/portalni/standardni stub (jaram) i sjenila; ožičenje kablom PP/L 5x1.5mm2 i to svaki signal pojedinačno, u svojoj boji, nula plavom bojom i uzemljenje žutozelenom, kao i sav potreban elektromontažni rad i materijal neophodan za stavljanje stavke u funkcionalno stanje. Otpornost na udar treba da je klase IR3 - EN 60598-1, IP54- EN 60529, klasa II. Tijelo laterne - crno RAL9005, UV otporan polikarbonat, atestiran prema EN 12368. | 8.00   | kom    |
| 493 | Ugradnja vozačke trodjelne laterne fi 300, sa kontrasnom tablom  | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju vozačke trodjelne laterne sa LED diodama (12-16)W, fi 300, sa kontrasnom tablom, prema detaljima iz projekta. Stavka obuhvata isporuku opreme za pričvršćenje laterne za konzolni stub (jaram)/portal i kontrasnu tablu (bijela sa crnom linijom) i sjenila.  | 3.00   | kom    |
| 494 | Ugradnja dvodjelne pješačke laterne fi 210, sa kontrasnom tablom | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju dvodjelne pješačke laterne sa LED diodama (12-16)W, fi 210, sa kontrasnom tablom, prema detaljima iz projekta.  | 12.00  | kom    |
| 495 | Ugradnja signalnog kabla PP 00 24 x 1.5mm2, 0.6/1 kV             | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju signalnog kabla PP 00 24 x 1.5mm2, 0.6/1 kV. Pozicija obuhvata provlačenje kabla kroz semaforskiju kanalizaciju, temelje stubova, ostvarivanje elektro-veza na oba kraja kabla, ispitivanje redoslijeda, klemanje, obradu oba kraja kabla, kao i ostale potrebne radove neophodne za stavljanje stavke u funkcionalno stanje.   | 327.00 | m      |
| 496 | Demontaža postojećeg semaforskog uređaja i opreme                | Rad obuhvata demontažu postojećeg semaforskog uređaja, postojećih stubova (6 standardnih i 2 konzolna) sa pratećom semaforskom opremom, uz prethodno   | 1.00   | kompl. |

|     |  |   |       |        |
|-----|--|---|-------|--------|
|     |  | sačinjavanje zapisnika o stanju. Pozicija obuhvata utovar, transport i deponovanje demontirane opreme u zoni gradilišta, radi predaje Investitoru.  |       |        |
| 497 | Programiranje uređaja i puštanje istog u rad   | Rad obuhvata programiranje uređaja prema saobraćajnom projektu i puštanje u rad. Nakon puštanja u rad, poslije 45 dana potrebno je izvršiti eventualno preprogramiranje uređaja na osnovu zahtjeva (sugestija) nadležnog Sekretarijata za saobraćaj (nakon snimanja novonastale situacije u cijelokupnom saobraćajnom sistemu). Jediničnom cijenom obuhvatiti troškove nastale ovim zahtjevom.  | 1.00  | pauš.  |
| 498 | Ispitivanje izvedenih semaforskih instalacija  | Rad obuhvata ispitivanje izvedenih radova, obezbjeđivanje atesta, sertifikata i saglasnosti, kao i sva ostala neophodna mjerena i ispitivanja u skladu sa propisima, za potrebe izrade katastra instalacija i projekta održavanja objekta.  | 1.00  | pauš.  |
| 499 | Iskop i zatrپавanje rova semaforske kablovske instalacije na raskrsnici Bulevar Vojislavljevića i Ulica 1- SEMAFOR 3 | Rad obuhvata iskop u materijalu III do V kategorije za izradu rova za semaforske kablovske instalacije, uz djelimično prisustvo VN, NN i TK kablova, sa utovarom i odvozom viška materijala na deponiju Izvođača. Kablovski rov je dimenzija 0.4mx0.8m. Pozicija obuhvata i zatrپавanje kablovskog rova materijalom iz iskopa, nakon ugradnje pjeska iznad kablovske instalacije.   | 58.90 | m3     |
| 500 | Zasijecanje, rušenje i sanacija asfaltnih i betonskih površina   | Rad obuhvata zasijecanje asfaltnih i betonskih površina, rušenje i ponovno vraćanje u prvobitno stanje. Pozicija obuhvata zasijecanje asfaltnih i betonskih površina širine 0.50m dvostruko paralelnim rezom dubine 15cm, rušenje zasjećenih površina sa utovarom i odvozom šuta na deponiju Izvođača, ugradnju sloja sitnozrnastog pjeska, ugradnju tanponskog materijala sa nabijanjem u slojevima, izradu AB posteljice d=20cm i završnog sloja asfalta d=12cm, odnosno betona za trotoarski dio, sve prema detaljima iz projekta. | 10.00 | m3     |
| 501 | Ugradnja pjeska iznad kablovske instalacije  | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju pjeska granulacije (0-4)mm u slojevima od po 10cm ispod i 10cm iznad kablovske instalacije.  | 14.70 | m      |
| 502 | Izrada temelja semaforskog uređaja sa uvodnim šahtom   | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju materijala za izradu temelja za semaforski uređaj sa uvodnim šahtom. Pozicija  | 1.00  | kompl. |

|     |   |  |        |     |
|-----|---|--|--------|-----|
|     |   | obuhvata iskop zemljišta, postavljanje armature i oplate, ugradnju betona C25/30, isporuku ankernog postolja uređaja rama sa kvadratnim lakolivenim poklopcem za šaht, nabavka ankera za izabrani semaforski uređaj. Betonski temelj semaforskog uređaja je visine 0.6m sa oborenim ivicama ka spolja, sa uvodnim šahtom dimenzija 1.10mx1.10mx1.10m.                            |        |     |
| 503 | Izrada semaforskog šahta                        | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju materijala za izradu standardnog semaforskog betonskog šahta. Pozicija obuhvata iskop zemljišta, izradu drenažnog otvora, postavljanje armature i oplate, ugradnju betona C25/30 i rama sa lakolivenim metalnim kvadratnim poklopcem, prema detaljima iz projekta. Unutrašnje dimenzijske šahta 0.8mx0.8mx1.1m.                       | 11.00  | kom |
| 504 | Izrada temelja za portalni semaforski stub      | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju materijala za izradu temelja za semaforske stubove. Pozicija obuhvata iskop zemljišta, postavljanje oplate, ugradnju betona C25/30, gibljive crvene cijevi fi110mm i metalnog rama sa ankerima. Za jedan portalni stub se rade dva temelja dimenzija 1.4mx1.4mx2.0m, koja se zasebno obračunavaju.                                    | 4.00   | kom |
| 505 | Izrada temelja za standardni stub               | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju materijala za izradu temelja za semaforske stubove. Pozicija obuhvata iskop zemljišta, postavljanje oplate, ugradnju betona C25/30, gibljive crvene cijevi fi110mm i metalnog rama sa ankerima. Temelj stuba je dimenzija 0.6mx0.6mx0.8m.   | 6.00   | kom |
| 506 | Ugradnja PVC cijevi fi110mm                     | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju gibljive crvene PVC cijevi fi110mm za prolaz napojnog kabla od rova javne rasvjete, kroz temelj stuba javne rasvjete, do semaforskog šahta. U rovu se ugrađuju po dvije, odnosno četiri paralelne cijevi, shodno dispoziciji iz projekta. Stavkom su obuhvaćeni i pripadajući elementi za montažu (distanceri, čepovi, gumadihtunzi). | 694.00 | m   |
| 507 | Ugradnja čelične pocinkovane trake Fe/Zn 25x4mm | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju čeličnu pocinčanu traku za uzemljenje Fe/Zn 25x4mm. Stavkom obuhvaćen potreban broj ukrasnih komada, kao i ostrvarivanje veza sa uređajem i semaforskim stubovima. Ukoliko se prilikom radova nađe na druga uzemljenja, neophodno je ovezati se sa istim.   | 222.00 | m   |

|  |     |   |   |      |        |
|--|-----|---|---|------|--------|
|  | 508 | Ugradnja mikroprocesorskog semaforskog uređaja sa ormarom             | Rad obuhvata ugradnju mikroprocesorskog semaforskog uređaja sa ormarom. Sastoji se od uređaja za upravljanje signalima na raskrsnici, zatvorenog ormara, u kojem su smješteni upravljački i kontrolni moduli, opremu za zonsko upravljanje, koordinisani i detektorski rad. Potrebno je da uređaj ima min kapacitet 10 vozačkih laterni, 12 pješačkih laterni i 0 uslovnih (ukupno 54 izlaza sa mogućnošću da uređaj detektuje pregorijevanje svake sijalice/davača signala). Unutar ormara je potrebno da postoji mjesto za mjernu grupu. Tehničke karakteristike uređaja u skladu sa projektnom dokumentacijom. | 1.00 | kompl. |
|  | 509 | Montaža opreme za radio vezu sa Nadzornim centrom                     | Rad obuhvata nabavku, transport i montažu opreme za radio vezu sa Nadzornim centrom smještenim u Podgorici, unutar ormara u sklopu semaforskog uređaja. Antena se montira na konzolnom stubu. Prosječno računata dužina kabla je 50 m. Stavka obuhvata modem RMK-96, antenu, antenski kabal RGU 213, ispravljač 12V i ostalu potrebnu opremu, rad i module potrebne za ostvarivanje radio veze.   | 1.00 | kompl. |
|  | 510 | Montaža semaforskog portalnog stuba raspona 12m, širine portala 600mm | Rad obuhvata nabavku, transport i montažu toplocinčanog semaforskog stuba sa ankerima i 24-ro djelnom regletom. Pozicija podrazumijeva i završnu farbu, kao i rupe M8 za montažu laterni (prema zahtjevu saobraćajnog projekta) i M12 za provlačenje kabla od laterne do reglete. Na liri konzolnog/portalnog stuba je potrebno da postoje dva nosača za montažu konzolnih laterni (fi 300). Stub se radi od bešavne čelične cijevi, sve u skladu sa tehničkom i atestnom dokumentacijom i mora biti proračunat na udare vjetra do 90 dN/m2.  | 2.00 | kompl. |
|  | 511 | Montaža semaforskog standardnog stuba fi133mmx4.5mm/3.5m              | Bitne karakteristike kao kod pozicije 511.  | 6.00 | kompl. |
|  | 512 | Ugradnja vozačke trodjljene laterne fi 210                            | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju vozačke trodjljene laterne sa LED diodama (12-16)W, fi 210, crne boje (prema tehničkom opisu). Stavka obuhvata: isporuku držača laterne za pričvršćenje za konzolni/portalni/standardni stub (jaram) i sjenila; ožičenje kablom PP/L 5x1.5mm2 i to svaki signal pojedinačno, u svojoj boji, nula plavom bojom i uzemljenje žutozelenom, kao i sav potreban elektromontažni rad i materijal neophodan za stavljanje stavke u  | 8.00 | kom    |

|     |  |  |         |       |
|-----|--|--|---------|-------|
|     |  | funkcionalno stanje. Otpornost na udar treba da je klase IR3 - EN 60598-1, IP54- EN 60529, klasa II. Tijelo laterne - crno RAL9005, UV otporan polikarbonat, atestiran prema EN 12368.   |         |       |
| 513 | Ugradnja vozačke trodjelne laterne fi 300, sa kontrasnom tablom                          | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju vozačke trodjelne laterne sa LED diodama (12-16)W, fi 300, sa kontrasnom tablom, prema detaljima iz projekta. Stavka obuhvata isporuku opreme za pričvršćenje laterne za konzolni stub (jaram)/portal i kontrasnu tablu (bijela sa crnom linijom) i sjenila.  | 2.00    | kom   |
| 514 | Ugradnja dvodjelne pješačke laterne fi 210, sa kontrasnom tablom                         | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju dvodjelne pješačke laterne sa LED diodama (12-16)W, fi 210, sa kontrasnom tablom, prema detaljima iz projekta.  | 12.00   | kom   |
| 515 | Ugradnja signalnog kabla PP 00 24 x 1.5mm <sup>2</sup> , 0.6/1 kV                        | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju signalnog kabla PP 00 24 x 1.5mm <sup>2</sup> , 0.6/1 kV. Pozicija obuhvata provlačenje kabla kroz semaforsku kanalizaciju, temelje stubova, ostvarivanje elektro-veza na oba kraja kabla, ispitivanje redoslijeda, klemanje, obradu oba kraja kabla, kao i ostale potrebne radove neophodne za stavljanje stavke u funkcionalno stanje.            | 326.00  | m     |
| 516 | Programiranje uređaja i puštanje istog u rad   | Rad obuhvata programiranje uređaja prema saobraćajnom projektu i puštanje u rad. Nakon puštanja u rad, poslije 45 dana potrebno je izvršiti eventualno preprogramiranje uređaja na osnovu zahtjeva (sugestija) nadležnog Sekretarijata za saobraćaj (nakon snimanja novonastale situacije u cijelokupnom saobraćajnom sistemu). Jediničnom cijenom obuhvatiti troškove nastale ovim zahtjevom. | 1.00    | pauš. |
| 517 | Ispitivanje izvedenih semaforskih instalacija  | Rad obuhvata ispitivanje izvedenih radova, obezbjeđivanje atesta, sertifikata i saglasnosti, kao i sva ostala neophodna mjerena i ispitivanja u skladu sa propisima, za potrebe izrade katastra instalacija i projekta održavanja objekta.   | 1.00    | pauš. |
| 518 | Ugradnja kabla za ostvarivanje komunikacione veze između planiranog i postojećeg uređaja | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju komunikacionog kabla od jednog (planiranog) do drugog (priključnog) semaforskog ormara. Veza se ostvaruje montažom odgovarajućih regleta u oba uređaja. Pozicija obuhvata nabavku i ugradnju 2 rastavne reglete, obradu krajeva kabla, nabavku, transport i ugradnju kabla tk 59 GM 20x2x0.6 mm <sup>2</sup> , ostvarivanje                         | 2500.00 | m     |

|     |  |  |         |        |
|-----|--|--|---------|--------|
|     |  | potrebnih ispitivanja veza na uređaju R24, kao i potrebna ispitivanja. Krajeve kabla je neophodno obraditi shodno preporukama iz ove oblasti, kao i izvršiti odgovarajuće označavanje na oba kraja kabla, na pripadajućim rastavnim regletama.   |         |        |
| 519 | Ugradnja singlmodnog optičkog kabla između oba semaforska uređaja  | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju singlmodnog optičkog kabla između oba semaforska uređaja sa pripadajućim rezervama u svakom drugom šahtu, kao i šahtovima kod uređaja. Kabal se polaže u planiranu kablovsku vezu - kablovice tk infrastrukture. Kabal se cijelom dužinom polaže u odgovarajućem okiten PE crijevu fi40,mm i nabavku i ugradnju istog je potrebno uračunati u jedinicu mjere kabla. Predmetni kabal je opticki singlmodni sa 48 vlakana.              | 2500.00 | m      |
| 520 | Ugradnja završne optičke kutije  | Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju završne optičke kutije za 8 vlakana koju je potrebno smjestiti u semaforskem uređaju. Koriste se po 4 vlakna za ulaz odnosno izlaz, i to 2 za funkcionisanje komunikacije, i 2 za rezervu. Završna optička kutija se ugrađuje na obje raskrsnice. Kabal se cijelom dužinom polaže u okiten PE crijevu fi40mm, čiju nabavku i ugradnju treba obuhvatiti jediničnom cijenom kabla. Predmetni kabal je optički singlmodni sa 48 vlakana. | 3.00    | kompl. |
| 521 | Iznos od 5% od ukupne ponuđene vrijednosti za sve radove (stavka redni broj 1.- 520.) opredijeljen za eventualne viškove radova. | Obračun i plaćanje: po jedinici mjere i ugovorenoj jediničnoj cijeni stavke na koju se višak odnosi, u skladu sa ugovorom.   | 5.00    | %      |

Izvještaj generisan 01.11.2024 10:34